

Dr. Fadil Ademović

PRINC PALIKUĆA U SARAJEVU





FADIL ADEMOVIĆ se profesionalno bavi novinarstvom od 1950. godine. Saradivao u brojnim listovima i časopisima. Objavio više publikacija, monografija, studija i rasprava. Dvije njegove knjige pojavile su se 1997. - "Prve novine i prvi novinari u Bosni i Hercegovini" - u izdanju Nezavisne unije profesionalnih novinara BiH, a potom i "JNA u beznađu zla" (izdavač Međunarodni centar za mir Sarajevo).

Iz žurnalističkih nauka magistrirao i doktorirao na Sarajevskom univerzitetu (Fakultet političkih nauka). Uz naučnoistraživačku praksu, novinarski i publicistički rad, angažovao se u djelovanju novinarske organizacije BiH i bivše SFRJ. Dobitnik je više nagrada i priznanja za svoja ostvarenja, pored ostalih i nagrade za životno djelo "Veselin Masleša" Udruženja novinara BiH i nagrade "Moša Pijade" koju je dodjeljivao Savez novinara ex-Jugoslavije.

**"Porobi princ Eugenio Sarajevo i druga mloga mista
niz Bosnu. I odvede mlogo robje i odnese neizrečeno plino"**
- zapisaо je ljetopisac fra Nikola Lašvanin o kataklizmi
Sarajeva prije 300 godina.

**Bila su to najteža iskušenja Bosne i njenog stanovništva u
čitavoj njihovoј dotadašnjoј povijesti. Tada je posebno stradalo
Sarajevo - "cvijet među gradovima". Princ Eugen Savojski
ostavio ga je u plamenu i pustom zgarištu pretvorivši ga u
gomile pepela i ugaraka.**

Dr. Fadil ADEMOVIĆ

PRINC PALIKUĆA U SARAJEVU

(Provala Eugena Savojskog u Bosnu 1697.)

BIBLIOTEKA CIVIS

SARAJEVO, 1997.

www.BosnaHistorija.com

P R E D G O V O R

SARAJEVO je grad bogate prošlosti. O njemu su napisane mnoge knjige, ali njegova prošlost nije još dovoljno istražena. Brojni dokumenti čekaju u arhivima Sarajeva, Istanbula, Ankare, Venecije, Dubrovnika... Na to ukazuje i ova knjiga dr. Fadila Ademovića "Princ palikuća u Sarajevu".

Kao urbano mjesto Sarajevo se počelo razvijati sredinom XV stoljeća podizanjem zadužbine Isa-bega Ishakovića. Svoje zlatne trenutke ovaj grad doživljava u XVI stoljeću. Tada nastaju i najznačajnija arhitektonska ostvarenja osmanskog doba. U XVI stoljeću Sarajevo je imalo preko stotinu džamija, nekoliko medresa, mnogobrojne mektebe, sedam hamama, više hanova i karavansaraja, brojne mostove, tri bezistana, sahat-kulu... U sarajevskoj čaršiji su u to doba cvjetali raznovrsni zanati. U čaršiju su dolazili karavani robe i sa

Istoka i sa Zapada; ona je u to doba privlačila mnogobrojne putnike namjernike. To je doba kada se na ovim prostorima pojavio i Gazi Husrev-beg - najznačajniji i najpoznatiji bosanski namjesnik, koji je podizanjem mnogobrojnih zadužbina i svojim bogatim vakufom učinio da ovaj grad postane jedan od najljepših na Balkanu.

Najteži period u polumilenijskoj prošlosti Sarajeva do ove brutalne agresije (1992.-1995.) bio je pohod Eugena Savojskog krajem XVII stoljeća, prije 300 godina, kada je grad potpuno spaljen i opljačkan. Tada su izgorjele sve sarajevske džamije, katolička i stara pravoslavna crkva. Čaršija je pretvorena u prah i pepeo. Tokom XVIII i XIX stoljeća uglavnom je obnavljano ono što je uništeno u ovoj katastrofi. Sarajevo više nije nikada bilo onaj grad kakvog ga znamo iz izvora i svjedočenja putopisaca, dubrovačkih poklisara i drugih putnika namjernika.

Nesreća koja je zadesila Sarajevo 1697. godine tema je djela dr. Fadila Ademovića "Princ palikuća u Sarajevu" ali smještena u širi historijski okvir. Prodor Eugena Savojskog u Bosnu predstavlja jedan od onih nemilih historijskih događaja koji i nakon 300 godina nije prestao biti predmetom interesovanja mnogih

historičara i drugih naučnih radnika, publicista ali i književnika.

U historiji Osmanskog carstva XVII stoljeće je vrijeme u kojem se dešavaju mnoge promjene koje su uticale na njegovo slabljenje. I ova knjiga govori o simptomima tih slabosti.

Kriza koja se počela osjećati krajem XVI stoljeća nakon prestanka uspješnih vojnih akcija Osmanlija nastavila se kroz cijelo XVII stoljeće. Osnovni uzrok slabljenja Osmanskog carstva bilo je ustvari raslojavanje njegove vojne feudalne strukture. Posebno teške posljedice za Carstvo koje su se u mnogome osjetile i u Bosni bile su one što su nastale iz Kandijskog rata (1645./69.). Dalju dekadenciju Carstva zaustavio je za trenutak veliki vezir Mehmed Ćuprilić kome je 1656. godine upravu nad Carstvom povjerio sultan Mehmed IV. On je uspio oštrim mjerama protiv janjičara i feudalaca da donekle ublaži slabljenje Carstva. Poraz Osmanlija pod Bečom 1683. godine označio je početak kraja osmanskog gospodstva u Srednjoj Evropi. Prodori habsburške vojske, posebno onaj Eugena Savojskog u Bosnu, gubitak mnogobrojnih teritorija Dalmacije, Like, Slavonije, Ugarske pokazao je slabosti Osmanske imperije.

Ova knjiga dr. Fadila Ademovića ima uvodni dio i jedanaest poglavlja. U

njima autor govori o ličnosti Eugena Savojskog, njegovim ratnim pohodima, te o drugim značajnim dogadjajima i ličnostima osmanske historije s kraja XVII stoljeća. Iako je rad pisan na osnovu obimne historijske literature, objavljenih i autoru dostupnih izvora, a ne na osnovu i druge dosad neistražene arhivske građe, on predstavlja čitljiv i pamtljiv pregled historijskih događaja iz vremena kada je Osmansko carstvo preživljavalo duboku krizu, razapeto između višegodišnjih ratovanja sa Habsburškom monarhijom i Perzijom. Upečatljiv je i uklon ovog rada prema uticaju te krize i njenom odrazu na unutrašnje stanje i prilike u Bosni. U tom sklopu se autor upustio u slobodan izbor podataka nastojeći da savremenom čitaocu predstavi doba u kojem se desila katastrofa Sarajeva. Izabrao je narativni način izlaganja, pokušavajući da određena zbivanja zgusne i predstavi na osoben način, nešto drugačiji nego što je to uobičajeno u klasičnim historijskim rukopisima.

Publikovanje ovog djela je utoliko značajnije što se ono pojavljuje u vrijeme kada se navršava 300 godina od prodora princa Eugena Savojskog u Bosnu i od kataklizme koju je Sarajevo doživjelo tom prilikom.

Dr. Behija ZLATAR

UVOD ILI ISKAZ O NAMJERAMA

AKO zatražite milost i ako se pokorite carskom oružju pripazićemo vas ljubavlju i dobrotom. Ako želite da se spasite od zla, ne zavaravajte se slabom nadom u otpor. Ako ne uvažite ovu opomenu, naša dobrota će se izvrgnuti u strogost: sve čemo uništiti mačem i vatrom. Nećemo poštediti ni dijete u majčinoj utrobi. Zna se koliko je krvi proliveno u ovom našem pohodu i kako je postupano sa onima koji su se oduprli našem moćnom oružju.

Ovim riječima se Sarajevu i Sarajlijama obratio apokaliptični jahač rata, kuge, gladi i smrti. Uputio ih je princ Eugen Savojski, tražeći sarajevske izaslanike da potpišu kapitulaciju. Napisao ih je na svom ratnom pohodu, dugom 28 dana, kroz gradove u dolini rijeke Bosne kad je izvršio prodor u dubinu zemlje i došao da uništi Sarajevo. Na čelu habsburškog ekspedicioneog korpusa krenuo je iz Broda preko Save pa na Kotorsko i Dobojski, preko Maglaja, Žepča, Vranduka i Zenice do Kaknja, Visokog i - Sarajeva. Ostavljao je iza sebe pustoš. Krvavi trag nastao u kratkom vremenu od 10. oktobra do 8. novembra 1697. Pismenu poruku napisao je na tri jezika i po ritmajsteru iz odjeljenja obrštara poslao Sarajevu i Sarajlijama 21. oktobra 1697. godine.

Uputio ju je u atmosferi straha i nesigurnosti cijelokupnog, naročito muslimanskog stanovništva Bosne. U doba kad je ovaj vilajet neprijatelj opkolio sa svih strana i kad je Bosna bila u prstenu opsade; kad je najveći broj kasaba i sela popaljen i porušen, a mnogi odvedeni u ropstvo; kad se zbog dugotrajnog rata uz namete i poreze, šverc i devalvaciju novca, nadovezivala oskudica roba, poremećaji u saobraćaju, nesigurnost kretanja putovima, agonija privrede, najživljja migraciona kretanja stanovništva i masovan priliv izbjeglica odsvakle; kad je zakorovljena napuštena i neobrađena zemlja; u vrijeme mraza

i snijega usred ljeta, suše i nerodice; u doba uskočkih upada i hajdučije, anarhije i nesigurnosti, bolesti i siromaštva, gladi i velike smrtnosti; kada su mnogi bili prisiljeni da jedu svakojake lešine i druge nečiste stvari, pse i mačke, pa i mrtve ljude; u doba kad je veći broj boraca iz svih društvenih slojeva muslimanskog stanovništva izginuo u dugim ratovima, a mnogi pomrli od kuge i gladi; u doba opustošenosti zemlje i prorijeđenog stanovništva, desetkovanih njenog za borbu sposobnog žiteljstva koje se nije moglo suprotstaviti žestokim pritiscima na neposrednim bosanskim granicama, mnogobrojnoj armiji snabdjevenoj topovima i municijom. Na sve te okolnosti Sarajlije su više puta upozoravale Portu, tražeći pomoć u odbrani, ali su ta upozorenja ostala bez rezultata.

Ono što je princ tom porukom zahtijevao i što je očekivao od svog pisma gradu i njegovim građanima - nije dobio. Ali je postigao što je obećao: sve će uništiti mačem i vatrom.

A već u noći 23. na 24. oktobar furija je odigrala svoje krvavo kolo nad Bosnom i, napose, nad Sarajevom:

Nakon što ga je opljačkao, a roblje pokupio, te noći planu grad.

"Porobi princ Eudjenio Sarajevo i druga mloga mista niz Bosnu. I odvede mlogo robje i odnese neizrečeno plino" - zapisao je o tim danima domaći ljetopisac fra Nikola Lašvanin.

Porobi jer je odveo mnogo roblje; opljačka jer je odnio raskošan plijen; pobjer su mnogi žitelji grada sasječeni; popali jer je "cvijet među gradovima" ostavio u plamenu. Taj plamen je progutao sve: materijalna dobra, dragocjene historijske vrijednosti i vrela saznanja, dokumente, spise, protokole, isprave, knjige, netragom su nestala umjetnička blaga. Od grada je ostalo pusto zgarište. Ruševine na svakom koraku. U gomile pepela i ugaraka pretvoreni su sakralni objekti, džamije i mesdžidi, tekije i mektebi, prosvjetne, vakufske i druge gradevine. I pravoslavna crkva je opljačkana. Izgorjela je i katolička bogomolja. Ni jevreji nisu pošteđeni - i njih su odvodili u roblje. Najteže su stradali muslimani. Pohvatani su odvođeni u ropstvo ako nisu ubijeni na licu mjesta. Malo je kuća koje je mimošao užaren oganj. Ispred plamena što se širio habsburški oficiri i vojnici ubijali su sve živo što su stigli, hvatali i uvećavali roblje, odnosili sve što im je došlo do ruku.

Konio je princ da zbrishe grad sa lica zemlje. Njegovi grenadiri za kratko vrijeme svog boravka na ovom tlu gonili su ljude u bjekstvu, sasjekli mnoge

koje su stigli, bogatstvo kao pljen skupljali, zarobljene odvodili, opljačkali stanovništvo, opustošili i spalili Sarajevo. Pri tome su poubijali na hiljade lica, zemlju porušili, hranu i sve ostalo oteli. U dolini rijeke Bosne s obje strane na putu svoga kretanja popalili su sva muslimanska sela i kasabe.

Bilo je to u sklopu habsburško-osmanskih ratovanja. Trajala su 16 godina - od 1683. do 1699. Nazvana su u historiji Velikim bečkim ratom. Taj rat je počeo opsadom Beča i velikim porazom Osmanlija pod ovim gradom 12. septembra 1683., a završen 1699. godine Karlovačkim miron. I mir zaključen na razmeđu 17. i 18. stoljeća predstavlja jedan od najznačajnijih događaja za historiju Osmanske carevine, Evrope i posebno Bosne i Hercegovine i njenih naroda.

Eto to su, najkraće, osnovni sadržaji smješteni između korica ove knjige. Nastali su na osnovu objavljene i neobjavljene arhivske građe, historijske literature, ljetopisa, putopisa i drugih djela domaćih i stranih autora posvećenih ovim ratovima, njihovim tokovima i ishodima. Ko god se danas prihvati bar da spozna vrijeme i prilike u kojima su oni vođeni između tadašnjih svjetskih velesila i u kojima su prije 300 godina poharani Sarajevo i drugi gradovi Bosne upućen je, manje - više, na tako dostupne izvore. Ovo povjesno razdoblje obradeno je u povelikom brdu knjiga i grade veoma opsežne i mnogobrojne.

Dugo su mnoga saznanja zasnivana na arhivskoj građi i knjižnim fondovima preovladujućim s austrijske strane. Ni do njih, međutim, nije bilo lahko doći do početka ovog stoljeća. To otkrivaju i primjeri bosanskih historičara na razmeđu ovog i prošlog vijeka. Dok je radio na svom djelu "Kratka uputa u prošlost Bosne i Hercegovine" na oskudnost historijske građe požalio se i dr. Safvet-beg Bašagić. Rekao je da je ovo doba jedna od najtamnijih stranica u bosanskoj povijesti. Po njegovim riječima, ne samo da nije bilo rasvijetljeno "već je tamnije od zemana Kulina bana". Tada su još fermani, bujruntije i druga relevantna grada neistraženi truhnuli po tavanima, podrumima, policama i ladicama. Uprkos toj oskudici on je, ipak, s velikim trudom po turskim i domaćim vrelima, po hronici Muvekita Saliha Sidkija Hadžihuseinovića, po onome što je pročitao i po maloj zbirci vlastitog arhiva načinio preglednu sliku prošlosti ove zemlje. Stoga je, valjda, u moto ove svoje knjige napisao stihove: Što sam znao, to sam napisao/ Ko zna više - bujrum neka piše!

S takvom oskudicom bio je suočen i dr. Ćiro Truhelka. Vl. Skarić je također isticao oskudnost domaćih vrela o ovoj katastrofi. U sličnoj situaciji bio je i H. Mehmed Handžić. Nastojeći da u davno minulo vrijeme unese malo više

svjetla, Osman Sokolović ukazuje da se u domaćim izvorima, nepotpuno i krnje, govori samo o posljedicama kataklizme koja je zadesila grad, da izostaju vjerodostojni dokazi neophodnih saznanja uzroka, toka i njenog trajanja. U sličnoj situaciji bili su i drugi domaći historičari starije generacije - H. Kreševljaković, recimo, i dr.

Ali i ovo stanje se popravilo time što su bosanski istraživači u značajnoj mjeri došli i dolaze i do drugih izvora, posebno onih osmansko-turskih (fragmenti sidžila jajačkog kadije (1692.-1694.), sakj-sidžil iz posljednjih decenija XVII stoljeća koji se nalazi u GHBb, zabilješke i zapisi Sabita Alauddina Užičanina kao sarajevskog kadije, Društveni Zbornik bosanskih memorijala) itd. Još ima i neobjavljene arhivske građe u ANUBiH, Orijentalni institut, imao ih je do minulog rata, zatim u GHBb, Arhivu i SANU u Beogradu, historijskim arhivima Dubrovnika, Zadra, dokumenata bečkog ratnog arhiva, raspoložive građe historijskih instituta. Domaći istraživači kao dobri poznavaoči turskog jezika dolaze do dokumenata i literature na orijentalnim jezicima. To omogućava šire i svestranije istraživanje. Njima su nakon II svjetskog rata postali dostupni arhivska građa iz carigradskih i ankarskih arhiva, te dokumenti iz Beča, Venecije i ostalih većih arhivskih centara. Tu je i literatura koju su stvarali zapadni i turski historičari, te enciklopedije, brojni časopisi, kalendari i novine, knjige i brošure.

U međuvremenu, od Bašagića, Truhelke, Kreševljakovića i drugih naših stvaralaca, prema tome, do danas je naučnoistraživačka praksa unijela u to razdoblje znatno više svjetla. Domaći istraživači su u tome dali svoj neosporno veliki doprinos. Na osnovu dostupnosti arhivske građe Alija Bejtić, Avdo Sućeska, Ešref Kovačević, Hazim Šabanović, Enes Pelidić i drugi povjesničari objavljaju studiozne priloge, članke, rasprave i monografije o mnogim do sada neobrađenim temama, pa i o sarajevskoj katastrofi otprije 300 godina. Oni seriozno osvjetljavaju mnoga društvena, historijski relevantna pitanja i razlažu slojevitost političkih, ekonomskih, vojnih i drugih segmenata u odnosima i stanju karakterističnom za ovo doba. Ono što je publikованo u domaćim okvirima i van naše zemlje je brojno i veoma obimno, po tematskoj specifičnosti materije čak i iscrpno iako su to u primjeru Sarajeva samo fragmenti njegove prošlosti.

Za njih i buduće pregaoce, dakako, još ima puno posla: na sabiranju novih vrela, sistematizaciji i cjelovitijoj obradi onoga što je sačuvano ili naknadno

otkriveno u povijesnim izvorima. Pa i onoga što je u to vrijeme, od rečenoga princa i njegove vojske, zadesilo Bosnu, što je zapisano u brojnim hronikama, arhivskim i knjižnim fondovima, zapisima, ljetopisima, historijskoj literaturi. Posredstvom takvih saznanja sazdanih na rezultatima stvaralačkih napora i nastojanja velike plejade domaćih i stranih mislilaca načinjen je i ovaj pokušaj da se savremenom čitaocu učine pristupačnim relativno zaokružena saznanja o dva lica jednog princa, događajima i društvenim korijenima njegovog munjevitog uspona i pojavi na sceni evropskih poprišta ratnih sukoba u zadnje dvije decenije XVII i prva tri desetljeća XVIII vijeka; o Carevini, stanju u njoj i njenom dvoru kad je krenula nizbrdo, o Bošnjacima i njihovim stradanjima na ratištima izvan svoje zemlje, o opsadi Bosne koja je stalno u procijepu između nezajažljivih i pohlepnih apetita prema njenom teritoriju, o uzrocima i posljedicama prinčeve provale u ovu zemlju i pohare njenog Sarajeva.

Toj plejadi domaćih i stranih stvaralaca dugujem stoga duboku zahvalnost. Među njima su, osim spomenutih, još i mnogi drugi istraživači navedeni u fusnotama i zabilješkama o izvorima grade i podataka za ovaj rad. Osobitu zahvalnost izražavam i prof. dr. Enesu Pelidžiću na podršci i pomoći, korisnim savjetima i dragocjenim sugestijama, kao i osobljju biblioteka i arhiva u kojima sam istraživao da bih došao do saznanja relevantnih za sadržaje što su tematski i hronološki sistematizovani i uokvireni ovom knjigom.

POGLAVLJE PRVO

DVA LICA JEDNOG PRINCA;
E U G E N S A V O J S K I

“Nebo nam je poslalo otrov da ga ispijemo. Čašu po čašu. Iz dana u dan umnožavalо nam je tugu i svoju žestinu. Božija je odredba bila - neprijatelj spali ovaj lijepi grad.

Kuću po kuću.

I bogati i siroti sada uzdišući plaču. Puste su ostale izgorjele baštе i vrtovi.

Ko nikada nije čitao knjige ljubavi, taj ne može shvatiti ovog nasilja i srdžbe nebeske.

Mnogima koji nisu znali računa svom imetku, potrebna je sada kora hljeba.

... Hiljade mjeseci će proći, a iz pustoši se nećemo dići. Poplavilo je more nesreće i tegobe i izdiglo se iznad naših glava.”⁽¹⁾

Ovакав zapis sačuvan je i potiče od anonimnog Sarajlije, savremenika princa Eugena Savojskog, otprije ravno 300 godina. Autor ovog zapisa, pjesnik, preživio je grotlo pakla što ga potpali rečeni princ. I sažeto opisao svoj doživljaj pohare Sarajeva iz oktobra mjeseca 1697. godine. O toj pohari ostalo je mnogo tužnih pjesama, zapisa, legendi, a ponajviše historijske literature. Historija je rekla svoje. I još će na to što je rekla zasigurno imati što šta da doda.

Historia est magistra vitae.

Ova latinska izreka, kad se prevede, znači: *Historija je učiteljica života.* A još kad se pojednostavi i narodski protumači, onda znači: *od prošlosti treba da učimo o budućnosti.*

⁽¹⁾ Fusnote na kraju knjige.

Ili, još uprošćenije, a jasnije: *neispravno je odvajati prošlost od sadašnjosti i budućnosti.*

Da nas uči - tačno je. Da nas ova učiteljica, kroz cijelokupno bitisanje, poučava - i to je tačno. Da li smo, i pored svega, od nje dovoljno naučili? Ne bi se na to pitanje moglo posve pouzdano odgovoriti. Nije li nas više puta zaticala nespremne? I primoravala da budemo ponavljači? Ponavljači, kako se to kaže, iz magareće klupe? Dakako, ne stalni i ne vječiti. Nego ponavljači koji su počesto, ili bar katkad, to ponavljanje njene surove lekcije osjetili na vlastitoj koži?

Još je teže na ta pitanja odgovoriti kad historija ima više istina. Ili, makar najmanje dvije. Može li ona uopšte imati više istina? Pokazalo se, u nas, da može. Zavisno od mnogo čega. Zato i jesmo, danas i ovdje, maltene svi historičari. To nije čudno i neobično: svi smo, u netom minulom ratu (1992.-1995.), unesrećeni. Da li i zbog toga što još nismo dovoljno naučili od "učiteljice života"?

Ili zbog toga što je ta čovjekova životna saputnica imala najmanje dva lica? Ili dvije istine?

Otkud dvije istine? Jedna koju pišu pobjednici, a druga? Ko ih i kako piše? Otkud dva lica jednog a istog historijskog događaja starog trista godina? Jedno lice bosansko - drugo Austro-Ugarske carevine i kraljevine. Jedno u Sarajevu - drugo u Beču. Jedno u Bosni - drugo u Austriji.

I glavni akter toga događaja, premda u jednoj ličnosti, ima dva lica: jedno sarajevsko - drugo bečko.

Otkud to? Kako to? Zašto to?

Događaj, katastrofalni po Bosnu i, napose, Sarajevo otprije ravno 300 godina: 1697. Njegov glavni akter: princ Eugen Savojski. Prinz Eugen, der edle Ritter - princ Eugen, plemić vitez, kako su pjevale njegove trupe. One trupe koje su Sarajevo pretvorile u zgarište i poharale gradove u dolini rijeke Bosne. Prinz von Savoyen. Eugen, Eugenije i Evgenije - prevode i pišu domaći historičari njegovo ime na tri načina. Smatrao se izdankom kosmopolitske Evrope do te mjere da se potpisivao mješavinom italijanskog i njemačkog - Eugenio von Savoy. Jedan od najslavnijih generala u historiji. Imao je blistavu vojničku karijeru u službi tri cara: Leopolda I, Jozefa I i Karla IV. A nije Bečlija ni Austrijanac, nego - Francuz. Francois Eugene de Savoye - Caringen. Kad se nastanio u Beču, postao je veći Bečlija od rođenih Bečlija. Premda, i ovo kažu,

nikad - ni u govoru ni u pismima - nije upotrebljavao njemački, već francuski jezik. Također tvrde da u dugoj vojničkoj karijeri, od mnogobrojnih bitaka i ratova kroz koje je prošao, nikad nije bio poražen. Osim jednom: od vojvode od Vandoma u Kasanu d'Ada.⁽²⁾ I Napoleon ga je ubrajao u jednog od sedmorice stratega kojima najviše duguje za svoju umještost ratovanja.⁽³⁾ Obrazovan i radoznao, bio je sposoban da kompetentno govori o umjetnosti i arhitekturi, da na ravnoj nozi raspravlja s velikim filozofom Lajbnicom, koji ga je toliko poštovao da mu je poklonio svoje rukopise. Slobodno vrijeme najradije je provodio u društvu naučnika, umjetnika, filozofa i pisaca.

Potiče iz loze Savojski. Evo kako i odakle.

Kad je Luj XIV (1643.-1715.) sa pet godina postao kralj Francuske, njegova majka kraljica, regentkinja, pozvala je na dvor kardinala Mazarenu i povjerila mu položaj prvog ministra. Taj kardinal je sa sobom u Pariz doveo i troje djece svoje sestre. Jedno od to troje djece bila je djevojčica Olimpija Mančini. Ona će, u dječjim igrama, postati prijateljica petogodišnjem kralju, koji će kasnije biti nazvan Kraljem Sunca. Pošto se Olimpija zadjevojčila, a kralj prerastao dječje igre, među njima se rodila mladalačka i zanosna ljubav. Morala je napustiti kraljevske odaje. I u svojstvu zakonite supruge preseliti kod grofa Eugena Mauricia od Soasona, inače generala francuske vojske i princa od Savoje. Olimpija će s ovim grofom, u predasima između njegovih generalskih obaveza na ratnim poprištima, roditi osmero djece: najmilade dijete bio je bolešljivi i nelijepi dječak rođen u Parizu 18. oktobra 1663. godine. Nazvali su ga Eugen Savojski Soason.

Namijenjena mu je, kao posljednjerođenom, karijera u državnoj administraciji. Tako bi možda i bilo da se iz njegove lične prirode i nezavisno od njegove želje u tome nije izrodila prepreka golema za tadašnja dvorska i kraljevska gledanja i nazore: bio je izrazito ružan. Za takvu karijeru imao je sve predispozicije, obrazovan i vješt u konverzaciji, ali - veoma ružan. Štrkljast i nježne grade, niskog rasta, još unakažen i grbom na leđima. Takav izgled izbrisao je njemu namijenjenu karijeru. Njegov fizički izgled uskratio mu je podršku dvora u tome. A uskratio mu je, potom, i dobrodošlicu na dvoru Kralja Sunca.

Ovo osmo dijete oca koji se zvao Eugen Mavre, usto i Mauricio, generala francuske vojske i grofa Soissonske i majke Olimpije Mančini, nečakinje kardinala i nekadašnjeg prvog ministra Mazarenia, bilo je nesrećno i potišteno: valjalo mu je napustiti atmosferu proslava i mondenskih zabava u visokom

francuskom društvu. Kažu da su mu roditelji, posebno mati, bili videnje ličnosti na dvoru mладог kralja razuzdana života - Luja XIV. Njegova mati bila je dvorska dama što je ušla u grofovski dom generala i princa od Mavrea. Taj budući princ i to osmo dijete spomenutoga grofa ostalo je u desetoj godini života bez svog oca gospodina grofa Mauricija. Nepunih šesnaest godina imao je kad mu je umrla i majka Olimpija. Izgubio ju je šest godina nakon očeve smrti. Iznenada i misteriozno majku mu je umorila nikad objašnjena grozница. Bila je neposredno prije tog oboljenja akter skandalognog sudskog procesa. Taj proces je obratio čitavu francusku javnost. U sudska saslušanja i zapisnike ubilježena je i njena priateljica, a i Olimpija s njom. U mondenskim krugovima i salonima za prijeme pripadnika visokih grofovskih, prinčevskih, plemičkih i drugih bogataških slojeva izvršeno je, naime, više trovanja. Olimpijina priateljica, a i Eugenova mati s njom, prokazane su glavnim krivcima za ta trovanja. Trovačicama. Olimpija je morala bježati. Mati Eugena Savojskog izvukla se tako što je nestala - netragom. Saznalo se, docnije, da se njen nestanak nije odigrao netragom - otperjala je u Brisel. I sam Luj XIV je s ovim njegovim roditeljem naglo presjekao sve veze i odnose: čak ga i posebnim dekretom, post festum, prognao iz Pariza. Sve to je povrijedilo Olimpiju, po krvi Italijanku, koja je snivala o osveti zbog uvrede. I djecu je odgajala u neprijateljstvu prema francuskom dvoru.

Takvo njeno raspoloženje je duboko bilo usadeno i u njena sina Eugena. On je ostao u Parizu još dvije godine. Riješio je da se posveti vojničkom pozivu i životu. Pohlepno je upijao sve što mu je dolazilo do ruku od literature o vojevanjima i ratnim vještinama. Među učenicima u školi odskakao je po znanju iz matematike i geometrije. Život Aleksandra Velikoga, koji je opisao Quinto Curtius, on je čitao toliko puta dok ovo štivo nije znao - napamet. Najdraži njegovi razgovori ticali su se bojeva, ratova, vojničkih podviga i megdana. Krhke i slabašne konstitucije, on je fizičkim i vojničkim vježbama čeličio tijelo. Svakodnevno je, uz sve to, vježbao. Postao vrstan mačevalac i odličan konjanik.

Ovakav njegov način života nailazio je na podsmijeh i ruganja u njegovom neposrednom okruženju. Svi su ga ismijavali. A on je mislio da će mu spartanski život lakše otvoriti vrata položaja u Kraljevoj gardi. To je i zatražio od Luja XIV. Kralju kao poborniku klasičnog ideała ljepote, iako je i sam svojim izgledom bio podaleko od toga, taj zahtjev mладог Eugena dvostruko

nije odgovarao: zbog mladićeve majke, poznate po intrigama na dvoru i izopćene zbog skandala sa trovanjem, ali i zbog Eugenove ružnoće i - grbe. Kralj nije mogao ni pomisliti da u svojoj gardi ima grbavog oficira.

Svi odrasli iz njegove sredine, računajući i samog kralja sa dvorjanima, usmjeravali su ga prema svećeničkom pozivu. Oblaćili su ga u svećenička odijela i zvali: "opat savojski" (l'abbe de Savoye), ili: "mali opat" (le petit abbe'). Kralj mu se rugao. Čak mu je naređivao da mora postati svećenik.

Odbijanje kraljevo da prihvati ovaj njegov zahtjev ponizilo je princa Savojskog. Ne prihvatajući što su mu namijenili, uvidajući da u svojoj sredini ne može postići što želi, napustio je Francusku, ne želeći da sluša dvorska izrugivanja. Pa je i on digao sidro i - krenuo. Ne za majkom u Brisel, nego u Habsburšku imperiju.

Tako je ona pariska i francuska strana ove ličnosti, bar po jednom roditelju - mutna, u sjeni poroka i skandala.

Druga bečka i habsburška postaće naskoro - svijetla, slavljenička, herojska.

I posebno bosanska i sarajevska, od 1697. godine - teška, blago rečeno, tamna, crna i dželatska.

Svoje vojničke usluge ponudio je Habsburškoj monarhiji. Tamo je na prijestolu stolovao car Leopold I (1658.-1705.). Njegov prijesto i njegovu državu već je ozbiljno poljuljala blizina Osmanlija pred vratima Beća. Koliko god je Otomanska carevina težila za novim osvajanjima područja srednje Evrope, toliko je i Habsburška monarhija, izrastajući u evropsku velesilu, stalno računala na teritorijalne ustupke ili dobitke na račun Otomanske carevine. Uz Beć je u takvim aspiracijama bila i Rusija, zainteresovana za ovladavanjem morskim tjesnacima, što bi joj otvaralo slobodan ulaz u bazen Sredozemnog mora. Takva penetracija ovih država, njihovo prodiranje u ove prostore i



EUGEN SAVOJSKI

njihovo osvajanje, nisu bili u interesu Engleske i Francuske. Na tome su se među njima igrale velike igre. Te igre trajaće i u narednim stoljećima. Mnoge od tih igara pučaće i po ledima Bosne i njenog žiteljstva. Ni Bosna, ni njen stanovništvo, nikad nisu bili izvan njihovog vidokruga. Nad Carigradom su se ukrštali, a kroz Bosnu projicirali, nad njom sukobljavali i u njoj prelamali interesi svjetskih velesila, naročito najbližih susjeda. Oni su bez prestanka zaplitali, mrsili i otplitali tajne planove i konkretnе akcije, predupređujući jedni druge u ostvarivanju ciljeva i interesa suprotne strane na ovom bosanskom podneblju.

Osmanska carevina još je daleko bila od izdisaja. Naprotiv. Bila je u usponu svoje moći. Ona je i dalje smjerala ka zapadu. U nova osvajanja. Na njenim osvajačkim orientirima nalazio se i Beč. Znalo se da veliki vezir Kara Mustafa-paša približava vojsku za napad na ovaj grad. Ugrožena od osmanske vojne sile Habsburška monarhija je objeručke prihvatala svaku ponudu kojom bi mogla pojačati snagu svog otpora. Pa i ponudu princa Eugena Savojskog. Jedna od preporuka Eugenu služila je i carska potreba za dobrovoljcima. Leopoldu I su bile presudne još dvije prednosti ovog princa: činjenica da je on jedan od Savoja, a to će reći princ svetog Rimskog carstva i branitelja kršćanstva; druga, što je njegov brat Ludvig tih dana kao cesarski oficir u donjoj Austriji poginuo u borbi protiv osmanskih osvajača.

Car ga je primio u svojoj rezidenciji u Pasauu. I odmah mu povjerio komandu nad jednim odredom, uz zadaću da čini što može kako bi doprinio usporavanju osmanskog pohoda na Beč. Bila je 1683. kad je Eugen Savojski postao vojnik cesarske vojske. Imao je 20 godina. U bici pri opsadi Beča i u drugim ratovima u narednih 16 godina postaće najistaknutiji ratnik. Ukrzo je na bojnom polju zaslužio Zlatne mamuze, visoku počast za kojom su mnogi drugi čeznuli. Obdaren izuzetnim vojničkim sposobnostima, time je otpočeo svoj uspon u hijerarhiji habsburške vojske.

Pri opsadi Beča od osmanske vojske on je bio redov, takoreći. Vojnikovao je u taboru vojvode Lotarinskog. S prvim većim oružanim okršajima u habsburško-osmanskim ratovanjima slagao je, jednu za drugom, počasti, odlikovanja, ordena i činove. Već u decembru prve godine Velikoga bečkog rata (1683.) car ga je imenovao komandantom jedne konjaničke regimente. Koliko je hrabrosti i vještine ispoljavao u tim prvim bitkama otkriva i to što je dvije godine kasnije, sa nepune 23 godine, dobio čin generala.

Neposredno nakon toga španjolski kralj Karlo II (1665.-1700.) dodijelio mu je Red zlatnog runa. Sa 24 godine proizведен je u čin generalpotpukovnika, sa 27 postao je komandant konjice, sa 30 stekao čin feldmaršala i, napisljetu, postao predsjednik Carskog ratnog savjeta.

U vrijeme kad je princ doživio svoja prva vatrena krštenja dogodio se poraz Osmanlija pod Bečom. Taj poraz je pao i na pleća "najnesposobnijeg, najlakomislenijeg i najraskošnijeg velikog vezira Otomanske carevine"⁴ Kara Mustafa-paše, koga Joseph von Hammer naziva još škrtim i oholim⁵. Najprije je Kara Mustafa za taj krah okrivio muža sultanove sestre Ibrahim-pašu koji je u bici prvi umakao. Za razliku od Ibrahim-paše, koga je pogubio zbog toga, veliki vezir je od sultana dobio hatišerif i sablu optočenu dragim kamenjem kao znak zahvalnosti što je kod Beča spasio vojsku. Domalo će se, međutim, odigrati novi poraz kod Parkanija. U toj bici učestvovao je i Savojski. Potom se u Carigradu saznalo i za pad Grana. Veliki vezir je označen glavnim krivcem. Ozlojedeni sultan Mehmed IV (1648.-1687.) poslao je pouzdanike čaušbašu Kadikoylu Mehmed-agu i dvorskog čehaju Gazzoglu Ehemii-agu s nalogom da uzmu glavu osionog Kara Mustafe. Oni su s janjičarskim agom Mustafa-pašom omogućili Kara Mustafi da predsmrtno, osim u boju pod zidinama Beča, još jednom 25. decembra 1683. godine okusi gorčinu tog vojničkog sloma.

Još od prvih koraka vojnikovanja Eugen se pročuo u Evropi. U zemljama saveznica Beča o njemu se govorilo i pisalo kao o heroju. Slavljen je na sve strane. Ovjenčavanje vojničkim oreolima u prvim godinama Velikog bečkog rata biće još sitno i blijedo naspram njegove slave s kojom će biti završena ova ratovanja do kraja XVII stoljeća.

Princ se sa ratišta protiv Osmanlija prebacivao i na ona na Zapadu: ratovao je i protiv Francuza i Francuske kao svoje postojbine. Protiv Kralja Sunca. Njegove jedinice su iz temelja potresle kraljevinu Luja XIV. Porazio ga je više puta u borbama Habsburške monarhije i Francuske za naslijeđe španskog prijestola. Ponajviše je, ipak, ratovao protiv Osmanlija: protiv velikog vezira Kara Mustafa-paše, preko njega i protiv sultana Mehmeda IV. Tog Mehmeda će, nakon svrgnuća, na prijestolu naslijediti njegov brat Sulejman II. Tako se, u dugom nizu ratovanja, princ Eugen vojnički okušao sa dvojicom sultana Mehmedom IV i Sulejmanom II, sa više velikih vezira i drugim osmanskim, francuskim i inim vojskovođama.

Historija, posebice ona habsburška i austrijska, podrobno bilježi ove njegove bitke i sve njegove pobjede. Car ga je zasipao priznanjima. Već 1692. godine postao je feldmaršal, da

bi potom primio i vrhovno zapovjedništvo nad habsburškim trupama.

Ali vratimo se 1697. godini. Izvojšto je tada i veliku pobjedu kod Sente. Historiografija je to potanko opisala: kako je postignuta i kako je u toj bici poražena osmanska sila. I visoko uzdigla i tu njegovu pobjedu. S kojom vojskom? Kažu da je u njoj, osim pripadnika zemalja saveznica Habsburške monarhije okupljenih u Svetoj ligi, bilo i bosanske gore lista. Više hiljada žitelja Bosne. Kao što ih je, ponajviše i neuporedivo više, bilo i na suprotnoj strani - u vojsci Osmanske carevine. Njihove grobove je nemoguće pobrojati. Nemoguće je znati i gdje su sve pokopavani. Stoga je valjda pjesnik i zapisao: "Uvijek jedna pobjeda sa sobom ne donosi samo krvavu i izrešetanu zastavu, protivnikovu sablju i kapu. Počesto i odsječenu glavu. Glave se kotrlaju kaldrmom ili keze sa tvrđavskih zidina. Nečija će mati, potom, crnu vunu plesti. Nečijim spaljenim razvalinama i omedinama civiljet će studeni vjetar."

Vojnih pobjeda, poraza pogotovo, nema bez krvi. I glavni junak "Tvrdave" Meše Selimovića, za ta vojevanja, kaže da je to "tajna pred tajnom". Možda zato što je u njima nešto neobjašnjeno, pa ga tajna dugo kopka u duši, možda zbog beskrajnog prostora koji ga je dijelio od zavičaja, možda zbog stalne blizine smrti. "Otimali smo se za jedno utvrđenje, pleter nabijen zemljom. Mnogo je ljudi poginulo u močvarama oko tog utvrđenja, i naših i njihovih, crna voda ritova postala je zagasito smeda od krvi, zaudaralo je na barsko korijenje, i na trule leševe koje нико nije vadio. A kad smo zauzeli nasip, kad smo ga raznijeli topovima i glavama, zastao sam umoran: kakav besmisao. Šta smo mi dobili, a što su oni izgubili? I nas i njih okruživao je jedini pobjednik - potpun mir prastare zemlje, ravnodušne prema ljudskom jadu". I jedni i drugi borili su se za carevinu, ne misleći da se ne tiče ni njih carevina ni oni carevine, a vezani su kao kost i meso.

Pobjede i porazi se ne završavaju samo stravom, tugom, kricima, očajem, crnim strahom, umljem i bezumljem, prisnom mišlu o zavičaju i porodici, častima i koristima, mukama i junaštvima, kuršumima i oduševljenjima, strahom i zaboravom, uspomenama i istinama, smrću, ranama i surovostima, otetom zastavom, čadorima, opremom i džebhanom. Njih prate sasječeni i poginuli, plijen i roblje, paljevine i zgarišta, pljačke i otimačine.

Princ Eugen je, s pobjedom kod Sente 1697., imao 34 godine. Imenovan je vrhovnim komandantom habsburške vojske. O tom njegovom imenovanju za glavnokomandujućeg protiv Osmanlija dugo se vijećalo na Bečkom dvoru.

Ako je imao protivnika u civilnim krugovima, među pojedinim grofovima - vojska se tom radovala. Naročito generali i visoki oficiri. U vojnim krugovima je od ranije isticana njegova sposobnost u komandovanju. Bio je vojnik po profesiji. Od redova na početku Bečkog rata 1683. godine, preko prvih oficirskih epoleta i činova do zvanja vrhovnog vojskovođe, ispoljavao je posebnu brigu za vojnika. Držao je do odnosa i čovječnog postupanja prema njima. Njima, kako pišu u vojnim udžbenicima, nije smjela nedostajati hrana, odjeća, obuća, redovne plate.

Na putu do najvišeg trona u vojnoj hijerarhiji prošao je mnoga bojišta. Njegovi nadređeni uvijek su uvažavali njegove riječi. Često su prinčeva mišljenja i rješenja koja je predlagao bila odlučujuća za ishod oružanih okršaja. Njegovi savjeti su cijenjeni. Katkad je slava stecena na osnovu takvih sugestija i prijedloga ordenjem i činovima krunisala njemu nadređene dok je on ostajao u sjeni ratničkih uspjeha. Kad ih je bilo i kad su izvojevani. Ali ni njemu nije nedostajalo činova, počasti i priznanja. Po njegovom dolasku za vrhovnog vojskovodu cesarskih četa, međutim, osmanski povjesničari skoro četiri decenije nisu mogli više zabilježiti padišahove veće pobjede na bojnom polju. Nije sve to, doduše, bilo proizvod samo njegove vojne i ratničke vještine. Ili njegove eventualne genijalnosti. Još više i presudnije takvom stanju stvari pridonijele su već tada začete i uočljive klice ozbiljnih slabosti koje će Osmansku carevinu 1699. godine dovesti u Karlovcima u poziciju da prihvati diktat protivničke strane.

Iza bitke (i pobjede) kod Sente princ će krenuti u svoj najdublji i najveći prodor u Osmansku carevinu.

Dolinom rijeke Bosne do - Sarajeva.

Oktobar mjesec 1697. godine.

Ravno prije 300 godina.

U tom pohodu, prije nego što ga opišemo uz pomoć i na osnovu mnogobrojnih historijskih izvora i literature, valja reći: Senta je ostala iza njega. Prešao je Savu. I krenuo od Broda, Kotorskog i Doboja, preko Maglaja, Žepča, Vranduka i Zenice do Kaknja, Visokog i - Sarajeva. U Bosni su, pri tom njegovom prodoru, nastale pljačke, ubijanja, paljevine, odvodenje roblja i odnošenje plijena, silovanja. Ne liči li ovo vojevanje, po tim dimenzijama, onom osvajačkom pohodu na Bosnu u netom minulom ratu od 1992. do 1995. godine?

Tako su jedan dogadaj i njegov glavni akter stekli drugo lice i drugu stranu: bosansku i sarajevsku.

Tragičnu, tešku, tužnu i - crnu. Optužujuću.


I stranu: osvajača, palikuće i dželata.

Ovaj događaj i njegov glavni akter imaju u historiji i drugu stranu: austrijsku i bečku - svijetlu, slavljeničku, herojsku.

U Beču ima dvorac Hofburg. Nekada carski i kraljevski dvorac. Ispred tog dvorca, na velikom kamenom postamentu, propinju se dva konja. Veličanstvena po mnogo čemu. Zelenkasto patinirane bronce. I na njima konjanici. Također veliki. Konji ispod, s mišićima kao zapetim strunama, hržu u snažnom pokretu. Na jednom je vojvoda Karlo, na drugom princ Eugen Savojski.

Ratne pohode rečenog princa slijedio je neprocjenjivo bogat plijen. Njegove činove, počasti, odlikovanja i priznanja pratili su visoki prihodi i raskošna apanaža: postao je bogat i moćan čovjek. Ratni plijen otiman u bitkama i osvajačkim pohodima dodatno su pratile počasti Habsburgovaca - u imanjima i novcu.


U središtu Beča, u neposrednoj blizini carskog prebivališta Hofburga, princ je sagradio raskošan dvorac, a potom i ljetnikovac nedaleko od svoje zimske rezidencije. Dvorac se zove Belvedere. Iz tog ljetnikovca, podignutog na kosini zvanoj Zum Lampelbrunn, puca pogled na bečke šume na zapadu i dunavsku ravnicu. Ravnicu u kojoj više nije bilo osmanskih logora i vezirskog tabora. Princ je ovaj dvorac dizao



ISPRED DVORCA HOFBURG SAVOJSKI NA KONJU U ZELENKASTO PATINIRANOJ BRONZI

u vrijeme besmislene trke među vladarima u trošenju ogromnih sredstava kad

su nastojali da jedni druge nadmaše: u luksuzu, raskoši, veličini, pa i izlišnostima. U tome nimalo ne zaostaje raskošno i preskupo zdanje Eugena Savojskog, poznato pod imenom Belvedere. Nazvan je i - divotno suvišnim zbog njegove upotrebljene vrijednosti. Dvorac je simbol baroknog koncepta prinčevske moći. Ali i ključ za tumačenje želja i misli njegovog vlasnika. Vlasnika kao čovjeka od moći i vlasti kakav je bio Eugen Savojski, koji nije slučajno tražio i to ostvario, da na jednoj od tavanica bude prikazan kao vatreni Apolon (starogrčko božanstvo sunca, pjesništva i glazbe, pokrovitelj umjetnosti). Kad čovjek zastane ispred ovog zdanja, kad posjeti Donji pa Gornji dvorac, razgleda vrtove i travnjake sa statuama sfingi i dekorativnim vazama, predvorja s podom i zidovima od tamnocrvenog mermerna, freskama ukrašene tavanice, čitave nizove dvorana, umjetničko blago smješteno u njegovim odajama, osmougaone paviljone prekrivene malim kupolama, bakarnim krovovima što podsjećaju na pagodu, mermerna pročelja, balustrade, pojedinačne i statue u paru, vase iz kojih se prelivaju vodopadi cvijeća i voća, kapiju od kovanog gvožđa ukrašenu grbovima i kneževskim krunama koje



GORNJI DVORAC I PREDNJI VRT PRINČEVE PALATE

pridržavaju krupne figure dječaka, čitav kompleks što se vidi iz daljine kako se ogleda u vodi koja liči na vještačko jezero u sredini vrta, i nehotice postavlja pragmatično pitanje: "Čemu je sve ovo služilo?" I ostane, načas, bez odgovora. Začudi se da je sve to služilo jednom jedinom čovjeku koji je tu provodio samo

nekoliko mjeseci godišnje. Odgovor posmatraču ne daje ni eventualno objašnjenje da su tolike prostorije neophodne zbog poštovanja ceremonijala i društvenog statusa do kojih, koliko se zna, vlasniku nije baš bilo osobito stalo. U veličanstvenom kompleksu ovog dvorca rijetko je boravio. Baveći se vojnim obavezama i državnim poslovima, kad bi odsjedao u njemu, koristio je nekoliko soba u Donjoj palači. Kako nije bio ljubitelj mondanskog života, nisu mu bile potrebne ni brojne prostrane dvorane ni saloni za prijeme. Tolika raskoš nazvana spomenikom ljepoti nije mu, po svemu, donijela puno radosti. Princ nije imao mnogo prilika da uživa u sopstvenom dvoru. Jedine mirne godine svog života proveo je u vrijeme između Požarevačkog mira (1718.), kojim je označen konačni kraj osmanskih ambicija u pogledu novih osvajanja, i početka ratova oko poljskog naslijeda (1733.), kad se najviše posvetio zbirci umjetničkih djela.

Preminuo je 1736. godine u svojoj gradskoj rezidenciji. Dobio je vrhunsku privilegiju da u ličnoj počasnoj grobnici bude sahranjen u Katedrali svetog Stefana koja je bila kapela Habsburgovaca.⁶⁾

Nije imao direktnih nasljednika. Sve njegovo vlasništvo, uključujući i Belvedere, pripalo je njegovoj rođaci princezi Viktoriji fon Saksen-Hildburghauzen. Ona je za kratko vrijeme prodala sve što se moglo prodati, rasturila zbirke što ih je njen rodak dugo i strpljivo stvarao, donoseći kao plijen sa osvajačkih pohoda, ili na drugi način stičući.

Svjesna takvog uništavanja dragocjenih zbirki, Marija Terezija, koja je u međuvremenu postala carica 1752. godine, kupila je čitav kompleks.

Belvedere je postao reprezentativna povremena rezidencija nekih članova mnogobrojne porodice Habsburga. U Belvederu se od Beča oprostila kći Marije Terezije - Marija Antoaneta uoči svog odlaska u Francusku. Tamo se udala za prijestolonasljednika Luja, koji će postati šesnaesti francuski vladar toga imena, ali i kralj koga će revolucija otpremiti na gilotinu zajedno sa kraljicom.

Za ovaj prinčevski dvorac vezana su i druga događanja: bio je i carska galerija slika, u njemu su kao kulturnom centru održavane velike izložbe arheoloških iskopina iz čitavog svijeta; izložbe oružja, zbirski rukopisa i slika.

Belvedere će postati i rezidencija carske porodice nadvojvode Ferdinanda, nasljednika Franca Jozefa. Iz njega će on sa suprugom, jula 1914. godine, krenuti u zvaničnu (i tragičnu) posjetu Sarajevu.

Nakon Prvog svjetskog rata, s nestankom Austro-Ugarske i padom

Habsburgovaca, Belvedere je pretvoren u državni muzej. I Adolf Hitler je že io, 20. novembra 1940. godine, da trojni pakt između Njemačke, Italije i Mađarske bude potpisana u središnjem salonu Gornjeg dvorca.

U tom istom salonu je, maja 1945. godine, potpisana državna ugovor između Austrije i četiri saveznika iz Drugog svjetskog rata. U jednoj od njegovih dvorana 16. aprila 1970. godine potpisani su neki od sporazuma koji bi trebalo da budu korak ka ostvarivanju miroljubive koegzistencije među narodima i državama.

Stari dvorac, sagrađen po želji ratnika, poslužio je, eto, i stvari mira u svijetu.


Kad se znaju prinčeve nedace sa fizičkim izgledom, niskim rastom i grbom na leđima, pa poniženja koja je u mladim godinama doživio na dvoru i oko dvora Luja XIV, onda se lakše dolazi do jasnijeg odgovora na bitno pitanje: šta u psihološkom smislu otkriva njegova kuća Belvedere? Najprije da on predstavi sebe kao veliku ličnost. To pokazuju alegorijski prikazi snage i moći u spletu visećih tamničkih lanaca, viteška oprema razasuta na sve strane, zastave i ratni trofeji smješteni kao dekoracije, što treba da izgleda, kako kažu, kao odšteta za ono u čemu je majka priroda prema njemu škrta bila. Odštete koja je izražena na njegovim portretima, laskavim i lažnim, kojima je htio da bude ovjekovječen kao Apolon. Estete i kritičari umjetnosti i psihoanalitičari kažu da se u ovom slučaju umjesto igre sličnosti mitoloških alegorija veoma popularne u to doba, javlja sumnja da je možda nešto zagonetnije pokretalo egzibicionistički duh vlasnika ovog dvorca. On nije bio vladar - ali se time u veličanstvenosti takmičio s onima koji sjede na prijestolu. Jer, među velikim građanskim baroknim ostvarenjima njegov Belvedere je jedina građevina koja nije bila izgrađena kao kraljevski dvor. Ali je po svemu čarobni, raskošni, "kraljevski" bečki Belvedere - dvor jednog princa (ne)vladara i (ne)kralja. Htio je da sagradi spomenik samom sebi. Podigao ga je kad je bio na vrhuncu moći.

"Moć bez raskoši je smiješna" - govorilo se tada u visokim društvenim slojevima.

Njegov Belvedere je raskoš u funkciji zaštite njegove moći, makar on ne bio ni vladarski, ni kraljevski. U građanskoj arhitekturi to je bila najočiglednija i najviša manifestacija absolutne vlasti. Dvorac sagrađen u stilu baroka izražavao je i određeno stanje duha koje je duboko uticalo na svakodnevni život vladajuće klase: malog broja odabranih kojima je kroz kodeks raskoši i bogatstva što služe sami sebi svima prenosilo pravila civilizovanosti.

On je ovo zdanje učinio ogledalom i spomenikom svoje volje pretočene u kamen zahvaljujući sposobnosti, ali i tvrdoglavosti.

Pravo da sagradi jednu od najljepših građevina svih vremena stekao je krvavo ratujući i prolivajući tuđu krv u ratovima.



SAVRŠENA GEOMETRIJA VRTOVA PRED VOJSKOVODINOM
KRALJEVSKOM PALATOM U BEČU

Znao je da kritikuje rat i njegovu surovost. Ali mu to nije smetalo niti ga je sprečavalo da ga uspješno vodi, da njegove trupe pale, pljačkaju, ubijaju i razaraju.

Kod dvorca Hofburg, na velikom kamenom postamentu, propinje se veličanstveni konj. I na konju konjanik princ Eugen Savojski.

U dugoj ulici s njegovim imenom je dvorac Belvedere. Prinčev dvorac i prinčev bronzani konjanik. S toga dvorca puca pogled na veliki i lijepi grad.

I priziva, u isto vrijeme, prisjećanja na tog konjanika i vojskovođu, na nekad moćnu carevinu i kraljevinu i njeno raskošno bogatstvo.

Ali priziva i druga prisjećanja. Drugu stranu historijske istine. Drugo lice

bronzanog konjanika. Palikuće, osvajača i dželata.

Istine, bosanske i sarajevske. Teške, tužne i - crne.

Ne smije se u tim crnim podsjećanjima mimoilaziti ni 1697. Kad je ovaj grad, a s njim i gradovi u dolini rijeke Bosne, zavijen u crno. Kad je, kako piše anonimni sarajevski patenik, "nebo poslalo otrov da ga grad ispije". Kad ga je neprijatelj spalio. Kuću po kuću. I pretvorio ih u zgarište. Kad su i bogati i siroti, uzdišući, plakali. Kad su opustjele izgorjele bašte i vrtovi, ulice i dućani, sakralni objekti. I kad je mnogima koji nisu znali računa svom imetku bila potrebna - kora hljeba.

U Beču je princ Eugen Savojski ovjenčan trajnom slavom. Grad na Miljacki i njegovi žitelji nisu ni pomišljali da njegovo ime nadiju kakvoj ulici.

Ko će svojim dželatima davati ulicu?

Druge godine Prvog svjetskog rata, za austrougarske uprave, kasarni na uzvisini iznad Baščaršije dato je njegovo ime. Sarajlije tu kasarnu nisu zvale tim imenom.

S novom vlašću, nakon toga rata, ta kasarna je dobila ime Gavrila Principa. Sarajlije tu kasarnu nisu nazivale ni po ovom imenu.

Za njih je ona bila i ostala - Jajce kasarna. Kažu po tome što je, u tom ratu, u njoj bila smještena bolnica iz Jajca.

* * *

POGLAVLJE DRUGO

DVOSTRUKA IGRA KARA MUSTAFE: PORAZ POD BEČOM

UHISTORIJI Osmanske imperije XVII vijek označava kraj dugogodišnjeg perioda stagnacije, odnosno početak razdoblja njenog nazadovanja. U to vrijeme ispoljavaju se opšte promjene koje se zbivaju pod uticajem rastrojstva cjelokupnog društveno-političkog sistema Carstva.¹⁰ Taj početak nazadovanja brojni historičari povezuju sa velikim porazom Osmanlija pod Bečom 12. septembra 1683. godine, kada je Visoka porta izvršila drugi i posljednji pokušaj da osvoji ovaj, kako se Beč smatrao, "ključ centralne Evrope". Ona je u ovaj novi poduhvat krenula s velikim nadama. Ali umjesto očekivanog osvajanja ovaj njen pohod završio se teškim porazom i gubitkom njene vlasti u širokim prostorima jugoistočne Evrope.

Kako je preduzet taj poduhvat?

Polazeći od uočenih simptoma unutrašnjih slabosti u postojećem stanju Carevine, pojedini sultani, kao npr. Ahmed I (1603.-1617.), nastoje da dovedu sposobne ljude na rukovodeće položaje. Oni preuzimaju mјere za suzbijanje uticaja dvorskih dama na politiku; dokidaju i staru dotadašnju praksu ubijanja prinčeva prilikom svake promjene na prijestolu. Itd.

Ta nastojanja, međutim, kratkog su daha i ne donose trajnije i bitnije koristi. I Osman II Genč (1618.-1622.) pokušava čak i surovim metodama da zavede red i disciplinu u vojski, ali time produbljuje razdor između janjičara i sultana, koji je svrgnut također surovo. Mustafa I (1622.-1623.), mentalno poremećen, još više pogoršava situaciju. Državom je upravljala njegova majka. Ona prazni državnu blagajnu skupocjenim poklonima raznim ličnostima. I Murata IV (1623.-1640.) sve do punoljetstva zamjenjuje majka i dvor u državničkim poslovima. U njegovom prisustvu janjičari sijeku velike vezire i sultanove

pristalice. Dižu se ustanci u Erzerumu, Bagdadu i Perziji. Međutim, malodobni sultan sa sticanjem punoljetstva djelimično uspijeva da zavede red i disciplinu u vojski. Ali su plodovi njegova rada (zakonitost u zemlji i disciplina u vojski) osuđeni na propast zbog prerane smrti. Na prijesto dolazi njegov maloumni sin Ibrahim (1640.-1648.). Kažu da je pod uplivom svoje okoline i uticajem majke zapravo vladao veliki demagog i opsjenar Džindži hodža. Sultan 1645. godine nepromišljeno počinje osvajanje Kandije i stupa u 25-godišnji rat sa Mletačkom republikom. Taj rat, na koji će se domalo (1683.-1699.) nadovezati Veliki 16-godišnji bečki rat, iscrpljuje zemlju do krajnjih granica mogućnosti. Iscrpljenost uslovljava zavodenje novih poreza, pa će i ovaj sultan biti likvidiran. Historiograf Mithat Sertoglu piše da je Ibrahimova najveća zasluga što je imao četiri sina od kojih će trojica postati sultani.⁽²⁾


Počinje i rat sa Venecijom zbog Krete. Mlečani potiskuju Osmanlije od Jadranskog mora. Granica prema Veneciji, Crnoj Gori i Dubrovniku postaje nesigurna. Vlaški i hajdučki odredi dižu se u dubokoj pozadini osmanskoj teritorija. Stanje se ne mijenja ni nakon svrgnuća Ibrahima I (1648.) i dovodenja na prijesto njegova sedmogodišnjeg sina Mehmeda IV. Dvorom opet upravljaju dvorske age; energija i snaga se iscrpljuje u borbama za položaje i pozicije u upravljanju zemljom; dižu se ustanci u nekim pokrajinama; od hajdučije i nasilja ponaviše strada sirotinja. Mnogi nosioci lokalne vlasti zloupotrebljavaju svoj položaj i zavode vanredne namete, što osiromašuje široke slojeve naroda.

Pobjedom mletačke mornarice nad osmanskim pomorskim snagama (jul 1656. godine) Carevina je izgubila ostrva Tenedos i Limnos. Dardaneli su time praktično zatvoreni. To je izazvalo nove promjene u vrhovima osmanske vlasti. Mehmed IV je tada navršio 14 godina. Njegova majka i uticajni faktori na dvoru dovode na položaj velikog vezira Mehmed-pašu Ćuprilića, starca od 86 godina. Ovaj paša bio je "bogat, nasilan i krivočan starac".⁽³⁾ Po Anadoliji i Rumeliji, s razlogom i bez razloga, ubijao je vezire i mirmirane, emire i obične ljudе, prisvajajući imetke bogatih. O njegovoj surovosti govori i Tevfik bey⁽⁴⁾. Ismail Hakki Uzunčaršili, međutim, uzima u obzir situaciju u kojoj je za velikog vezira došao Mehmed Ćuprilić, kao i rezultate koje je postigao, pa smatra ove ocjene prestrogim i nepravednim.⁽⁵⁾ On tvrdi da bi se Ćuprilić moglo prigovoriti samo za smaknuće potencijalnih suparnika: Deli Husejin-paše i Sejdi Ahmed-paše. Ćuprilić se, uprkos godinama, odlikovao velikom okretnošću, istrajnošću, nepokolebljivošću i odanošću osmanskoj dinastiji.

Time je obezbijedio povjerenje mladog sultana. Sultan Mehmed se posvetio raskošnom životu i osposobljavao osakačenu osmansku mornaricu, time omogućio pružanje pomoći armiji na ustanike, sredio stanje u Erdelju.

Za bosanskog namjesnika postavljen je njegov brat, a na vlast u Bosni i Hercegovini koji 1657. godine uzaludno pokušava da osvaja grad Šibenik, u kojem je opsadu Kotora koja je trajala mjesec dana. Mehmed IV je u Šibeniku učinio niz mlečanih branionica, a njegove branioca zato što su i hercegovački. Mlečanima i od njih primali mito.⁽⁶⁾ Hercegovački vojskovođa Čengić "od početka 1653. godine otvoreno je u Šibeniku i u drugim mletačkim gradovima, a u drugim gradovima stupanje "u tajnu mletačku službu imalo je mali broj, a u Šibeniku i u drugim gradovima ovom dijelu ratišta".⁽⁷⁾

Mehmed-pašu je nakon smrti 1661. godine



ŠIBENIK U XVI VJECU

SISAK U XVI VJECU

naslijedio njegov sin Fazil Ahmed. Habsburškom monarhijom. Taj rat, poslije srušenja Šibenika, je završen 1664. godine mirom u Vukovaru. Pobjeda kod Sv. Gotharda, 1. oktobra 1664. godine, koju je vođena hrišćanska vojska izvojevala hrišćanska vojska u posljednjih


ci u Erzerumu, Bagdadu i Perziji. Međutim, malodobni vladarstvo djelimično uspijeva da zavede red i disciplinu njegova rada (zakonitost u zemlji i disciplina u vojski) i prerane smrti. Na prijesto dolazi njegov maloumni sin Kažu da je pod uplivom svoje okoline i uticajem majke i demagog i opsjenar Džindži hodža. Sultan 1645. počinje osvajanje Kandije i stupa u 25-godišnji rat sa Venecijom. Taj rat, na koji će se domalo (1683.-1699.) nadovezati i rat, iscrpljuje zemlju do krajnjih granica mogućnosti. Zavodenje novih poreza, pa će i ovaj sultan biti Mithat Sertoglu piše da je Ibrahimova najveća zasluga od kojih će trojica postati sultani.²⁵ Venecijom zbog Krete. Mlečani potiskuju Osmanlike od 1645. u Crnu Goru i Dubrovniku postaje srednječki odredi dižu se u dubokoj pozadini osmanskog vladarstva: mijenja ni nakon svršnuća Ibrahima I (1648.) i vladavine sedmogodišnjeg sina Mehmeda IV. Dvorom opet energija i snaga se iscrpljuje u borbama za položaje i zemljom; dižu se ustanci u nekim pokrajinama; od 1653. najviše strada sirotinja. Mnogi nosioci lokalne vlasti ne mogu da se pridrže položaja i zavode vanredne namete, što osiromašuje

mornarice nad osmanskim pomorskim snagama (jul 1664. je izgubila ostrva Tenedos i Limnos. Dardaneli su time učinili nepristupačnim). Uz to je izazvalo nove promjene u vrhovima osmanske vlasti. U svibnju 1661. godine. Njegova majka i uticajni faktori na dvoru su ubijeni: veliki vezir Mehmed-paša Ćuprilić, starca od 86 godina, "bogat, nasilan i krvoločan starac".²⁶ Po Anadoliji i u Bosni bez razloga, ubijao je vezire i mirmirane, emire i obične ljudi, a ne samo bogatih. O njegovoj surovosti govori i Tevfik bey²⁷: "Kad je bio mladi, međutim, uzima u obzir situaciju u kojoj je za velikog vezira Mehmed-pašu Ćuprilić, kao i rezultate koje je postigao, pa smatra ove vlasti nepravednim."²⁸ On tvrdi da bi se Ćuprilić mogao učiniti naknadno potencijalnih suparnika: Deli Husejin-paše i Šehzadu Mehmedu-pašu. Ćuprilić se, uprkos godinama, odlikovao velikom hrabrosti, nepokolebljivošću i odanošću osmanskoj dinastiji.

Time je obezbijedio povjerenje mladog sultana i izuzetan uticaj na dvoru. Sultan Mehmed se posvetio raskošnom životu i lovu, dok je veliki vezir osposobljavao osakačenu osmansku mornaricu, preoteo Tenedos i Limnos i time omogućio pružanje pomoći armiji na Kreti. Likvidirao je anadoloske ustanike, sredio stanje u Erdelju.

Za bosanskog namjesnika postavljen je njegov suparnik Sejdi Ahmed-paša, koji 1657. godine uzaludno pokušava da osvoji Split, a zatim Kotor. Uspostavio je opsadu Kotora koja je trajala mjesec dana, ali nije uspio da savlada njegove branioce zato što su i hercegovački i bosanski paša bili u doslugu sa Mlečanicima i od njih primali mito.²⁹ Hercegovački sandžak-beg Ali-paša Čengić "od početka 1653. godine otvoreno postaje mletački agent" i njegovo stupanje "u tajnu mletačku službu imalo je izvanredan značaj za Veneciju na ovom dijelu ratišta".³⁰

Mehmed-pašu je nakon smrti 1661. godine na mjestu velikog vezira



SISAK U XVI VIJEKU

naslijedio njegov sin Fazil Ahmed-paša. On ubrzo započinje rat sa Habsburškom monarhijom. Taj rat, poslije sukoba kod Sv. Gotharda, okončava se 10. oktobra 1664. godine mirom u Vašvaru zaključenim na 20 godina. Pobjeda kod Sv. Gotharda, 1. oktobra 1664., "bila je najveća pobjeda, koju je izvojevala hrišćanska vojska u posljednjih 300 godina".³¹ Zaključivši taj mir

Fazil Ahmed-paša Ćuprilić se posvetio Kreti i sa Mletačkom republikom zaključio mir 1669., čime je najzad završen Kandijski rat. Ali, on je u isto vrijeme poboljevao i umro. Tri godine po svršetku Kandijskog rata, pošto je otpočelo i vojovanje sa Poljskom, na mirovnim pregovorima u ime Porte učestvuje Merzifonlu Kara Mustafa-paša. Kara Mustafa je bio zet Fazil Ahmed-paše, a i odgojen je u domu Ćuprilića. Imajući u vidu i njegovu blizinu sa ovom uglednom lozom Ćuprilića, njemu će sultan Mehmed IV 5. novembra 1676. godine povjeriti položaj velikog vezira. Već 1679., zbog kozačkog hetmana Dorošenka i okupacije Ukrajine, dolazi do rata Carevine sa Rusijom. U varljivoj ratnoj sreći, s promjenljivim ishodima i velikim krvoprolaćem, ovaj rat je zaključen mirom na 20 godina - 13. februara 1681. godine. Povjesničari smatraju, a tako i pišu, da nekoliko tvrđava koje su Osmanlije zauzele tom prilikom zasigurno nije vrijedilo datih žrtava.

Povjesna nauka je opisala karakterne crte velikog vezira Kara Mustafa-paše. Ona je to učinila da bi objasnila uzroke i način pokretanja Velikog bečkog rata. Merzifonlu je, kako objašnjava historiografija, bio zanesen nerealnim planovima. Obuzet je željom, otkrili su povjesničari, da nadmaši svoga prethodnika na položaju velikog vezira inače šurjaka Ahmed-pašu i punca Mehmed-pašu Ćuprilića. Zato Uzunčaršili kaže da je "samo zbog toga i ni zbog čega drugog stupio u rat sa Austrijom". Bio je opsjednut i idejom Osmanskog carstva većim nego što je bilo za Sulejmana Veličanstvenog.⁽⁹⁾

Mislio je da će mu u tim nakanama ići naruku vjerska i politička situacija u Ugarskoj. Tamošnji ugarski velikaš i nepomirljivi neprijatelj bečkog dvora Imre Tekeli tražio je još za života Ahmeda Čuprilića pomoć i zaštitu Osmanlija od cara Leopolda I., koji je bio uništilo gotovo sve slobode dijela Ugarske kojim je vladao. Krvava smaknuća, prouzrokovana razvojem protestantizma u zemlji, još više su raspirila mržnju Tekelijevih podanika. Ugarski orao, kako je nazvan, latio se oružja da se bori za slobodu otadžbine. Stefan Tekeli, Imreov otac, grofovi Zrinski, Frankopani, Nadasti i drugi glavom su platili ustanak 1671. godine. Imre se stoga zakleo da će se osvetiti. Digao je ustanak protiv Habsburške monarhije u onom dijelu Ugarske koji Osmanlije nisu bili osvojili. Oko njegove zastave, na kojoj on sebe naziva "borcem za Boga i domovinu", okupljali su se katolički i protestantski Mađari, koji su dobili ime Malkontenti. Tekeli se tri godine odupirao habsburškoj armiji, katkad je i pobjedivao, ali se na kraju stavio pod osmansku zaštitu. Tu zaštitu i pomoć obećao mu je veliki

vezir Kara Mustafa-paša. Dao mu je čak i berat habsburškog cara Leopolda I, došao je sa pr sklopljen mir sa Osmanskom carevinom do čije Kara Mustafa ga nije primio sa odgovarajućim Kaprare, koga je veliki vezir podosta igno ukazana velika pažnja. Sultan Mehmed IV, životom, nije bio tačno i realno obavještavan Historičari su utvrdili da on zasigurno nije želio S druge strane, i Leopold I je izbjegavao taj novi rat prozreo namjere velikog vezira Kara Mustafe i njegovu sultani, u glaziranim izvještajima i drugu prema Evropi, u kojima je Kara Mustafa predstavljan kao namjerama i pripremama za novi rat. Zato dostojanstveniku u Otomanskoj carevini Šehulislam

"Da li se može potezati mač na onoga ko tr

Odgovor je bio kratak:

"Ne!" (10)

Takvo mišljenje šejhulislama, međutim, nije sultanu na sve načine, pa i lažnim izvještajima krše mir. Istovremeno se, mimo sultanova značajnih velikom energijom priprema da pokori Beč. Htjeli su za rukom ni Sulejmanu Veličanstvenom 1529. osvajanja i pokoravanja ovog grada.

Bečki dvor je, dakako, znao šta smjera v
preduzima sve da ujedini i pokrene hrišćanski
nadnosila nad Centralnu Evropu. Na tome s
(1676.-1689.), koji je jedino postigao da ost
monarhije i Poljske (31. marta 1683.). Zalag
cara u Lincu je 5. maja 1684. godine stvorena
stvaranju pod Papinim protektoratom vod
Leopolda I, kralja poljskoga Jana III Sobje
Članovi Lige su ugovorili da bez općeg s
ugovarat ili sklapati mir sa Osmanskom carev
sa svojom vojskom i sa svoje strane da vodi r
onomie ko ih pridobije i okupira.⁽¹¹⁾

U međuvremenu je baron Albert Kaprara

se posvetio Kreti i sa Mletačkom republikom najzad završen Kandijski rat. Ali, on je u isto tri godine po svršetku Kandijskog rata, pošto je iskom, na mirovnim pregovorima u ime Porte Mustafa-paša. Kara Mustafa je bio zet Fazil Ahmed-Ćuprića. Imajući u vidu i njegovu blizinu sa ovom njemu će sultan Mehmed IV 5. novembra 1676. kog vezira. Već 1679., zbog kozačkog hetmana Rajne, dolazi do rata Carevine sa Rusijom. U nljivim ishodima i velikim krvoprolicom, ovaj rat odina - 13. februara 1681. godine. Povjesničari nekoliko tvrđava koje su Osmanlije zauzele tom dilo datih žrtava.

A karakterne crte velikog vezira Kara Mustafa pojasnila uzroke i način pokretanja Velikog bečkog jačnjava historiografija, bio zanesen nerealnim, otkrili su povjesničari, da nadmaši svoga velikog vezira inače šurjaka Ahmed-pašu i punca o Uzunčaršili kaže da je "samo zbog toga i ni rat sa Austrijom". Bio je opsjednut i idejom o što je bilo za Sulejmana Veličanstvenog.¹⁰

Ukanama ići naruku vjerska i politička situacija u velikaš i nepomirljivi neprijatelj bečkog dvora osta Ahmeda Ćuprića pomoći i zaštitu Osmanlija uništio gotovo sve slobode dijela Ugarske kojim prouzrokovana razvojem protestantizma u zemlji, Šteljevih podanika. Ugarski orao, kako je nazvan, slobodu otadžbine. Stefan Tekeli, Imreov otac, Nadasti i drugi glavom su platili ustanak 1671. da će se osvetiti. Digao je ustanak protiv dijelu Ugarske koji Osmanlije nisu bili osvojili. On sebe naziva "borcem za Boga i domovinu", stantski Madari, koji su dobili ime Malkontenti. habsburškoj armiji, katkad je i pobjedivao, ali se zaštitu. Tu zaštitu i pomoći obećao mu je veliki

vezir Kara Mustafa-paša. Dao mu je čak i berat. Baron Albert Kaprara, izaslanik habsburškog cara Leopolda I, došao je sa prijedlogom da se produži ranije sklopljen mir sa Osmanskom carevinom do čijeg kraja je ostala još godina dana. Kara Mustafa ga nije primio sa odgovarajućim počastima. Za razliku od barona Kaprare, koga je veliki vezir podstavljan ignorisao, Tekelijevom emisaru je ukazana velika pažnja. Sultan Mehmed IV, zaokupljen lovom i lagodnim životom, nije bio tačno i realno obavještavan o situaciji i njenim promjenama. Historičari su utvrdili da on zasigurno nije želio rat sa Habsburškom imperijom. S druge strane, i Leopold I je izbjegavao taj novi rat s Osmanlijama. Baron Kaprara je prozreo namjere velikog vezira Kara Mustafe i njegovu dvostruku igru: jednu prema sultanu, u glaziranim izvještajima i drugu prema Habsburškoj monarhiji, u skrivenim namjerama i pripremama za novi rat. Zato se obratio vrhovnom vjerskom dostojarstveniku u Otomanskoj carevini šejhulislamu sa pitanjem:

"Da li se može potezati mač na onoga ko traži mir?"

Odgovor je bio kratak:

"Ne!"¹¹

Takvo mišljenje šejhulislama, međutim, nije uticalo na Kara Mustafu. On je sultanu na sve načine, pa i lažnim izvještajima, dokazivao da Habsburgovci krše mir. Istovremeno se, mimo sultanova znanja i odobrenja, užurbano i sa velikom energijom priprema da pokori Beč. Htio je da ostvari ono što nije pošlo za rukom ni Sulejmanu Veličanstvenom 1529. godine, pri prvom pokušaju osvajanja i pokoravanja ovog grada.

Bečki dvor je, dakako, znao šta smjera veliki vezir. Zato Leopold I preduzima sve da ujedini i pokrene hrišćanski svijet protiv opasnosti koja se nadnosila nad Centralnu Evropu. Na tome se angažovao i Papa Inocent XI (1676.-1689.), koji je jedino postigao da ostvari savez između Habsburške monarhije i Poljske (31. marta 1683.). Zalaganjem i upornošću habsburškog cara u Lincu je 5. maja 1684. godine stvorena koalicija Svetе lige. O njenom stvaranju pod Papinim protektoratom vodeni su dugi pregovori između Leopolda I, kralja poljskoga Jana III Sobieskog (1674.-1696.) i Venecije. Članovi Lige su ugovorili da bez općeg suglasja nijedna strana ne smije ugovarati ili sklapati mir sa Osmanskom carevinom. Svaki saveznik, usto, ima sa svojom vojskom i sa svoje strane da vodi rat, a osvojene zemlje da pripadnu onome ko ih pridobije i okupira.¹²

U međuvremenu je baron Albert Kaprara grozničavo obavještavao Beč o

svemu što se dešavalo u Istanbulu i Jedrenu. U decembru 1682. godine on upozorava bečki dvor da ne preostaje nikakav drugi izbor do - prihvati oružje.⁽¹²⁾ Od januara 1683. godine Porta mu zabranjuje slanje bilo kakvih izvještaja i kurira prema Beču. On je, međutim, uz pomoć nekog prodornog i opreznog čovjeka, koji je preko Moldavije i Poljske stigao na bečki dvor, uspio da ga upozna sa stvarnim stanjem i sa svom ozbiljnošću predoči prijeteću opasnost od pripremianog novog ratnog žarišta.

Sada se zna da je sultan Mehmed IV bio zaveden netačnim izvještajima velikog vezira Kara Mustafe. Na vidjelo su izišla i druga saznanja. Historičari su jednoglasni da se tom Kara Mustafi - i pored njegovog velikog samoljublja i gramzivosti - ne može pripisati i ono što se ranije mislilo: da je on imao namjeru da osnuje novo tursko carstvo sa sobom kao sultanom u Beču.⁽¹³⁾ Mnogi su u toj njegovoј navodnoj preokupaciji potražili odgovor na pitanje: zašto je primijenio dugotrajnu opsadu Beča?

Kažu da je tom opsadom očekivao predaju relativno malobrojnih branilaca. Nije prihvatao i odbijao je prijedloge za osvajanje ovoga grada na opći juriš. To, uostalom, nije bilo neostvarivo za tadašnje vojne mogućnosti sile kojom je komandovao i raspolagao. Netačno obavještavan o situaciji, sultan ipak Kara Mustafu imenuje vrhovnim komandantom bogate i velike armije od 200.000 vojnika. I, naposljetku, daje i svoj pristanak da se osvoje tvrdave Đur i Komoran, ali ne i Beč.⁽¹⁴⁾ Štaviše, on prati vojsku do Beograda. Ali veliki vezir je stalno upravljao pogled dalje od Đura i Komorana prema - Beču. Nije želio da se zaustavi samo na osvojenju ovih tvrđava. Imao je drugi cilj - da osvoji Beč. Kada je Kara Mustafa obavijestio sultana da je od Đura krenuo i na Beč, sultan Mehmed IV je bio iznenaden. Uzviknuo je:

“Naše namjere bile su tvrdave Đur i Komoran. O Beču nije bilo ni govora... Da me je ranije obavijestio, ne bih dao pristanak.”⁽¹⁵⁾

Bilo je već kasno. Osioni Kara Mustafa nije slušao ni savjete svojih komandanata koji su također zazirali od pohoda na Beč. Ubrzo su se uprkos tome našli pod zidinama Beča. Tačno 14. jula 1683. godine. Opsada grada trajala je do 12. septembra.

A zatim je uslijedio poraz.

Osmanska sila, i brojem ljudstva i oružjem neuporedivo nadmoćnija, toga dana za svega nekoliko sati raspala se pred brojčano slabijim protivnikom. Vrhovnu komandu nad habsburškom i poljskom vojskom imao je poljski kralj

Jan Sobjeski. Desnim krilom komandovao je v lijevim herceg Karlo Lorenski. Ova bitka je u historiji opisana. I na Istoku i na Zapadu. A i kod nas podugačku bibliografiju studija, monografija i vojnici i mnogi komandanti bili su nezadovoljni Mustafinom. Odolijevali su svega pet-šest sati povlačenje preživjelih, jer je na bojištu pod zastavom poginulih osmanskih vojnika. Plijen u oružju i opremljenju kralja Jana Sobeskog dospio je i netaknuti na Poljski kralj je kao trofej vanredne vrijednosti, a u veliku osmansku zastavu sa riječima:

“Dodatah, vidjeh, a Gospod pobijedi!”⁽¹⁶⁾

Ljetopisac fra Nikola Lašvanin ovako opisuje

“Turški car osta sa svojim dvorom u velikom Mustafu posla s vojskom protiv cesaru. I vezir mu i poče ga biti na dva mesta, to jest cesarov dvor i Zmajev dvor. Snagom, a brani ga Rodiđer grof Štaremburg (Stoyan), Ivan, vojvoda šakšonski, knez Uvaldek (Waldek) i vojska i gospoda od cesarstva. S mlogom snagom u rujna misica i žestoko Turke razbiše. I oteše čadež hranu; i srično grad osloboдиše. Zato papa kralja vire.”⁽¹⁷⁾

U toj bici je na strani pobjednika učestvovao i kralj Jan Sobieski. Počeo je tada kao redov. U ratu pod vodstvom vojnička karijera koja će ga u narednih 16 godina započeti ratovanja - odvesti do samog vrha vojne. Bitke pod Bečom bio u maršu pobjedilaca koji su krenuli za protivničkom vojskom u povlačenju. Sve do 20. oktobra i postigli još jednu pobjedu koja je osmarala 1.200 poginulih, a među 20. oktobra, Osmanlije su izgubili važan i dobro organiziran vojnički tim. Ponovo doživljava poraz. Prisiljen je na bijeg i u Poljsku. Poljski kralj se vraća u svoju zemlju ovjenčan sa Janu Sobeskom kao vrhovnom komandantu suparnika.

Istanbulu i Jedrenu. U decembru 1682. godine on ne preostaje nikakav drugi izbor do - prihvati 1683. godine Porta mu zabranjuje slanje bilo kakvih Beču. On je, međutim, uz pomoć nekog prodornog i preko Moldavije i Poljske stigao na bečki dvor, uspio u stanjem i sa svom ozbiljnošću predložiti prijeteću novog ratnog žarišta.

Sultan Mehmed IV bio zaveden netačnim izvještajima o Kara Mustafi - i pored njegovog velikog samoljublja pripisati i ono što se ranije mislilo: da je on imao tursko carstvo sa sobom kao sultandom u Beču.¹³⁹ Navodnoj preokupaciji potražili odgovor na pitanje: "Kako ćemo osvojiti Beč?"

Uzvišeni očekivao predaju relativno malobrojnih branilaca. Nema prijedloge za osvajanje ovoga grada na opći juriš. To, uvarivo za tadašnje vojne mogućnosti sile kojom je bio. Netačno obavještavan o situaciji, sultan ipak Kara Mustafom komandantom bogate i velike armije od 200.000 vojnika daje i svoj pristanak da se osvoje tvrđave Đur i Štaviše, on prati vojsku do Beograda. Ali veliki vezir i dalje od Đura i Komorana prema - Beču. Nije želio svojenju ovih tvrđava. Imao je drugi cilj - da osvoji fa obavijestio sultana da je od Đura krenuo i na Beč, iznenaden. Uzviknuo je:

"Tvrđave Dur i Komoran. O Beču nije bilo ni govora... o, ne bih dao pristanak."¹⁴⁰

Osioni Kara Mustafa nije slušao ni savjete svojih poverenika od pohoda na Beč. Ubrzo su se uprkos Beču. Tačno 14. jula 1683. godine. Opsada grada.

Uprkos ljudstvu i oružjem neuporedivo nadmoćnija, toga sati raspala se pred brojčano slabijim protivnikom. Srbiburskom i poljskom vojskom imao je poljski kralj

Jan Sobeski. Desnim krilom komandovao je veliki hetman Jablanovski, a lijevim herceg Karlo Lorenški. Ova bitka je u historiografiji potanko i podrobno opisana. I na Istoku i na Zapadu. A i kod nas su brojni istraživači ostavili podugačku bibliografiju studija, monografija i rasprava o tome. Osmanski vojnici i mnogi komandanti bili su nezadovoljni neefikasnošću Kara Mustafinom. Odolijevali su svega pet-šest sati. Nakon toga je počelo povlačenje preživjelih, jer je na bojištima pod zidinama Beča ostalo 10.000 poginulih osmanskih vojnika. Plijen u oružju i opremi je neprocjenjiv. U ruke kralja Jana Sobeskog dospio je i netaknuti raskošni šator Kara Mustafin. Poljski kralj je kao trofej vanredne vrijednosti, a u znak pokornosti, poslao Papu veliku osmansku zastavu sa riječima:


"Dodoh, vidjeh, a Gospod pobijedi!"¹⁴¹

Ljetopisac fra Nikola Lašvanin ovako opisuje bitku pod Bečom:

"Turski car osta sa svojim dvorom u velikom Biogradu, a vezira Kara Mustafu posla s vojskom protiv cesaru. I vezir na 12. srpnja kruto obside Beč i poče ga biti na dva mesta, to jest cesarov dvor i Zrinskoga trg. Bije ga sa svom snagom, a brani ga Rodičer grof Štaremburg (Storenberg). Dođe im na pomoć Ivan, vojvoda Šakšonski, knez Uvaldek (Waldek) i dva kneza od Badena i ostala vojska i gospoda od cesarstva. S mlogom snagom udriše na Turke dvanesti dan rujna misica i žestoko Turke razbiše. I oteše čadore, topove, džebanu, haznu i hranu; i srično grad osloboдиše. Zato papa kralja poljačkoga nazva braniteljem vire."¹⁴²

U toj bici je na strani pobjednika učestvovao i Eugen Savojski. Imao je 20 godina. Počeo je tada kao redov. U ratu pod Bečom zametnula se njegova vojnička karijera koja će ga u narednih 16 godina - koliko su trajala tada započeta ratovanja - odvesti do samog vrha vojničke hijerarhije. I on je nakon bitke pod Bečom bio u maršu pobjedilaca koji su 18. septembra 1683. godine krenuli za protivničkom vojskom u povlačenju. Sustigli su je kod Parkanija 9. oktobra i postigli još jednu pobjedu koja je osmansku vojsku koštala još 10.000 poginulih, a među 1.200 zarobljenih bilo je šest paša. Jedanaest dana kasnije, 20. oktobra, Osmanlije su izgubili važan i dobro čuvan Gran (Ostrogon). Kara Mustafa uspijeva da se donekle organizuje i odupire se još 11. novembra. Ponovo doživljava poraz. Prisiljen je na bijeg i zaustavlja se tek u Beogradu. "Poljski kralj se vraća u svoju zemlju ovjenčan neumrlom slavom" - pišu o Janu Sobeskem kao vrhovnom komandantu suprotstavljenom Kara Mustafi.¹⁴³

Suočen s tako neslavnim ishodom sultan Mehmed IV spočetka nije gubio povjerenje u svog velikog vezira. "Čak mu je po silahdaru (zvanje službenika u Porti) Sahin Mustafa-agi posao vlastoručno pismo, kaftan i mač.²⁹ Tek kad je umrla Mehmedova majka, mudra i energična carica-majka Turhan kao "najveći stup Carevine", koja je bila njegov najvjerniji savjetnik, promijenio je svoj odnos prema Kara Mustafi. Ta promjena je rezultat i smišljene kampanje kazlirage Jusufa i Bošnjaka Sari Sulejmana protiv velikog vezira. Izdejstvovan je i carski ferman o njegovom smaknuću. Označen je glavnim krivcem za poraz pod Bečom. Specijalno upućeni Portini pouzdanici čaušbaša Kadikoylu Mehmed-agu i dvorski čehaja Gazzoglu Ehemi-agu bili su izvršiocii sultanove odluke 25. decembra 1683. godine. To je jednovremeno kraj "najnesposobnijeg, najlakomislenijeg i najraskošnijeg velikog vezira Osmanske carevine Kara Mustafa-paše". On je imao harem sa oko 1.500 odaliski, isto toliko robinja za njihovu poslugu, 700 crnih evnuha za njihovo čuvanje. U njegovim sanducima nađeno je 450 hiljada pjastera, ne uključivši dragocjenosti napuštene u raskošnom šatoru pod Bečom. Taj neprocjenjivi pljen kojeg se domogao naveo je Jana Sobjeskog da govori kako je Kara Mustafa-paša njega odredio svojim baštinikom.³⁰



VIROVITICA U XVII VJEKU

Na položaju velikog vezira ovog raskošnika naslijedio je Kara Ibrahim-paša. U povijesti je okarakterisan kao čovjek bez znanja i umijeća da zaustavi započetu eroziju i propadanje. Bio je, čak je i to zapisano, plašljiv, pa je vođenje ratnih


operacija prepustio janjičarskom agi Bekri Mseraskerom (glavnim vrhovnim komandantom de titulu serdar-ekrem). Ali i Kara Ibrahim-paša prik u svojim razvodnjennim izvještajima koje mu šalje

Nakon Beča otvaraju se nova ratišta. Članice Osmanlije. Postižu sve veće uspjehe na vojnom napadaju iz više pravaca: Habsburška monarhija Poljska kroz Podoliju i Moldaviju, a Mletačka Peloponez. Najveći udio i uspjeh u ovom ratu poskojima komanduje herceg Karlo Lorenski. Već zauzima Višegrad (Plindenburg), važnu osmansku juna Maicen. Nepun mjesec iza toga, 24. jula, po komandovao armijom od 150.000 ljudi. Istog dana zauzima Liga je i na drugim pravcima imala uspjeha. Grof Kbosanskim pašom u Hrvatskoj osvojivši Viroviticu držali u svojim rukama 130 godina. Karlo Loren stavio ga u opsadu koja je trajala dva mjeseca septembra 1684. godine. Taj njegov pohod koštalo je, "Turci su se u Budimu borili kao lavovi".³¹ I se nije moglo reći za Poljake, koji se nisu mogli p članice Svetе lige.

Šta se dešava u drugim područjima? U svom godina donosila je nove okršaje.

Naredne godine, 1685., Habsburgovci sa velikim sektora: u srednjoj Ugarskoj sa 50.000 vojnika pod Karlo Lorenskog, u Hrvatskoj sa 30.000 vojnika pod začasnim generalom Šulcem, u gornjoj Ugarskoj sa 25.000 vojnika pod generalom manjkaju finansijska sredstva za ratne operacije. relativno brzo oporavljaju i organizuju. Preotimaju grad Ostrogon. Njegovo osvajanje sprečava baron Lesli u Virovitici 16. augusta. I feldmaršal Kaprara lomi u grad Osijek, dok feldmaršal Šulc u gornjoj Ugarskoj potiskuje gradom. Ovaj, u očajanju, traži pomoć od Osmanlija. Porazima maltene na svim frontovima. Seraske

im ishodom sultan Mehmed IV spočetka nije gubio vezira. "Čak mu je po silahdaru (zvanje službenika u oslovo vlastoručno pismo, kaftan i mač.¹⁹ Tek kad je mudra i energična carica-majka Turhan kao "najveći ilia njegov najvjerniji savjetnik, promijenio je svoj život. Ta promjena je rezultat i smišljene kampanje Sari Sulejmana protiv velikog vezira. Izdejstvovanom smaknuću. Označen je glavnim krivcem za poraz upućeni Portini pouzdanici čaušbaša Kadikoylu aja Gazzoglu Ehemi-agu bili su izvršioc sultanove 1683. godine. To je jednovremeno kraj mislenijeg i najraskošnijeg velikog vezira Osmanske vojske". On je imao harem sa oko 1.500 odaliski, isto poslugu, 700 crnih evnuha za njihovo čuvanje. U to je 450 hiljada pjastera, ne uključivši dragocjenosti zlata pod Bečom. Taj neprocjenjivi plijen kojeg se očekog da govori kako je Kara Mustafa-paša njega²⁰



VIROVITICA U XVII VJEKU

og raskošnika naslijedio je Kara Ibrahim-paša. U čovjek bez znanja i umijeća da zaustavi započetu rat, čak je i to zapisano, plašljiv, pa je vođenje ratnih

DVOSTRUKA IGRA KARA MUSTAFE


operacija prepustio janjičarskom agi Bekri Mustafi, kojega imenuje i seraskerom (glavnim vrhovnim komandantom dok veliki vezir u ratu nosi titulu serdar-ekrem). Ali i Kara Ibrahim-paša prikriva stvarnost pred sultanom u svojim razvodnjenim izvještajima koje mu šalje u svojstvu velikog vezira.²¹

Nakon Beča otvaraju se nova ratišta. Članice Svetе lige i dalje potiskuju Osmanlije. Postižu sve veće uspjehe na vojnom planu. Osmansku carevinu napadaju iz više pravaca: Habsburška monarhija kroz Ugarsku i Hrvatsku, Poljska kroz Podoliju i Moldaviju, a Mletačka republika kroz Dalmaciju i Peloponez. Najveći udio i uspjeh u ovom ratu postizale su habsburške jedinice kojima komanduje herceg Karlo Lorenski. Već 17. juna 1684. godine on zauzima Višegrad (Plindenburg), važnu osmansku tvrđavu na Dunavu, a 27. juna Maicen. Nepun mjesec iza toga, 24. jula, pobjeđuje Sulejman-pašu koji je komandovao armijom od 150.000 ljudi. Istog dana zauzima tvrđavu Hamzabeg (Erd). Liga je i na drugim pravcima imala uspjeha. Grof Lesli je izvojšto pobjedu nad bosanskim pašom u Hrvatskoj osvojivši Viroviticu, uporište koje su Osmanlije držali u svojim rukama 130 godina. Karlo Lorenski je stigao čak do Budima, stavio ga u opsadu koja je trajala dva mjeseca, ali se morao povući 13. septembra 1684. godine. Taj njegov pohod koštao je saveznike 23.000 vojnika. Jer, "Turci su se u Budimu borili kao lavovi".²² I Mlečani su imali uspjeha, što se nije moglo reći za Poljake, koji se nisu mogli pohvaliti uspjesima kao ostale članice Svetе lige.

Šta se dešava u drugim područjima? U svom dugom nizu svaka naredna godina donosila je nove okršaje.

Naredne godine, 1685., Habsburgovci sa velikom vojskom djeluju na tri sektora: u srednjoj Ugarskoj sa 50.000 vojnika pod komandom Karla Lorenskog, u Hrvatskoj sa 30.000 vojnika pod zapovjedništvom grofa Leslie i u gornjoj Ugarskoj sa 25.000 vojnika pod feldmaršalom Šulcom. Ali im manjkaju finansijska sredstva za ratne operacije. Osmanlije se konsoliduju i relativno brzo oporavljaju i organizuju. Preotimaju Višegrad na Dunavu, opsjedaju Ostrogon. Njegovo osvajanje sprečava Lorenski pobjedom u blizini Najdorfa 16. augusta. I feldmaršal Kaprara lomi osmansku posadu Nojhausela, a baron Lesli prodire iz Virovitice do Osijeka, osvaja varoš, ali ne i tvrđavu, dok feldmaršal Šulc u gornjoj Ugarskoj potiskuje Tekelija koji gubi grad za gradom. Ovaj, u očajanju, traži pomoć od Osmanlija koji su i sami ošamućeni porazima maltene na svim frontovima. Serasker Bekri Mustafa bez znanja

Tekelija, ali sa znanjem Porte, šalje 30. augusta izaslanstvo Karlu Lorenskom, nudi mirovne pregovore i spremnost da izruči Tekeliju, koji je okvalifikovan glavnim izazivačem ovog rata.²³⁹ Osmanski prijedlozi su proslijedeni u Beč. Tamo se tada nalazio papinski nuncij Buonvisi. On energično zahtjeva nastavljanje rata. Njemu se pridružio i mletački poslanik Kornar, koji je napisao odgovor Porti, tražeći naknadu svih ratnih troškova i nove granice. Znao je unaprijed da će Porta odbiti taj zahtjev.




OSIJEK 1809. GODINE

Iz Ugarske Tekeli sa svojim pristalicama, ne sluteći šta ga čeka, bježi na osmanski teritorij. Paša, koji se nalazio blizu Velikog Varadina, prima ga prividno srdačno. Potom ga hapsi i okovana šalje u Beograd. Ovakav postupak dezorientisao je Tekelijeve pristalice i uzrokovao kapitulaciju preostalih ugarskih gradova. Njegova armija sa 17.000 iskusnih ratnika prelazi u habsburški tabor. Tamo su ih uvjerili da je Osmanska carevina njihov zajednički neprijatelj. Zato se oni u zimu 1685./86. oduševljeno bore pod komandom generala Hajslera. Zauzimaju niz tvrdava - Solnok, Šarvaš, St. Job, Arad. Tekeliju, koji je u međuvremenu oslobođen, poručuju da i on položi zakletvu Kajzeru. Tekelijevo tada jedino uporište bio je tvrdi grad Munkač u kojem se njegova supruga Jelena Zrinski još pune dvije godine odupirala napadima Habsburgovaca.²⁴⁰

Na području Dalmacije u mletačkim operacijama glavnu ulogu su igrali hajduci i uskoci. Oni su još otprije zauzeli neka utvrđenja u koja su Mlečani smjestili svoje posade. I oni su, u martu 1685., trpjeli velike gubitke u ljudstvu i opremi kad su pokušavali da zauzmu Sinj. Kasnije će uspijevati da suzbiju osmanske pokušaje da povrate izgubljene tvrdave Zadvarje, Gabelu i Čitluk, prodiru u osmanski teritorij i odvlače bogat plijen u stoci.

Svoje ratne operacije habsburška armija naredne 1686. godine, i poređ podvojenosti mišljenja u vojnim vrhovima, usmjerava ka zauzeću Budima. Krenula je armija sa 90.000 ljudi. Među njenim pripadnicima bili su Nijemci,

Mađari, Hrvati i predstavnici plemstva iz mnoštva drugih naroda. Budim je branilo 7.000 osmanskih vojnika pod komandom Abdurahman-paše. Energičan i odlučan odbio je zahtjev grada. Nadao se pomoći, ali ona nije mogla da osvojen 2. septembra 1686. godine. Historijski



SINJ

u Otomanskom carstvu. Čitava Carevina je u znaku vlastitog progona. U vrijeme, zapisano je, taj je "gubitak još više nego dobitka". Probuđene su nove nade. Ljudi su davali ogromne novac i poslovne obvezne ugovore i nove pohode. Naredena su novačenja i zavedanje. Sultanski hasovi uzeti su u državnu blagajnu". Povratak u vlast je bio potreban za izdržavanje dvora, veći dio imovine Mehmeda IV-a je bio u posjedu njegove porodice. Sve je koncentrisano u - povratak u vlast.

Sultan Mehmed IV se, u grču bitke čitavog srednjeg vijeka, učinio poznat po podnošenju krajnjih žrtava, i dalje bavio lovom, vođenjem vojski i uživanjem u lagodnim životom. Ne preživljava i ne doživljava život u vlasti, ali osjeća zov napačenog naroda. Za njega ne prijatelji nema.

Za to vrijeme ne miruju ni sve brojniji habsburški vojnici. Odlučni da Osmanlije prognaju sa Balkana. Budim je učinio da se oslobode gospodstva Osmanlija. Porta je nemoćna pred hajdučijom. I dalje su čestiti učinak i komandnog kadra. Izriču se drastične kazne, puniti su učenjaci, učitelji, učenici, odbijaju da održe hudbe u džamiji, a učenici su učenici.

šalje 30. augusta izaslanstvo Karlu Lorenskom, emnost da izruči Tekelija, koji je okvalifikovan ta.²³⁾ Osmanski prijedlozi su proslijedeni u Beč. oski nuncij Buonvisi. On energično zahtijeva držao i mletački poslanik Kornar, koji je napisao du svih ratnih troškova i nove granice. Znao je j zahtjev.



OSIJEK 1809. GODINE

im pristalicama, ne sluteći šta ga čeka, bježi na se nalazio blizu Velikog Varadina, prima ga upsi i okovana šalje u Beograd. Ovakav postupak pristalice i uzrokovao kapitulaciju preostalih armija sa 17.000 iskusnih ratnika prelazi u ih uvjerili da je Osmanska carevina njihov se oni u zimu 1685./86. oduševljeno bore pod Zauzimaju niz tvrđava - Solnok, Šarvaš, St. Job, u vremenu oslobođen, poručuju da i on položi tada jedino uporište bio je tvrdi grad Munkač u elena Zrinski još pune dvije godine odupirala

mletačkim operacijama glavnu ulogu su igrali prije zauzeli neka utvrđenja u koja su Mlečani u, u martu 1685., trpjeli velike gubitke u ljudstvu a zauzmu Sinj. Kasnije će uspijevati da suzbiju e izgubljene tvrđave Zadvarje, Gabelu i Čitluk, odvlače bogat pljen u stoci. osburška armija naredne 1686. godine, i poređ im vrhovima, usmjerava ka zauzeću Budima. ljudi. Među njenim pripadnicima bili su Nijemci,

Madari, Hrvati i predstavnici plemstva iz mnogih drugih evropskih zemalja. Budim je branilo 7.000 osmanskih vojnika pod zapovjedništvom 70-godišnjeg Abdurahman-paše. Energičan i odlučan odbio je zahtjev Lorenskog za predaju grada. Nadao se pomoći, ali ona nije mogla da prodre do branilaca. Budim je osvojen 2. septembra 1686. godine. Historijski zapisi kažu da je pao "kada više nije bilo nijednog branioca". Svi su izginuli na bedemima, brešama ili u borbama pri ispadima van zidina. "Skupo prodali svoje živote. Pobjedioci su pljačkali grad, ulice se dimile krvljtu pune leševa i ruševina."²⁵⁾



SINJ

U povijesti je zabilježen bolan odjek gubitka Budima u Ottomanskom carstvu. Čitava Carevina je u znaku teške depresije i tuge. U isto vrijeme, zapisano je, taj je "gubitak još više zapalio hrabrost Osmanlija". Probudene su nove nade. Ljudi su davali ogromna bogatstva za opremu vojske i nove pohode. Naredena su novačenja i zaveden vanredni ratni porez, "svi sultanski hasovi uzeti su u državnu blagajnu". Preuzeta je i polovina sredstava za izdržavanje dvora, veći dio imovine Mehmeda IV, velike svote od članova njegove porodice. Sve je koncentrisano u - povratak izgubljenog.²⁶⁾

Sultan Mehmed IV se, u grču bitke čitavog naroda za opstanak i atmosferi podnošenja krajnjih žrtava, i dalje bavio lovom, haremskim ljepoticama i lagodnim životom. Ne preživljava i ne doživljava krvavu dramu Carevine. Ne osjeća zov napačenog naroda. Za njega ne prijanjuju zahtjevi vremena.

Za to vrijeme ne miruju ni sve brojniji habsburški saveznici. Oni su sve više odlučni da Osmanlije prognaju sa Balkana. Razni narodi pod osmanskom upravom nastoje da se oslobole gospodstva Osmanlija. Šire se pobune, ustanci. Porta je nemoćna pred hajdučijom. I dalje su česta smjenjivanja u vrhovima komandnog kadra. Izriču se drastične kazne, pa i smaknuća. Sve snažnija su previranja i sve izraženija nezadovoljstva protiv sultana. I visoki vjerski učenjaci, ulema, odbijaju da održe hudbe u džamiji u koju će doći Mehmed IV.

Prikupivši snage, iduće godine (12. augusta 1687.) veliki vezir Sulejman-paša će sa 60.000 dobro opremljenih boraca prijeći Dravu. I nakon teške borbe osmanska vojska će ponovo doživjeti poraz na brdu Harsana kod Mohača. I ovdje je izgubila hiljade vojnika, kompletну ratnu opremu, velike svote gotovog novca, skupocjeno oružje i tkanine. Vijest o ovoj pobjedi Karla Lorenskog donio je u Beč princ Eugen Savojski - "mali svećenik" ili "mali opat", kako je sa omalovažavanjem i podrugljivo nazivan na dvoru Luja XIV. Leopold I mu je tada podario čin feldmaršallajtnanta.

Tako je ovu pobjedu obilježio car Leopold I. A kako je to doživio sultan Mehmed IV? Kako ga se dojmila vijest o ovom porazu njegove vojske? Kažu da je "prolio gorke suze i tri dana nije ništa okusio". Zabilježena je tim povodom jedna izjava starog janjičara, koji je rekao:

"Sultan u ovakvim prilikama treba da lije ne svoje suze nego krv svoju, boreći se lično protiv svećeva neprijatelja. Sultan je ili u svom haremu ili u lovu onda kada se njegovi vojnici bore za stare ideje i umiru za njih."⁽²⁷⁾

Ova izjava s prizvukom teške optužbe je, začudo, ostala nekažnjena. Nagovijestiće skori odlazak sultanov. Najzad. U tri godine su Osmanlije izgubili gotovo čitavu Ugarsku, Jonska ostrva, Moreju i druga područja. Tamo je svoje kosti ostavilo desetine hiljada njihovih vojnika.⁽²⁸⁾ U te gubitke valja uračunati ratni materijal, opremu i gotov novac. S porazom kod Mohača sastavila se i elementarna nepogoda: najprije su velike kiše pa žega uništile ljetinu; zavladala je glad u narodu, izbijali česti požari, harale su masovne bolesti; cijene su vroglavo rasle; nahrupile su i druge nedaće. Sve to vrijeme sultan Mehmed IV provodi u haremu ili lovu. To je znala cijela Carevina. Znala je za njegovu strast za lovom od djetinjstva. Pričalo se i o visokoj cijeni toga lova: njegovi odlasci i boravci u lovu trajali su sednicama. Bili su veoma skupi. Zapisano je da je samo u jednom lovu u okolini Plovdiva u hajci učestvovalo 35.000 ljudi. Negodovanje protiv takvog načina njegova života pretvorilo se u pobunu. Pod njenim pritiskom on se verbalno i javno odrekao lova, žrtvovao velikog vezira Sulejman-pašu i više visokih vojnih i administrativnih dostojanstvenika. Za velikog vezira postavio je Ćuprilićevog zeta Sijavuš-pašu. Obećao je i da će vojska dobiti sva zaostala novčana primanja.⁽²⁹⁾

Taj novi veliki vezir, u svoje ime i u ime oficira, piše šejhulislamu da sultan Mehmed IV više ne uživa nikakav ugled kod vojske. Mehmed je tako, nakon 40 godina vladavine, svrgnut sa prijestola. Kažu da je njegova posljednja želja

pred svrgnuće bila da ga naslijedi sin Mustafa. paša Ćuprilić u svojstvu istanbulskog kajmakača (u nekoj dužnosti) dobio je deciziju ili fetvu svrgnuću. Izdejstvovao je i odluku uleme da su njegov sin Mustafa, nego njegov brat Sulejman, historičara, pišući o posljednjim godinama života sultana Mehmeda IV. Novembru 1687. godine prijesto zamijenio jedni pet godina kasnije umro zaboravljen.⁽³⁰⁾

Vojska nije vjerovala da su ispravnjene carske isplate zaostalih primanja. Zahtjevala je, usto, i bio ubičajen pri svakom ustoličenju novog sultana. Nareduje, da bi ispunio te zahtjeve, da se zlatno i iskuje u novac, a tako sablje, mačevi i druge dobiti, da bi se obezbijedila potrebna sredstva, pomoći, podmirile plate, povišice i ubičajeni darovi pobunjenika.

U tim burnim previranjima u vojsci i državi, Sijavuš-paša. On je, naime, ovlastio janjičarskog vojnog pogona, posebno baš-čauša Fetvadži Husejin-agića, da su pobunjenici bili obaviješteni o preduprijedili, opkolili su Sijavuš-pašin konak. Pobuna je započela. Zatražio je od posluge da ga napusti i spasava sultana. Sijavuš-paša je bio sasječen od razuzdanih pobunjenika. Sultan je u fermanu saopštiti da su do sada činili nepravdu, ali ubuduće treba da čine samo dobro i - poklonio im je.

Dok su ulagani naporci da se u prijestonici stišaju pobunjenici, koji su se bavili mišlju da svrgnu sultana i dovedu Mustafu II, sina Mehmeda IV, da pobiju na najviše položaje u Carevini dovedu svoje ljudi u svojim nakanama, sa granica stižu uznemirujuće vesti. Piše se da su se generali Karafi predali braniteljima, godine bili odsječeni i gladi iscrpljeni u opsadi.

Predala se i tvrđava Lipa nakon trodnevnog opsada. Nedostatak novca, namirnica, municije i opreme, riznice potpuno prazne, iskorišćavali su saveznici, postigli nove uspjehe na svim frontovima.⁽³¹⁾

luće godine (12. augusta 1687.) veliki vezir Sulejman opremljenih boraca prijeći Dravu. I nakon teške borbe novo doživjeti poraz na brdu Harsana kod Mohača. I ude vojnika, kompletну ratnu opremu, velike svote cijeno oružje i tkanine. Vijest o ovoj pobjedi Karla Beć princ Eugen Savojski - "mali svećenik" ili "mali svažavanjem i podrugljivo nazivan na dvoru Luja XIV. odario čin feldmaršallajtnanta.

u obilježio car Leopold I. A kako je to doživio sultan se dojmila vijest o ovom porazu njegove vojske? Kažu suze i tri dana nije ništa okusio". Zabilježena je tim starog janjičara, koji je rekao:

"prilikama treba da lije ne svoje suze nego krv svoju, večeva neprijatelja. Sultan je ili u svom haremu ili u lovnuojnici bore za stare ideje i umiru za njih."⁽²⁷⁾

Vukom teške optužbe je, začudo, ostala nekažnjena. Izlazak sultanova. Najzad. U tri godine su Osmanlije Jgarsku, Jonska ostrva, Moreju i druga područja. Tamo desetine hiljada njihovih vojnika.⁽²⁸⁾ U te gubitke valja al, opremu i gotov novac. S porazom kod Mohača ma nepogoda: najprije su velike kiše pa žega uništile ad u narodu, izbijali česti požari, harale su masovne lavo rasle; nahrupile su i druge nedaće. Sve to vrijeme vodi u haremu ili lovnu. To je znala cijela Carevina. Znala lovom od djetinjstva. Pričalo se i o visokoj cijeni toga poravci u lovnu trajali su sedmicama. Bili su veoma skupi. u jednom lovnu u okolini Plovdiva u hajci učestvovalo anje protiv takvog načina njegova života pretvorilo nim pritiskom on se verbalno i javno odrekao lova, a Sulejman-pašu i više visokih vojnih i administrativnih elikog vezira postavio je Ćuprilićevog zeta Sijavuš-pašu. za dobiti sva zaostala novčana primanja.⁽²⁹⁾

, u svoje ime i u ime oficira, piše šejhulislamu da sultan živa nikakav ugled kod vojske. Mehmed je tako, nakon vrgnut sa prijestola. Kažu da je njegova posljednja želja

pred svrgnuće bila da ga naslijedi sin Mustafa. Ali to nije uslišeno. Mustafa-paša Ćuprilić u svojstvu istanbulskog kajmakama (zastupnika vezira ili valije u nekoj dužnosti) dobio je deciziju ili fetvu od uleme o Mehmedovom svrgnuću. Izdejstvovao je i odluku uleme da sultana Mehmeda IV naslijedi ne njegov sin Mustafa, nego njegov brat Sulejman II (1687.-1691.). Više historičara, pišući o posljednjim godinama života Mehmeda IV, kaže da je u novembru 1687. godine prijesto zamijenio jednim zatvorom u dvoru. Tamo je pet godina kasnije umro zaboravljen.⁽³⁰⁾

Vojska nije vjerovala da su ispraznjene carske kase. Ona je i dalje tražila isplatu zaostalih primanja. Zahtjevala je, usto, i poklon u novcu koji je dotad bio uobičajan pri svakom ustoličenju novog sultana. Sultan Sulejman II naređuje, da bi ispunio te zahtjeve, da se zlatno i srebreno posude dvora istopi i iskuje u novac, a tako sablje, mačevi i druge dragocjenosti. Od bogatih ljudi su, da bi se obezbijedila potrebna sredstva, pokupljene "imdadiye" i tako podmirile plate, povišice i uobičajeni darovi pobunjenicima.⁽³¹⁾

U tim burnim previranjima u vojski i državi nastradao je i veliki vezir Sijavuš-paša. On je, naime, ovlastio janjičarskog agu da savlada kolovođe ove pobune, posebno baš-čauša Fetvadži Husejin-agu i hadži Ali-agu. Uzunčaršili piše da su pobunjenici bili obaviješteni o ovim namjerama.⁽³²⁾ Da bi ih preduprijedili, opkolili su Sijavuš-pašin konak. Paša je znao da mu je kraj blizu. Zatražio je od posluge da ga napusti i spasava se, a sam je, braneći svoj prag, bio sasječen od razuzdanih pobunjenika. Sultan će pobunjenicima u posebnom fermanu saopštiti da su do sada činili nepravdu narodu, ali da tom narodu ubuduće treba da čine samo dobro i - poklonio im svoj blagoslov.

Dok su ulagani napori da se u prijestonici stišaju nezajažljivi apetiti i pohlepa pobunjenika, koji su se bavili mišlju da svrgnu i sultana i na njegovo mjesto dovedu Mustafu II, sina Mehmeda IV, da pobiju članove osmanske dinastije i na najviše položaje u Carevini dovedu svoje ljude, i dok su oni onemogućavani u svojim nakanama, sa granica stižu uz nemirujuće vijesti. Jedna od njih je govorila da su se generalu Karafi predali branici Erlaua. Oni su već dvije godine bili odsječeni i glađu iscrpljeni u opsadi.

Predala se i tvrđava Lipa nakon trodnevne opsade i bombardovanja. Nedostatak novca, namirnica, municije i opreme kod Osmanlija, jer su Portine riznice potpuno prazne, iskorišćavali su saveznici Habsburške monarhije da bi postigli nove uspjehe na svim frontovima.⁽³³⁾

Unutrašnje stanje, nepovoljno za centralnu vlast i stanovništvo, posebno u Rumeliji, dodatno je otežavao serčešme Jegen Osman-paša. Što je od Porte dobijao veće ustupke, on je postajao sve nezajažljiviji, ali i sve moćniji. Imao je vojsku od 12.000 vojnika. Na toj sili zasnovao je zulum. Zaveo je teške namete i muslimanima i nemuslimanima. Kada je ovaj paša boravio u okolini Pirot, naišao je tim krajem arhimandrit Isajije iz Pavlovskog manastira na Svetoj gori. I on je zabilježio da je Jegen činio velika zla za narodu. Ucjenjivao ga, u tome nije odvajao Osmanlije od hrišćana. Ignorisao je naredenja sultana da tako ne postupa s narodom. Kad je na njega od centralne vlasti upućena vojna sila dovoljna da ga savlada, pobjegao je svom starom prijatelju Mahmud-paši Mahmudbegoviću u Peć. Ovaj buntovnik nije mogao znati da je njegov prijatelj kod sebe već imao carski ferman sa porukom:


"Jegenova glava naša - njegovo bogatstvo vaše."³⁴

Mahmud-paša ubrzo je poslao Porti odsječenu Jegenovu glavu, s njom još trinaest glava njegovih najvjernijih pristalica. Za sebe je zadržao "osam bisaga dukata" koji su ostaliiza Jegen.

Nakon ubistva Sijavuš-paše za velikog vezira je sa smirivanjem previranja u vojsci i državi 2. marta 1688. godine postavljen Tekirdagli Bekri Mustafa-paša i na tom položaju bio svega dva mjeseca. U njegovo vrijeme je holandski poslanik u Istanbulu ponudio Porti posredovanje svoje zemlje da bi se pristupilo mirovnim pregovorima sa Habsburškom monarhijom. Rekao je da je Leopold I voljan da sklopi mir poslije višegodišnjih ratovanja koja su trajala već pet godina. O takvoj spremnosti Habsburške monarhije pricale su informacije i sa drugih strana. Stoga je sultan Sulejman II poslao u Beč Zulfikar-efendiju i glavnog Portinog tumača koji se zvao Aleksandar Mavrokordato. Aleksandar je bio glavni i službeni tumač i na mirovnim pregovorima u Sremskim Karlovcima po završetku habsburško-turskih ratovanja 1699. godine. Igrao je dvostruku ulogu. To se može vidjeti i po tome što je njega, bez znanja Osmanlija, Leopold I odlikovao za izvanredne usluge i zasluge visokim odlikovanjem i podario mu grofovsku čast. S njim sastavljeno sultanovo izaslanstvo htjelo je usput da obavijesti bečki dvor o promjeni na osmanskom prijestolu. Imalo je ovlašćenje da se upusti i u mirovne pregovore. Uvjeren da će lahko osvojiti i preostali dio Ugarske, bečki dvor je smatrao da će zauzeti još i Bosnu, Srbiju, Vlašku i Moldaviju. Uvidio je da je osmanska moć uzdrmana krvavim unutrašnjim nemirima. Nije je više ni respektovao kao silu. Zulfikar-

efendija i Mavrokordato kao osmanski predstavnici p
kad Leopolda I pet mjeseci nakon dolaska u Beč. Nek
da je Zulfikar-efendija zadržavan u Beču oko tri godi
pa naposljetku vraćen Porti sa zahtjevima koji nisu b

Leopoldove planove osvajanja novih područ
preduprijedio je napad Luja XIV i Habsburškoj mona
Habsburgovci su morali povući svoje trupe iz Uga
pretežan njihov dio, koncentrišu na ovog opasnijeg



KOSTAJNIČKI GRAD

Svoje okršaje sa Portom ublažavaju i prenose u defa
Leopolda mijenjaju članice Svetе lige. One i dalje :
Osmanlijama, smatrajući da je Porta u to vrijeme slab
je i bilo. Habsburška monarhija sa saveznicima, po
Ludviga Badenskog, brzo osvaja tvrdave Lipu, L
Kostajnicu, Gradišku, Brod, Brčko i Zvornik, pa i ut
banom Erdedijem zauzima sve gradove na Savi do
vratio na Unu, tamo pobijedio Muhameda Jovane

nepovoljno za centralnu vlast i stanovništvo, posebno u otežavao serčešme Jegen Osman-paša. Što je od Porte on je postajao sve nezajažljiviji, ali i sve moćniji. Imao vojnike. Na toj sili zasnovao je zulum. Zaveo je teške i nemuslimanima. Kada je ovaj paša boravio u okolini krajem arhimandrit Isaije iz Pavlovskog manastira na ilježio da je Jegen činio velika zla za narodu. Ucjenjivao ga, Osmanlije od hrišćana. Ignorisao je naređenja sultana da dom. Kad je na njega od centralne vlasti upućena vojna lada, pobjegao je svom starom prijatelju Mahmud-paši Peć. Ovaj buntovnik nije mogao znati da je njegov ma carski ferman sa porukom:

ia - njegovo bogatstvo vaše.”⁽³⁴⁾


o je poslao Porti odsječenu Jegenovu glavu, s njom još najvjernijih pristalica. Za sebe je zadržao “osam bisaga za Jegen.

vuš-paše za velikog vezira je sa smirivanjem previranja 1688. godine postavljen Tekirdagli Bekri Mustafa bio svega dva mjeseca. U njegovo vrijeme je holandski ponudio Porti posredovanje svoje zemlje da bi se pregovorima sa Habsburškom monarhijom. Rekao je da je tropski mir poslije višegodišnjih ratovanja koja su trajala već vremnosti Habsburške monarhije pricale su informacije a je sultan Sulejman II poslao u Beč Zulfikar-efendiju i a koji se zvao Aleksandar Mavrokordato. Aleksandar je tumač i na mirovnim pregovorima u Sremskim kuku habsburško-turskih ratovanja 1699. godine. Igrao je e može vidjeti i po tome što je njega, bez znanja odlikovao za izvanredne usluge i zasluge visokim mu grofovsku čast. S njim sastavljeno sultanovo ut da obavijesti bečki dvor o promjeni na osmanskom ščenje da se upusti i u mirovne pregovore. Uvjeren da ali dio Ugarske, bečki dvor je smatrao da će zauzeti još i Moldaviju. Uvidio je da je osmanska moć uzdrmana mirima. Nije je više ni respektovao kao silu. Zulfikar-

DVOSTRUKA IGRA KARA MUSTAFE

efendija i Mavrokordato kao osmanski predstavnici primljeni su u audijenciju kod Leopolda I pet mjeseci nakon dolaska u Beč. Neka historijska vrela kazuju da je Zulfikar-efendija zadržavan u Beču oko tri godine, vrijedan i ponižavan, pa naposljetku vraćen Porti sa zahtjevima koji nisu bili prihvatljivi.

Leopoldove planove osvajanja novih područja Otomanske carevine preduprijedio je napad Luja XIV i Habsburškoj monarhiji otvorio drugi front. Habsburgovci su morali povući svoje trupe iz Ugarske. Oni sve snage, ili pretežan njihov dio, koncentrišu na ovog opasnijeg francuskog neprijatelja.



KOSTAJNIČKI GRAD

Svoje okršaje sa Portom ublažavaju i prenose u defanzivan rat. Takvu nakanu Leopolda mijenjaju članice Svetе lige. One i dalje zahtijevaju ofanzivni rat s Osmanlijama, smatrajući da je Porta u to vrijeme slabija nego ikad ranije. Tako je i bilo. Habsburška monarhija sa saveznicima, pod komandom markgrofa Ludviga Badenskog, brzo osvaja tvrđave Lipu, Ilok, Petrovaradin, Erlau, Kostajnicu, Gradišku, Brod, Brčko i Zvornik, pa i utvrđeni Beograd. Vojska sa banom Erdedijem zauzima sve gradove na Savi do Broda. Odatle se Erdedi vratio na Unu, tamo pobijedio Muhameda Jovanovića, ali nije mogao da


zauzme Bihać. Sa 3.000 konjanika Badenski je krenuo preko Broda prema Derventi. U njoj se nalazio bosanski paša sa jakom vojskom. Badenski je - kako je zapisano - izvojevao "sjajnu pobjedu". Za nju je rečeno "da u dugom i velikom ratu nije izvojevana sjajnija pobjeda s manjom silom". Iza toga se predalo Brčko, pa Šabac i druga mjesta na Savi, a dan nakon bitke za Derventu i - Beograd.⁽³⁵⁾

Potom su pale i osmanske tvrđave u Ugarskoj zapadno od Dunava - Siget i Kaniža. To je vrijeme pobune vojske u Istanbulu, teške anarhije i nespremnosti Porte za organizovan otpor. Ima historičara koji smatraju da su se habsburški saveznici tada mogli dokopati čak i Istambula. I saveznički komandanti su vjerovali da mogu oteti osmansku prijestonicu, ali ne i ovladati njome.⁽³⁶⁾ Ali Karlo Lorenski se, istovremeno sa osvajanjem Beograda, borio i sa Francuzima na Rajni, pa se nije mogao još upuštati i u takve riskantne ratničke pohode.

Svjestan teške situacije Sulejman II je smanjio broj dvorskih dama, činovnike sveo na najmanju mjeru, ali mir i blagostanje, usto i napredak na ratištima, nije mogao ostvariti u Carevini. Imao je on i stanovitih uspjeha na bojnom polju - odbranjena je Srebrenica, Livno, Višegrad, odbijeni napadi na Banju Luku i Dubicu, neprijatelj je morao napustiti Valjevo, Zvornik i Brčko, na juriš su osvojeni Kladovo i Oršava, gdje je savladana habsburška dunavska flota, pobijedena mletačka mornarica kod Rodosa i luke Anaboli. Ali, u isto vrijeme, na drugim ratištima doživljava i nove poraze: kod Batočine novi serasker Redžep-paša gubi logor sa kompletnom opremom, naoružanjem i rezervama, pada grčevito branjeni Niš 25. septembra 1689., kada je Badenski zarobio čitav logor, a Osmanlije ostali bez 10.000 izginulih vojnika. Pikolominijev pohod sa 6.000 vojnika i dva puka husara i Srba kruniše se osvajanjem Prištine; bez otpora spaljuje Skoplje (27. oktobra 1689.), te zauzima Prizren.⁽³⁷⁾

Da bi popravio stanje u Carevini, Sulejman II na položaj velikog vezira imenuje Mustafa-pašu Ćuprilića. Ovaj paša i veliki vezir do tog postavljenja bio je muhafiz ostrva Hios. Preuzimajući novu dužnost, on objavljuje tzv. adaletnamu - edikt kojim dokida nasilje nad rajom, ukida niz poreza i zavodi red u oporezivanju, revidira spiskove janjičara, umanjuje primanja visokih funkcionera, dokida običaj da najviši državni dostojanstvenici o Bajramu podnose darove sultanu. Time osigurava velike prihode u blagajni. Ujedno vrši i pripreme za rat. Sultan Sulejman II imenuje ga vrhovnim komandantom.

Porti je pritekao u pomoć krimski han Selim Giraj, koji je prethodno odbio



JEDAN OD BOJEVA IZ 1550.GODINE

Habsburgovci su pobijedeni i u Novom Brdu. Od njih osim Niša.⁽³⁸⁾ Vraćena je opljačkana imovina muških razbijene hajdučke i ustaničke snage. Ovo napredovanje zime.

I u taboru saveznika Sv. lige dolazi do promjene mjesto Pikolominija postavlja grofa Fridriha Vetera, učvršćuje odbranu Niša, zauzima Leskovac, Pirot, istoku provaljuje do Sofije, a na zapadu do Bosne namirnicama. Habsburški car Leopold I manifestom krajevima, posebno Albaneze, da se dižu na ustancu, narod je prestrašen. Povrijeden nasiljem i pljačkano razočaran je u Habsburšku monarhiju. U širokim naročito među onima koji su, na bilo koji način, Osmanlija širio se strah od represalija i osvete. Tom


9 konjanika Badenski je krenuo preko Broda prema bosanski paša sa jakom vojskom. Badenski je - kako "sjajnu pobjedu". Za nju je rečeno "da u dugom i vana sjajnija pobjeda s manjom silom". Iza toga se i druga mesta na Savi, a dan nakon bitke za Derventu

nske tvrdave u Ugarskoj zapadno od Dunava - Siget i puno vojske u Istanbulu, teške anarhije i nespremnosti or. Ima historičara koji smatraju da su se habsburški kopati čak i Istanbula. I saveznički komandanti su osmansku priestonicu, ali ne i ovladati njome.³⁶ Ali meno sa osvajanjem Beograda, borio i sa Francuzima o još upuštati i u takve riskantne ratničke pohode.

Sulejman II je smanjio broj dvorskih dama, činovnike sveo mir i blagostanje, usto i napredak na ratištima, nije imao. Imao je on i stanovitih uspjeha na bojnom polju - Livno, Višegrad, odbijeni napadi na Banju Luku i bio napustiti Valjevo, Zvornik i Brčko, na juriš su na Savu, gdje je savladana habsburška dunavska flota, marica kod Rodosa i luke Anaboli. Ali, u isto vrijeme, živjava i nove poraze: kod Batočine novi serasker sa kompletnom opremom, naoružanjem i rezervama, 25. septembra 1689., kada je Badenski zarobio čitav bez 10.000 izginulih vojnika. Pikolominijev pohod sa husara i Srba kruniše se osvajanjem Prištine; bez 7. oktobra 1689.), te zauzima Prizren.³⁷

u Carevini, Sulejman II na položaj velikog vezira briča. Ovaj paša i veliki vezir do tog postavljenja bio Preuzimajući novu dužnost, on objavljuje tzv.

dokida nasilje nad rajom, ukida niz poreza i zavodi dira spiskove janjičara, umanjuje primanja visokih taj da najviši državni dostoјanstvenici o Bajramu time osigurava velike prihode u blagajni. Ujedno vrši Sulejman II imenuje ga vrhovnim komandantom. noć krimski han Selim Giraj, koji je prethodno odbio



JEDAN OD BOJEVA IZ 1550.GODINE

Habsburgovci su pobijedeni i u Novom Brdu. Od njih su preuzeti svi gradovi osim Niša.³⁸ Vraćena je opljačkana imovina muslimanskog stanovništva, razbijene hajdučke i ustaničke snage. Ovo napredovanje je zaustavljeno zbog zime.

I u taboru saveznika Sv. lige dolazi do promjene: markgrof Badenski na mjesto Pikolominija postavlja grofa Fridriha Veterana 9. januara 1690. Ovaj učvršćuje odbranu Niša, zauzima Leskovac, Pirot, Prokuplje i Jagodinu, na istoku provaljuje do Sofije, a na zapadu do Bosne, postiže pljen u stoci i namirnicama. Habsburški car Leopold I manifestom poziva sve narode u ovim krajevima, posebno Albaneze, da se dižu na ustank protiv Osmanlija. Ali, narod je prestrašen. Povrijeden nasiljem i pljačkama hercega Holštajna razočaran je u Habsburšku monarhiju. U širokim masama domaćeg živљa, naročito među onima koji su, na bilo koji način, sudjelovali u borbi protiv Osmanlija širio se strah od represalija i osvete. Tom širenju straha doprinose i

ruski napad na Krim. Ujedinjene osmanske i tatarske snage osvajaju Krivu Palanku, Kumanovo, opsjedaju, a zatim i zauzimaju Kačanik. Pri osvajanju Kačanika korpus habsburške vojske je poražen. Zarobljeni Habsburgovci i Madari pušteni su kućama, a hajdaci i domaći ustanci likvidirani. Razbijena je i formacija habsburške vojske upućena na Prizren. Zauzeta je Priština, zarobljeni neprijateljska oprema i

m a g a c i n i .

Habsburgovci i njihova snažna agitacija. Sve to dovodi do poznate seobe Srba pod Arsenijem III Crnojevićem. Osmanlije su htjeli da ih zadrže, nagovarali su ih da ostanu, pozivali ove izbjeglice i obećavali oprost od svega i od danka za dvije-tri godine, ali u tome nisu uspjeli.

Duga je priča o habsburško-osmanskim ratovanjima. Trajala su 16 godina. Počela 1683. i, evo, ušla u osmu godinu. U toj godini se Osmanlije spremaju za glavnu ofanzivu protiv Habsburške monarhije i njenih saveznika. Fazil Mustafa-paša Ćuprilić, veliki vezir i vrhovni komandant, preko Plovdiva i Sofije stiže pod Pirot 9. augusta 1690. Sutradan ga zauzima, narednog dana Belu Palanku, uspostavlja opsadu Niša. Tu je primio vijest o pobjedi osmanske vojske u Erdelju. Ta pobjeda i dolazak Devlet Giraja sa 100.000 Krimljana pojačana je vijeću da se Vidin predao karamanskom beglerbegu Dursun Mehmed-paši. Badenski se zbog toga, umjesto da pomogne Nišu, iz Jagodine vraća u Beograd. Branioci Niša su kapitulirali. Osmanske snage napreduju uz Dunav, zauzimaju Kladovo, Oršavu i Golubac. Ćuprilić nakon Niša osvaja Smederevo 24. septembra, a četiri dana kasnije njegove prethodnice stižu pred Beograd. Beogradska posada sa 8.000 vojnika, pod komandom grofa Aspermonta, govori o kapitulaciji. Toj kapitulaciji doprinijeće i iznenadna eksplozija u tri magacina koji su zatrpani tri pukovnije habsburških vojnika. Nastalo je bezglavo bježanje. Grof Aspermont i feldmaršal Herceg Kroj, koji je ranije trebalo da preuzme komandu u Beogradu, spasavaju se bjekstvom u jednom čamcu preko rijeke.

U tom naletu Osmanlije prelaze Dunav, progone razbijenog neprijatelja, zauzimaju Lugoš, Karanšebeš i Lipu, ali ne uspijevaju da povrate Osijek, koji je branio prekaljeni Gvido Štaremburg.³⁹

Habsburški car se koriguje: uviđa da Osmanlije ne može baš pobjediti sa malim snagama i kad god to poželi. U njega se vraćao već potisnuti respekt prema vojnoj snazi protivnika. Zato se i on snažno priprema i naoružava. Pripremaju se i Osmanlije. Ovim naporima na osmanskoj strani rukovodi Mustafa Ćuprilić. On se suočava sa krupnim unutrašnjim problemima u zemlji. Čini pokušaj da ih radikalnije riješi: dolazi nakratko u Istanbul, osujećuje smišljeni pokušaj ponovnog dovođenja na prijesto Mehmeda IV, primorava pobunjene Albance na poslušnost, pokorava i kažnjava pobunjenu vojsku i timarnika na Kipru. Kad se u junu mjesecu vraćao da ponovo preuzme komandu nad vojskom, ispratio ga je sa samrtničke postelje sultan Sulejman II.

Mustafa Ćuprilić je strogog naredio da slučaju sultane smrti ustoliči njegov sin Mehmed IV ili koji od njegovih sinova

Zatim kreće u novi početak protiv Habsburgaca, uz francuskog poslanika Šatora u sukobu sa Habsburgovcima. Kod Šatora 33.000 Habsburgovaca osmanskog poginuo i sam Mustafa-paša Ćuprilić. Ludvigom Badenskim na čelu najvećeg vojnike. Badenski se ne uspijeva da u ljudstvu: 3.000 mrtvih, 1.000 ranjenih oficira. Povrh toga, i epidemija je u Varadin, zauzeo varoš, ali nije i tvořila sukoba, kratko vrijeme predha

Na prijesto je u Ottomanskoj uvršten Ahmed II (1691.-1695.). On je za vlast se nije išlo na front. Zato ga ukratko Merzifonlu hadži Ali-pašu, jkovo je jača beogradsku tvrđavu.

U tom predahu registrirane su i prekomandovao je Baenske, postavio je hercega od Knjaževina, zauzme Beograd. Računao je da provali u Erdelj. Kao još niza dana septembra i to uz velik gubitak, Kroja. Vrhovnu komandu nad vojskom feldmaršalu Kaprari. Bio je to da zauzmu Titel, ali bez uspjeha. Krnovim velikim vezirov Sulejman II. nepogode - kiše, vjetreni i ulaz u

snažna agitacija. Sve to dovodi do poznate seobe Srba jevićem. Osmanlije su htjeli da ih zadrže, nagovarali su ve izbjeglice i obećavali oprost od svega i od danka za koje nisu uspjeli.

habsburško-osmanskim ratovanjima. Trajala su 16 godina, a u osmu godinu. U toj godini se Osmanlije spremaju protiv Habsburške monarhije i njenih saveznika. Fazil veliki vezir i vrhovni komandant, preko Plovdiva i 1. augusta 1690. Sutradan ga zauzima, narednog dana po opsadu Niša. Tu je primio vijest o pobjedi osmanske pobjeda i dolazak Devlet Giraja sa 100.000 Krimljana koji se Vidin predao karamanskom beglerbegu Dursun-oviću. Zbog toga, umjesto da pomogne Nišu, iz Jagodine i Nišu su kapitulirali. Osmanske snage napreduju uz Srem, Oršavu i Golubac. Ćuprilić nakon Niša osvajača, a četiri dana kasnije njegove prethodnice stižu pred posadu sa 8.000 vojnika, pod komandom grofa kapitulacije. Toj kapitulaciji doprinijeće i iznenadna akcija koja su zatrpani tri pukovnije habsburških vojnika. Uspjeh. Grof Aspermont i feldmaršal Herceg Kroj, koji je bio komandu u Beogradu, spasavaju se bjekstvom u Švedske.

Osmanlije prelaze Dunav, progone razbijenog neprijatelja, zubeš i Lipu, ali ne uspijevaju da povrate Osijek, koji je u Štaremburg.³⁹

Istaknuće: uvida da Osmanlije ne može baš pobedivati sa strane, ali to poželi. U njega se vraćao već potisnuti respekt i vjernika. Zato se i on snažno priprema i naoružava. Ovim naporima na osmanskoj strani rukovodićuća sa krupnim unutrašnjim problemima u zemlji. I daljnje rješi: dolazi nakratko u Istanbul, osuđuje se na pogubu, a tada dovođenja na prijesto Mehmeda IV, primorava da poslušnost, pokorava i kažnjava pobunjenu vojsku i u junu mjesecu vraćao da ponovo preuzme vlast. Pratio ga je sa samrtničke postelje sultan Sulejman II.

Mustafa Ćuprilić je strogo naredio svojim pouzdanicima na dvoru da se u slučaju sultanove smrti ustoliči njegov mladi brat princ Ahmed, a nikako Mehmed IV ili koji od njegovih sinova.⁴⁰

Zatim kreće u novi pohod protiv Habsburške monarhije. U njegovo vojski je, uz francuskog poslanika de Šatonefa, bilo francuskih oficira i inženjera. Ali u sukobu sa Habsburgovcima kod Slankamena između 60.000 Osmanlija i 33.000 Habsburgovaca osmansko oružje doživljava težak poraz u kojem je poginuo i sam Mustafa-paša Ćuprilić. U silovitom napadu habsburških snaga sa Ludvigom Badenskim na čelu našlo je smrt još 18 paša i preko 20 hiljada vojnika. Badenski se ne usuđuje da napadne Beograd zbog gubitaka u svom ljudstvu: 3.000 mrtvih, 4.000 ranjenih, među njima neki kneževi, prinčevi i 300 oficira. Povrh toga, i epidemija je harala u njegovo vojski. Napao je Veliki Varadin, zauzeo varoš, ali ne i tvrđavu.⁴¹ Nastaje, nakon tog slankamenskog sukoba, kratko vrijeme predaha za obje strane.

Na prijesto je u Otomanskoj carevini poslije Sulejmanove smrti došao Ahmed II (1691.-1695.). On je za velikog vezira postavio Kadi Ali-pašu kome se nije išlo na front. Zato ga ubrzo smjenjuje, a na njegovo mjesto dovodi Merzifonlu hadži Ali-pašu. Iako nije bilo važnijih sukoba, Ali-paša popravlja i jača beogradsku tvrđavu.

U tom predahu registrovane su promjene i na habsburškoj strani. Leopold I prekomandovao je Badenskog na ratište sa Francuzima. Na njegovo mjesto postavio je hercega od Kroja - Karla Eugena. Ovaj se ubrzo odlučuje da zauzme Beograd. Računao je da će ovim napadom onemogućiti velikog vezira da provali u Erdelj. Krojov napad na Beograd odbijen je noću između 7. i 8. septembra i to uz velike gubitke Habsburgovaca. Leopold zbog toga smjenjuje Kroja. Vrhovnu komandu nad habsburškim snagama u Ugarskoj povjerio je feldmaršalu Kaprari. Bilo je to 1694. godine.⁴² Osmanlije su u proljeće pokušali da zauzmu Titel, ali bez uspjeha. Krajem juna snažna osmanska vojska pod novim velikim vezirom Surmeli Ali-pašom dolazi do Petrovaradina, ali su ih nepogode - kiše, vjetrovi i hladnoća natjerale na povlačenje.⁴³

* * *

POGLAVLJE TREĆE

POUKE I OPOMENE BRANILACA: DRAMA BOŠNJAKA U KANIŽI

Bošnjački branilac u kaniži je jedan od najstarijih i najpoznatijih bosanskohercegovačkih narodnih pjesama.

Bošnjački branilac je pjesma koja je prenesena iz srednjovjekovne bosanske pjesme "Bošnjak u kaniži". Pjesma je poznata po svojim karakterističnim i karakteristično živim tonovima, kojima se razlikuje od drugih narodnih pjesama. Bošnjački branilac je pjesma koja je prenesena iz srednjovjekovne bosanske pjesme "Bošnjak u kaniži". Pjesma je poznata po svojim karakterističnim i karakteristično živim tonovima, kojima se razlikuje od drugih narodnih pjesama.

Bošnjački branilac je pjesma koja je prenesena iz srednjovjekovne bosanske pjesme "Bošnjak u kaniži". Pjesma je poznata po svojim karakterističnim i karakteristično živim tonovima, kojima se razlikuje od drugih narodnih pjesama. Bošnjački branilac je pjesma koja je prenesena iz srednjovjekovne bosanske pjesme "Bošnjak u kaniži". Pjesma je poznata po svojim karakterističnim i karakteristično živim tonovima, kojima se razlikuje od drugih narodnih pjesama.

Bošnjački branilac je pjesma koja je prenesena iz srednjovjekovne bosanske pjesme "Bošnjak u kaniži". Pjesma je poznata po svojim karakterističnim i karakteristično živim tonovima, kojima se razlikuje od drugih narodnih pjesama.

URATNOM metežu na širokim prostorima jugoistočne Evrope odigrala se i drama branilaca tvrđave Erlau. Ovo utvrđenje je, u nizu oružanih sukoba velikih armija oba tabora, dvije godine bilo u opsadi. Potpuno izolovano od bilo kakvog kontakta sa svojim zaleđem i osmanskom vojskom kao jedinim spasiocima od uništenja. Odolijevalo je 24 mjeseca. Očekivalo je pomoć, a ona nije mogla stići zbog okruženja neprijateljskog: opkoljeno i odsjećeno od mogućnosti spaša i gladu iscrpljeno. Silahdar tarihi, opisujući teško stanje ovog uporišta, registruje i primjere kanibalizma među braniocima i stanovništvom. Ostavljeni i ogorčeni mnogi su iz očaja i revolta prešli na kršćanstvo. Zna se za konvertite: kol-čehaju lično, njegovog alajbega i dva imama u gradskim džamijama.¹⁰

Erlau se branio dvije godine sve dok nije 14. oktobra 1688. pao u ruke generala Karafe. Zna se šta je slijedilo braniocima: ko je preživio odveden je u roblje. Slično utvrđenje Lipa se predalo nakon trodnevne opsade i bombardovanja artiljerijom.

Za razliku od njih Kaniža je bila u opsadi - četiri godine. Branioci i žiteljstvo Erlaura i Lipe većinom su činili Bošnjaci. Oni su držali i Kanižu. Borili su se i u Egri, Budimu, Lukošu i Karanšebešu. I drugim područjima izvan svoje Bosne. Isto onako kao što su regrutovani za posade 760 pograničnih tvrđava, tako su učestvovali u vojnim akcijama od Beča preko Ugarske i Hrvatske do - odbrane svoje Bosne.

U Ugarskoj, sjeverozapadno od Blatnog jezera, bila je smještena Kaniža, strateški važno osmansko uporište. Ovaj grad sa kulama, debelim zidinama i topraklukom (zemljanim utvrđenjem na zapadnoj strani) Evlija Čelebi naziva

"Aleksandrovim bedemom". "Ako neprijatelj zauzme Kanižu, zauzeće i sve druge gradove" - veli on.⁽²⁾ Tu je bilo i sjedište kanjiškog paše. Zbog svog vojnog značaja stalno je bilo izloženo čestim napadima još prije početka Bečkog rata. O jednom od njih priča i ovaj putopisac u dijelu teksta "Naše putovanje u grad Kanižu da ga oslobođimo".⁽³⁾ Taj njegov put dogodio se početkom 1664. godine. Bila je teška zima i on kaže da ni u jednoj historiji nije čitao o patnjama kakve su oni tada podnijeli. Naime, Nikola Zrinjski, zajedno sa knezom Julijem Hoenloem i generalom Strocijem, opsjeo je Kanižu.

Prema Kaniži i Ujvaru u februaru je poveden odbrambeni rat u kojem je učestvovao i Evlja. Zrinjski je od polovine januara do polovine februara 1664. godine provalio do Osijeka, zapalio znameniti Sulejmanov most na Dravi, a opsadu Kaniže uspostavio krajem aprila i držao je do 31. maja. Veliki vezir Ahn Čuprilić hitao je da joj pomogne. Krenuo je iz radoznalosti i Evlja. Prolazeći pantonski most podignut na rijeci Dravi, susreli su na tom putu uhode đakovačkog alajbega, (ustvari, alajbega požeškog sandžaka kojem je pripadalo i Đakovo). Evlja je pomislio da su te uhode neprijatelji, ali se uvjerio da su bili, kako kaže, pravovjerni muslimani koji su samo promijenili svoja odijela. Oni su mu rekli da ne mogu stići gdje su naumili.

"Tamo vlada užasna panika i prava buna. Neprijatelj iz dana u dan tuče Kanižu. Već sutra moći ćete da čujete grmljavinu topova. Veliki vezir je u gradu Sigetu sakupio kao more veliku vojsku" - rekli su oni Evtlijii⁴

Ispred Ćuprilićeve vojske povukao se Nikola Zrinjski dignuvši opsadu Kaniže. Ćuprilić je zatim krenuo prema Novom Zrinu ili Novigradu i zauzeo ga 30. juna 1664. godine. To zauzeće olakšao je i general Montekukuli, inače neprijatelj Zrinjskog. General, naime, nije htio da pomogne gradu premda se u blizini nalazio s brojnom vojskom.

Ispričavši kako je Ćuprilić još 1664. godine oslobođio Kanižu, Čelebi prelazi na opis grada. Upoznavajući čitaoce sa životom i prilikama u njemu, ističe da mu je stanovništvo bošnjačko. Evlija piše da su, inače, mnoga mjesta u Ugarskoj, Budim, Egru i druge gradove, pa i Kanižu, nastanjivali i branili Bošnjaci, "koji govore poturski. Svi žive od trgovine, dobri su i pobožni muslimani, nose kalpake kao krajišku nošnju. Muškarci i žene se ponašaju vrlo uljudno. Vrlo su gostoljubivi, tako da su im trpeze svakom pristupačne kao da je to neka grupa oguskog plemena" - kaže on i dodaje kako su Bošnjaci, uz mnoge gradove izvan Bosne, čuvali i branili još 760 pograničnih tvrđava.⁶

Kaniža je bila jedna od preostalih osmanskih od Dunava. Pad u ove i drugih tvrdava u ugarski jedna druga epizoda vezana za stanje i odnose na četvrt marta 1688. godine. Tada je za velikog vezira Mustafa-paša. Za njegova vezirovanja registrovani holandskog poslanika u Istanbulu Porti u posredstvu pristupanje mirovnim pregovorima sa Habsburškim prekinuto krvoproljeće koje je trajalo već predstavljena i gledanja Leopolda I u Beču, sklapanje mira, slanje Zulfikar-efendije i glavnog vojskovođe Mavrokordata na te pregovore, poniženja kojim je efendija kao zvanični Portin izaslanik, pa nakon vratitve sa takvim uslovima za koje se unaprijed znalo da će htjela prihvati.

U neuspjehu ovog poslanstva, koje je izražao carevine na pregovore o miru, Portu je ohrabrilu Luj XIV napao je Habsburšku monarhiju i otvorio

Bilo je to vrijeme u kojem je čitava Evropa aliansa" sa borila protiv Francuske, a Sveta liga prečelu oba saveza stajao je Leopold I., noseći dvostispraznjo habsburške finansije.⁶⁶ To ga je primjeno povuče svoje trupe iz Ugarske da bi se oduprovalo, te je smatrao mnogo opasnijim od Osmanlija. Orijentacijom Portom trudeći se da sačuva ono što je već dobio od Osmanlija. Takvu njegovu orijentaciju, međutim, Svete lige. One su i dalje tražile ofanzivni rat, sada najzad baciti na koljena. Bile su ubijedene da "neobično oslabljen, a Turska još uzdrmana i krenuta razrivena."⁶⁷

U Istanbulu je u to vrijeme uistinu vladala an-

n". "Ako neprijatelj zauzme Kanižu, zauzeće i sve".¹² Tu je bilo i sjedište kanjiškog paše. Zbog svog bilo izloženo čestim napadima još prije početka njih priča i ovaj putopisac u dijelu teksta "Naše da ga oslobodimo".¹³ Taj njegov put dogodio se ila je teška zima i on kaže da ni u jednoj historiji nije oni tada podnijeli. Naime, Nikola Zrinjski, zajedno em i generalom Strocijem, opsjeo je Kanižu.

u februaru je poveden odbrambeni rat u kojem je ki je od polovine januara do polovine februara 1664. a, zapalio znameniti Sulejmanov most na Dravi, a krajem aprila i držao je do 31. maja. Veliki vezir o je da joj pomogne. Krenuo je iz radoznalosti i most podignut na rijeci Dravi, susreli su na tom putu ga, (ustvari, alajbega požeškog sandžaka kojem je je pomislio da su te uhode neprijatelji, ali se uvjerio ovjerni muslimani koji su samo promijenili svoja ne mogu stići gdje su naumili.

unika i prava buna. Neprijatelj iz dana u dan tuče da čujete grmljavinu topova. Veliki vezir je u gradu liku vojsku" - rekli su oni Evliji.¹⁴

ke povukao se Nikola Zrinjski dignuvši opsadu enuo prema Novom Zrinu ili Novigradu i zauzeo o zauzeće olakšao je i general Montekukuli, inače al, naiime, nije htio da pomogne gradu premda se u jskom.

če još 1664. godine oslobođio Kanižu, Čelebi prelazi i čitaoce sa životom i prilikama u njemu, ističe da čko. Evlija piše da su, inače, mnoga mjesta u ruge gradove, pa i Kanižu, nastanjivali i branili turški. Svi žive od trgovine, dobri su i pobožni krajišku nošnju. Muškarci i žene se ponašaju vrlo tako da su im trpeze svakom pristupačne kao da lemena" - kaže on i dodaje kako su Bošnjaci, uz čuvali i branili još 760 pograničnih tvrdava.¹⁵

Kaniža je bila jedna od preostalih osmanskih tvrdava u Ugarskoj zapadno od Dunava. Padu ove i drugih tvrdava u ugarskim područjima prethodila je jedna druga epizoda vezana za stanje i odnose na carskom dvoru. Odigrala se 2. marta 1688. godine. Tada je za velikog vezira postavljen Tekirdagli Bekri Mustafa-paša. Za njegova vezirovanja registrovana je već opisana ponuda holandskog poslanika u Istanbulu Porti u posredovanju njegove zemlje za pristupanje mirovnim pregovorima sa Habsburškom monarhijom kako bi se prekinulo krvoproljeće koje je trajalo već pet godina. Prethodno su predstavljena i gledanja Leopolda I u Beču, te sultana Sulejmana II na sklapanje mira, slanje Zulfikar-efendije i glavnog tumača Porte Aleksandra Mavrokordate na te pregovore, poniženja kojima je bio izvrgnut Zulfikar-efendija kao zvanični Portin izaslanik, pa nakon više godina vraćen u Istanbul sa takvim uslovima za koje se unaprijed znalo da ih Porta nije mogla, niti je htjela prihvatići.

U neuspjehu ovog poslanstva, koje je izražavalo spremnost Osmanske carevine na pregovore o miru, Portu je ohrabrla nova nada: francuski suveren Luj XIV napao je Habsburšku monarhiju i otvorio joj drugi front.

Bilo je to vrijeme u kojem je čitava Evropa bila pod oružjem. "Velika aliansa" sa borila protiv Francuske, a Sveta liga protiv Osmanske carevine. Na čelu oba saveza stajao je Leopold I, noseći dvostruki teret koji je maksimalno ispraznio habsburške finansije.¹⁶ To ga je primoralo, i to je već rečeno, da povuče svoje trupe iz Ugarske da bi se odupro ovom novom protivniku, kojeg je smatrao mnogo opasnijim od Osmanlija. Orientisao se na defanzivan rat sa Portom trudeći se da sačuva ono što je već do tada bilo zadobijeno od Osmanlija. Takvu njegovu orientaciju, međutim, nisu prihvatile ostale članice Svetе lige. One su i dalje tražile ofanzivni rat, stalno računajući da će Portu najzad baciti na koljena. Bile su ubijedene da je njihov istočni neprijatelj "neobično oslabljen, a Turska još uzdrmana i krvavim unutrašnjim nemirima razrivena."¹⁷

U Istanbulu je u to vrijeme uistinu vladala anarhija. Vojska se odmetnula i pobuna će biti krvavo ugušena.¹⁸ Porta stoga nije mogla u tom trenutku pružiti organizovanim otpor. U historiografiji ima mišljenja po kojima su se u takvoj situaciji saveznici možda mogli dokopati i Istanbula. U to se oni ipak nisu mogli upuštati. Njihovi komandanti su znali da ne mogu ovladati pjestonicom. Pomisao na eventualne takve poduhvate onemogućavali su im još i Francuzi i

borbe protiv njih na Rajni. Ako se nisu mogli dočepati Istanbula, njihovo uvjerenje bilo je da lahko mogu osvojiti preostali dio Ugarske, uz to još i Bosnu, Srbiju, Vlašku i Moldaviju.

U takvoj njihovoj strategiji Kaniža kao osmansko uporište u Ugarskoj nije bila sporna kao skorašnji siguran plijen. Tako je počela završnica drame ovog grada i njegovih žitelja Bošnjaka. Ušla je u svoju četvrtu godinu. Proistekla je iz oslabljene Porte. Ona nije bila u stanju da se ozbiljnije odupre Habsburgovcima, koji su zajedno sa svojim saveznicima krenuli u nova osvajanja. Na čelu njenih trupa stajao je markgrof Ludvig Badenski. U tom naletu oni, takoreći bez teškoća, osvajaju tvrđave Lipu, Illok, Petrovaradin, Erlau, pa i Kostajnicu, Gradišku, Brod, Brčko i Zvornik. Badenski je sa banci Erdedijem zauzeo sve gradove na Savi do Broda. Pala je i Derventa. Dan „nakon bitke kod Dervente zauzet je i Beograd.¹⁰⁹ Operacijama njegovog osvajanja rukovodio je bavarski izborni knez Maks Emanuel, a teško su pri tome ranjeni Gvido Štaremburg i princ Eugen Savojski.

Prije nove 1689. godine, kao što je već rečeno, pale su i preostale tvrđave u Ugarskoj zapadno od Dunava - Siget i Kaniža.

I Kaniža, dakle. O njoj i jeste riječ.

Zbog čega je ona posebno zanimljiva? Da li samo zbog pristupačnosti jednog povjesnog dokumenta koji ukazuje na svu golgotu njenih branilaca, uglavnom Bošnjaka? Bilo je, doduše, takvih, možda i još težih drama u ovim ratovima, ali je o njima malo dostupnih izvora koji bi omogućili saznanja o veličini njihove tragedije. Šta otkriva slom Kaniže? Koliko se u njenom paklu odslikavaju i mnoge druge, slične ili još teže, a događale su se u tim prilikama? Po čemu je i šta je izdvaja u ovim povjesnim previranjima?

Ona je kao osmanska tvrđava u Ugarskoj bila već četiri godine u prstenu opsade. Okružena neprijateljem sa svih strana. Za to vrijeme do nje nije stizala nikakva pomoć. Njena posada se hrabro branila, a njeni branici nazvani fanatičnim. Prije nego što je ova tvrđava pala u ruke Habsburgovcima u okruženju njenih debelih zidina odvijala se - među njenim braniocima i u žiteljstvu - teška, krvava, nadljudska drama.

Kako i u čemu?

U borbi za životni opstanak oni još nisu mogli sagledavati, niti su se tim bavili, opadanje osmanske moći i njenog političkog značaja u Evropi. Još nisu mogli imati jasnu sliku ni o uzrocima svog teškog položaja ni o razlozima

slabljenja osmanske vojne snage. Od njenog poraza je već pet godina, a rat nije prestao. Osmanska vojska je ušla i jugoistočne Evrope do Save i Dunava. Iz tih povlačilo se sa njom i muslimansko stanovništvo bosanskog žiteljstva. Sad se moralo sklanjati da se postalo roblje i da bi izbjeglo svakojake patnje. Iseljavanje u Srbiju, u Vojvodinu, u Mađarsku, u Hrvatsku, u Bosnu. Nevelika skupina ljudi, potpuno natčovječanski se opirala mnogobrojnim napadima i donosila dugotrajna opsada. Trajalo je to četiri godine, od opsade i napada koje je iz šezdesetih godina 17. vijeka. Nakon toga ju je, mnogostruko nadmoćnija sila -

Zbog svojih slabosti i nemoći u ratnom paklu, pretrpljenim gubicima, opkoljenima u Kaniži osmanska vojska nije pružila nikakvu pomoć: ni materijalnu, moralnu pogotovo. Niko se nije postarao ni da ih izbavi iz opsade i prebací južnije, na teritoriju podalje od neprijatelja. Kao da su prepušteni sami sebi. Kao da su žrtvovani.

Kasim Dobrača je došao do jednog pisma (arzuhal) na arapskom jeziku.¹¹⁰ To pismo su na izmaku snaga branici i stanovništvo Kaniže uputili nadležnim turskim vlastima u Stambol. Izražavali su nadu u spas i pomoć koju godinama iščekuju, a ona ne stiže. Pismo se nalazi u rukopisnoj zbirci Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu.

Pismo je potresno. Ispunjeno FAKSIMIL PISOM, vapajima za izlazak iz beznađa zla kojini su okrenuti „na poštu nađe“. Nosi datum džumadel-uhra, tj. februara 1689. godine.

ni. Ako se nisu mogli dočepati Istanbula, njihovo mogu osvojiti preostali dio Ugarske, uz to još i oldaviju.

Regiji Kaniža kao osmansko uporište u Ugarskoj nije siguran pljen. Tako je počela završnica drame ovog bošnjaka. Ušla je u svoju četvrtu godinu. Proistekla je na nije bila u stanju da se ozbiljnije odupre zajedno sa svojim saveznicima krenuli u nova trupa stajao je markgrof Ludvig Badenski. U tom škoča, osvajaju tvrđave Lipu, Illok, Petrovaradin, Gradišku, Brod, Brčko i Zvornik. Badenski je sa sve gradove na Savi do Broda. Pala je i Derventa. Venete zauzet je i Beograd.⁹⁹ Operacijama njegovog ugarski izborni knez Maks Emanuel, a teško su priberg i princ Eugen Savojski.

kao što je već rečeno, pale su i preostale tvrđave u Sava - Siget i Kaniža.

jeste riječ.

o zanimljiva? Da li samo zbog pristupačnosti jednog ukazuje na svu golgotu njenih branilaca, uglavnom takvih, možda i još težih drama u ovim ratovima, ali zvora koji bi omogućili saznanja o veličini njihove Kaniže? Koliko se u njenom paklu odslikavaju i teže, a događale su se u tim prilikama? Po čemu je jesnim previranjima?

rvđava u Ugarskoj bila već četiri godine u prstenu jem sa svih strana. Za to vrijeme do nje nije stizala sada se hrabro branila, a njeni branici nazvani je ova tvrđava pala u ruke Habsburgovcima u idina odvijala se - među njenim braniocima i u dljudska drama.


nak oni još nisu mogli sagledavati, niti su se tim noći i njenog političkog značaja u Evropi. Još nisu o uzrocima svog teškog položaja ni o razlozima

slabljenja osmanske vojne snage. Od njenog poraza pod Bečom 1683. minulo je već pet godina, a rat nije prestajao. Osmanska vojska se povlačila iz srednje i jugoistočne Evrope do Save i Dunava. Iz tih krajeva, koje je napuštalala, povlačilo se sa njom i muslimansko stanovništvo. U njemu je bilo podosta bosanskog žiteljstva. Sad se moralo sklanjati da ne bi bilo uništeno, da ne bi postalo roblje i da bi izbjeglo svakojake patnje. Išlo je put svoje zemlje Bosne. U gradu Kaniži i njegovoj najbližoj okolini na jugu Mađarske ostalo je nešto muslimana s osmanskom lokalnom vojnom posadom. Među njima, dakako, i žitelja Bosne. Nevelika skupina ljudi, potpuno okružena, junački i natčovječanski se opirala mnogobrojnim napadima. I svim nedaćama koje je donosila dugotrajna opsada. Trajalo je to četiri godine bez prijašnjeg vremena opsade i napada koje je iz šezdesetih godina 17. stoljeća opisao Evlija Čelebi. Nakon toga ju je, mnogostruko nadmoćnija sila - uništila.

Zbog svojih slabosti i nemoći u ratnom paklu, ali i zbog ošamućenosti pretrpljenim gubicima, opkoljenima u Kaniži osmanska vojska nije pružila nikakvu pomoć: ni materijalnu, moralnu pogotovo. Niko se nije postarao ni da ih izbavi iz opsade i prebaci južnije, na teritoriju podalje od neprijatelja. Kao da su prepušteni sami sebi. Kao da su žrtvovani.

Kasim Dobrača je došao do jednog pisma (arzuhal) na arapskom jeziku.¹⁰⁰ To pismo su na izmaku snaga branici i stanovništvo Kaniže uputili nadležnim turškim vlastima u Stambol. Izražavali su nadu u spas i pomoć koju godinama iščekuju, a ona ne stiže. Pismo se nalazi u rukopisnoj zbirci Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu.

Pismo je potresno. Ispunjeno FAKSIMIL PISMA BRANILACA BOŠNJAKA IZ KANIŽE vapajima za izlazak iz beznađa zla kojim su okruženi. Upućeno je tamo "gdje ih pošta nađe". Nosi datum džumadel-uhra, tj. februar-mart 1689. godine. Ono



je višestruko otkrovenje. Ne samo zato što je ljudski bolno i dojmljivo. Što se u njemu opisuje teško stanje muslimana Bošnjaka opkoljenih u ovoj tvrđavi. Što govori i o nekim drugim zbivanjima iz toga vremena. Posebno je interesantno zbog njegove uske veze sa tadašnjim prilikama u Ottomanskoj carevini, sa prilikama u Bosni i sa historijom naše zemlje.

Pismo je, prema kazivanju Kasima Dobrače, sastavio i stilizirao Ahmed-efendija Hadži Piri. O njegovom sastavljaču načinjena je posebna bilješka na turskom jeziku. Ta bilješka se nalazi ispod pisma. Kasim Dobrača, po stilu i nekim izrazima u pismu, zaključuje da je njegov sastavljač naš čovjek - iz Bosne. Ustanovio je da je on bio učen, pobožan i dobar poznavalac arapskog i perzijskog jezika. U pismu se spominje sultan Sulejman i njegovo stupanje na prijesto. Riječ je o sultani Sulejmanu II., koji je vladao tri godine i osam mjeseci (1687.-1691.). Ovaj sultan je nastojao da, uz pomoć velikog vezira Mustafa-paše Ćuprilića, konsoliduje poremećene prilike Ottomanskog carstva.

Zanimljiva je, u tom pismu, napomena zabilježena na turskom jeziku. U njoj se kaže:

"Ovo pismo napisano je arapskim jezikom, da ne bi nevjernici otkrili i upoznali stanje muslimanske vojske (ako bi im pismo palo u ruke - jer oni ne znaju arapski jezik). Pismo je poslato po borcima, koji su sedam godina neprestano bili opkoljeni u tvrđavi Kaniži. Koncept pisma sačinio je Piri Ahmed-efendi. Pismo treba pročitati i iz njeg uzeti mnoge pouke i opomene."

Šta to pišu branioci Kaniže? Kakve to opomene i pouke, posredstvom Ahmed-efendije Hadži Pirije, šalju iz tvrđave osudene na propast? Iz tvrđave koja je godinama odolijevala u opsadi? I na kraju - prepuštena sama sebi, bez podrške i pomoći, stalno s nadom u spasenje - klonula, predala se, uništена. Kome su sve upućene ove opomene i pouke?

Evo teksta i sadržaja tog dramatičnog i potresnog pisma.

"Hvala Allahu, koji nas je učinio ponosnim borcima i koji nas pomaže jačanjem naše izdržljivosti u prilikama, kada smo, kao čuvari najudaljenijih isturenih granica opkoljeni od neprijatelja, - kao što nam je to obećao u ajetima svoje Jasne Knjige: "Mi smo kaznili one, koji su počinili zločin, i Naša je obaveza - pomoći prave vjernike (sura "er-Rum", 47). Neka je blagoslov i mir našem gospodinu i učitelju Muhamedu, koji je bodrio i hrabrio svoje sljedbenike na borbu protiv nevjernika i neznabožaca, kao što je npr. jednom prilikom rekao:

"Smrću svakog umrlog čovjeka prest aktivnost, izuzev umrlog borca na granici jer njegovo djelo ostaje i uvećava se do zaštićen od tegobe i iskušenja u grobu." Ni Muhamedovu rodu i njegovu časnom druš snage u jačanju i širenju vjere islamske

Bože, Ti si svemoćni Stvoritelj, i svaki kako si nam naredio da se borimo, tako ćemo borbi. Bože, Ti si onaj koji daješ hranu, snilijuj nam se bez naše zasluge, kao što si bez naše zasluge. Bože, Ti si onaj koji daješ prilike, učini boljim naš moral! Ti si onaj ljudi, uputi nas da se dobro i odlučno u borbi hrabro držimo! Bože, Ti si onaj zatvorena vrata, otvori nam put i prolaz u zemlju! Bože, Ti si onaj koji daje spas, pobjede nevaljalih nevjernika! Bože, Ti pomozi nas u borbi protiv nevjernika. Pomozi svih onih koji pomoći traže! Uputi nas na pravi put zalutale ljude i one koji daju. Uдовolji nam, o Ti koji udovoljavaš svi (uslišaj Bože), molimo Te čašću i ugled, amin, u svakom mjestu i u svim vremenima miljenika, našeg gospodina, pravaka svih

A sada: ovo je skromno pismo, poslati opkoljenog od neprijatelja, napisanog suzavcem, upućeno prvom kome stigne u ruke od visokog naročito njegovu gospodstvu velikom vjerničkom duši, našem gospodinu koji nas je učio, tj. izvoru i meceni naših blagodeti. Nakon čujte nas: Mi smo sada skupina ljudi kojima pomoći je samo od Boga."

"Ako vjernici zatraže pomoći u ime vjere, pomognete." Ali, sticanje dobročinstva je u imenu Allaha. Ipak, ne tugujte u pogledu nas

je samo zato što je ljudski bolno i dojmljivo. Što se ne muslimana Bošnjaka opkoljenih u ovoj tvrđavi, drugim zbivanjima iz toga vremena. Posebno je uske veze sa tadašnjim prilikama u Otmanskoj carevini, rijom naše zemlje.

anju Kasima Dobrače, sastavio i stilizirao Ahmed-govom sastavljaču načinjena je posebna bilješka na kojoj se nalazi ispod pisma. Kasim Dobrača, po stilu i zaključuje da je njegov sastavljač naš čovjek - iz koj je bio učen, pobožan i dobar poznavalac arapskog i se spominje sultan Sulejman i njegovo stupanje na tron u slejmanu II., koji je vladao tri godine i osam mjeseci. Je nastojao da, uz pomoć velikog vezira Mustafom, poremećene prilike Otmanskog carstva. nu, napomena zabilježena na turskom jeziku. U njoj

je arapskim jezikom, da ne bi nevjernici otkrili i vojske (ako bi im pismo palo u ruke - jer oni ne o je poslato po borcima, koji su sedam godina u tvrđavi Kaniži. Koncept pisma sačinio je Piri pročitati i iz njeg uzeti mnoge pouke i opomene." Anije? Kakve to opomene i pouke, posredstvom e, šalju iz tvrđave osuđene na propast? Iz tvrđave a u opsadi? I na kraju - prepuštena sumu sebi, bez nadom u spasenje - klonula, predala se, uništena. pomene i pouke?

g dramatičnog i potresnog pisma.

, koji nas je učinio ponosnim borcima i koji nas aše izdržljivosti u prilikama, kada smo, kao čuvare naših granica opkoljeni od neprijatelja, - kao što jejetima svoje Jasne Knjige: "Mi smo kaznili one, sin, i Naša je obaveza - pomoći prave vjernike (sura ka je blagoslov i mir našem gospodinu i učitelju bodrio i hrabio svoje sljedbenike na borbu protiv božaca, kao što je npr. jednom prilikom rekao:

"Smrću svakog umrlog čovjeka prestaje i završava se njegova aktivnost, izuzev umrlog borca na granici, koji se bori u ime Allaha, jer njegovo djelo ostaje i uvećava se do Sudnjeg dana, i on će biti zaštićen od tegobe i iskušenja u grobu." Neka je potom blagoslov i mir Muhamedovu rodu i njegovu časnom društvu, koji su uložili sve svoje snage u jačanju i širenju vjere islama

Bože, Ti si svemoćni Stvoritelj, i sve su stvari u Tvojoj ruci, pa kako si nam naredio da se borimo, tako učvrsti i osnaži naša srca u toj borbi. Bože, Ti si onaj koji daješ hranu, podari nam obilne obroke i smiluj nam se bez naše zasluge, kao što si nás i dosad darivao hranom, bez naše zasluge. Bože, Ti si onaj koji možeš izmijeniti stanje i prilike, učini boljim naš moral! Ti si onaj koji upućuješ i nadahnjuješ ljude, uputi nas da se dobro i odlučno spremimo za borbu i da se u borbi hrabro držimo! Bože, Ti si onaj koji nesmetano otvaraš sva zatvorena vrata, otvorí nam put i prolaz tamo, gdje je islamska zemlja! Bože, Ti si onaj koji daje spas, spasi nas od prevlasti i pobjede nevaljalih nevjernika! Bože, Ti si onaj koji daješ pomoć, pomozi nas u borbi protiv nevjernika. Pomozi nas, o izvoru snage svih onih koji pomoći traže! Uputi nas na pravi put, o Ti, koji izvodiš na pravi put zalutale ljude i one koji druge zavode na stranputicu! Uдовolji nam, o Ti koji udovoljavaš svima koji Te mole! Amin (uslišaj Bože), molimo Te čašcu i ugledom onih ljudi koji mole: amin, u svakom mjestu i u svim vremenima, kao i ugledom Tvoga miljenika, našeg gospodina, prvaka svih Poslanika

A sada: ovo je skromno pismo, poslato od poniznog Božjeg roba, opkoljenog od neprijatelja, napisanog suzama poniznih (opkoljenih), - upućeno prvom kome stigne u ruke od visokih osmanlijskih državnika, a naročito njegovu gospodstvu velikom vezиру, našem očinjem vidu i našoj duši, našem gospodinu koji nas je u svakom pogledu nagradio, tj. izvoru i mecenju naših blagodeti. Nakon našeg poklona licem na tlo, čujte nas: Mi smo sada skupina ljudi koji traže pomoć, - "a prava pomoć je samo od Boga."

"Ako vjernici zatraže pomoć u ime vjere, vaša je dužnostda ih pomognete." Ali, sticanje dobročinstva pripada samo Uzvišenom Allahu. Ipak, ne tugujte u pogledu nas i ne zabrinjavajte se previše

zbog našeg položaja, jer smo mi sada u Božjoj zaštiti i pomoći. "Ako svijet ima raznovrsne tegobe i nevolje, Milostivi ima skrivene i nevidljive dobrote i samilosti." Allah je ulio u naša srca hrabrost na čemu Mu ne možemo dovoljno zahvaliti. On je Moćni, koji voli plemenitu ljudsku hrabrost, pa smo se okitili tim svojstvom. Zato znamo da treba i da nam je dužnost, u svakoj prilici, javno i tajno, danju i noću, biti izdržljivi u borbi protiv nevjernika i na njihove navale i ratne operacije, - a sve radi pobjede Božje Riječi i slobode širenja jasne vjere islama; ljudsko je da se i nade ne gube, dok postoji život. Hvala Allahu i opet hvala, naš je život sa sabljom u rukama i na sablji, naše sablje su najboljeg kova, naši momci su hrabri, a naše stanje, u svakom pogledu, u svojim teškoćama, sliči stanju prvih muslimana, Muhamedovih učenika. Ako je naš položaj kritičan i težak, a naši putevi prema islamskom svijetu daleki i zatvoreni, to nam je očiti dar i blagodat (ni'met) od našeg dragog Stvoritelja, i mi smo zato spremni i izdržaćemo takvo stanje, - a nećemo se tužiti i tugovati, jer je smisao izdržljivosti (sabra) - odbaciti jadikovanje, zadovoljstvo s Božjom sudbinom (rida), znači slatko primiti i podnositi tegobe u borbi. Eto, kroz to mi se nadamo pomoći od Allaha i našoj pobjedi, - kao što nam je kazao Njegov miljenik Muhamed: "Božja pomoć prati vašu izdržljivost." Ovog časa, u ovom danu i u ovom stanju, spremni smo za najteži dan. Mi smo potpuno jednaki svi, naša ulema, naši pobožni i dobri ljudi, naši stari i mлади, pa čak i naše žene, svi stanovnici čvrste pogranične serhatske tvrđave, - svi smo jednakо odlučni. Mi smo medusobno jedni drugima zadali riječ, donijeli odluku i primili obavezu da nećemo u ruke griešnog neprijatelja i njegovu nasilju predati sultanove tvrđave, u kojoj se oglašava ezan i uči Kur'an, tvrđava u carstvu našeg sultana, Sultan-Sulejmana - Bog mu ovjekovječio carstvo dok svemir svojim putanjama kruži! Pri tom se oslanjamo na velikog Allaha, tražeći Njegovo zadovoljstvo, držeći se Njegove jasne vjere i hvatajući se za njegovo čvrsto uže, Kur'an. Uz to nam je naređeno da tvrdavu čuvamo dok je života i zadnjeg datha u nama, a njeno sramno napuštanje ne dolikuje sljedbenicima prave vjere. Neka Allah učvrsti naša srca na ovoj obavezi koja je čvrsta kao čvrsta zgrada. Čak, u ovom stanju, naši živi

zadali su riječ našim umrlim, da ih neču narodnoj riječi: "Kad ste zbumjeni u tisu od onih u grobovima", - pa nas nemamo.

Braćo naša po vjeri, ako se smiluje onda vam moramo reći da nam je neču potrepština, a sva vrsta rada i privreda hrana nemamo ništa, osim malo zobi da Bog svoj blagoslov i na to! - ali je jesti, jer se je užeglo zbog dugog stajanja.

No, naša su srca opet sigurna, da naši su ljudi Božja čeljad na Njegovoj strani odjeće, sastavili smo i skrojili odijela i se tako oblačimo i pokrivamo ono štovanje Novaca uopće nemamo. Kad bismo išli na borbu, nje izraditi novac i staviti ga u prometu, osim pasa i kukaca, pa nek nam je Allah na nevidljiv i vidljiv način. Ostali su bezdušnih nevjernika, jer s ovu stranu Dunava, nema od muslimana nikoga čak i kronična velika muslimanska rana, kada ovako nalazi na tlu nevjernika, poraz.

Hvala Allahu, koji nas je učinio, tugujući i ne zabrinjavamo se mnogim, jer ovaj svijet kuća tegoba i nevolje, tamo nije tamnici i nema ništa osim nevolje, moguće nevolje prisutne među općinama, nam je najteža nesreća što nemamo našu domovinu, jer je islamska država, gdje su muslimani kome se pravcu kreću njihovi planovi, rekli: pretjerana pedantnost u planiranju imaju snage za borbu protiv nevjernika.

Hvala uzvišenom Allahu, Njegova sigurna je i zagarantovana Svjetlosti i učinkovitosti, jer je došlo vrijeme Božje pomoći, a za to je prijesto jedan je znak tomu. Tako

položaja, jer smo mi sada u Božjoj zaštiti i pomoći. Imamo raznovrsne tegobe i nevolje, Milostivi ima skrivene i obroke i samilosti." Allah je ulio u naša srca hrabrost na koju možemo dovoljno zahvaliti. On je Moćni, koji voli ljudsku hrabrost, pa smo se okitili tim svojstvom. Zato je bila i da nam je dužnost, u svakoj prilici, javno i tajno, da budemo biti izdržljivi u borbi protiv nevjernika i na njihove teroristicke operacije, - a sve radi pobjede Božje Riječi i slobode vjere islama; ljudsko je da se i nade ne gube, dok postoji Allahu i opet hvala, naš je život sa sabljom u rukama i sa sablje su najboljeg kova, naši momci su hrabri, a naše oči u svakom pogledu, u svojim teškoćama, sliči stanju prvih Muhamedovih učenika. Ako je naš položaj kritičan i utevi prema islamskom svijetu daleki i zatvoreni, to nam je blagodat (ni'met) od našeg dragog Stvoritelja, i mi smo i izdržaćemo takvo stanje, - a nećemo se tužiti i tugovati, izdržljivosti (sabra) - odbaciti jadikovanje, zadovoljstvo u vlastnom (rida), znači slatko primiti i podnosititi tegobe u vlasti, a u to mi se nadamo pomoći od Allaha i našoj pobjedi, - rekao je kazao Njegov miljenik Muhamed: "Božja pomoć prati nas u vlasti." Ovog časa, u ovom danu i u ovom stanju, spremni smo i želi dan. Mi smo potpuno jednaki svi, naša ulema, naši ljudi, naši stari i mladi, pa čak i naše žene, svi su u vlasti prve pogranične serhatske tvrđave, - svi smo jednakodobni, smo međusobno jedni drugima zadali riječ, donijeli smo obavezu da nećemo u ruke grijesnog neprijatelja i nećemo lju predati sultanove tvrđave, u kojoj se oglašava ezan i u vlasti tvrđava u carstvu našeg sultana, Sultan-Sulejmana - u vlasti krovječio carstvo dok svemir svojimi putanjama kruži! Prisjetimo se na velikog Allaha, tražeći Njegovo zadovoljstvo, u vlasti neće jasne vjere i hvatajući se za njegovo čvrsto uže, u vlasti neće nam je naređeno da tvrđavu čuvamo dok je života i u nama, a njeno sramno napuštanje ne dolikuje u vlasti prave vjere. Neka Allah učvrsti naša srca na ovaj čvrstakao čvrsta zgrada. Čak, u ovom stanju, naši živi

zadali su riječ našim umrlim, da ih neće iznevjeriti i ostaviti, - skladno narodnoj riječi: "Kad ste zbumeni u teškim poslovima, tražite pomoć od onih u grobovima", - pa nas nemojte drukčije mjeriti i smatrati.

Braćo naša po vjeri, ako se smilujete i pitate na naše tekuće prilike, onda vam moramo reći da nam je nestalo svih životnih sredstava i potrepština, a sva vrsta rada i privredivanja za život su zatvorena. Za hrana nemamo ništa, osim malo zobi (helje?) u državnom ambaru, - dao Bog svoj blagoslov i na to! - ali je to gorko, da ga ljudi ne mogu jesti, jer se je užeglo zbog dugog stajanja.

No, naša su srca opet sigurna, da nafaku (opskrbu) Bog daje, - a svi su ljudi Božja čeljad na Njegovoj sofri. Isto tako, zbog nestanka odjeće, sastavili smo i skrojili odijela od kućne prostirke i ponjava, pa se tako oblačimo i pokrivamo ono što se kod čovjeka mora pokriti. Novaca uopće nemamo. Kad bismo imali bar kože, mogli bismo od nje izraditi novac i staviti ga u promet, - ali mi nemamo ni životinja, osim pasa i kukaca, pa nek nam je Allah na pomoći u svakoj prilici, na nevidljiv i vidljiv način. Ostali smo usamljeni usred zemlje bezdušnih nevjernika, jer s ovu stranu dvije poznate rijeke, Save i Dunava, nema od muslimana nikoga osim nas. Naša tvrđava postala je kronična velika muslimanska rana, koja se ne može izliječiti dok se ovako nalazi na tlu nevjernika, porazio ih svemoćni i jedini Allah!

Hvala Allahu, koji nas je učinio hrabrim i izdržljivim, pa ne tugujući i ne zabrinjavamo se mnogo zbog ovozemaljske nevolje, jer je ovaj svijet kuća tegoba i nevolja, tamnica pravovjernom, a u tamnici i nema ništa osim nevolje. Posebno su svakojake i sve moguće nevolje prisutne među opkoljenim od neprijatelja. No, sada nam je najteža nesreća što nemamo nikog ko bi nam mogao reći gdje je islamska država, gdje su muslimani, kakvo je njihovo stanje i u kome se pravcu kreću njihovi planovi i njihove akcije (a odavno su rekli: pretjerana pedantnost u planiranju izazov je sudbini), te da li imaju snage za borbu protiv nevjernika.

Hvala uzvišenom Allahu, Njegova pomoć muslimanskoj vojsci je sigurna i zagarantovana Svetlom Knjigom, do Sudnjeg dana. Sada je došlo vrijeme Božje pomoći, a zasjedanje novog sultana na carski prijestol jedan je znak tomu. Tako slušamo od naših učenih ljudi

(uleme). Osim toga, Allahov je tekući red, kad dade kakvu opću nevolju ljudima, da ona obično traje do sedam godina konačno. Tako se dešavalo ne jedanput Izraelčanima u njihovoј historiji, pa i u ovoj islamskoj zajednici, - jer u broju sedam postoji velika tajanstvena mudrost, koju ne zna niko osim Njega, a taj broj je sada potpun, pošto se u našem slučaju navršila ta sedmina. Tako nestaju i treba da nestanu osmanlijska stradanja, kojima je izvorni uzrok - nasilje (zulum) i protuprirodni seksualni grijeh, a to je grijeh od onih velikih grijeha, zbog kojih se, od užasa, makne najveće svemirsko tijelo Arš i zatrese ova zemaljska kugla, - kako poslovica kaže: Kad nešto dođe do svog vrhunca, okreće se u protivnom smjeru.

Žalosno je! Naša jetra izgorješe čekajući vijesti - kako je to lijepo rečeno: Iščekivanje je teže od vatre. Ali, mi se veselim i razgovaramo naslućivanjem povoljnih vijesti o pokretima snažnih jedinica mlade konjice, po kretanju ptica selica koje dolaze sa osmanlijskih obala, od strane Sofije i Edirne. One su sada došle prije nove godine, dakle suprotno uobičajenom ponašanju, jer zimska studen u germanskim zemljama traje do Jurjeva. Iz toga naslućujemo, da su one pobjegle iz svog zimovališta u krajevima od Sofije i Edirne poplašene mnoštvom islamske vojske. Posredstvom naših špijuna, nije nam moguće dobiti vijesti o tom, gdje se nalazi muslimanska vojska, jer je među nevjernicima izdato strogo upozorenje, da o tom ništa ne govore. O drugim stvarima nešto se može čuti preko špijuna. Sada se, tako, širi vijest, da su Francuzi pobijedili Nijemce i da su osvojili više od četrdeset njihovih tvrđava, pa se ovi guši u moru svojih nevolja, - Bog im zemlju porušio i predao u vlast muslimanima, amin! Njihova srca obuzeo je veliki strah zbog stupanja na prijesto našeg novog halife, sultana Sulejmana, i mnogo se priča da oni traže mir (sulh). Ne čujemo ni za kakvo njihovo okupljanje. Samo je madarskoj vojsci naređeno, od strane njihova zapovjednika (emir) da vode protiv Francuza, a tako isto se priča i za Hrvate. Stanje među nekim od njih je poremećeno, nade su im izgubljene i zavladala je zbuđenost - pa će nas, ako Bog da zaboraviti.

Za vrijeme prošlog ljeta bili su se pojavili pred nama, sišli u naše livade i njihove, obilazili i uskakivali iz mjesta u mjesto po livadama i

njivama, i tako je trajalo sedam mjeseci prilikom su rušili i palili sve što su na drugo izvan tvrđave. Mi smo svi općenito borbu i tukli se s njima po cijeli dan od pješaci, jer konja i drugih jahačih životinja nismo imali. Uzgođeno je u imenu Allaha, sveznajućeg Gospodara, izvršeno. Hvala Bogu, nanijeli smo im poraz u sredini kraja Ijeta. Tako ih je od oluje naših vojski dvije hiljade u tom vremenu, dok broj naših stotinu. Pa i to je jedan znak Božje potprednosti. Kada su se naši vojnici vrati našim nas tada ostalo, pola nas je pomrlo pri rati, a druga polovina je bila ranjena. Bog rahmet umrlim, a zdravlje i opstajanje.

Čuli ste - a kamo sreće da niste čuli prevaru oduzeta...? (očito je neka riječ i prepisivača), i mi sada ne znamo što je čuvara. Među čuvarima bilo je sigurno, kao što je Allah u Kur'anu rekao: "Kokrene leđa - osim u svrhu da zauzme priključi svojoj grupi - privukao je na mjesto pakao..."

Dosad smo vam poslali više od dva kurira zarobljeno, a deset ih je pogubljeno, a nešto je i uhapšeno. Nalazimo drugog načina i izlaza, nego da vam pošaljemo ovo pismo na arapski jezik, da ga dostavi i omogući mu put do cijelog svijeta.

*Moj pečat je stavljen i skriven mi
bojazni da ga neprijatelj ne vidi i ne sa-*

*Ja sam siromašni... komandant (m...
(nekoliko riječi na perzijskom jeziku).*

Pismo mjeseca džumadel-uhra 11

I pisma nalazi se bilješka na turskom jeziku kaže:

"Ovo pismo napisano je arapskim otkrili ili upoznali stanje muslimanske u ruke - jer oni ne znaju arapski jezik.

toga, Allahov je tekući red, kad dade kakvu opću i, da ona obično traje do sedam godina konačno. Tako jedanput Izraelćanima u njihovoj historiji, pa i u ovoj linci, - jer u broju sedam postoji velika tajanstvena e zna niko osim Njega, a taj broj je sada potpun, pošto učaju navršila ta sedmina. Tako nestaju i treba da lijska stradanja, kojima je izvorni uzrok - nasilje prirodnih seksualnih grijeh, a to je grijeh od onih velikih vjih se, od užasa, makne najveće svemirsko tijelo Arš maljska kugla, - kako poslovica kaže: Kad nešto dode a, okreće se u protivnom smjeru.

Naša jetra izgorješe čekajući vijesti - kako je to lijepo nije je teže od vatre. Ali, mi se veselimo i razgovaramo o povoljnih vijesti o pokretima snažnih jedinica mlade anju ptica selica koje dolaze sa osmanlijskih obala, od Edirne. One su sada došle prije nove godine, dakle u enom ponašanju, jer zimska studen u germanskim do Jurjeva. Iz toga naslućujemo, da su one pobegle iz u krajevinama od Sofije i Edirne poplašene mnoštvom

Posredstvom naših špijuna, nije nam moguće tom, gdje se nalazi muslimanska vojska, jer je među dato strogo upozorenje, da o tom ništa ne govore. O nešto se može čuti preko špijuna. Sada se, tako, širi ancuzi pobijedili Nijemce i da su osvojili više od ih tvrđava, pa se ovi gušte u moru svojih nevolja, - Bog ſio i predao u vlast muslimanima, amin! Njihova srca i strah zbog stupanja na prijesto našeg novog halife, na, i mnogo se priča da oni traže mir (sulh). Ne takvo njihovo okupljanje. Samo je madarskoj vojsci trane njihova zapovjednika (emir) da vode protiv isto se priča i za Hrvate. Stanje među nekim od njih uude su im izgubljene i zavladala je zbumjenost - pa će zaboraviti.

rošlog ljeta bili su se pojavili pred nama, sišli u naše obilazili i uskakivali iz mjesta u mjesto po livadama i

njivama, i tako je trajalo sedam mjeseci? - sve do zimskih dana. Tom prilikom su rušili i palili sve što su našli, plodove na njivama i sve drugo izvan tvrdave. Mi smo svi općenito izlazili svaki dan, vodili borbu i tukli se s njima po cijeli dan od zore do miraka, i to samo kao pješaci, jer konja i drugih jahačih životinja nemamo. Uz pomoć Allaha, sveznajućeg Gospodara, izvršili smo osvetu u svakoj borbi. Hvala Bogu, nanjeli smo im poraz u svakoj bici koju smo vodili do kraja ljeta. Tako ih je od oluje naših sabalja ostalo srušeno više od dvije hiljade u tom vremenu, dok broj naših poginulih nije dostigao ni stotinu. Pa i to je jedan znak Božje pomoći islamu. No, ono što je od nas tada ostalo, pola nas je pomrlo prirodnom smrću, na postelji - dao Bog rahmet umrlim, a zdravlje i opstanak našim živim.

Čuli ste - a kamo sreće da niste čuli i da ni mi nismo čuli - da je na prevaru oduzeta...? (očito je neka riječ ispuštena, namjerno ili greškom prepisivača), i mi sada ne znamo šta je bilo (od tog mjesta) i njegovih čuvara. Među čuvarima bilo je sigurno dosta onih, koji se drže onako kao što je Allah u Kur'anu rekao: "Ko im (neprijateljima) toga dana okrene leđa - osim u svrhu da zauzme bolji položaj za borbu, ili da se priključi svojoj grupi - privukao je na se Božji gnjev i njegovo je mjesto pakao..."

Dosad smo vam poslali više od deset pisama, ali je devet naših kurira zarobljeno, a deset ih je poginulo. Nakon svega toga, ne nalazimo drugog načina i izlaza, nego da se poslužimo varkom, pa da vam pošaljemo ovo pismo na arapskom jeziku - a Boga molimo da ga dostavi i omogući mu put do cilja.

Moj pečat je stavljen i skriven među listovima u koricama zbog bojazni da ga neprijatelj ne vidi i ne sazna. Ko traži, naći će ga.

Ja sam siromašni... komandant (muhibiz)... Kaniže (nekoliko riječi na perzijskom jeziku).

Pismo mjeseca džumadel-uhra 1100/februar-mart 1689."

Ispod pisma nalazi se bilješka na turskom jeziku, pisana drugim pismom, u kojoj se kaže:

"Ovo pismo napisano je arapskim jezikom da ne bi nevjernici otkrili ili upoznali stanje muslimanske vojske (ako bi im pismo palo u ruke - jer oni ne znaju arapski jezik). Pismo je poslato po borcima,

koji su sedam godina neprestano bili opkoljeni u tvrđavi *Kaniži*. Koncept pisma sačinio je Piri Ahmed-efendi. Pismo treba pročitati i iz njega uzeti mnoge pouke i opomene.

Kome su upućene ove opomene i pouke Piri Ahmed efendije i opkoljenih Bošnjaka u tvrđavi Kaniži jednoj od preostalih osmanskih tvrđava u Ugarskoj zapadno od Dunava?



PORUKE I POUKE IZ KANIŽE

POGLAVLJE ČETVRTO

DVA PORAZA FELDKROJA: DVIJE BITKE ZA

dina neprestano bili opkoljeni u tvrđavi Kaniži.
činio je Piri Ahmed-efendi. Pismo treba pročitati i iz
e pouke i opomene.

opomene i pouke Piri Ahmed efendije i opkoljenih
jednoj od preostalih osmanskih tvrđava u Ugarskoj

ان اتى في على الله الارزاق واللائق كلامهم إلى الله وعدم وجودهان الملبيساي
من حسن تبريز تابليسا وشرا ماهو هست راحي والتقدمة الكتبة معدهم و
 يوجد في قبور مكان يمكن ان تذهب منها السكرك للصورة وان تجدها
 من الديوب بالتجربات سوى الكتاب والشرفات افات الله في الارزاق
 وجدتني وسط بلدان الكثرة الفرجين في ماوراء الالب من المدن
 كان قلبي كان فحة كبيرة لا يمكن مني في في وسط حلم الكفار قدر
 عدالة الذي جعلنا من العذاريين لافتة الملة بخلاف الذين
 يعين المؤمن وفي الشيش لا يكون الايلاد والبابا لا يكلمه بغيره في
 ان اشد البلاط ديبا وهو ليس من يقدر البالى وبايكم كافل الملة
 احراله وبالبلدان شعو ايجي بما يدور وتدبركم كافل الملة
 في القادر وقل ليجده فرقا اشار به مع المعرفة الملة تم قدرها وفقا
 المسلمين شفاعة وذات باكستان العبرى يوم الذين قدرها وفقا
 للاووس من طلاقها يكتنفها من معاشرها: الاجرام يتعلى من اذ ان
 في سمعة سلطان: كما وتحضره ترقى اسرى في هذه الاشتراك
 الالا يعلمون احرى ويركم الحدود ذات مذاقتها: وطمئنة
 لق شفاعة الشفاعة والواهقون من الکبار الى عزرت من سيف العزة
 بما هي المسماة العرش كلامها حكمها من بلع حدة انعك من
 كحدام من فراشها الاها فنعم ملوك الاختصار كل من سرها
 الخار من كمردليس الغاريف من العزم راقى الى: التي جاء من التدخل
 الشرفي وادريقة قبل يوم الخروج على طلاق العذاريات بجهة الشنان
 الى يوم النصر فتشتم من هذا الاماكن وهربي من غافه مما يذكر
 من مولى يشت في عاليها في موياواره ولا يمكن مني الارسال
 لغير مكتوب من الارسال وحالاتي ان قوم اقر ايجي فقد قتلوا على ملوكها
 وفخوا صفرة 33 ذي القعده من الاربعين وان عربون في حجر سلطان سليمان
 وفتحت قلعة السراي: آنده ومن هبتو حملوس حلقت سلطان سليمان
 والمهابي في اندتدم فوق العالية وطلب العطاء منهم شارع وواسع
 عساکر اخبارية: وامر من عليها برازنجي: مواعظ جانب امير
 كذلك يحضره قد شفاعة اصحابها وتحفظ ما لهم وتحتفظ بالهم
 في الایام الصعبه: خاصه كان قدرها على ما وذكرها: بحوابه وفنا وحال
 الى منزل اخر: محله بدلتا ووريها وكتوا هكتا: سمعه الى ابا
 امرها ما لوجوده من المخصوصات المزاج وغمها في خارج القل

PORUKE I POUKE IZ KANIŽE

POGLAVLJE ČETVRTO

DVA PORAZA FELDMARŠALA
KROJA: DVIJE BITKE ZA BEOGRAD


BOSNA nije mogla biti po strani od 16-godišnjih ratnih sukoba. Ne samo zbog svog položaja unutar Otomanske carevine nego i zbog otvorenih pretenzija sa strane sračunatih i na osvajanje bosanskog teritorija. Osim učešća u vojnim pohodima osmanske vojne sile izvan Bosne, valjalo je braniti i granice vlastite zemlje od neprijatelja. To je, u isti mah, značilo jednovremeno voditi rat na više strana. Jednu od tih strana njenog angažovanja predstavlja bosanski obol pri opsadi Beograda 1688. godine i borbi za ovaj grad do 1693.

Jedan od neposrednih i glavnih aktera obje ove bitke bio je herceg od Kroja Karlo Eugen. On je bio sudionik opsade Beograda u sklopu ofanzive Svetе lige na Balkanskom poluostrvu.

O toj opsadi saznajemo i iz sidžila, sudskog protokola ili zapisnika koji se nalazi u Zemaljskom muzeju u Sarajevu.¹⁰ U jednom od tih sidžila kadija grada Jajca bilježio je svoje službene zapise, iz kojih se može steći uvid u mnogo što šta o životnim, kulturnim, vojnim i drugim prilikama u kadilucima gdje su nastajali. Ovaj jajački, koji je istraživao i priopćio dr. Ćiro Truhelka, sačinjavaju različita pisma i prepisi starijih dokumenata napisanih potkraj XVII stoljeća. Ono po čemu je zanimljiv za temu kojom se bavimo - Veliki bečki rat ili 16-godišnja habsburško-osmanska ratovanja - jesu u ovom sidžilu spisi koji se odnose na 1688. godinu, opsadu Beograda i dvije bitke u kojima je za ovaj grad učestvovao i spomenuti Karlo Eugen. Odigrale su se 1690. i 1693. godine u ofanzivi Sv. lige nakon poraza Osmanlija pod Bećom 1683. Tada je, naime, habsburška vojska osvojila veliki dio Srbije, pomišljajući da svoj ratni pohod nastavi čak i prema Carigradu. Carigradska vlada je svim silama nastojala da

potisne habsburške trupe i opet zauzme Beograd. U sidžilu se opisuju dvije godine uzaludnih napora Otomanskog carstva da to postigne. Tek nakon dvije godine - 1690., pošto su Osmanlije ponovo osvojili Niš i Smederevo, jedna eksplozija u beogradskoj barutani olakšala im je da ga preuzmu.

Odmah zatim i Gradišku, primoravši Habsburgovce da se povuku preko Save, a iza tog da se u gornjem toku ove rijeke vrate na lijevu obalu.



BITKA KOD SISKA 22.VI 1593. GODINE

Ovim uspjesima osmanske vojske je poljuljano "uvjerenje bečkog dvora da se Turke može pobijediti i sa malim snagama kada god i gdje god se to poželi."²⁰ Kako su se ova povjesna zbivanja odražavala u ovom bosanskom kadiluku i kako su predstavljena u onome što je zapisivao kadija grada Jajca? U tim njegovim zapisima se, makar i u jednom od bosanskih kadiluka, odslikava visoka cijena tereta koji je Bosna snosila u ovim ratovima Osmanske carevine.


Likvidacija vojne pubune u Istanbulu omogućila je i sultanu Sulejmanu II da se država pribere i koliko-toliko poboljša haotično stanje Carstva. Kad je ustoličen, Sulejman II je svečano obećao da će on, kao otac naroda, učiniti sve da Carstvom zavlada zakon i pravda, da neće rasipati državna dobra i da se

neće odavati lagodnom životu. Historija ovog sultana je pobožna čovjeka, inače podosta samostalnog karaktera, u viteštvom i ratničkim oduševljenjem. On je u najvećem mjeru bio vojnički vođa. Kao što se kaže u Islam ansiklopediji, spočetka izvjesne uspjehe na bojnom polju (odbrana Srebrenice, Livna i Višegrada, Banje Luke i Dubice, potiskivanje neprijatelja iz Valjeva, Zvornika i Brčkog, Kladova i Oršave, poraz mletačke mornarice na Rodosu i luci Anadoli), ali je istovremeno doživio i teške poraze (Batočina, pad Niša 25. septembra 1689., Priština, Skoplje, Prizren, Kladovo i ponovni gubitak Oršave).²¹

Kažu da je, saznavši za pad Niša, sultan gorko plakao. Izjavio je da nema nijednog pravog prijatelja, iskrenog podanika koji bi mu otvoreno izložio situaciju; proklinjao je sve one što ne vrše pošteno svoju dužnost. Gotovo u očajanju, u težnji da popravi stanje u Carevini, u tom trenutku on sa dužnosti muhafiza na ostrvu Hios povlači Mustafa-pašu Ćuprilića i postavlja na položaj velikog vezira. Nije suvišno još jednom podsjetiti da je ovaj paša, svojevremeno, odigrao ključnu ulogu u svrgavanju sa prijestola razuzdanog Mehmeda IV i ustoličenju Sulejmana II, ne prihvatajući Mehmedovu želju da ga naslijedi sin princ ^{POR} Mustafa. Ćuprilić se savjesno prihvatio posla voditelja vojske, političko i ekonomsko stanje Carstva. U posljednjih godina oživljava "misao oslobođenja prostorima Moldavije i Albanije. On je 1690. uređenjem" (adaletnamom) preduzeo radikalne mera, velike prihode i omogućavaju pripreme za nastavljene vojne akcije, osim toga, pristiže i krimski han Selim Giraj sa velikim vojskom. Udruženi s Tatarima Osmanlije nanose velike poraze.

opet zauzme Beograd. U sidžilu se opisuju dvije osmanske carstva da to postigne. Tek nakon dvije Osmanlike ponovo osvojili Niš i Smederevo, jedna arutani olakšala im je da ga preuzmu.

u, primoravši Habsburgovce da se povuku preko rnjem toku ove rijeke vrate na lijevu obalu.



LA COD SISKA 22.VI 1593. GODINE

ke vojske je poljuljano "uvjerenje bečkog dvora da i sa malim snagama kada god i gdje god se to ovijesna zbivanja odražavala u ovom bosanskom ljeni u onome što je zapisivao kadija grada Jajca? se, makar i u jednom od bosanskih kadiluka, a koji je Bosna snosila u ovim ratovima Osmanske

e u Istanbulu omogućila je i sultanu Sulejmanu II o-toliko poboljša haotično stanje Carstva. Kad je čano obećao da će on, kao otac naroda, učiniti sve i pravda, da neće rasipati državna dobra i da se

neće odavati lagodnom životu. Historija ovog sultana opisuje kao skromna i pobožna čovjeka, inače podosta samostalnog karaktera, koji se isticao viteštvom i ratničkim oduševljenjem. On je u najvećoj mjeri održao obećanja. Kao što se kaže u Islam ansiklopedisi, spočetka 1689. godine postigao je izvjesne uspjehe na bojnom polju (odbrana Srebrenice, Livna i Višegrada, Banje Luke i Dubice, potiskivanje neprijatelja iz Valjeva, Zvornika i Brčkog, Kladova i Oršave, poraz mletačke mornarice na Rodosu i luci Anadolji), ali je istovremeno doživio i teške poraze (Batočina, pad Niša 25. septembra 1689., Priština, Skoplje, Prizren, Kladovo i ponovni gubitak Oršave).³⁾


Kažu da je, saznавši za pad Niša, sultan gorko plakao. Izjavio je da nema nijednog pravog prijatelja, iskrenog podanika koji bi mu otvoreno izložio situaciju; proklinao je sve one što ne vrše pošteno svoju dužnost. Gotovo u očajanju, u težnji da popravi stanje u Carevini, u tom trenutku on sa dužnosti muhafiza na ostrvu Hios povlači Mustafa-pašu Ćuprilića i postavlja na položaj velikog vezira. Nije suvišno još jednom podsjetiti da je ovaj paša, svojevremeno, odigrao ključnu ulogu u svrgavanju sa prijestola razuzdanog Mehmeda IV i ustoličenju Sulejmana II, ne prihvatajući Mehmedovu želju da ga naslijedi sin princ Mustafa. Ćuprilić se savjesno prihvatio posla velikog vezira. Dobro je poznavao vojno, političko i ekonomsko stanje Carevine. Znao je kako posljednjih godina oživljava "misao oslobođenja od turskog jarma" na prostorima Moldavije i Albanije. On je 1690. godine svojim "novim uređenjem" (adaletnamom) preuzeo radikalne mјere, koje državi donose velike prihode i omogućavaju pripreme za nastavljanje rata. U pomoć Porti, osim toga, pristiže i krimski han Selim Giraj sa velikom armijom od 100.000 ratnika. Udrugeni s Tatarima Osmanlije nanose velike poraze Habsburgovcima.



PORTAL NA VIŠEGRADSKOM MOSTU

Uz brojne gradove zauzimaju i Niš, a zatim dolaze pred Beograd.⁴⁰ Komandant habsburške posade u ovom gradu Aspermont kapitulira, a njegova vojska bježi preko Dunava. Sam Aspermont i herceg Kraj spasavaju se bjekstvom u jednom čamcu.

Osim ove bitke iz 1690. godine odigraće se još jedna bitka za Beograd - 1693. u kojoj je ponovo učestvovao herceg od Kroja Karlo Eugen. Ovaj feldmaršal cesarske vojne sile igrom sudbine oba puta će doživjeti i osjetiti okus teškog poraza. On će voditi tu drugu bitku pošto su Habsburška monarhija i njene saveznice doživjele više uzastopnih poraza. To je cara Leopolda I nagnalo da svoje carstvo ponovo priprema za ratna djelovanja. Ubrzano ga je naoružavao i razvio veliku političku aktivnost i agitaciju. Odlučan je da glavne snage ponovo preusmjeri protiv Osmanlija, iako su istanjile blagajne njegove države, iako je otprije trpio velike gubitke u ljudstvu, a i epidemija je harala u njegovim jedinicama na pojedinim ratištima. Ostvarivši sporazum sa bavarskim izbornim knezom Maksom Emanuelom i sa Fridrihom Brandenburškim, pomoć mu stiže iz Holandije i sa Rajne. Na ratišta sa Francuzima prekomandovao je mark grofa Badenskog, a vrhovnu komandu svojih snaga u Ugarskoj povjerio feldmaršalu hercegu od Kroja Karlu Eugenu.⁽⁵⁾



BEOGRAD 1521 GODINE

ugroženim tvrdavama u Ugarskoj i da zauzme Erdelj.

S takvim ciljem feldmaršal Krov uspostavio je opsadu Beograda 3. augusta 1693. godine. Na Ciganskom otoku preko Save sagradio je most i ušančio se

DVA PORAZA FELDMARŠALA KROJA

kod Višnjice, podalje od dometa osmanskih topova, kopali jarkove da bi se primakli Beogradu, feldmaršal prisjeti svog neslavnog kraja u ovom istom Beogradu, bici za Beograd na čelu osmanske vojske bio je komandant Fazil Mustafa-paša Ćuprilić. U njenoj vlasti Došao je iz Beča da preuzme komandu nad očekivanim napadom, zajedno bio je i grof Aspermont.

Kroj se sada, pri kopanju utvrđenja njegove vojne epizode iz 1690. godine. Tada je beogradska vojska imala 8.000 vojnika. Čim su se, nadomak grada, pojave nakon zauzeća Niša i Smedereva, grof Aspermont u kapitulaciji i predaji. Njegova malodušnost ubrzala je velikom eksplozijom u barutanama. U panici prema Dunavu bili su Kroj i Aspermont. Prešli su rijeku Bjekstvom sve do Osijeka. Za njima su, ponovo osmanski vojnici, prešli Dunav, zauzeli Lugoš, Karađorđevo i zarobe Kroja i Aspermonta.


Tri godine kasnije evo grofa i feldmaršala Beogradom. Hoće da ga osvoji od Osmanlija. Da Stigao je s vojskom 3. augusta 1693. Teški top Beogradski zapovjednik Džafer-paša, u strahu poziva u pomoć velikog vezira Merzifonlu ha Ugarskoj. Time je bio ostvaren dio ratnog cilja Beograd onemogući njegovu pomoć opkoljenim veliki vezir vraća sa ovog pohoda na Dunav hitaj odbrani.

Herceg Kroj prije dolaska velikog vezira naređuje da Beograd noću između 7. i 8. septembra. Odljedstvu i opremi. Dva dana kasnije, saznavši za pobjedu Ugarske, herceg Kroj nalaže žurno povlačenje razbijena.

Tako je dvostruko izgubio svoje dvije bitke iz 1693. godine. Naskoro će ga habsburški car stvoriti nad svojim trupama u Ugarskoj povjeriti funkcioniranje prekomandovao iz Savoje.

aju i Niš, a zatim dolaze pred Beograd.⁴⁾ Komandant gradu Aspermont kapitulira, a njegova vojska bježi u herceg Kroj spasavaju se bjekstvom u jednom

0. godine odigraće se još jedna bitka za Beograd - učestvovao herceg od Kroja Karlo Eugen. Ovaj dekad igrom sudbine oba puta će doživjeti i osjetiti okus tu drugu bitku pošto su Habsburška monarhija i još uzastopnih poraza. To je cara Leopolda I nagnalo na priprema za ratna djelovanja. Ubrzano ga je političku aktivnost i agitaciju. Odlučan je da glavne sile protiv Osmanlija, iako su istanjile blagajne njegove velike gubitke u ljudstvu, a i epidemija je harala u edinim ratištima. Ostvarivši sporazum sa bavarskim Emanuelom i sa Fridrihom Brandenburškim, pomoć Rajne. Na ratišta sa Francuzima prekomandovao je vrhovnu komandu svojih snaga u Ugarskoj povjerio je Karlu Eugenu.⁵⁾



Prvo što je Kroju zapalo u dužnost bila je realizacija odluke bečkog dvora da osvoji Beograd. Namjera je bila da se takvim udarom spriječi veliki vezir M e r z i f o n l u hadži Ali-paša da pomogne opkoljenim i

21. OODINE
a u Ugarskoj i da zauzme Erdejl.
Sal Kroj uspostavio je opsadu Beograda 3. augusta
n otoku preko Save sagradio je most i ušančio se

DVA PORAZA FELDMARŠALA KROJA

kod Višnjice, podalje od dometa osmanskih topova. Dok su njegovi vojnici kopali jarkove da bi se primakli Beogradu, feldmaršal Kroj je mogao da se prisjeti svog neslavnog kraja u ovom istom Beogradu otprije tri godine. U toj bici za Beograd na čelu osmanske vojske bio je veliki vezir i vrhovni komandant Fazil Mustafa-paša Ćuprilić. U njenom žarištu nalazio se i Kroj. Došao je iz Beča da preuzeme komandu nad odbranom Beograda. S njim zajedno bio je i grof Aspermont.

Kroj se sada, pri kopanju utvrđenja njegove vojske pod ovim gradom, sjećao ove epizode iz 1690. godine. Tada je beogradska posada Habsburgovaca imala 8.000 vojnika. Čim su se, nadomak grada, pojavile prve osmanske jedinice nakon zauzeća Niša i Smedereva, grof Aspermont je počeo da govori o kapitulaciji i predaji. Njegova malodušnost ubrzo se proširila na čitavu posadu velikom eksplozijom u barutanama. U panici i bezglavom bježanju preko Dunava bili su Kroj i Aspermont. Prešli su rijeku u jednom čamcu i spasavali bjekstvom sve do Osijeka. Za njima su, poneseni ovim uspjehom, jurili osmanski vojnici, prešli Dunav, zauzeli Lugoš, Karanšebeš i Lipu.⁶⁾ Nisu uspjeli da stignu i zarobe Kroja i Aspermonta.

Tri godine kasnije evo grofa i feldmaršala hercega Kroja ponovo pod Beogradom. Hoće da ga osvoji od Osmanlija. Da vrati ono što je izgubio 1690. Stigao je s vojskom 3. augusta 1693. Teški topovi dovučeni su 26. augusta. Beogradski zapovjednik Džafer-paša, u strahu da neće odoljeti tom napadu, poziva u pomoć velikog vezira Merzifonlu hadži Ali-pašu sa vojevanja u Ugarskoj. Time je bio ostvaren dio ratnog cilja bečkog dvora da napadom na Beograd onemogući njegovu pomoć opkoljenim ugarskim tvrdavama, jer se veliki vezir vraća sa ovog pohoda na Dunav hitajući ka ovom gradu i njegovoj odbrani.


Herceg Kroj prije dolaska velikog vezira naređuje i izvodi odlučujući napad na Beograd noću između 7. i 8. septembra. Odbijen je uz velike gubitke u ljudstvu i opremi. Dva dana kasnije, saznavši za približavanje osmanske vojske iz Ugarske, herceg Kroj nalaže žurno povlačenje. Njegova opsada grada je razbijena.

Tako je dvostruko izgubio svoje dvije bitke za Beograd: onu iz 1690. i ovu iz 1693. godine. Naskoro će ga habsburški car smijeniti, a vrhovnu komandu nad svojim trupama u Ugarskoj povjeriti feldmaršalu Kaprari koga je prekomandovao iz Savoje.

O tom, efo, povijesnom događanju, o tom vremenu, tim godinama i bitkama, posebno njihovom uticaju na bosanske prilike, govori sidžil jajačkog kadije. Ovaj prikaz tih dešavanja kadija grada Jajca dopunjuje još i drugim vijestima. On govori o mobilizaciji bosanskog vojničkog kontingenta, koji je imao da krene u carsku ordiju (vojsku Otomanske carevine). Na tu mobilizaciju odnosi se carski ferman od 15. redžepa 1104 (22. ožujka 1693.), pisan u Edreni (Drinopolju) i adresiran na bosanskog beglerbega Mehmed-pašu. Beglerbegu se nalaže da skupi 2.000 mirilevendana (carskih vojnika) koji će dobiti u ime bakšiša po 10 groša i da ih preda mubaširu (poslaniku) Fazli buljugbaši. Rečeno je da će taj buljugbaša biti njihov bašu-bog (zapovjednik), te ih povesti u carsku ordiju. Ovaj kontingenat imao se, međutim, povećati jer se pretpostavljalo da će neprijatelj od Beograda krenuti uz Savu te provaliti i preko bosanske granice. Zato je 4. zilhadžeta 1104. (27. srpnja 1693.) valija izdao novu zapovijed - da se spremi svako ko je kadar ponijeti oružje i ide u pomoć carskoj vojsci.

I Bosna se, premda je bila zabavljena odbranom na dvije strane - vojnom na Krajini i na Gabeli - morala brinuti i za opskrbu carske vojske. Tako je već sutradan (28. srpnja) jajačkom kadiji dospjela nova bujruntija bosanskog valije. Njom se traži od Jajca da za carsku vojsku kupi u svom kotaru što više pšenice, samelje je na jajačkim mlinovima i predajte Čehajji Mehmedagi, koji će ih poslati gdje treba - carskoj vojsci. Mjesec dana iza ove jajačkom kadiji stigla je druga bujruntija. U njoj se, kako piše u sidžilu, nalaže da se po kotaru kupi salijana (živež) za gotove novce i pošalje u Travnik za mirilevendane koji će poći u carsku ordiju.

U vezi sa spomenutom bitkom za Beograd i sa događajima koji su se zbili pred ovim gradom govorije dne bujruntija



RAZVALINE DVORCA EUGENA SAVOJSKOG NA DORČOLU U BEOGRADU

bosanskog valije, adresirana kadijama u Jajcu, Jezbujruntijom javlja da je neprijatelj "obsio" Beograda puca iz 7.000 "jemez" topova i sa mnogim kumbama su patili od tog juriša mnogo muka, a valija je... Njima je uspjelo da stignu u Beograd. Na povratku njegova prijatelja divanefendije i tamošnjeg serdara koji su otuda donijeli, na dan 10. muharema (11. rujna) pobjegao. Iza sebe je ostavio mnogo mrtvih i silnog dosta dospjelo proslavi, nalaže valija u toj bujruntiji džamijama neka se čini dova i pomoli Bog za cara.

Još jedan opis u ovom sidžilu bavi se istim događajem oko Beograda. Riječ je o carskom fermanu adresiranom Datiran je 17. muharema 1105 (18. rujna 1693.). Iako je sada nepoznata činjenica. Ona otkriva da je ne samo sultan osobno došao u Beograd - dakako tek poštovanju Dr. Ćiro Truhelka kaže da se u tom fermanu "historijskičenijoj formi." Veli da je neprijatelj uhvatio priliku vezir pošao na drugu stranu (to jest, preko Dunava, opkoljenim tvrđavama i na Erdelj), te navalio na utvrđena počinio velike štete. Čuvši to, serdar protjerao Habsburgovce. Zato je prijeka nužda da se prije poprave. Sultan zapovijeda da se u tu stranu majstora zidara, kamenara i tesara. Njima je obećano predujma dobiti po 1.000 akči s tim što će se ta obračunati. Novac za isplatu ovih predujmova fermanom i opomenom: da se njegova zapovijed vremena, što brže izvrši.

Prepis ovog carskog fermana valija Mehmed-paša od 1. listopada kadiji u Jajce. Uz njih i nalog da ovih 22 majstora, koji će poći na posao u Beograd. Da je Mehmed-paša, zanesen sretnim uspjehom ove vlasti turski historiografi nadjenuše ime "Dar-ul-harb", tj. "bilad", odnosno "Sretnim mjestom".⁸⁰

U sidžilu je i popis majstora koji su poslati iz Jajca. Popisano je i mlivo sabrano za mirilevendane

dogadanju, o tom vremenu, tim godinama i bitkama, na bosanske prilike, govori sidžil jajačkog kadije. Kadija grada Jajca dopunjaje još i drugim vijestima, bosanskog vojničkog contingenta, koji je imao da sku Otomanske carevine). Na tu mobilizaciju odnosi redžepa 1104 (22. ožujka 1693.), pisan u Edreni bosanskog beglerbega Mehmed-pašu. Beglerbegu se rilevendana (carskih vojnika) koji će dobiti u ime pred mubaširu (poslaniku) Fazli buljugbaši. Rečeno njihov bašu-bog (zapovjednik), te ih povesti u carsku nalo se, međutim, povećati jer se pretpostavljalo da krenuti uz Savu te provaliti i preko bosanske džeta 1104. (27. srpnja 1693.) valija izdao novu ko je kada ponijeti oružje i ide u pomoć carskoj vojsci. Ila zabavljena odbranom na dvije strane - vojnom na ala brinuti i za opskrbu carske vojske. Tako je već ačkom kadiji dospjela nova bujruntija bosanskog ca da za carsku vojsku pokupi u svom kotaru što više čkim mlinovima i pred Čehaji Mehmedagi, koji će oj vojsci. Mjesec dana iza ove jajačkom kadiji stigla se, kako piše u sidžilu, nalaže da se po kotaru kupi novce i pošalje u Travnik za mirilevendane koji će poći u carsku ordiju.

U vezi sa spomenutom bitkom za Beograd i sa događajima koji su se zbili pred ovim gradom govori je dana bujruntija



AVOJSKOG NA DORCOU U BEOGRADU

bosanskog valije, adresirana kadijama u Jajcu, Jezeru i Varcar-Vakufu. Tom se bujruntijom javlja da je neprijatelj "obsio" Beograd, te da na nj danju i noću puca iz 7.000 "jemez" topova i sa mnogim kumbarama. Muslimani u gradu da su patili od tog juriša mnogo muka, a valija je poslao onamo dva čovjeka. Njima je uspjelo da stignu u Beograd. Na povratku su mu donijeli glas od njegova prijatelja divanefendije i tamošnjeg serdara. Neprijatelj je, po tom glasu koji su otuda donijeli, na dan 10. muharema (11. rujna) digao opsadu i pobjegao. Iza sebe je ostavio mnogo mrtvih i silnu džebhanu. Da se ta vijest dostoјno proslavi, nalaže valija u toj bujruntiji da se narodu razglaši, u džamijama neka se čini dova i pomoli Bog za cara.⁷⁷

Još jedan opis u ovom sidžilu bavi se istim dogadajem - opsadom i borbotom oko Beograda. Riječ je o carskom fermanu adresiranom na bosanskog valiju. Datiran je 17. muharema 1105 (18. rujna 1693.). Iz njega se može doznati do sada nepoznata činjenica. Ona otkriva da je ne samo veliki vezir nego i sam sultan osobno došao u Beograd - dakako tek pošto je minula svaka opasnost. Dr. Ćiro Truhelka kaže da se u tom fermanu "historička fakta prikazuju u nešto kićenijoj formi." Veli da je neprijatelj uhvatio priliku što je serdar-ekrem, veliki vezir pošao na drugu stranu (tojest, preko Dunava u Ugarsku da pomogne i opkoljenim tvrđavama i na Erdelj), te navalio na Beograd i po bedemovima i utvrđama počinio velike štete. Čuvši to, serdar-ekrem vratio se, porazio i protjerao Habsburgovce. Zato je prijeka nužda da se beogradski bedemi što prije poprave. Sultan zapovijeda da se u tu svrhu iz Bosne pošalje 300 majstora zidara, kamenara i tesara. Njima je obećana i plata. Oni će u vidu predujma dobiti po 1.000 akči s tim što će se taj predujam u svoje vrijeme obračunati. Novac za isplatu ovih predujmova poslao je car zajedno sa fermanom i opomenom: da se njegova zapovijed, s obzirom na ozbiljna vremena, što brže izvrši.

Prepis ovog carskog fermana valija Mehmed-paša poslao je sa bujruntijom od 1. listopada kadiji u Jajce. Uz njih i nalog da ovaj iz svoga kadiluka probere 22 majstora, koji će poći na posao u Beograd. Dr. Ćiro Truhelka piše da je Mehmed-paša, zanesen sretnim uspjehom ove vojne, grad Beograd "komu turski historiografi nadjenuše ime "Dar-ul-harb", tj. "kuća rata" zove "Hajr-ul-bilad", odnosno "Sretnim mjestom".⁷⁸

U sidžilu je i popis majstora koji su poslani iz jajačkog kadiluka u Beograd. Popisano je i mlivo sabrano za mirilevendane i kapijske ljude.

U ta dva popisa su i nazivi sela koja su spadala pod jajački kadiluk. Prema njima se može odrediti upravno područje kotara u to vrijeme.


Više sela je biralo po jednog majstora. Za majstore, koji su popravljali beogradske bedeme, sela Dolibaba, Crvena Stijena i Bučić izabrala su nekog Mehmeda, sina Ahmedova; sela Crepanjsko, Cepić i Brod - Dragoja, sina Avramova; sela Bukovina, Bukvica i Vinčac - nekog Omera, a šest općina unutarnjeg i vanjskog grada Jajca - Osmana, sina Ibrahimova; Dnoluka sa tri sela - Budimira, sina Vasiljeva, a Varcar-Vakuf - Muslu-čatu. To su vode zanatlija, a navedeni su i svi ostali - ukupno 22 majstora.

Za mirilevendane i divanske ljude u jajačkom kotaru sakupljeno je 3.000 oka mliva. I to: Dnoluke (1.200), Jenjidže (Varcar 250), Jajce grad (110), Bešpelj (200), Vrbaška (150), Biokovina (120), Bukvica (120), Vinčac varoš (120), Sokolina (50), Vlasin i Milje (100), Idbar (110), Bilajce (180). Od davanja ove vrste oslobođena je nahija Vrhovina na osnovu svojih privilegija.

U jajačkom sidžilu se kaže da je i sultan, uz velikog vezira, u Beogradu. To se može razabratи iz drugog fermana, pisanog početkom rabi-ul-evela (1.-10. studenog). U tom fermanu se, kako izvještava bosanski valija, naređuje da Bošnjaci sabiru žito za carske mornare i kapijske ljude (dvoranike) i da ga prodaju za gotov novac. Iz toga se može vidjeti da je car došao u Beograd sa velikom svitom. Ovaj ferman valija je razaslao na kadiluke bjuruntijem od 19. prosinca 1693. godine - šest nedjelja nakon što je napisan, u vrijeme kada se carski dvor već vratio u Istanbul, pa nije bilo više potrebe slati žito. Čak i kad je kasno, red je zahtijevao da se ferman, makar i bespredmetan, otpremi uobičajenom okružnicom.

Iz sidžila doznajemo da se beogradske utvrde nisu mogle popraviti 1693., pa su radovi nastavljeni i naredne godine. To naređuje ferman od 16. džemazul-ahira 1105 (12. veljače 1694.). Njim se ponovo nalaže da se iz bosanskog sandžaka u Beograd pošalje 200, a iz hercegovačkog 100 zidara. Opet je rečeno da će svaki od njih dobiti po 1.000 akči predujma. Novac će biti isplaćen od inovjerske džizije (harača) te se džizijaderu nalaže da u tu svrhu što prije sakupi tri tovara akči u ime džizije za tu godinu.

Ovaj ferman je u prepisu valija poslao jajačkom kadiji sa bjuruntijom i nalogom da pošalje 20 zidara sa alatom u Beograd, kojem ovaj put daje atribut "gvozdene brave carevine". Kadija je, izvršavajući ovaj nalog, iz Vrhovine odabrao 8 majstora, iz Varcara - 3, Dnoluke - 4, Bešpelja - 1, Crepanjske, Broda



SISAK U XVI VJЕJKU

i Cepića - 1, iz Bukovice, Vinčaca i Biokovine - 1. Jajce Valija je morao poslati još jednu bjuruntiju (9. ožujka 1695.) što prije pošalju zidari na beogradske bedeme radi njihove popravke.

Domalo, mjesec dana kasnije (9. travnja), bosanskom fermanom određeno je da joj baši-bog (zapovjednik) buđa sakupljati mirijske segbane do 20 dana prije Jurjeva, Beograd.

Tako su i borci iz Bosne stvrstavani u redove branilaca ovog grada.

i nazivi sela koja su spadala pod jajački kadiluk. Prema i upravno područje kotara u to vrijeme.

o po jednog majstora. Za majstore, koji su popravljali sela Dolibaba, Crvena Stijena i Bučić izabrala su nekog edova; sela Crepanjsko, Cepić i Brod - Dragoja, sina vina, Bukvica i Vinčac - nekog Omera, a šest općina grada Jajca - Osmana, sina Ibrahimova; Dnoluka sa tri Vasiljeva, a Varcar-Vakuf - Muslu-čatu. To su vode i svi ostali - ukupno 22 majstora.

i divanske ljude u jajačkom kotaru sakupljeno je 3.000 uke (1.200), Jenjidže (Varcar 250), Jajce grad (110), (150), Biokovina (120), Bukvica (120), Vinčac varoš Vlasin i Milje (100), Idbar (110), Bilajce (180). Od odene je nahija Vrhovina na osnovu svojih privilegija.

se kaže da je i sultan, uz velikog vezira, u Beogradu. To

ugog fermana, pisanih početkom rabi-ul-evela (1.-10.

janu se, kako izvještava bosanski valija, naređuje da

carske mornare i kapijske ljude (dvoranike) i da ga

Iz toga se može vidjeti da je car došao u Beograd

j ferman valija je razaslao na kadiluke bujruntijom od

ne - šest nedjelja nakon što je napisan, u vrijeme kada

u Istanbul, pa nije bilo više potrebe slati žito. Čak i

stjevalo da se ferman, makar i bespredmetan, otpremi

da se beogradske utvrde nisu mogle popraviti 1693.,

naredne godine. To naređuje ferman od 16. džemažula-

1694.). Njim se ponovo nalaže da se iz bosanskog

lje 200, a iz hercegovačkog 100 zidara. Opet je rečeno

po 1.000 akči predujma. Novac će biti isplaćen od

te se džizijaderu nalaže da u tu svrhu što prije sakupi


je za tu godinu.

episu valija poslao jajačkom kadiji sa bujruntijom i

tara sa alatom u Beograd, kojem ovaj put daje atribut

e". Kadija je, izvršavajući ovaj nalog, iz Vrhovine

cara - 3, Dnoluke - 4, Bešpelja - 1, Crepanjske, Broda



SISAK U XVI VJEKU

i Cepića - 1, iz Bukovice, Vinčaca i Biokovine - 1, Jajca - Vrbice i Mila - 2. Valija je morao poslati još jednu bujruntiju (9. ožujka 1694.) kojom urgira da se što prije pošalju zidari na beogradske bedeme radi njihove popravke.

Domalo, mjesec dana kasnije (9. travnja), bosanskom valiji stigao je nalog da u Bosni skupi vojsku koja će u Beogradu biti posada ovoga grada. Carskim fermanom određeno je da joj baši-bog (zapovjednik) bude Fazlulahaga koji će sakupljati mirijske segbane do 20 dana prije Jurjeva, te s njima krenuti u Beograd.

Tako su i borci iz Bosne stvrstavani u redove branilaca Beograda. I ne samo ovog grada.

* * *

POGLAVLJE PETO

NALOG PORTE: VOJNA NA GABELU

Uzvratno načinjeno je i uvođenje u vojsku. Uvođenje u vojsku je uobičajeno naziv za uvođenje u vojsku, u vojnu službu, u vojnu poslušnicu, u vojnu poslušnicu ili u vojnu poslušnicu. Uvođenje u vojsku je uobičajeno naziv za uvođenje u vojsku, u vojnu službu, u vojnu poslušnicu, u vojnu poslušnicu ili u vojnu poslušnicu.

Vozila su uvođena u vojsku, u vojnu službu, u vojnu poslušnicu, u vojnu poslušnicu ili u vojnu poslušnicu. Vozila su uvođena u vojsku, u vojnu službu, u vojnu poslušnicu, u vojnu poslušnicu ili u vojnu poslušnicu. Vozila su uvođena u vojsku, u vojnu službu, u vojnu poslušnicu, u vojnu poslušnicu ili u vojnu poslušnicu. Vozila su uvođena u vojsku, u vojnu službu, u vojnu poslušnicu, u vojnu poslušnicu ili u vojnu poslušnicu.

“J

OŠ za vremena Gazi Husejin paše, Hercegovci osvojiše Pužin. Paša odredi nekakova agu i čehaju za kaznu, da ga čuvaju i zaprijeti im, ako izagju iz grada, da će ih pogubiti. Ovi poruče makarskoj raji, ako će ih uzeti u obranu, dok paša ode s Bosne, da će im Pužin izručiti, što se napokon u istinu i dogodi. Na to uze obraz raja po granici. Mjesto da hranom pomaže posadu u Gabeli, poče je uznemirivati u zajednici s mletačkom rajom. To dozlogrdi Hercegovcima, pa preko beglerbega Sulejman paše zatraže od Carigrada pomoć, da se jednom za uvijek stane tome na kraj, naime: da se sila vojvode Kukovića uništi, Pužin poruši i Podgorica opet osvoji, jer inače, da može biti velikih neprilika.”⁽¹⁾

Gazi Husejin-paša je, saznavši da je Sulejman-paša Blagajac krenuo u pomoć Hercegovini s Arnautima, prepustio Gabelu sudbini i pošao mu u susret. “Megju tjem digne se sva mostarska raja pod vodstvom Peksaje i ode u Pužin. Tu zgodu upotrijebe Mlečani, pa u zajednici s rajom obsjednu Gabelu i napokon zauzmu. Pad Gabele izazove u Carigradu veliko negodovanje.”⁽²⁾

Venecijancima je pala u ruke čvrsta utvrda Gabela koja predstavlja na Neretvi vrata za Hercegovinu i prijevoj za Mostar, njezin glavni grad. “Žitelji Mostara time uznemireni poslali su molbe na Portu da izda zapovijed namjesniku Skadra Sulejman-paši da opet osvoji pogranične utvrde Počitelj, Podgoricu i Gabelu koji su bili branioci zemlje. Ovome su dodijeljeni u tu svrhu bosanski beglerbeg i jenišehirske sandžakbeg. Prva opsada nije uspjela i budući da je skadarski namjesnik Sulejman bacio krivnju na Sulejmana, sandžakbega Hercegovine, stavljen je ovaj u posadu Ehlune, a bosanskom beglerbegu Mehmed-paši stavljena je još jednom na srce opsada Gabele. Druga opsada nije bolje uspjela

od prve i dvanaest utvrda, koje su time pokrivenе, ostale su izgubljene. Redžeb-paša iz Trebinja koji je pozvan na opsadu Gabele, povjerio je palanku (drvenu utvrdu) Kordos svojem bratu, a taj ju je bez razloga zapalio i napustio. Zatim se predala Venecijancima i čvrsta utvrda Klobuk ili Trebinje bez borbe.”⁽³⁾



NOVIGRAD, DALMACIJA

naloženo da se pridruže Blagajcu s pomoćnim četama. “Videći paše, da se arnautski kršćani, kojih je bila većina u vojsci, malo brinu za njihove zapovijedi i da se tako utvrgjena palanka bez topova i kumbara ne može osvojiti, ipak iz šančeva navaljivahu na nju devet dana. Deseti dan serdar posade Kuković udari s 2.000 druga na šančeve. Turci udare složno, pa njega i većinu mu družine, što poubijaju što zarobe. Zadovoljiv se s tijem načine izvješće u Carigrad i razigru se. Na to veliki vezir imenuje hercegovačkim beglerbegom Ali pašu Skopljaka, a Korči paši preko Zvornika opremi pet šahi-topova i dva kumbara topa s naredbom, da odmah s bosanskom vojskom pošto po to zauzme Gabelu. Korča paša opet se vrati natrag pod Gabelu ali uzalud. Velika studen prisili ga na povratak u Bosnu, a Redžeb pašu ostavi, da je dalje obsjeda. Redžeb paša tu zadaću povjeri bratu Muslim begu, a ovaj videći, da je sva muka uzaludna, poruši sve obližnje kule, pa napusti opsadu.”⁽⁴⁾

Naredne, 1695. godine, 12.000 Mlečana i Dalmatinaca provale u srednju Bosnu. Napadali su pod komandom Letraša, Jankovića i Vučkovića. Stigli su do Skoplja. Korča-paša ih dočeka kod Vitolja i u sukobu ih hametice porazi. Tu su poginuli Janković i Vučković. Letraš je uhvaćen živ. Njega su, s barjacima i posjećenim glavama poginulih voda ove provale i pohare, otpremili u Carigrad.

Sulejman-paši Blagajcu je naređeno da povrati Gabelu. Istovremeno je Mehmed-paši Korči, Smajil-paši kliškom sandžaku, Redžeb-paši Nevesinjcu muhafizu trebinjskom

Sultan je, Korči na dar, vratio Letraša. Korča je ovoga otkup.⁽⁵⁾

I drugi odjel mletačke vojske upao je u Hercegovinu Stolac. Sukobio se s Hercegovcima na Ravnom. Hrvatski vojnici pobedu, posjekli su im 317 vojnika i vodu zarobili izvršen je novi napad: kotorske harambaše s više četa pobjedili ih je dočekao Girli Hasan-paša, porazio i natjerao u bježanje.

Epizoda s vojnom na Gabeli ima još i neke druge znamenitosti. Saznajemo iz sidžila jajačkog kadije. On je zabilježio da je u Hrvatsku na Bosansku krajinu Mlečani preko Hercegovinu. Njihovim početnim uspjesima išla je u življa u donjoj Neretvi od Gabele do Mostara. Ova budućnost utjerivanja filurije - dukatnog poreza, koji je plaćan u Mostaru i desetine. Mostarske paše slali su svoje pobirače po dvije godine skupljaju taj dukat. Narod se pobunio. Planuo je ustanički vođa neki “Jekas oglu”. Ustanici su prodrili do Cetine. Tako su ustanici age osvojili grad Pužin, koji je otprije bio u rukama Gabele. Ustanici su taj ustank pomagali svim sredstvima. Oni su 2. jula 1693. godine napali Gabelu, srednjevjekovnu Drijevu, koja je nekad bila jedno od najvažnijih trgovачkih središta i glavna carina. Bila je ključ čitave neretvanske krajine i od velike strateške važnosti. Kroz nju je prolazio najveći dio dubrovačkog i mletačkog prometa u Bosnu i Srbiju. U Gabeli na bosanskom teritoriju dubrovački trgovci su imali svoju autonomnu koloniju.⁽⁶⁾

Tim svojim vojnim uspjehom Mlečani su otvorili



STARI GRAD KLOBUK

... pokrivenе, ostale су izgubljene. Redžeb-pašu Gabele, povjerio je palanku (drvenu kuću) bez razloga zapalio i napustio. Zatim se Klobuk ili Trebinje bez borbe.”⁽³⁾



Sulejman-paši Blagajcu je naređeno da povrati Gabelu. Istovremeno je Mehmed-paši Korči, Smajil-paši kliškom sandžaku, Redžeb-paši Nevesinjcu mu hafiz u trebinjskom pomoćnim četama. “Videći paše, da se vojsci, malo brinu za njihove zapovijedi vova i kumbara ne može osvojiti, ipak iz... Deseti dan serdar posade Kuković udari složno, pa njega i većinu mu družine, što tijem načine izvješće u Carigrad i razigijuvačkim beglerbegom Ali pašu Skopljaka, i pet šahi-topova i dva kumbara topa s jskom pošto po to zauzme Gabelu. Korča ali uzalud. Velika studen prisili ga na stavi, da je dalje obsjeda. Redžeb paša tu ovaj videći, da je sva muka uzaludna, osadu.”⁽⁴⁾


Mlečana i Dalmatinaca provale u srednju Letraša, Jankovića i Vučkovića. Stigli su Vitolja i u sukobu ih hametice porazi. Tu aš je uhvaćen živ. Njega su, s barjacima i ve provale i pohare, otpremili u Carigrad.

Sulejman-paši Blagajcu je naređeno da povrati Gabelu. Istovremeno je Mehmed-paši Korči, Smajil-paši kliškom sandžaku, Redžeb-paši Nevesinjcu mu hafiz u trebinjskom

Sultan je, Korči na dar, vratio Letraša. Korča je ovoga po povratku dao za visok otkup.⁽⁵⁾

I drugi odjel mletačke vojske upao je u Hercegovinu s namjerom da osvoji Stolac. Sukobio se s Hercegovcima na Ravnom. Hercegovci su izvojevali pobjedu, posjekli su im 317 vojnika i vodu zarobili živa. Domalo iza toga izvršen je novi napad: kotorske harambaše s više četa prodru do Kupresa. Tamo ih je dočekao Girli Hasan-paša, porazio i natjerao u bjekstvo.⁽⁶⁾

Epizoda s vojnom na Gabeli ima još i neke druge zanimljive činjenice. Njih saznajemo iz sidžila jajačkog kadije. On je zabilježio da su u vrijeme napada iz Hrvatske na Bosansku krajinu Mlečani preko Dalmacije udarili na Hercegovinu. Njihovim početnim uspjesima išla je u prilog buna kršćanskog življa u donjoj Neretvi od Gabele do Mostara. Ova buna je proizvod nasilnog utjerivanja filurije - dukatnog poreza, koji je plaćan umjesto zemljišnog poreza i desetine. Mostarske paše slali su svoje pobirače po dva i više puta u godini da skupljaju taj dukat. Narod se pobunio. Planuo je ustank. Na čelo ustanika stao je neki “Jekas oglu”. Ustanici su prodrli do Cetine. Tamo su izdajom gradskog vijeća osvojili grad Pužin, koji je otprije bio u rukama Gazi Husejin-paše. Mlečani su taj ustank pomagali svim sredstvima. Oni su 2. jula 1693. godine napali Gabelu, srednjevjekovnu Drijevu, koja je nekad bila jedno od najvažnijih trgovачkih središta i glavna carina. Bila je ključ čitave neretvanske krajine i od velike strateške važnosti. Kroz nju je prolazio najveći dio dubrovačkog i mletačkog prometa u Bosnu i Srbiju. U Gabeli na bosanskom teritoriju dubrovački trgovci su imali svoju autonomnu koloniju.⁽⁷⁾



STARI GRAD KLJUČ, HERCEGOVINA

Tim svojim vojnim uspjehom Mlečani su otvorili vrata u srce Hercegovine.

Da bi ih onemogućili, Hercegovci su uputili molbu Porti i zatražili pomoć da bi povratili Gabelu. Porta je prihvatile ovu molbu. Imenovala je skadarskog muhafiza Sulejman-pašu Blagajca serdar-ekremom vojske kojoj je naloženo da to i postigne. Blagajac je poveo svu raspoloživu arnautsku vojsku. Po Muvekitovoj "Tarihi Diari Bosna" (Povijest Bosne), uz njih su krenuli još i kontingenți hercegovačkog sandžaka pod Sulejman-pašom, pa jenišehirskog sandžaka pod Mutesarifom tefterdarom Smajil-pašom. Jedino je bosanski beglerbeg - angažovan ratovanjem u Bosanskoj krajini - imao zadatak da tu ekspediciju što više i što bolje pomogne. Takav zadatak svesrdno je prihvatio bosanski beglerbeg, mirimiran Mehmed-paša, koji je po svom rodnom mjestu u blizini Sarajeva nazvan Korča.

Tako se Bosna, uz sva druga ratišta izvan svoga teritorija, morala boriti ne samo za osvojenje Gabele nego i na čitavom sjeverno-dalmatinskom i krajiškom frontu.

Topovi su pod Gabelu dovučeni iz obližnjih tvrđava u proljeće 1694. godine. Dalja kretanja mogu se pratiti po onome što je u sidžilu zapisao jajački kadija. On piše da je u Jajce u to vrijeme stigla bujruntija kojom se zapovijeda da se svi šahi-topovi jajačkog grada, sa svim što je potrebno i sa komorama, otpremi u Gabelu. Iz grada Livna dopremljen je onamo bal-jemez-top "koji meda ne jede" - kako se govorilo o njemu. Taj top je posebno zatražio skadarski muhafiz Sulejman-paša, vrhovni zapovjednik vojske upućene na Gabelu. Veličina ovog topa može se sagledati ako se kaže da su svi kadiluci u okolini Livna dobili nalog da za njegov prijevoz pribave volove. Samo Jajce je u tu svrhu trebalo da pošalje 10 volova, 25 komora i 12 ljudi.¹⁰ U drugoj bujruntiji datiranoj sa 3. zilkadetom 1105. (26. lipnja 1694.) nalaže se da, osim već spomenutih topova za osvojenje Gabele, treba iz sarajevskog grada poslati jedna duvan-top, nekoliko kumbara i potrebnu džebhanu. U sidžilu piše da je i sam bosanski valija naumio da sa hercegovačkim sandžakom pridruži svoju ekspediciju prema Gabeli.¹¹



KLIS

Pripreme za bitku na Gabeli su, dakle, bile temeljite. Na njihov obim i

veličinu ljudstva i opreme upućuje i čarski ferman o (konca lipnja 1694.) valiji i dizdarima u Jajcu i Pruscu. Sulejman-paši u Gabelu što prije i što brže pošalju povelju da njima ovaj paša obija Gabelu, a nakon njenog zauzimanja su poslati. Ovi topovi bili su zaplijenjeni u borbam na smještenu u Jajcu, a jedan u Pruscu.

Šta još o ovim pripremama saznajemo u sidžilu ja-

"Pošto je ovo topništvo stiglo na svoje mjesto" - piše valija Mehmed-paša poći glorijom pod Gabelu. Bujica 1105. (3. srpnja 1694.) javlja on kadiji i kapetanu jajačkog, kako je skadarski muhafiz Sulejman-paša imenovan vrhovnog zapovjednika vojske koja će osvajati Gabelu. Nikšić sa arnautskom vojskom. Njoj će se pridružiti kojom će hercegovački sandžak krenuti preko Livna.

Da banjalučka krajina ne ostane nezaštićena, valija pokupe svi raspoloživi pješaci i konjanici, te "pošalje" dana pisao je valija i silahdaru (brine se o čuvanju i održavanju) i Omeragi Brođaninu da će s vojskom krenuti u sidžil i poziva da mu se pridruže sa svojim ljudima.

Cetvorica paša se, tako, digla na Gabelu. S njima i dalje je opskrbljivati? To je bio jedan od glavnih problema. Sidžil pruža zanimljiva objašnjenja. U njemu piše da je valija kupila takozvana salijana. Ona se, prema broju pučara, pojedinih kotara. Davala se u naturi ili novcu. Taj ratnik je valija krenuo sa svog travničkog divana, valjajući menzilhanu (etapu) u Vitovlje kod Travnika poslastice i zelenili zobi. Kada je, opet, valija krenuo na Kupres, učinio je da je salijane popisano 652 groša. Gradskom kapetanu je oslobodenje Gabele pošalje 100 pušaka i polovicu s tim da oni sa sobom ponesu jednomjesečnu hranu, čirahora za topove.¹²

U sidžilu je sačuvan popis ljudi i komora koji su učinili bitku. Najviše je dala nahija Dnoluka (37 puškara i 10 jenjidže (Varcar-Vakuf)) 10 puškara i 32 komore, a najmanje je dala nahija Široki Brijeg (12 puškara i 10 komora). Po pet puškara i po jednu komoru po

uputili molbu Porti i zatražili pomoć da bi ovu molbu. Imenovala je skadarskog serdar-ekremom vojske kojoj je naloženo da svu raspoloživu arnautsku vojsku. Po povijest Bosne), uz njih su krenuli još i pod Sulejman-pašom, pa jenišehirskog kom Smajil-pašom. Jedino je bosanski Bosanskoj krajini - imao zadatak da tu bude. Takav zadatak svesrdno je prihvatio Mihalid-paša, koji je po svom rodnom mjestu u

a izvan svoga teritorija, morala boriti ne samo na čitavom sjeverno-dalmatinskom i

bližnjih tvrđava u proljeće 1694. godine. Nešto je u sidžilu zapisao jajački kadija. U bjuruntija kojom se zapovijeda da se svim je potrebno i sa komorama, otpreme u ponamno bal-jemez-top "koji meda ne jede" je posebno zatražio skadarski muhafiz Mihalid-paša, vrhovni zapovjednik vojske na Gabelu. Veličina ovog topa može se dobiti ako se kaže da su svi kadiluci u okolini dobili nalog da za njegov prijevoz uvezu 10 volova, 25 komora i 12 ljudi.⁹⁹ U bjuruntiji datiranoj sa 3. zilkadetom (26. lipnja 1694.) nalaže se da, osim već navedenih topova za osvojenje Gabele, treba i Jajevskog grada poslati jedna duvan-top, džeban-kumbara i potrebnu džebhanu. U piše da je i sam bosanski valija naumio da pridruži svoju vojsku hercegovačkim sandžakom prema Gabeli.¹⁰⁰ Dakle, bile temeljite. Na njihov obim i

veličinu ljudstva i opreme upućuje i carski ferman od početka zilhidžeta 1105 (konca lipnja 1694.) valiji i dizdarima u Jajcu i Pruscu. Njima se nalaže da Sulejman-paši u Gabelu što prije i što brže pošalju pet željeznih surme-topova, da njima ovaj paša obija Gabelu, a nakon njenog zauzimanja da ih vrati odakle su poslati. Ovi topovi bili su zaplijenjeni u borbama kod Banje Luke - četiri smještena u Jajcu, a jedan u Pruscu.

Šta još o ovim pripremama saznajemo u sidžilu jajačkog kadije?

"Pošto je ovo topništvo stiglo na svoje mjesto" - piše kadija - "nakon se i valija Mehmed-paša poći glavom pod Gabelu. Bujruntijom od 11. zilkadeta 1105. (3. srpnja 1694.) javlja on kadiji i kapetanu jajačkom da mu je stigao glas kako je skadarski muhafiz Sulejman-paša imenovan za serdar-ekrema, tj. vrhovnog zapovjednika vojske koja će osvajati Gabelu. On je već bio stigao u Nikšić sa arnautskom vojskom. Njoj će se pridružiti hercegovačka vojska s kojom će hercegovački sandžak krenuti preko Livna".

Da banjalučka krajina ne ostane nezaštićena, valija naređuje da se u Jajcu pokupe svi raspoloživi pješaci i konjanici, te "pošalju u Banju Luku". Istog dana pisao je valija i silahdaru (brine se o čuvanju i održavanju oružja) Jusejnju i Omeragi Brođaninu da će s vojskom krenuti u subotu preko Kupresa, te ih poziva da mu se pridruže sa svojim ljudima.

Cetvorica paša se, tako, digla na Gabelu. S njima i dosta velika vojska. Kako je opskrbljivati? To je bio jedan od glavnih problema. I u tom pogledu jajački sidžil pruža zanimljiva objašnjenja. U njemu piše da se za prehranu vojske kupila takozvana salijana. Ona se, prema broju pučanstva, razrezivala na žitelje pojedinih kotara. Davala se u naturi ili novcu. Taj razrez je zapao i Jajce. Kada je valija krenuo sa svog travničkog divana, valjalo mu je iz Jajca u prvu menzilhanu (etapu) u Vitovlje kod Travnika poslati 150 šinika ječma i isto toliko zobi. Kada je, opet, valija krenuo na Kupres, u jajačkom kotaru je na ime salijane popisano 652 groša. Gradskom kapetanu je, osim toga, pripalo da za oslobođenje Gabele pošalje 100 pušaka i polovicu konjanika svoje kapetanije s tim da oni sa sobom ponesu jednomjesečnu hranu, 30 komora džebhane i 20 čirahora za topove.¹⁰¹


U sidžilu je sačuvan popis ljudi i komora koji su po toj naredbi krenuli u ovu bitku. Najviše je dala nahija Dnoluka (37 puškara i 122 komore), pa kasaba Jenjidže (Varcar-Vakuf) 10 puškara i 32 komore, Bešpelj - 5 puškara i 2 komore. Po pet puškara i po jednu komoru poslala su sela Crepanjsko,

Biokovina, Bukvica, Bilajci, te Vinac i Jajce. Po jednu do tri puškara i isto toliko komora uputila su i ostala sela u okolini Jajca: Bare sa Jelićem i Boče. Žiteljstvo jajačkog kotara, saglasno toj bujruntiji, pribavilo je konje za transport desetodnevne hrane potrebne pograničnim gradovima Imotskom i Ljubuškom.

U službenim zapisima jajačkog kadije su, kao što se može vidjeti, dosta detaljno opisane pripreme za osvojenje Gabele. O opsadi Gabele i bitkama koje su za nju vođene nema vijesti u ovim zapisima. Ono što se, u vezi s tim, ne nalazi u sidžilu obrađuje Salih-Sidki ef. Hadžihuseinović Muvekit. U svom djelu "Tarihi Bosna" (Istorija Bosne) on priča da je Sulejman-paša 24. srpnja 1694. godine svojom vojskom opasao Gabelu. Opsjedao je devet dana. Iz dvije kule izvan grada kopao je jarke i hodnike do na puškomet pred gradske bedemove. Tada je iz opsade u gradu vojska, koju je predvodio Kokić, provalila u namjeri da probije prsten opsade uspostavljen oko opkoljene Gabele. Došlo je do krvave bitke. Mlečani su potučeni, te se povukše u grad. Ali su i Osmanlije,

ubijedeni da su pobijedili, digli opsadu i povukli se ne osvojivši Gabele.

Bio je to, zapravo, neuspjeh osmanske vojske. Čime se on objašnjava? Prvo, imala je malo topova; drugo, nepouzdana arnautska vojska Sulejman-paše Blagajca, jer se sastojala od kršćana; treće, krivnja se za ovaj neuspjeh bacala i na mostarskog pašu Sulejman-pašu. On je




STOLAC

upravljao opsadom, kojoj nije dorastao. Za kaznu ga poslaše u vojnu posadu Livna. Bosanskom beglerbegu je povjereno da po drugi put pokuša uspostaviti opsadu i osvojiti Gabelu - 27. listopada 1694. godine.

Muvekit kaže da ni bosanski beglerbeg nije bio bovalju mučile su dvije brige: jaka zima i bojazan dje Hrvatske preko Krajine provaliti u Bosnu. Tako zauzimanja Gabele ostao bez rezultata. Kada je po utvrđenja, Mlečani su krenuli u osvajanje južne postizali dobre uspjehe. Zapovjednik Trebinja Redžeb-paša pošao da podupre bitku za Gabelu, povjerio je svor manastira Tvrdoš (Hammer ga na turskom jeziku čita se kao "Tirdoš"). Rečeni Redžeb-pašin brat, umjesto utvrđenje je popalio, napustio bez ikakva razloga, te je i grad Klobuk, nedaleko od Trebinja, predao Mlečanima.

I naredne 1695. godine, Mehmed-pašu je zaočio Gabelu. To otkriva njegova originalna bujruntija (27. srpnja 1695.) godine. Iz ovog dokumenta proizlazi l



POČITELJ SREDINOM XIX VJEKU

teške topove iz Beograda. U tom cilju naložio je kadili se brinu za komore koje će te topove i municiju prenositi. Bilo je predviđeno da ih od Pazarića transportuju do Gabele. Gabela je ostala u mletačkim rukama sve do 1718. godine. Upravo je u to vrijeme, u socijalno-političkim i vojnim prilikama štošta promijenilo položaj Bosne u srednjovjekovnoj Evropi.

te Vinac i Jajce. Po jednu do tri puškara i isto ala sela u okolini Jajca: Bare sa Jelićem i Boče. Jasno toj bjuruntiji, pribavilo je konje za transport pograničnim gradovima Imotskom i Ljubuškom. Ačkog kadije su, kao što se može vidjeti, dosta svojenje Gabele. O opsadi Gabele i bitkama koje u ovim zapisima. Ono što se, u vezi s tim, ne n-Sidki ef. Hadžihuseinović Muvekit. U svom Bosne) on priča da je Sulejman-paša 24. srpnja opasao Gabelu. Opsjedao je devet dana. Iz dvije vrke i hodnike do na puškomet pred gradske gradu vojska, koju je predvodio Kokić, provalila je uspostavljen oko opkoljene Gabele. Došlo je kučeni, te se povukoše u grad. Ali su i Osmanlije, ubijedeni da su pobijedili, digli opsadu i povukli se ne osvojivši Gabele.

Bio je to, zapravo, neuspjeh osmanske vojske. Čime se on objašnjava? Prvo, imala je malo topova; drugo, nepouzdana arnautska vojska Sulejman-paše Blagajca, jer se sastojala od kršćana; treće, krivnja se za ovaj neuspjeh bacala i na mostarskog pašu Sulejman-pašu. On je dorastao. Za kaznu ga poslaše u vojnu posadu e povjerenio da po drugi put pokuša uspostaviti istopada 1694. godine.



Muvekit kaže da ni bosanski beglerbeg nije bio bolje sreće. Ovog bosanskog valiju mučile su dvije brige: jaka zima i bojazan da će habsburška vojska iz Hrvatske preko Krajine provaliti u Bosnu. Tako je i ovaj drugi pokušaj zauzimanja Gabele ostao bez rezultata. Kada je povučena vojska od ovog utvrđenja, Mlečani su krenuli u osvajanje južne Hercegovine. U tome su postizali dobre uspjehe. Zapovjednik Trebinja Redžeb-paša, koji je također pošao da podupre bitku za Gabelu, povjerio je svom bratu čuvanje utvrđenog manastira Tvrdoš (Hammer ga na turskom jeziku čita kao Kordos, a Muvekit kao "Tirdoš"). Rečeni Redžeb-pašin brat, umjesto da ga sačuva, spomenuto utvrđenje je popalio, napustio bez ikakva razloga, te se povukao. Usljed toga se i grad Klobuk, nedaleko od Trebinja, predao Mlečanima.

I naredne 1695. godine, Mehmed-pašu je zaokupljala nakana da osvoji Gabelu. To otkriva njegova originalna bjuruntija od 22. zilkadeta 1106. (14. srpnja 1695.) godine. Iz ovog dokumenta proizlazi kako je nastojao da dobavi



POČITELJ SREDINOM XIX VJEKA

teške topove iz Beograda. U tom cilju naložio je kadijama u Birču i Knežini da se brinu za komore koje će te topove i municiju prenijeti do džamije u Pazariću. Bilo je predviđeno da ih od Pazarića transportuju druge komore. I pored toga Gabela je ostala u mletačkim rukama sve do 1715. godine.³⁰ Do tada se u socijalno-političkim i vojnim prilikama štošta promijenilo. Gabela je izgubila

prijašnji strateški značaj, pa su je i Mlečani napustili. Prije nego što su se povukli na more lagumom su do temelja razorili ovo utvrđenje. Tek tada su Osmanlije zagospodarili ovim gradom, koji je bio opustušen i u ruševinama.

Gabela više nikad nije imala onaj značaj iz devedesetih godina XVII stoljeća zbog čega se ratovalo 1694./5. - prije nešto više od tristo godina.

* * *

POGLAVLJE ŠESTO

NAPADI NA KRAJINU: BITA

su je i Mlečani napustili. Prije nego što su se
su do temelja razorili ovo utvrđenje. Tek tada su
n gradom, koji je bio opustušen i u ruševinama.
ala onaj značaj iz devedesetih godina XVII stoljeća
5. - prije nešto više od tristo godina.

* * *

POGLAVLJE ŠESTO

NAPADI NA KRAJINU: BITKA ZA BIHAĆ

ODSUDNA bitka za Bihać vođena je junske danje 1697. godine.


U širokim prostranstvima evropskog dijela Otomanske carevine Bihać i Bosanska krajina su bili jedno od čestih poprišta ratnih sukoba. Prolivanje krvi na krajiškim prostorima historija bilježi prije, u toku i nakon Velikog bečkog rata.

Bosna u cijelini je u ovim ratovima, uslovno govoreći, služila kao moneta za potkusurivanje. Zbog čega? Da bi olakšao glavne pravce svoga udara na vojnu silu Osmanske carevine neprijatelj je napadima na ovu zemlju nastojao da onemogući masovnije priticanje bosanske vojske na bojišta izvan Bosne. Stoga je pri planiranju tih udara uvijek istovremeno otvarao ratišta i na raznim pograničnim područjima Bosne: na sjevernim, zapadnim ili južnim stranama njenih granica. Na primjer, kad nasrće u Ugarskoj drugo ratište otvara u Hrvatskoj u nadiranju ka Bosni. Uporedo s tim Mlečani otpočinju ratovanje po Dalmaciji, otimajući tamošnji i osmanski posjed u Hercegovini.

Dok se sve to događa u neposrednoj blizini Bosne ili na njenom području, bosanski paša Ahmet Osmanpašić (1683.) sudjeluje sa spahijama u borbama po Ugarskoj. Zato je bosanskom žiteljstvu, namjesnicima i spahijama valjalo u isto vrijeme braniti zemlju na svakom od tih novootvorenih ratnih poprišta. To pokazuje i pohod grofa Erdedija koji je zauzeo Dubicu, četovao po Krajini, a kad je Velier u Dalmaciji pokušao da osvoji Sinj, bosanski namjesnik Funduk Mustafa-paša je požurio s vojskom da pomogne ovom gradu. Kad je 1686. godine (2. septembra) Budim bio u opasnosti da padne u ruke cesarovaca, Funduk je iz Bosne pokupio janjičare da i taj grad spasavaju. Istodobno iz Dalmacije Cornaro sa Stojanom Jankovićem zauzima Sinj. Krenuo je

potom na Bosnu do Livna, koje je popalio. Sve to pokazuje kako su Bošnjaci - da bi sačuvali Bosnu - istovremeno vojevali na širokim prostorima i na raznim mjestima: od Dubice preko Sinja i Budima do Livna, Dervente, Brčkog i Šapca.

Ali kako je vrijeme odmicalo, a ratna sreća sve češće okretala leđa



TIČRT DERVENTSKE TVRDAVE

pokroviteljstvo nad ovim gradom. Njegove pretenzije prema Bosni porasle su kad je naredne (1688.) markgrof Badenski zajedno s banom Erdedijem zauzeo sve gradove na Savi do Broda. Neuspješno su, i u toj godini, pokušavali da pokore Bihać, ali su osvojili Derventu, Brčko, Šabac i druge gradove u kojima je postavljena i cesarska posada. Dok je vođena bitka kod Dervente izvršen je posljednji udar na Beograd, koji je također pao u ruke cesarovaca. Tek tada su se Beču otvarala vrata za Balkansko poluostrvo. Pobudila se njegova nada da će bez teškoća okupirati i cijelu Bosnu.

Čim je osvojio Derventu, Badenski je dobio pismo od Leopolda I. Car mu javlja da je bavarskom izborniku zapovjedio da Badenskom pomogne sa pet do šest hiljada vojnika kako bi dublje provalio u Bosnu. Ovo pismo i u njemu iskazano uvjerenje o zauzeću Bosne nazvano je "naivnim shvaćanjem Beča u osvojenje Bosne."¹⁰ To je rečeno na osnovu jednog stava u tom carskom pismu kojim se Badenskom nalaže "da pošalje čovjeka u Sarajevo koji bi poiskao najuglednije ljude, pa da s njima dogovori ne bi li oni ne samo u Bosni već i u

Srbiji i Dalmaciji uveli carske posade u utvrđena m... početka reći samo lijepim načinom, ako bi se pak br... onda neka im zaprijeti silom i strogošću" - kaže Badenskom. Iza ovog pisma, koje se, eto, u potpunosti Badenskom je uskoro stiglo još jedno u kojem car Leopold I. španjolskog poslanika, traži da "ne samo osvoji Bosnu, već i Dalmaciju, da pretekne Mlečane koji su već bili u Srbiji".

Badenski je bio relativno dobro upućen u realno stanje stvari. Stoga je odgovorio caru da bi mu za to osvojenje jednog grada trebalo dobro spremne vojske i puno novca. Kako kaže u svom pismu, "što ne može primiti tako časnu zadaću, a neće "da ga" dobiti u potpunu propast."¹¹

Iz Beča, i pored toga, i dalje insistiraju na osvajanju Bosne. Aspiracije Beča pokušao da zadovolji time što će udati u potpunosti povezao novoosvojene tvrdave sa Srbijom. Uspio je da uzbudi interes u bosanski grad na Drini. Ispred njegove vojske se tada iz zvorničkog kraja preselilo 4.000 ljudi u Sarajevo.

Očekivanja i nade Beča u potpunu zauzeću Bosne ne jenjavaju ni iduće (1689.) godine. Car ponovo nalaže na Badenskom da Bosnu i Hercegovinu spravi pod njegovu vlast i proširi njegovo gospodstvo do mora. Taj nalog zatekao je Markgrofa. On je smatrao da bolje poznaće situaciju na terenu nije posve slušao te glasove prispejale od Beča, a da je u potpunosti zauzeće Bosne i Hercegovine mogao dobiti u ovoj zemlji.



ZVORNICKA

je je popalio. Sve to pokazuje kako su Bošnjaci - neno vojevali na širokim prostorima i na raznim
ja i Budima do Livna, Dervente, Brčkog i Šapca.
micalo, a ratna sreća sve češće okretala led
Osmanlijama, Bečki dvor je sve
više pomišljao da proširi ratne
ciljeve i na potpuno ovladavanje
Bosnom. Proširivanju apetita i na
osvajanje ove zemlje doprinisile
su njegove pobjede izvojene na
raznim bojištima. Posebno u
ofanzivi preduzetoj nakon opsade
Beča i osmanskog poraza pod
njegovim zidinama. Ta njegova
nakana napadno dolazi do izražaja
od 1687. godine. Tada su
cesarovci ponovo osvojili niz
gradova u Slavoniji. I Dubrovnik
je dopao pod vlast habsburškog
cara Leopolda I, koji je preuzeo

dom. Njegove pretenzije prema Bosni porasle su
prof Badenski zajedno s banom Erdedijem zauzeo
la. Neuspješno su, i u toj godini, pokušavali da
Derventu, Brčko, Šabac i druge gradove u kojima
da. Dok je vođena bitka kod Dervente izvršen je
koji je također pao u ruke cesarovaca. Tek tada su
kansko poluostrvo. Pobudila se njegova nuda da
tu Bosnu.


Badenski je dobio pismo od Leopolda I. Car mu
ku zapovjedio da Badenskom pomogne sa pet do
dublje provalio u Bosnu. Ovo pismo i u njemu
Bosne nazvano je "naivnim shvaćanjem Beča u
to na osnovu jednog stava u tom carskom pismu
"da pošalje čovjeka u Sarajevo koji bi poiskao
ma dogовори ne bi li oni ne samo u Bosni već i u

Srbiji i Dalmaciji uveli carske posade u utvrđena mjesta. To da im se može s početka reći samo lijepim načinom, ako bi se pak branili - što car ne vjeruje - onda neka im zaprijeti silom i strogosću" - kaže Leopold I markgrofu Badenskom. Iza ovog pisma, koje se, eto, u povijesti naziva i naivnim, Badenskom je uskoro stiglo još jedno u kojem car Leopold I, sa spomenicom španjolskog poslanika, traži da "ne samo osvoji Bosnu već i Hercegovinu i Dalmaciju, da pretekne Mlečane koji su već bili u Sinju."⁽³⁾

Badenski je bio relativno dobro upućen u realno stanje i bosanske prilike. Stoga je odgovorio caru da bi mu za to osvojenje jedva bilo dovoljno 30.000 dobro spremne vojske i puno novca. Kako kaže u svom odgovoru caru, on žali što ne može primiti tako časnu zadaću, a neće "da carsku vojsku dovede u potpunu propast."⁽³⁾

Iz Beča, i pored toga, i dalje insistiraju na osvajanju Bosne. Badenski je takve aspiracije Beča pokušao da zadovolji time što će udariti na Zvornik da bi bolje povezao novoosvojene tvrdave sa Srbijom. Uspio je da savlada i zauzme ovaj bosanski grad na Drini. Ispred njegove vojske se tada iz zvorničkog kraja preselilo 4.000 ljudi u Sarajevo.

Očekivanja i nade Beča u potpuno ovladavanje Bosnom ne jenjavaju ni iduće (1689.) godine. Car ponovo nalaže Badenskom da Bosnu i Hercegovinu spravi pod njegovu vlast i proširi njegovo gospodstvo do mora. Taj nalog zatekao je Badenskog u Srbiji. Markgrof je smatrao da bolje poznaje situaciju na terenu nego oni u Beču, pa nije posve slušao te glasove prispele od Bečkog dvora usmjerene ka pokoravanju cijele Bosne. Znao je da to ne bi mogao postići i pored rovitog i teškog stanja u ovoj zemlji.



ZVORNIK

Prije velike bitke za Bihać u ljetu 1697. godine Bosanska krajina je bila poprište brojnih vojevanja u sklopu 16-godišnjih habsburško-osmanskih ratovanja. Kad su 1693. Mlečani opsjedali Gabelu, a Habsburgovci Beograd, Adam Baćan (Battyany) iz Hrvatske preduzima napad na Krajinu. Prethodno je već Slavonija bila osvojena od Osmanlija. Sad je Adam naumio da osvoji još Liku i Krbavu, a zatim i Bosansku krajinu. U susret ovom banu s vojskom krenuo je Džafer-paša da bi ga spriječio u toj namjeri.⁽⁴⁾ Sukobili su se pod Dubicom. Paša se vratio poražen. Adam je tada osvojio Novi, Krupu, Vrnograč, Veliku Kladušu i još neke palanke. Iste godine, međutim, poraženi su ogulinski krajšnici pod zapovjedništvom kapetana Kristofa Hranilovića i brata mu Jurice, slunjskog kapetana. Došli su da poharaju Ostroško polje, ali su hametice potučeni "na vratih kod Ostrošca." Osim kapetana, u toj su borbi poginuli mnogi oficiri, zastavnici, desetnici i "siromašni junaci kojih je osim tih mrtvih bilo više od sto, a u životu budu uhićeni Petar Vojnović, vicekapetan husarski, drugi oficiri i s njima oko trideset ostalih junaka" - kaže se u Spomenici Hrvatske krajine.⁽⁵⁾ Džafer-paša je svrgnut iz Bosne zbog poraza pod Dubicom, a na njegovo mjesto postavljen Gazi Mehmed-paša Korča.⁽⁶⁾

Ovaj napad Adama Baćanija na Bosansku krajinu prouzrokovao je pravu paniku u gradovima, posebno onim što su bili na udaru ovog bana. To otkriva sidžil jajačkog kadije koji je zapisao da su pojedini zapovjednici utekli, a i njihovi vojnici za njima. Tako su se kapetan i age u Gradiški potužili valiji da je sam banjalučki muhafiz (kapetan) Mahmud čehaja Sajmović utekao u Dnoluku, Ibrahim Zilo u Skender Vakuf, Salih čehaja Dubokuša i Mahmut Troduša u Jajce. Svojim primjerom su i druge navukli da bježe.⁽⁷⁾

Bosanski valija je izdao posebnu bujruntiju kojom je naložio da se bjegunci pohvataju i sa svojim familijama vrate na svoja mjesta. Bolje nije bilo ni u krajini bihaćkoj, a ni posavskoj. Pod dojmom ovakvih vijesti bosanski valija se pobojao i za sam grad Jajce, iako je podaleko od granice. Početkom januara 1693. godine on je u Jajce poslao bujruntiju kojom se jajačkom dizdaru obraća pažnja na eventualnu opasnost od neprijatelja. Od njega se traži da u Medvedkuli i maloj kapukuli "bude uvijek dovoljna straža i to da redomice drže stražu po dva karauldžije koje valja svako dva-tri sata pregledavati a u čardacima izvana neka se postave stražari iz Ibrahim-begova džemata."⁽⁸⁾

I jajačkog kapetana Ibrahimagu valija 6. svibnja te godine upozorava na opasnost da Mlečani navale sa tromede. Kapetanu je naređeno da pokupi

pandure iz Dnoluke i Bešpelja i da ih kao čuvare (mu Varcar Vakuf "jer je ona blizu Crne Gore" - podrazu koju bi neprijatelj mogao lako provaliti.)⁽⁹⁾

Isti datum nosi i druga valijina bujruntija. U nju udario na Bosnu. Zapovijed je da se digne svaki, ko je musliman, da pode i suzbija neprijatelja. Za sve one koji se ne odazovu pozivu traži se da kadija i kapetan jave valiji njihova imena, a on će ih strogo kazniti. Jajački kadija je odmah po primitku ove zapovijedi popisao segbane i novce što su do tada sakupljeni. U kadiluku je bilo 90 segbana i novca u ime hanharča (putnog troška) 7.696 groša, Vakufski čifluk Dnoluka stavio je najviše segbana (34), a selo

Ibšnik 22. Jajce je dalo najveći doprinos u novcu - 21.640 groša i selo Bešpelj - 1.320 groša.

Bosanskom valiji stižu i nove vijesti o ratnim pripremama neprijatelja. Jedna je nagovještavala da je sakupljena vojska u Novoj Gradiški. Druga vijest je upozoravala da je karlovački general nakon 4.000 vojnika i čitavim hrvatskim pučkim ustancima posebnom bujruntijom 11. svibnja 1693. godine na jajačkom, da od svake kuće digne po jednog puškara, što prije upute na odredišta. Iz toga su izuzete Vrhovlje, su žitelji bili filuridžije, odnosno derbendžije (čuvare) u Bosnu u to vrijeme transportovani barut i džebhan. Valija također naređuje kadijama da u tu svrhu uputiti Sjenice do Travnika.



MED

u ljetu 1697. godine Bosanska krajina je bila sklopu 16-godišnjih habsburško-osmanskih uni opsjedali Gabelu, a Habsburgovci Beograd, hrvatske preduzima napad na Krajinu. Prethodno su pod Osmanlijom. Sad je Adam naumio da osvoji još bosansku krajinu. U susret ovom banu s vojskom je spriječio u toj namjeri.⁶⁴ Sukobili su se pod Banom. Adam je tada osvojio Novi, Krupu, Vrnograč, Šećinku. Iste godine, međutim, poraženi su ogulinski kapetana Kristofa Hranilovića i brata mu Jurice, da poharaju Ostroško polje, ali su hametice "šča." Osim kapetana, u toj su borbi poginuli junaci i "sironjašni junaci kojih je osim tih mrtvih takođe uhićeni Petar Vojnović, vicekapetan husarski, "trideset ostalih junaka" - kaže se u Spomenici na je svrhnut iz Bosne zbog poraza pod Dubicom, Gazi Mehmed-paša Korča.⁶⁵

Na Bosansku krajinu prouzrokovao je pravu ponim što su bili na udaru ovog bana. To otkriva zapisao da su pojedini zapovjednici utekli, a i da su se kapetan i age u Gradiški potužili valiji da (kapetan) Mahmud čehaja Sajmović utekao u Šećinku. Vakuf, Salih čehaja Dubokuša i Mahmut Šećinku su i druge navukli da bježe.⁶⁶

Uebnu bujruntiju kojom je naložio da se bjegunci ne vrate na svoja mjesta. Bolje nije bilo ni u Šećinku. Pod dojmom ovakvih vijesti bosanski valija se takođe podaleko od granice. Početkom januara 1693. godine ušao bujruntiju kojom se jajačkom dizdaru obraća da ga stoji od neprijatelja. Od njega se traži da u Šećinku "bude uvijek dovoljna straža i to da redomice koje valja svako dva-tri sata pregledavati a u Šećinku stražari iz Ibrahim-begova džemata."⁶⁷ Nakon valija 6. svibnja te godine upozorava na Šećinku tromede. Kapetanu je naređeno da pokupi

pandure iz Dnoluke i Bešpelja i da ih kao čuvare (mustahfize) pošalje u palanku Varcar Vakuf "jer je ona blizu Crne Gore" - podrazumijeva se planina - "kroz koju bi neprijatelj mogao lahko provaliti."⁶⁸

Isti datum nosi i druga valijina bujruntija. U njoj se veli da je neprijatelj udario na Bosnu. Zapovijed je da se digne svaki, ko je musliman, da pode i suzbija neprijatelja. Za sve one koji se ne odazovu pozivu traži se da kadija i kapetan jave valiji njihova imena, a on će ih strogo kazniti. Jajački kadija je odmah po primitku ove zapovijedi popisao segbane i novce što su do tada sakupljeni. U kadiluku je bilo 90 segbana i novca u ime hanharča (putnog troška) 7.696 groša. Vakufski čifluk Dnoluka stavio je najviše segbana (34), a selo Ibšnik 22. Jajce je dalo najveći doprinos u novcu - 21.640 groša i selo Bešpelj - 1.320 groša.

Bosanskom valiji stižu i nove vijesti o ratnim pripremama neprijatelja. Jedna je nagovještavala da je sakupljena vojska u Novoj Gradiški. Druga vijest je upozoravala da je karlovački general nakanio da udari na Bihać sa 4.000 vojnika i čitavim hrvatskim pučkim ustankom. Valija zbog toga posebnom bujruntijom 11. svibnja 1693. godine nalaže svim kadijama, pa i jajačkom, da od svake kuće digne po jednog puškom oružanog momka i da ih što prije upute na odredišta. Iz toga su izuzete Vrhovine i Jenjidže (Varcara), čiji su žitelji bili filuridžije, odnosno derbendžije (čuvari klanca, prolaza). Kako su u Bosnu u to vrijeme transportovani barut i džebhana namijenjena za vojevanja, valija također naređuje kadijama da u tu svrhu upute potrebne konje na putu od Šenice do Travnika.



MEDVED-KULA U JAJCU

NAPAD NA KRAJINU. BITKA ZA BRIJAC
general s tom vojskom provaliti u Bosnu. Kotarima nova bujruntija. Kadijama u Jajcu i Jezeru stigla je rujna 1693.). "Svako ko je kadar ponijeti oružje treba odbranu domovine čim stigne zapovijed"¹⁰ Mobilizacija je bilo mogućno u ta vremena. Svoj čehaju Murata vilajetske vojske uputio kao prethodnicu. A s njom (16. muharema) kojom se od kadije i dizdara u Jajcu pripreme 1.000 oka hljeba za vojsku koja prolazi kroz

Bosnu, takođe, ne izlazi iz ratne psihoze. Još do jednom kraju otvara se ratište u drugom. I tako prema podatcima o ratnim sukobima na bosanskoj granici i u srušenoj Bosni s vojskom radi odbrane Bosne. Kadija to nije zaboravila. U listopadu ta bitka sa karlovačkim generalom bila je pobedljena. Dok su u Jajcu i Jezeru ostale, pokazuju da njen ishod nije bio baš najpovoljniji prema Baćanima. Baćani nije dostigao svoj cilj da osvoji Liku. Valija Muhamed-paša je u 2. studenog 1693.) bujruntiju kažeći da će u svakom konačištu hrana za vojnike biti ishrani tako što će u svakom konačištu hrana za vojnike biti ishrani tako što će u svakom konačištu hrana za vojnike biti

U toj 1693. godini vojni uspjesi vojske s hrvatskog i bosanskog kraja unijeli su pomenju u stanovništvo i posade, a tada i panika. Razbježale se age, vojnici i svirači pogrenuti u Cernice, Pakracu, Požege, Jasenovcu, Kostajnici i Novoj Gradini u Jajcu. Tamo su se, u ratnoj psihozi, bavili pripremama i učenjem novih vojnih tehniki, učenjem vojne muzike, lihvarstvom, a mehteri (svirači) glazbom. Kada je to učenje dovršeno, Mehmed-paša je 22. džemazi-ul-evela 1105. (9. siječnja 1694.) u Jajcu učinio ugovor s Jajačkom kadijom i naredio da sve vojne jedinice u Bosni učestvuju u njegovom kadicelu, vrati na službovanje u Jajcu.

U sklopu ovih ratovanja, započetih 1683. godinom, Jajački kadije i njegova vojska učestvuju u ratu na ratištu nagnutom na Jajce. Kadijama u Jajcu i Jezeru stigla je rujna 1693.). "Svako ko je kadar ponijeti oružje treba odbranu domovine čim stigne zapovijed"¹⁰ Mobilizacija je bilo mogućno u ta vremena. Svoj čehaju Murata vilajetske vojske uputio kao prethodnicu. A s njom (16. muharema) kojom se od kadije i dizdara u Jajcu pripreme 1.000 oka hljeba za vojsku koja prolazi kroz Bosnu, takođe, ne izlazi iz ratne psihoze. Još do jednom kraju otvara se ratište u drugom. I tako prema podatcima o ratnim sukobima na bosanskoj granici i u srušenoj Bosni s vojskom radi odbrane Bosne. Kadija to nije zaboravila. U listopadu ta bitka sa karlovačkim generalom bila je pobedljena. Dok su u Jajcu i Jezeru ostale, pokazuju da njen ishod nije bio baš najpovoljniji prema Baćanima. Baćani nije dostigao svoj cilj da osvoji Liku. Valija Muhamed-paša je u 2. studenog 1693.) bujruntiju kažeći da će u svakom konačištu hrana za vojnike biti ishrani tako što će u svakom konačištu hrana za vojnike biti

Bosanski vojnici u Krajini polučili su u ljetu 1693. godine manje ratne uspjehe. Jajački kadija je, naime, zapisao da je u tvrđavu Jajce dovedeno nekoliko zarobljenika i tamo zatvoreno. Već 4. lipnja valija naređuje kapetanu Ibrahimagi da za čuvanje ovih zarobljenika angažuje mustahfize (gradske stražare), a ne druge vojнике, koji su neophodni u odbrani granice.

U Travniku je, desetak dana kasnije, bosanski valija primio poslanstvo iz


S t a r o g

M a j d a n a .

Poslanstvo ga je obavijestilo da je neprijatelj udario na Zamoljani. Zamolili su ga da im uputi pomoć u vojsci. Valija je odlučio da lično kreće u Krajinu i tamo organizuje

odbranu. Pošao je potom u Banju Luku tako da 25. lipnja 1693. stiže u Jajce. Zato nalaže kadiji da za njegovu vojsku toga dana pripremi 5.000 oka kruha i 1.000 hljebova. Ta valijina vojska se službeno zvala divanskom vojskom. Valija traži od kadiluka u njenom zaleđu da se brinu o njenoj opskrbi i o dovozu potrebne municije. O tome ovaj sidžil otkriva nekoliko bujruntija. Jednom od njih, onom od 24. zilkadeta 1104. (27. srpnja 1693.), nalaže se jajačkom kadiji da obezbijedi potrebne konje za prijevoz četiri tovara baruta za grad Kamengrad i za palanke koje spadaju pod njegovo područje.

Sidžil jajačkog kadije otkriva još i mnoge druge pojedinosti o položaju Bosne i prilikama u njoj za vrijeme Velikog bečkog rata. Tako se može dozнатi kako bosanskom valiji, još na njegovom putu s vojskom prema krajiškom bojištu, bihački sandžakbeg javlja da karlovački general (u bujruntiji se naziva "banom") sakuplja veliku vojsku na Zrinskom polju. Još ga obavještava da će



TRAVNIK

polučili su u ljetu 1693. godine manje ratne
ime, zapisao da je u tvrđavu Jajce dovedeno
atvoreno. Već 4. lipnja valija nareduje kapetanu
ih zarobljenika angažuje mustahfize (gradske
oji su neophodni u odbrani granice).

na kasnije, bosanski valija primio poslanstvo iz



TRAVNIK

ju Luku tako da 25. lipnja 1693. stiže u Jajce.
vu vojsku toga dana pripremi 5.000 oka kruha i
ka se službeno zvala divanskom vojskom. Valija
leđu da se brinu o njenoj opskrbi i o dovozu
aj sidžil otkriva nekoliko bujruntija. Jednom od
4. (27. srpnja 1693.), nalaže se jajačkom kadiji
a prijevoz četiri tovara baruta za grad Kamengrad i
vo područje.


kriva još i mnoge druge pojedinosti o položaju
jeme Velikog bečkog rata. Tako se može doznati
a njegovom putu s vojskom prema krajiškom
valija da karlovački general (u bujruntiji se naziva
ku na Zrinskom polju. Još ga obavještava da će

general s tom vojskom provaliti u Bosnu. Kotarima je, tim povodom, razaslata nova bujruntija. Kadijama u Jajcu i Jezeru stigla je 9. muharema 1105. (10. rujna 1693.). "Svako ko je kadar ponijeti oružje treba da bude spremam poći za odbranu domovine čim stigne zapovijed"¹⁰ Mobilizacija je izvršena najbrže što je bilo moguće u ta vremena. Svoj čehaju Murata valija je s jednim dijelom vilajetske vojske uputio kao prethodnicu. A s njom i bujruntiju od 17. rujna (16. muharema) kojom se od kadije i dizdara u Jajcu traži da u naredni četvrtak pripreme 1.000 oka hljeba za vojsku koja prolazi kroz Jajce, u kojem će noći.

Bosna, takoreći, ne izlazi iz ratne psihoze. Još dok traje bitka za odbranu u jednom kraju otvara se ratište u drugom. I tako permanentno. U sidžilu nema podataka o ratnim sukobima na bosanskoj granici i ishodu ovog pohoda valije s vojskom radi odbrane Bosne. Kadija to nije zabilježio. Jedino je krajem listopada ta bitka sa karlovačkim generalom bila dovršena. Neki izvori pokazuju da njen ishod nije bio baš najpovoljniji po osmansku vojsku, ali ni Baćani nije dostigao svoj cilj da osvoji Liku. Valija Mehmed-paša poslao je (3. rebi-ul-evela 1105. - 2. studenog 1693.) bujruntiju kadijama na putu od njegova tabora do Sarajeva. Obavještava ih da se vojska vraća i da se pobrinu o njenoj ishrani tako što će u svakom konačštu hrana za vojnike biti pripremljena za tri dana.

U toj 1693. godini vojni uspjesi vojske s hrvatskog područja u Bosanskoj krajini unijeli su pometnju u stanovništvo i posade najbližih gradova. Nastala je i panika. Razbjezale se age, vojnici i svirači pograničnih gradova Gradiške, Cernice, Pakracu, Požege, Jasenovcu, Kostajnici i Novoga. Mnogi su se skrasili u Jajcu. Tamo su se, u ratnoj psihozi, bavili prekupom, meštarstvom i lihvarstvom, a mehteri (svirači) glazbom. Kada je to dojavljeno na dvor valije, Mehmed-paša je 22. džemazi-ul-evela 1105. (9. siječnja 1694.) uputio oštru bujruntiju jajačkom kadiji i naredio da sve vojne bjegunce sa granice, sa utočištem u njegovom kadiluku, vrati na službovanje u Banju Luku.

U sklopu ovih ratovanja, započetih 1683. godine, neuspjeh na krajiškom ratištu nagnao je valiju da se što bolje pripremi za predstojeća vojevanja u 1694. godini. Očekivane su nove provale u Bosnu. Jedna za drugom zaredale su valijine bujruntije kojima se nalaže organiziranje što tvrde odbrane protiv neprijatelja. I Porta je došla do uvjerenja da se Bosna, na širokom frontu od Boke do Save, ne može uspješno oduprijeti svojim redovnim spahijskim kontingentom vojske. Ona je, stoga, odlučila da popuni bosansku vojsku dobrovoljcima - plaćenicima. Za njihovo izdržavanje odredila je potrebna



KOTOR - XIX VJEK

sredstva iz državnih prihoda.

Uskoro je, na osnovu toga, bujruntijom bosanskog valije i carskim fermanom u Jajce (15. džemazi-ul-ahira-l. veljače) u pućen Fazlulahaga da

okuplja carsku vojsku. Sa sobom je ponio 15.000 groša za rečene isplate. Svako ko se javi u dobrovolje dobijao je 10 groša napojnice. Usto im je obećana dvomjesečna plata unaprijed i opskrba do dolaska u valjin tabor. Zahtjev je bio da ovi vojnici, koje je popisivao buljug-baša Ahmed Kašuča, budu krepki i zdravi, te dobri strijelci.

Četiri dana kasnije jajačkom kadiji je (5. veljača 1694.) stigla još jedna bujruntija. Njom je kadija obaviješten da grad Krupa na granici oskudjeva hranom i ljudima. Zato je ovom kadijuku naloženo da sakupi 20 komora konja koji će u Krupu nositi hranu. Za vođu te kolone određen je Murataga sa nekoliko kapijskih ljudi.

Da bi bila ubrzana mobilizacija i da bi bila što uspješnija, valija Mehmed-paša Korča koncem ožujka te 1694. godine razasao je kotarima prepis fermana u kojem se upozorava na veliku opasnost od neprijatelja. Rečeno je da on namjerava provaliti u Bosnu. Zapovjedeno je da se na poziv bosanskog beglerbega Mehmed-paše digne na pušku svako ko je može nositi da bi branio domovinu.

U jajačkom sidžilu ne govori se o ratnim operacijama koje su zatim slijedile. To mu uostalom nije namjena. Da su te operacije bile krvave i teške, saznaćemo iz bujruntije od 9. ramazana 1105 (4. svibnja 1694.). Po toj naredbi kadiji u Jajcu je trebalo da pošalje hirurga iz Kostajnice u Banju Luku da liječi ranjenike.

Te 1694. godine, u toku ovih višegodišnjih ratova na dva fronta: na Krajini i na Gabeli. Nadvila se op fronta - Mlečani su se pripremali da udare u sredini i se može dijelom sagledati iz bujruntije koju 20. rana 1694.) valija šalje jajačkom kapetanu Ibrahimagi i dizdaru Aliagi. Valija im javlja da je sinoć dobio v zadarski "Sandra" šalje povjerenike na Zmijan pograničnu bosansku raju. Vijest je poslao klj Buntovnici su se, prema toj vijesti, sakupili pod K napadnu. Zato se kadijama nalaže da - osim vrhovin više pješaka i konjanika opskrblijenih desetodnevno Varcar Vakuf. Tamo će oni budno čekati da neprij okolinu Zavale, pa da ga odbiju, a da nevoljnom na selo Zmijan je u općini Omaška. Njegovi žitelji nis oni firuldžije koje plaćaju godišnji porez od jednog

Kako se približavala jesen, opasnost je bila sv otkriva Mehmed-pašina bujruntija spočetka safera upućena kadijama u Jajce i Travnik. U ovom doku ban namjerava da udari na samu Banju Luku". St pučke ustaše i sve što je kadro da poneše oružje. Č Gabelu stavljeni pod zapovjedništvo čehaje Muratage koji

U svom pohodu na Banju Luku "hrvatski ba bujruntiji, morao je prethodno od Osmanlija da os uspio. To će mu poći za rukom godinu-dvije ka međutim, u ovim sukobima pretrpjela ogromnu s naročito u banjalučkom muteselimluku, opustoš mesdžida, imami i ostali službenici razbjegali su se. Mutevelije (upravitelji) raznih vakufa nisu ispla izdržavanju ovih džamija i njihovih službenika, ne. Naređeno je kadijama da utvrde pravo stanje st gubitaka i da, poštujući vakufname (zadužbinske vjersku službu. Takvo naređenje je sadržano u fe rebi-ul-ahiru 1105. (u prosincu 1696). godine.

Sa vjerskim službenicima, pred prijetećom mjestimično i mustafhizi, one spahiye koji su zap



VJEK

sredstva iz d r ž a v n i h prihoda.

Uskoro je, na osnovu toga, bujruntijom bosanskog valje i c a r s k i m fermanom u Jajce (15. džemazi - ul-ahira-l. veljače) u p u Ć e n Fazlulahaga da

m je ponio 15.000 groša za rečene isplate. Dobijao je 10 groša napojnice. Usto im je prijet i opskrba do dolaska u valjin tabor. To je popisivao buljug-baša Ahmed Kašuća, veljelci.

Kadiji je (5. veljača 1694.) stigla još jedna uprješten da grad Krupa na granici oskudijeva kadiluku naloženo da sakupi 20 komora konja. Za vođu te kolone određen je Murataga sa

čijim i da bi bila što uspješnija, valija Mehmed-94. godine razasla je kotarima prepis fermana o opasnost od neprijatelja. Rečeno je da on Zapovjedeno je da se na poziv bosanskog je na pušku svako ko je može nositi da bi

se o ratnim operacijama koje su zatim slijedile. a su te operacije bile krvave i teške, saznaćemo (4. svibnja 1694.). Po toj naredbi kadiji u Jajcu tajnice u Banju Luku da liječi ranjenike.

Te 1694. godine, u toku ovih višegodišnjih ratovanja, Bosna je vodila borbe na dva fronta: na Krajini i na Gabeli. Nadvila se opasnost otvaranja i trećeg fronta - Mlečani su se pripremali da udare u sredini između ova dva ratišta. To se može dijelom sagledati iz bujruntije koju 20. ramazana 1105. (14. svibnja 1694.) valija šalje jajačkom kapetanu Ibrahimagi i dolhisarskom (jezerskom) dizdaru Aliagi. Valija im javlja da je sinoć dobio vijest po kojoj zapovjednik zadarski "Sandra" šalje povjerenike na Zmijan sa nalogom da pobuni pograničnu bosansku raju. Vijest je poslao ključki kapetan Džaferaga. Buntovnici su se, prema toj vijesti, sakupili pod Kninom i čekaju priliku da napadnu. Zato se kadijama nalaže da - osim vrhovinskih levendana - dignu što više pješaka i konjanika opskrbljenih desetodnevnom hranom i da ih upute u Varcar Vakuf. Tamo će oni budno čekati da neprijatelj napadne na Zmijan i okolinu Zavale, pa da ga odbiju, a da nevoljnog narodu budu od pomoći. To selo Zmijan je u općini Omaška. Njegovi žitelji nisu morali ići u bitku, jer su oni firuldžije koje plaćaju godišnji porez od jednog dukata.

Kako se približavila jesen, opasnost je bila sve veća i sve kritičnija. To otkriva Mehmed-pašina bujruntija spočetka safera 1106. (21. rujna 1694.) upućena kadijama u Jajce i Travnik. U ovom dokumentu se kaže "da hrvatski ban namjerava da udari na samu Banju Luku". Stoga treba dići sve segbane, pučke ustaše i sve što je kadro da poneće oružje. Čak su i vojnici upućeni na Gabelu stavljeni pod zapovjedništvo čehaje Muratage koji hita u pomoći Banjoj Luci.

U svom pohodu na Banju Luku "hrvatski ban", kako se naziva u ovoj bujruntiji, morao je prethodno od Osmanlija da osvoji Liku. Ali, u tome nije uspio. To će mu poći za rukom godinu-dvije kasnije. Bosanska krajina je, međutim, u ovim sukobima pretrpjela ogromnu štetu. Na ovim prostorima, naročito u banjalučkom muteselimluku, opustošeno je mnogo džamija i mesdžida, imami i ostali službenici razbjegali su se da bi sačuvali živu glavu. Mutevelije (upravitelji) raznih vakufa nisu isplaćivali prihode namijenjene izdržavanju ovih džamija i njihovih službenika, nego su ih zadržavali za sebe. Naređeno je kadijama da utvrde pravo stanje stvari, da očuvaju vakufe od gubitaka i da, poštujući vakufname (zadužbinske povelje), ponovo uspostave vjersku službu. Takvo naređenje je sadržano u fermanu poslatom u mjesecu rebi-ul-ahiru 1105. (u prosincu 1696). godine.

Sa vjerskim službenicima, pred prijetećom opasnošću, razbjegali su se mjestimično i mustafhizi, one spahiye koji su zapovjednici i čuvari gradova i

palanki. Oni su za tu službu uživali prihode određenih timara. Mnogi među njima su se povukli na svoja imanja, privatizirali, ali su i nadalje ubirali timarske prihode. Da bi se spriječila ova zloupotreba, sultan je koncem rebi-ul-ahira 1105. (28. prosinca) izdao drugi ferman kojim se nalaže poimeničan popis svih bjegunaca-mustafhiza i da se to pošalje na dvor. I bosanski valija je, domalo, u istom smislu uputio bjuruntiju svojim potčinjenim organima.

U svim tim sukobima neprijatelju je pao u ruke niz pograničnih gradova. Porta je htjela da ima jasan pregled gubitaka Carevine u tim krajevima. Kako se može vidjeti iz jajačkog sidžila, carskim fermanom od 6. džemazi-ul-ahira 1105. (2. veljače 1694. godine) nareduje se popis izgubljenih gradova, palanki i kula na granici. Zahtijevan je i popis njihovih posada koje su ostale u islamskim rukama, kao i onih koje su dopale neprijatelju. Traženo je da se sačini poseban popis vojnika izgubljenih tvrdava, da se zna gdje su smješteni kako bi im se plate uredno isplaćivale. Naloženo je i to da se posebno popišu značajni gradovi i, napose, vojnici odžaklije (janjičari).

Taj ferman zbog zimskih nepogoda, koje su otežavale veze sa Carigradom, stigao je u Bosnu nakon dva mjeseca, tako da ga valija otprema nižim organima bjuruntjom od 10. šabana (6. travnja 1694. godine).

U nizu vojevanja na prostoru Bosanske krajine u okviru 16-godišnjih ratovanja izdvaja se bitka za Bihać.

Odigrala se junskih dana 1697. godine.

Opet je prolivena krv na Krajini bosanskoj. Ovdje kao da nikad nije bilo ni mira ni primirja.

Habsburška monarhija i njene saveznice za tu - 1697. godinu spremale su veliku vojnu na Osmanlike na donjem Dunavu. U Beču, u cesarskom taboru,



BIHAĆ 1689. GODINE

Ratno vijeće je odlučilo da se Otomanska carevina Računalo se da će tako, najnepovoljnije za osma otvoriti više ratišta. Jedno u Ugarskoj. To je bio glas kao osvajaju Beograda. Drugo je u Hrvatskoj prema sa banom na čelu i karlovačkim generalom, upravlja operaciju podržavao je i glavnokomandujući princ njemu bilo olakšano nadiranje kroz Ugarsku na glavudara vojske Sv. lige. U tu svrhu je naloženo, u Osijeku pod Starhembergom i Kibom napadne Bišće Dalmacije je, s istim ciljem, planiran i udar na Bar Jankovića. (Oni su, kad je počela operacija, bili prvi njihovo dalje nadiranje izjavljivo. Morali su se vrati odakle su i došli).¹¹¹

Napad na Bišće predložili su Beču grof Adam Karlo Auersperg. Zašto na Bišće? Odatile su kretale Karlovca. Dokle god je Bišće u osmanskim rukama ne mogu biti sigurne. Trebalо je, osim toga, osman strana, Istanjiti njenu odbrambenu moć. Tako bi se koristili i glavnom udaru princa Savojskog put Bišće odričao svog otprije planiranog ratnog cilja: da osvajaju Bišće.

Mehmed-paša Korča, bosanski valija, znao je za se poprave zidine Bihaća i grad opskrbiti svim što je potrebno: 500 konjanika i 3.500 pješaka.¹¹²


Bihać je, inače, bio trn u oku habsburškom programu. Još kad su 1683. godine počela ova 16-godišnja monarhija i Otomanskog carstva, ban Nikola Edelstein je cesarovim doglavnicima da najprije osvoje Bihać i Široki Brijeg, a oni nisu mogli učiniti takoreći ništa. Pokušaće 1689. Josip grof Herberstein, a zatim i hrvatski ban Nikola Zrinski, ali bez ikakva rezultata. I nakon 1692. stalne provale u Bosnu. Nekad manje, nekad veće, bosanskim namjesnikom Džafer-pašom u Krajini -

Sve je bilo sračunato da će 1697. godina biti prvi i te godine ponovo otvoriti drugi front Otomanskog carstva. Najviše su insistirali karlovački general grof Auer-

izivali prihode određenih timara. Mnogi među imanja, privatizirali, ali su i nadalje ubirali ečila ova zloupotreba, sultan je koncem rebi-ul-druži ferman kojim se nalaže poimeničan popis a se to pošalje na dvor. I bosanski valija je, bujruntiju svojim potčinjenim organima.

Neprijatelju je pao u ruke niz pograničnih gradova, gled gubitaka Carevine u tim krajevima. Kako žila, carskim fermanom od 6. džemazi-ul-ahira naređuje se popis izgubljenih gradova, palanki je i popis njihovih posada koje su ostale u koje su dopale neprijatelju. Traženo je da se izgubljenih tvrđava, da se zna gdje su smješteni načivale. Naloženo je i to da se posebno popisuju odžaklije (janjičari).

pogoda, koje su otežavale veze sa Carigradom, tako da ga valija otprema nižim organima (avnja 1694. godine).



BIHAĆ 1689. GODINE

a. saveznice za tu - 1697. godinu spremale su onjem Dunavu. U Beču, u cesarskom taboru,

Ratno vijeće je odlučilo da se Otomanska carevina napadne iz više pravaca. Računalo se da će tako, najnepovoljnije za osmansku stranu, istovremeno otvoriti više ratišta. Jedno u Ugarskoj. To je bio glavni pravac udara usmjeren kao osvajaju Beograda. Drugo je u Hrvatskoj prema Bosni. Taj napad Hrvata, sa banom na čelu i karlovačkim generalom, upravljen je na - Bišće. Ovu vojnu operaciju podržavao je i glavnokomandujući princ Eugen Savojski. Time bi njemu bilo olakšano nadiranje kroz Ugarsku na glavnom pravcu nastupanja i udara vojske Sv. lige. U tu svrhu je naloženo, u isto vrijeme, da vojska iz Osijeka pod Starhembergom i Kibom napadne Bošnjake u Posavini. A iz Dalmacije je, s istim ciljem, planiran i udar na Bosnu kneza Posadarskog i Jankovića. (Oni su, kad je počela operacija, bili prodrli do Kulen-Vakufa, ali se njihovo dalje nadiranje izjalovilo. Morali su se vratiti na mletačko zemljište, odakle su i došli).¹¹⁾

Napad na Bišće predložili su Beču grof Adam Baćani i karlovački general Karlo Auersperg. Zašto na Bišće? Odatle su kretale sve navale Osmanlija put Karlovca. Dokle god je Bišće u osmanskim rukama - govorili su - Lika i Krbava ne mogu biti sigurne. Trebalо je, osim toga, osmansku vojsku razapeti na više strana. Istanjiti njenu odbrambenu moć. Tako bi pohod na ovaj grad bio od koristi i glavnom udaru princa Savojskog put Beograda. Beč se, usto, nije odričao svog otprije planiranog ratnog cilja: da osvoji Bosnu.

Mehmed-paša Korča, bosanski valija, znao je za te pripreme. Naredio je da se poprave zidine Bihaća i grad opskrbi svim što je potrebno. U Bihaću je tada bilo 500 konjanika i 3.500 pješaka.¹²⁾

Bihać je, inače, bio trn u oku habsburškom protivniku Osmanske carevine. Još kad su 1683. godine počela ova 16-godišnja ratovanja Habsburške monarhije i Ottomanskog carstva, ban Nikola Ededy (Erdedy) savjetovao je cesarovim doglavnicima da najprije osvoje Bihać i Kostajnicu. Tada, spočetka, nisu mogli učiniti takoreći ništa. Pokušaće 1689. godine karlovački general Josip grof Herberstein, a zatim i hrvatski ban Nikola Erdedy - 1692. godine - da ga osvoje, ali bez ikakva rezultata. I nakon 1692. pa sve do 1697. vršene su stalne provale u Bosnu. Nekad manje, nekad veće. Grof Adam Baćani ratuje s bosanskim namjesnikom Džafer-pašom u Krajini - 1693. i 1696. godine.¹³⁾

Sve je bilo sračunato da će 1697. godina biti presudna za pad Bihaća. Da se i te godine ponovo otvori drugi front Ottomanskoj carevini baš na Bihaću, najviše su insistirali karlovački general grof Auersperg i hrvatski ban Adam

grof Baćani (Batthyanyi). General je uživao ugled hrabri vojnika, mudra i vješta ratovanju. On se pod kraj 1696. godine obratio cesarskom dvoru s molbom da se dogodine svakako preduzme vojni pohod i osvoji Bihać. Rekao je, u toj molbi, da je to strateški važno mjesto, ali nedovoljno utvrđeno, bez dovoljno vojske koja bi ga mogla odbraniti. Taj karlovački general grof Auersperg je, kažu, s toliko žara obrazlagao opravdanost takvog vojnog poduhvata da je Ratno vijeće u Beču prihvatiло njegova insistiranja i odlučilo se na osvajanje Bihaća. Prije nego što je tu svoju odluku saopštilo generalu, Vijeće je zatražilo i mišljenje bana Adama Baćanija. Ovaj je, ne časeći, zdušno podržao takvu ideju. Baš kao da se prethodno dogovarao sa generalom. Time je sve bilo presudeno: svi su bili uvjereni da će Bihać s lakoćom dopasti u njihove ruke.

Nepodijeljeno i čvrsto uvjerenje cesarovaca da će se bez teškoća dokopati Bihaća nije bilo proizvod dubljeg sagledavanja i analize realnog stanja stvari u Bihaću. Ovaj grad je bio na jednom od dva glavna pravca udara habsburške vojske. Ono što su karlovački general Karlo i hrvatski ban Adam govorili cesarskom Ratnom vijeću nije polazilo od njihova iskustva, niti najpouzdanijih informacija i trezvene analize. Njihov optimizam, to je u historijskoj literaturi potvrđeno, bio je zasnovan na pričanjima raznih prebjega i uskoka. Svi koji su prelazili iz Bihaćke krajine na habsburšku stranu tvrdili su kako su gradske zidine Bihaća trošne i slabe za jači napad. Govorili su da te utvrde, nakon ratova na tom području od 1692. godine naovamo, nisu ni popravljane. Ono što je, po njima, činilo jedinu ozbiljniju zapreku bila je Una. Uz nju i kanali kojim je gotovo čitav Bihać bio okružen. Prebjeci i uskoci su, isto tako, pričali kako u Bihaću nema više od 700 do 900 branilaca pješaka, ne uključivši nešto oko stotinu konjanika.

Gospoda grofovi, karlovački general Karlo i hrvatski ban Adam, držali su da je i cesta od Karlovca do Bihaća u dobrom stanju i da će cesarska vojska bez napora stići pod sam ovaj krajiški grad. A što se tiče nekoliko utvrda - računali su - brzo će se predati čim iz njih branioci ugledaju kako nastupa vojna sila.⁽¹⁴⁾

Međusobna ubjedivanja, mudrovanja, pa i prepiske, trajali su više mjeseci od onog pisma generała Karla grofa Auersperga skraja 1696. do donošenja konačne odluke. Mnogi su uviđali, pa i upozoravali, da će ovaj vojni pohod otpočeti na klimavim i dosta nepouzdanim saznanjima napadača. Ni Bečko dvorsko vijeće nije u cjelini dijelilo mišljenje gospode spomenutih grofova.

Predsjednik ovog vijeća grof Starhemberg 15. mjeseca Leopoldu I da ovo vojevanje Vijeće može karlovačkog generala i hrvatskog bana. Napomenu još nisu dovoljno poznate mjesne prilike u određenim posve jasan ni način kako bi trebalo udariti na Bihać.

Bečko dvorsko vijeće zatražilo je da se general neuspjeha, ima javiti u Beč na daljnje zapovijedi. Ratnog vijeća. Na osnovu toga su 27. aprila 1697. otposlate instrukcije po kojima će se vladati. Instrukcijama se kaže: ukoliko se pokaže da Bihać je lako kako se prepostavlja, onda neka s banom povezati i da time privukao pažnju i odvukao snage Osmanlija, eventualno pomognu odbrani na glavnom pravcu Beogradu. Naloženo mu je i da se, potom, sa svim pazi i štedi, pridruži prinцу Eugenu Savojskom koji će

General Auersperg je, u pripremi za pohod na Bihać, naredio da se 9.115 vojnika i to 2.500 te 3.500 graničara sa 26 topova skupe u Karlovac. Ovaj general je računao, i to u naredbi i saopšćenju, da vojsci pod Bihaćom sa svojih 4.000 graničara i isto vrijeme, grofu Guidu u Osijeku i pukovniku Josipu Mocenigu u Dalmaciji nagovori da sa svojom vojskom privuku pažnju i odvuku Osmanlijama prepriječe put prema Bosni tako da Osmanlijama prepriječe put prema Bosni. Glavnim snagama krenuo glavnokomandujući general Auersperg se bavio mišljenjem da će Moceniga u Dalmaciji nagovoriti da sa svojom vojskom privuku pažnju i odvuku Osmanlijama prepriječe put prema Bosni. Tako je Auersperg, kako je mislio, sve isplanirano, zasigurno dopasti šaka. I to vrlo lahko i brzo. On je čak prije napada odredio 800 momaka pješačke vojske Bihaća da ga čuvaju nakon što bude osvojen. Pobjedu u rukama.

Tako je Auersperg, kako je mislio, sve isplanirano, zasigurno dopasti šaka. I to vrlo lahko i brzo. On je čak prije napada odredio 800 momaka pješačke vojske Bihaća da ga čuvaju nakon što bude osvojen. Pobjedu u rukama.

Pripremio je ražanj, a zec je još bio u šumi. Čovjek snuje, a Bog odlučuje - kaže narodna pesma. Domalo pošto je odlučeno o udaru na Bihać is-

ral je uživao ugled hrabri vojnika, mudra i
aj 1696. godine obratio cesarskom dvoru s
e preduzme vojni pohod i osvoji Bihać. Rekao
i važno mjesto, ali nedovoljno utvrđeno, bez
ogla odbraniti. Taj karlovački general grof
tara obrazlagao opravdanost takvog vojnog
Beču prihvatiло njegova insistiranja i odlučilo
go što je tu svoju odluku saopštio generalu,
ia Adama Baćanija. Ovaj je, ne časeći, zdušno
se prethodno dogovarao sa generalom. Time je
uvjereni da će Bihać s lakoćom dopasti u

enje cesarovaca da će se bez teškoća dokopati
sagledavanja i analize realnog stanja stvari u
nom od dva glavna pravca udara habsburške
general Karlo i hrvatski ban Adam govorili
lazilo od njihova iskustva, niti najpouzdanijih
njihov optimizam, to je u historijskoj literaturi
ičanjima raznih prebjega i uskoka. Svi koji su
habsburšku stranu tvrdili su kako su gradske
i napad. Govorili su da te utvrde, nakon ratova
na ovom, nisu ni popravljane. Ono što je, po
preku bila je Una. Uz nju i kanali kojim je
Prebjeci i uskoci su, isto tako, pričali kako u
O branilaca pješaka, ne uključivši nešto oko

general Karlo i hrvatski ban Adam, držali su
ča u dobrom stanju i da će cesarska vojska bez
i grad. A što se tiče nekoliko utvrda - računali
branioci ugledaju kako nastupa vojna sila.¹⁰⁴
trovanja, pa i prepirke, trajali su više mjeseci
grofa Auersperga skraj 1696. do donošenja
ali, pa i upozoravali, da će ovaj vojni pohod
pouzdanim saznanjima napadača. Ni Bečko
elilo mišljenje gospode spomenutih grofova.

Predsjednik ovog vijeća grof Starhemberg 15. marta 1697. godine piše caru Leopoldu I da ovo vojevanje Vijeće može preporučiti na odgovornost karlovačkog generala i hrvatskog bana. Napomenuo je, u tom pismu cesaru, da još nisu dovoljno poznate mjesne prilike u odredištu planiranog pohoda. Nije posve jasan ni način kako bi trebalo udariti na Bihać.¹⁰⁵

Bečko dvorsko vijeće zatražilo je da se general Auersperg, u slučaju neuspjeha, ima javiti u Beč na daljnje zapovijedi. I car se priklonio stavu svog Ratnog vijeća. Na osnovu toga su 27. aprila 1697. godine generalu Auerspergu otpoštale instrukcije po kojima će se vladati u tom poduhvatu. U tim instrukcijama se kaže: ukoliko se pokaže da Bihać ne može pasti tako brzo i lako kako se prepostavlja, onda neka s banom provali duboko u Bosnu kako bi time privukao pažnju i odvukao snage Osmanlijama u njihovom pokušaju da eventualno pomognu odbrani na glavnem pravcu udara Habsburgovaca prema Beogradu. Naloženo mu je i da se, potom, sa svojom vojskom, koju treba da pazi i štedi, pridruži prinцу Eugenu Savojskom koji komanduje glavnim udarom.

General Auersperg je, u pripremi za pohod na Bihać, skupio 13.000 vojnika i 32 topa. Naredio je da se 9.115 vojnika i to 2.547 pješaka i 3.068 konjanika, te 3.500 graničara sa 26 topova skupe u Karlovcu do 12. maja 1697. godine.¹⁰⁶ Ovaj general je računao, i to u naredbi i saopšto, da se i hrvatski ban pridruži toj vojsci pod Bihaćom sa svojih 4.000 graničara i šest topova. Naloženo je, u isto vrijeme, grofu Guidu u Osijeku i pukovniku Kibi u Brodu da provale u Bosnu tako da Osmanlijama prepriječe put prema Beogradu na koji je sa glavnim snagama krenuo glavnokomandujući princ Savojski. U tom ratnom planu napada na Bihać Auersperg se bavio mišljju da i mletačkog vojvodu Mocceniga u Dalmaciji nagovori da sa svojom vojskom udari na Bosnu s juga, kako bi i on sa svoje strane otklonio mogućnost bilo kakve pomoći bosanske vojske Beogradu ili Bihaću.

Tako je Auersperg, kako je mislio, sve isplanirao. Računao je da će mu Bihać zasigurno dopasti šaka. I to vrlo lako i brzo. On je u to bio toliko siguran da je čak prije napada odredio 800 momaka pješačke regimente Liechtenstein da grad Bihać čuvaju nakon što bude osvojen. Pobjedu i pad Bihaća držao je čvrsto u rukama.

Pripremio je ražanj, a zec je još bio u šumi.

Čovjek snuje, a Bog odlučuje - kaže narodna poslovica.

Domalo pošto je odlučeno o udaru na Bihać ispostavilo se da mnogo šta nije

tačno od priča prebjega i uskoka. Nevolja ne ide sama sa sobom. Kao da povlači i druge, pa se množe u seriji i tako zagorčavaju život. Tako i ovakve osvajačke nakane oko Bihaća.

Uz sve neistine u pričama na koje se oslanjao ovaj ratnički pohod, pokazalo se da ni Ratno vijeće cesarskog tabora nije u stanju da sakupi, organizuje i uputi vojsku obećanu generalu Auerspergu. To obećanje mu je dato 14. marta. Tako je prvobitni plan o zauzimanju Bihaća do kraja maja mjeseca propao. Gotovo prepušten sam sebi general Auersperg sve do 30. maja sakuplja vojsku u Karlovcu. Graničari se do tada nisu pomakli smjesta.¹⁷ Za više od pet mjeseci koji su protekli od onog njegovog pisma carskom dvoru u Beču sa zahtjevom da se udari na Bihać, do ovog tromog sakupljanja nešto vojske u Karlovcu obznanjene su naširoko pripreme za napad. One nisu mogle ostati tajna.

Vijest je stigla do Bihaća. Bišćani, saznавši šta im se spremi, prionuli su na pripreme za odbranu: njihova spremnost na otpor je bila nesalomljiva. Izloženi opasnosti da budu uništeni, oni su se predano prihvatali ubrzane popravke svojih utvrđenja. U grad je povučena sva vojska iz okoline. Bilo je u tom trenutku 3.500 pješaka i do 500 konjanika. Iz časa u čas situacija je bila sve povoljnija za Bišćane. Sad je vrijeme radilo za njih. Zabavljen nedaćama oko skupljanja vojske, general Auersperg se nije dosjetio da prema ovom gradu uputi uhode kako bi saznao ono što nije znao: kakvo je tamo trenutno stanje, nakon prijašnjih priča prebjega i uskoka. On je i dalje prvobitna saznanja, ionako netačna i nepouzdana, držao konačnim.

I, bezbeli, duboko pogriješio.

Tako se general grof Karlo Auersperg, krenuvši u vojevanje sa Bišćanima, na prvom koraku suočio sa iznenadenjem. Nisu funkcionali ni drugi dijelovi njegova sveobuhvatnog plana. Uz nevolje sa skupljanjem vojske u Karlovcu, zadesila ga teška neprijatnost i na drugim stranama. Realizacija dijela njegova plana sa vojskom i njenim napadom, preko Osijeka i Broda, na Banju Luku i Travnik u potpunosti je izostala. Do te provale u Bosnu nije došlo. Kad je na zemlju bosansku trebalo udariti s te strane, pokazalo se jednostavno da za to - nema vojske.

Ali ni u tome nije bio kraj nedaćama generala Auersperga.

Još prije početka bitke, u toku priprema za opsadu Bihaća i napad na ovaj grad, napadačima se pridružila još jedna nevolja: general Auersperg i ban Baćani u odsudnom času međusobno su se razišli u mišljenjima. Više to nije bio onaj odlučni dvojac koji je svesrdno podržavao vojni pohod na Bihać. Ostalo je

daleko iza njih njihovo zajedničko ubjedivanje odobri ovu vojnu akciju. Sad su odjednom postala. Njihova svada nije ostala bez odjeka u komandi vojske. Hrvatski ban je zahtijevao od generala međusobno, pa da on na svoju ruku udari na Bihać slavu koju bi sebi priskrbio od predstojeće pobjede. To sam učini. Valjda su obojica ponišljala na lagani plijen.

I jedan i drugi su, u toj svadi, pravili ražanj, a zec je već od njih nije znao šta ih uistinu čeka pod Bihaćom. Vijeće u Beču da interveniše: ono je usaglasilo njihovim vojvodama rečeno da se sastanu na licu njesta, da zajedno obave planirani napad i zauzimanje grada.

U međuvremenu su i od Bihaća stale da stižu vesti da svi cesarovci su saznali da je grad popravljen. Ponovo u starom sjaju, kao što su bila prije zatevane. Vijesti su upozoravale da je sada u gradu povećano brojstvo vojnika. Mnogo je više ove vojske nego polovinom marta u ovom napadu. Druge su nagovještavale da Bišćani iz unutrašnjosti Bosne.

Bio je već 30. maj. Ocjijenjeno je da je već nešto vremena. I da više ne smiju gubiti ni jedan dan. Odredili su da ga stave u opsadu. I prisile na predaju bez graničara. Ali i bez hrvatskog bana. Očekivao je da će ga odrediti. Ili da će mu se pridružiti pod gradom i pomoći.

Povijest i njeni istraživači su tačno ustanovili: 30. 5. 1697. godine pošao za svojom vojskom iz Karlovcu na krajiskim konjanicima poruku da ga sačekaju u svom putu do Bihaća. Tek pošto je general krenuo, komandovao, otkrio je da ni sa cestom kojom je onako kako su govorile informacije uskoka i prebjega u stanju kako se prvobitno vjerovalo. Bile su gotove Karlovca do Bihaća tim putom je razdaljina 84 kilometara. Vojska morali su se zbog loših putova kretati za 109 kilometara više nego otprije odabranim pravcem –

Nevolja ne ide sama sa sobom. Kao da povlači i ko zagonjavaju život. Tako i ovakve osvajačke

i koje se oslanjao ovaj ratnički pohod, pokazalo iabora nije u stanju da sakupi, organizuje i uputi pergu. To obećanje mu je dato 14. marta. Tako Bihaća do kraja maja mjeseca propao. Gotovo Auersperg sve do 30. maja sakuplja vojsku u nisu pomakli smjesta.¹⁷⁷ Za više od pet mjeseci ogo pisma carskom dvoru u Beču sa zahtjevom da tromog sakupljanja nešto vojske u Karlovcu e za napad. One nisu mogle ostati tajna.

Bišćani, saznavši što im se sprema, prionuli su na premnost na otpor je bila nesalomljiva. Izloženi su se predano prihvatali ubrzane popravke vručena sva vojska iz okoline. Bilo je u tom 0 konjanika. Iz časa u čas situacija je bila sve rijeme radilo za njih. Zabavljen nedaćama oko rsperg se nije dosjetio da prema ovom gradu o što nije znao: kakvo je tamo trenutno stanje, a i uskoka. On je i dalje prvobitna saznanja, ržao konačnim.

o.
Auersperg, krenuvši u vojevanje sa Bišćanima, enađenjem. Nisu funkcionali ni drugi dijelovi Uz nevolje sa skupljanjem vojske u Karlovcu, na drugim stranama. Realizacija dijela njegova adom, preko Osijeka i Broda, na Banju Luku i do te provale u Bosnu nije došlo. Kad je na zemlju pokazalo se jednostavno da za to - nema vojske. edaćama generala Auersperga.

oku priprema za opsadu Bihaća i napad na ovaj a još jedna nevolja: general Auersperg i ban obno su se razišli u mišljenjima. Više to nije bio rđno podržavao vojni pohod na Bihać. Ostalo je

daleko iza njih njihovo zajedničko ubjedivanje dvorskog vijeća u Beču da odobri ovu vojnu akciju. Sad su odjednom postali dva zavadena protivnika. Njihova svada nije ostala bez odjeka u komandnom sastavu teško skrpljene vojske. Hrvatski ban je zahtijevao od generala da i takvu vojsku podijele međusobno, pa da on na svoju ruku udari na Bihać. Računao je, unaprijed, na slavu koju bi sebi priskrbio od predstojeće pobjede. Auersperg je, opet, htio da to sam učini. Valjda su obojica pomicali na lagan pljen i još lakši vojnički uspjeh.

I jedan i drugi su, u toj svadi, pravili ražanj, a zec je već bio izmakao iz ruku. Nijedan od njih nije znao šta ih uistinu čeka pod Bihaćom. Ta svađa je pobudila i Ratno vijeće u Beču da interveniše: ono je usaglasilo njihove raspre tako što je ovim vojvodama rečeno da se sastanu na licu mjesta, dakle pod Bihaćem, i da tamo zajedno obave planirani napad i zauzimanje grada.

U međuvremenu su i od Bihaća stale da stižu nove vijesti. I ove vojvode i svi cesarovci su saznali da je grad popravljen. Da su utvrđenja oko Bihaća ponovo u starom sjaju, kao što su bila prije zadnjeg sukoba 1692. godine. Vijesti su upozoravale da je sada u gradu povećan broj osmanskih vojnika. Mnogo je više ove vojske nego polovinom marta mjeseca kad je odlučeno o ovom napadu. Druge su nagovještavale da Bišćanima ide u pomoć nova vojska iz unutrašnjosti Bosne.

Bio je već 30. maj. Ocijenjeno je da je već nepotrebno izgubljeno podsta vremena. I da više ne smiju gubiti ni jedan dan. Odlučeno je da se, najzad, krene pod Bihać. Što prije stignu, brže će spriječiti pristizanje vojne pomoći gradu. Htjeli su da ga stave u opsadu. I prisile na predaju. Auersperg je krenuo u boj bez graničara. Ali i bez hrvatskog bana. Očekivao je da će ga oni sustići još u putu do odredišta. Ili da će mu se pridružiti pod gradom i pomoći u napadu na Bihać.

Povijest i njeni istraživači su tačno ustanovili: general Auersperg je 31. maja 1697. godine pošao za svojom vojskom iz Karlovca. Pri polasku otposlao je krajškim konjanicima poruku da ga sačekaju u Slunj, kroz koji će naići na svom putu do Bihaća. Tek pošto je general krenuo s vojskom kojom je komandovao, otkrio je da ni sa cestom kojom je išla duga vojna kolona nije onako kako su govorile informacije uskoka i prebjega. Ceste nisu bile u dobrom stanju kako se prvobitno vjerovalo. Bile su gotovo neprolazne za topove. Od Karlovca do Bihaća tim putom je razdaljina 84 kilometra. General i njegova vojska morali su se zbog loših putova kretati zaobilaznicama. I preči još 30 kilometara više nego otprije odabranim pravcem - da je cesta bila bolja. Kolona

je za četiri dana uspjela da prede 46 kilometara. Tek je 3. juna, preko Urežnice, stigla u Slunj. Tamo je morala sagraditi most preko Slušnice. Taj most joj je omogućio da se sastane sa krajiskim konjanicima.

Od Slunja su ceste bile još gore. Neprohodne za topove. Većinu ovih teških oruđa general je morao ostaviti u Slunj. S njima još 200 vojnika da ih čuvaju. U prethodnicu je upućena posebna četa. Ona je krčila put koloni. I tako joj omogućavala kakav-takav prolaz. Išlo je to sporo i teško. Vojska se do 5. juna nije ni pomakla dalje od Slunja. Počele su i prve čarke graničarskih konjanika s Osmanlijama. Posebno oko Rakovice. Naišli su na čvrstu kulu pred Drežnikom. U zoru 6. juna general je naredio napad na debele zidine i njihove branjoce.¹⁸

Bitka je trajala cijeli dan. Topovi i lagumi su na jednom mjestu razrušili zidine. Kroz taj prolaz uvuklo se 300 vojnika i provalilo u Drežnik. Posada se sutradan predala. U gradu i kuli general je ostavio 40 Hrvata s jednim vojvodom. Ostali su prešli Koranu i nakon toga osvojili Izačić.

U podnevним satima 8. juna vojska je stigla pod Bihać. Dočekale su je salve topova iz grada i utvrđenja. Dan kasnije, 9. juna, general je naredio da se cijela okolina grada izvidi i pretraži. A i grad iza zidina osmotri. Tek tada je Auersperg saznao da nije onako kako je prvobitno mislio sa Bihaćom i oko Bihaća: grad je bio dobro utvrđen. U njemu je bilo mnogo više vojske nego što je očekivao. S južne i zapadne strane Bihaća bio je iskopan jarak i poplavjen vodom pred gradom. Jarak se spajao s Unom. Ograđen je čvrstim zidinama. Oni što su opisivali ovu vojnu kažu da je general tada shvatio da neće biti lahko osvojiti ovaj grad.¹⁹ I pokoriti ga. Tvrđava je imala oblik nepravilne četvorine. Na njoj se dizalo šest tornjeva. Neposredno pred dolazak generala i cesarove vojske sagrađen je još jedan - sedmi toranj.

Izvidnice i izviđači su zvani uhodama. Pregledali su okolinu grada. Uočili dosta vojske. Saznali su, međutim, da u gradu nema dovoljno hrane. Dočuli su da vojskom u Bihaću komanduje Kiaja. Na to saznanje dodatno je hrupila još jedna vijest: da je taj Kiaja "spreman držati se do zadnjeg daha". Utoliko više što svakog dana očekuje pomoć u vojsci od bosanskog paše.

General se duboko zamislio. U analizi ovih saznanja sa svojim oficirima uvidio je da direktnim jurišom, kao što je ranije namjeravao, ne može zauzeti ovaj grad i tvrđavu. Htio je da predupriredi pristizanje pomoći iz unutrašnjosti Bosne. Pomišljao je, saznavši za nedovoljne rezerve hrane, da branjoci izmori-

gladu. I tako ih primora na predaju. General i nje prsten opsade, odlučili su da Bihać napadaju samo grada bio je najčvrše branjen. Ali im se činilo da strane. Auersperg nije posve povjerovao vijestima da će odbrani. Znao je da je ovaj grad u prošlosti najčešće prethodno branjen. Pretpostavljao je, stoga, da su branjoci i ovaj put na na toj strani. Poslužio se varkom. U tome što je napad na zapadne strane, prirediće iznenadenje odbrani građana i prilaz bio pogodniji. A i odbrana je - mislio je - otvorena.

Tako je razmišljao general Karlo grof Auersperg.

Van domaćaja topova iz bihaćkih utvrda general je počeo sa svojim oficirima. Tražili su najslabije tačke odbrane i uspostavljenog prstena opsade. Stiže utom glas da je na gradu grof Adam Baćani. Bio je na čelu svojih krajiskih vojnog vijećanju, odredili napad sa istočne strane. Fazan pazi na most preko Une.

Završetak toga savjetovanja generala sa svojim oficirima bio je početak kanonade cesarskih topova. Dovukli sa sobom razmjestili su po brežuljcima artiljerijsku vatru počela je 12. juna. Tukli su žestoko, tako reći. Šest dana kasnije, 18. juna, cesarska artiljerija je ugradio gradske kapije. Bišćani su, zauzvrat, razvalili most koji je vodio preko Une.

S hrvatskim graničarima ban se utaborio tamo gdje mu je Une. I on je na putu do Bihaća imao velikih teškoča sa lošim krajiskim oružjem sprečavali prolazak njegovih vojnika. Oružanih čarki sve dok se nije provukao preko Kostajnica Bihaća.

Grad je već bio u opsadi. Topovi su tukli po njemu. Ali ga nisu mogli dobiti samo time. Odlučili su da cijelu okolinu grada bez prestanka napadaju. Zato su napali Golubić i Ripač. Tamo su zauzeli. Napadače je dodatno ohrabrilu vijest koja je prispjela: da su u gradu učinjene ubistva bosanskog pašu. Taj paša je, kako jejavljeno, u zadnji čas izmordan. Tačnije 24. juna, Mlečani su sa četiri do pet hiljada vojnika napali Ostrovice, osvojili ga, razrušili kulu, a potom se vraćali.

e 46 kilometara. Tek je 3. juna, preko Urežnice, sagraditi most preko Slušnice. Taj most joj je iškim konjanicima.

gore. Neprohodne za topove. Većinu ovih teških u Slunju. S njima još 200 vojnika da ih čuvaju. ebna četa. Ona je krčila put koloni. I tako joj az. Išlo je to sporo i teško. Vojska se do 5. juna t. Počele su i prve čarke graničarskih konjanika o Rakovice. Naišli su na čvrstu kulu pred general je naredio napad na debele zidine i njihove

Topovi i lagumi su na jednom mjestu razrušili se 300 vojnika i provalilo u Drežnik. Posada se kuli general je ostavio 40 Hrvata s jednim anu i nakon toga osvojili Izačić.

vojska je stigla pod Bihać. Dočekale su je salve kasnije, 9. juna, general je naredio da se cijela i. A i grad iza zidina osmotri. Tek tada je ko kako je prvobitno mislio sa Bihaćom i oko en. U njemu je bilo mnogo više vojske nego što strane Bihaća bio je iskopan jarak i poplavjen pao s Unom. Ograđen je čvrstim zidinama. Oni su da je general tada shvatio da neće biti lako ga. Tvrđava je imala oblik nepravilne četvorine. Ne posredno pred dolazak generala i cesarove edmi toranj.

i uhodama. Pregledali su okolinu grada. Uočili im, da u gradu nema dovoljno hrane. Dočuli su je Kiaja. Na to saznanje dodatno je hrupila još reman držati se do zadnjeg daha". Utoliko više će u vojsci od bosanskog paše.

U analizi ovih saznanja sa svojim oficirima , kao što je ranije namjeravao, ne može zauzeti preduprijedi pristizanje pomoći iz unutrašnjosti a nedovoljne rezerve hrane, da branioce izmori

gladu. I tako ih primora na predaju. General i njegovi oficiri, uspostavljajući prsten opsade, odlučili su da Bihać napadaju samo sa južne strane. Južni dio grada bio je najčvršće branjen. Ali im se činilo da je najlakše doći baš s te strane. Auersperg nije posve povjerovao vijestima da je južna strana najtvrdja u odbrani. Znao je da je ovaj grad u prošlosti najčešće napadan sa zapadne strane. Pretpostavljaо je, stoga, da su branioci i ovaj put najčvršću odbranu uspostavili na toj strani. Poslužio se varkom. U tome što je napade preuzeo sa južne, a ne sa zapadne strane, prirediće iznenadenje odbrani grada. S te strane je, osim toga, i prilaz bio pogodniji. A i odbrana je - mislio je - otuda mekša i slabija.⁽²⁰⁾

Tako je razmišljao general Karlo grof Auersperg. Tako smislio i - učinio.

Van domaćaja topova iz bihaćkih utvrda general je dobrano vijećao sa svojim oficirima. Tražili su najslabije tačke odbrane za svoj napad. Napad iz uspostavljenog prstena opsade. Stiže utom glas da pod Bihać dolazi i hrvatski ban grof Adam Baćani. Bio je na čelu svojih krajšnika. Grofu Adamu su, pri vojnom vijećanju, odredili napad sa istočne strane. Rečeno je da on još naročito pazi na most preko Une.

Završetak toga savjetovanja generala sa svojim oficirima označio je istovremeno početak kanonade cesarskih topova na grad. Topove koje su dovukli sa sobom razmjestili su po brežuljcima u okolini grada. Njihova artiljerijska vatra počela je 12. juna. Tukli su žestoko. Danima. Bez prekida, takoreći. Šest dana kasnije, 18. juna, cesarska artiljerija je srušila toranj iznad glavne gradske kapije. Bićanci su, zauzvrat, razvalili most koji je vodio do tih vrata.

S hrvatskim graničarima ban se utaborio tamo gdje mu je određeno - na desnoj obali Une. Ion je na putu do Bihaća imao velikih teškoća sa lošim cestama. Uz to su i bosanski krajšnici oružjem sprecavali prolazak njegovih vojnika. Na tom putu imao je više oružanih čarki sve dok se nije provukao preko Kostajnice, Novog i Bijele Stijene do Bihaća.

Grad je već bio u opsadi. Topovi su tukli po njemu. Ali general i ban nisu se zadovoljili samo time. Odlučili su da cijelu okolinu grada bez prestanka održavaju u strahu i pod pritiskom. Zato su napali Golubić i Ripač. Tamo su zarobili i mjesnog zapovjednika. Napadače je dodatno ohrabrla vijest koja je prispjela: da su Mlečani na jugu Bosne porazili bosanskog pašu. Taj paša je, kako jejavljeno, u zadnji čas izmakao zarobljavanje. Tih dana, tačnije 24. juna, Mlečani su sa četiri do pet hiljada vojnika udarili na Kulen-Vakuf kod Ostrovice, osvojili ga, razrušili kulu, a potom se vratili u Dalmaciju.⁽²¹⁾

Bišćani su se do tada branili. Na cesarsku vatru uzvraćali su svojom vatrom. Onda su 21. juna preduzeli ofanzivna djelovanja - provalili su na zelengradska vrata sa 300 konjanika, napali graničare, koji su ih natjerali na povlačenje.

General je ovaj napad branilaca protumačio kao znak nekih previranja u gradu. Od prebjega i zarobljenika doznao je kako je kod branilaca nestalo hrane. Još su govorili kako su cesarski topovi pričinili velika oštećenja na kućama. Mnogi Bišćani su, kako su navodili, tražili od zapovjednika Kiaje da se grad pred, ali da ovaj to ni po koju cijenu nije htio da prihvati. U gradu je odjeknula i ona lažna vijest napadača: da je bosanski paša poražen i razbijen. Cilj je bio da se time uplaši gradska posada, koja se u odbrani grada nadala pomoći sa strane. Kaja je bodrio branioce i građane. Osporavao je i pobijao dospjelu vijest o pašinom porazu i njegovom bijegu sa ratišta. Govorio je da je Bišćanima preostalo jedino da se brane i - odbrane. U protivnom će svi biti uništeni, pobijeni i u roblje odvedeni. Privolio je Bišćane da se brane i u uslovima oskudice, opsade i stalnog rušenja.

Beču se učinilo predugo ovo osvajanje Bihaća. Nije mogao da opravda način na koji su general i ban zamislili njegovo zauzeće. Dvor je odlučno zatražio od Auersperga - ili da grad osvoji, ili da napusti poprište ove bitke. General je, primivši ovu poruku, dobro znao da bi napuštanje dalnjeg vojevanja na Bihaću bilo sramno po njega. Zato je, prihvativši sugestiju Beča, odlučio da na juriš osvoji grad. Jedino je u njegovom pokoravanju nalazio spas svoje vojničke i generalske časti.

Tako je došlo do odlučnog boja.

Bio je 24. juni 1697. godine. General je preuzeo opći juriš na Bihać. Krenulo je kao lavina 2.280 jurišnika. Jurišu je, s prvim praskozorjem, prethodila artiljerijska priprema: topovi su zasuli grad vatrom odsvakle. Vojska se užurbano pripremala. Bilo je naređeno da svi kao orkan, na dati znak, krenu u napad. Planiran je juriš sa svih strana.

Toga dana, popodne, između 16 i 17 sati, dva topovska hica označila su početak općeg juriša. Glavni udar izvršen je sa južne strane. Tim napadom je komandovao pukovnik baron Bourscheidt. Na lijevom krilu jurišali su hrvatski graničari od Karlovca i Senja. Kod Zelengrada jurišali su Ličani i Krbavci sa 500 Banovaca. Juriš je, kažu, bio stravičan. Spomenuti pukovnik baron Bourscheidt, sa 50 jurišnika, ušao je u grad kroz otvor koji je na zidinama načinila artiljerijska vatra.

To je ujedno unijelo preokret među braniocima. Bi drugog izbora: ili poginuti u odbrani ili kukavno ž uništen. Zato su, u zanosu bitke za opstanak, krenuli i njegovim vojnicima - jurišnicima. Gruhnuli su jurišnike rastjerali i natjerali u bjekstvo.

I na drugim stranama cesarovci su odbijeni. Juriš Grad je ostao nepokoren.

General Auersperg je u tom boju izgubio 300 ljudi. Zabilježeno je kazivanje jednog prebjega. On je u tabor. Ispričao je da su i Bišćani imali gubitaka. Nije to je, međutim, da kaže kako bi cesarovci lahko započeli svim tačkama da provale unutra. Kao što je rekao Bourscheidt. Rekao je još da unutar grada nema branjocima i stanovništvo je nestalo hrane. A među ponestalo je i nade u pašinu pomoći sa strane, iz unutra.

Hoće li general Auersperg povjerovati ovom prebjegu?

Prebjeg iz opkoljenog Bihaća kao da je znao: gledajući generala Auersperga. Njegove izjave su ga okupile, priče što ih je ovaj donio iz grada u prstenu opsade.

Zato je general preuzeo još jedan juriš. Prethodno je dogovorio sa opštinskim predstavnicima na dogovor. Saopštio im je svoju nakanu. I rekao da će skrši otpor branilaca. I bitka završi pobjedonosnoj jedinice. Zatražio je da nastoje da lagumom poruše gradski zidinu.

Te noći, između 24. i 25. juna 1697. godine, otpočelo je rušenje gradskih zidina.

Ali general Auersperg je, opet, štošta ispustio između dva juriša. Završnim udarcem na Bihać, zapratio je moralnu premoć branilaca. Stekli su je nakon toga Bišćanima. Neke su se branile do smrti. Shvatili su da se mogu nositi sa napadačima, čak i kada imaju manje oružja. Ako su uspešno odbili prvi juriš na svoj grad, onda su uselila nuda da mogu izaći nakraj sa onima koji su ih do toga doveli.

Iza zidina, iz svojih zaklona, posmatrali su šta se dešava da oni pripremaju novi juriš. Zato su izlijetali iz građevina i načinili u pripremanju novog napada.

i. Na cesarsku vatru uzvraćali su svojom vatrom. Izivna djelovanja - provalili su na zelengradska graničare, koji su ih natjerali na povlačenje. Branilaca protumačio kao znak nekih previranja u nika doznao je kako je kod branilaca nestalo. U cesarski topovi pričinili velika oštećenja na ko su navodili, tražili od zapovjednika Kiaje da po koju cijenu nije htio da prihvati. U gradu je ipadača: da je bosanski paša poražen i razbijen. Gradska posada, koja se u odbrani grada nadala drio branioce i građane. Osporavao je i pobijao zu i njegovom bijegu sa ratišta. Govorio je da o da se brane i - odbrane. U protivnom će svi e odvedeni. Privolio je Bišćane da se brane i u alnog rušenja.

Osvajanje Bihaća. Nije mogao da opravda način ili njegovo zauzeće. Dvor je odlučno zatražio od i, ili da napusti poprište ove bitke. General je, ao da bi napuštanje daljnog vojevanja na Bihaću, prihvativši sugestiju Beča, odlučio da na jurišnom pokoravanju nalazio spas svoje vojničke i oja.

General je preuzeo opći juriš na Bihać. Krenulo Jurišu je, s prvim praskozorjem, prethodila su zasuli grad vatrom odsvakle. Vojska se e naredeno da svi kao orkan, na dati znak, krenu strana.

U 16 i 17 sati, dva topovska hica označila su dar izvršen je sa južne strane. Tim napadom je Bourscheidt. Na lijevom krilu jurišali su hrvatski . Kod Zelengrada jurišali su Ličani i Krbavci sa , bio stravičan. Spomenuti pukovnik baron ušao je u grad kroz otvor koji je na zidinama

To je ujedno unijelo preokret među branioncima. Bišćani su shvatili da nemaju drugog izbora: ili poginuti u odbrani ili kukavno živjeti. I u poniženjima biti uništen. Zato su, u zanosu bitke za opstanak, krenuli na juriš prema pukovniku i njegovim vojnicima - jurišnicima, Gruhnuli su svom silinom. Ubrzo su jurišnike rastjerali i natjerali u bjekstvo.

I na drugim stranama cesarovci su odbijeni. Juriš koji su izveli nije uspio. Grad je ostao nepokoren.

General Auersperg je u tom boju izgubio 300 ljudi - što mrtvih, što ranjenih. Zabilježeno je kazivanje jednog prebjega. On je sutradan stigao u generalov tabor. Ispričao je da su i Bišćani imali gubitaka. Nije znao da kaže koliko. Znao je, međutim, da kaže kako bi cesarovci lahko zaposjeli grad da su uspjeli na svim tačkama da provale unutra. Kao što je učinio pukovnik baron Bourscheidt. Rekao je još da unutar grada na brani nije bilo nikoga. Branionima i stanovništvu je nestalo hrane. A među borcima, kako je izjavio, ponestalo je i nade u pašinu pomoći sa strane, iz unutrašnjosti Bosne.

Hoće li general Auersperg povjerovati ovom prebjegu i njegovoj priči?

Prebjeg iz opkoljenog Bihaća kao da je znao: govorio je ono što je godilo uhu generala Auersperga. Njegove izjave su ga okuražile. Povjerovao je u sve priče što ih je ovaj donio iz grada u prstenu opsade.

Zato je general preuzeo još jedan juriš. Prethodno je okupio svoje oficire na dogovor. Saopštio im je svoju nakamu. I rekao da je krajnje vrijeme da se skrši otpor branilaca. I bitka završi pobjedosno. Uputio ih je u njihove jedinice. Zatražio je da nastoje da lagumom poruše zidine oko grada.

Te noći, između 24. i 25. juna 1697. godine, otpočeo je i taj razorni posao rušenja gradskih zidina.

Ali general Auersperg je, opet, štošta ispustio iz vida. Kalkulisao je sa još jednim jurišem. Završnim udarcem na Bihać, zapravo. Zaboravio je, međutim, na moralnu premoć branilaca. Stekli su je nakon neuspjelog prvog juriša. Bišćanima je taj odbijeni juriš neprijatelja ulio nove snage. Bili su ohrabreni. Shvatili su da se mogu nositi sa napadačima. čak i kad su premoćniji u ljudstvu i oružju. Ako su uspješno odbili prvi juriš na svoj grad, mogu i drugi. U njih se uselila nada da mogu izaći nakraj sa onima koji su krenuli da ih porobe.

Iza zidina, iz svojih zaklona, posmatrali su šta sve rade cesarovci. Vidjeli su da oni pripremaju novi juriš. Zato su izlijetali iz grada i razvaljivali ono što su Habsburgovci načinili u pripremanju novog napada.

Sutrašnji dan je, sa svanućem, donio generalu saznanje da planirani poslovi u vezi sa još jednim jurišem nisu posve dovedeni do kraja. Generalu Auerspergu je to pomutilo račune. Novi juriš je doveden u pitanje. Onda ga je, kao munja, strefila nova nevolja: uzjogunili se hrvatski krajšnici. Otvoreno su izjavili da neće više ostati pod Bihaćem.

General je insistirao na prvobitno utvrđenom planu još jednog juriša. Ali kad su njegovi vojnici zasuli lagumom jarak na desnoj strani, iz grada su poput oluje jurnuli branioci. I preduprijedili juriš svog protivnika. Taj njihov juriš je nazvan "živom vatrom". "U čas rastjeraše sve, što su našli pred sobom, dakako poubijavši i izranivši svu silu čeljadi. Ova zgoda prouzroči opće negodovanje".²²

Dan kasnije, 29. juna, grof i ban Adam Baćani je podigao svoj tabor. Pokupio je svoju vojsku i napustio bihaćko ratište. Iza sebe je ostavio glas da je bosanski namjesnik Korča-paša skupio 3.000 vojnika i već ih doveo kod Kamengrada. Tu će ih, vele, sustići i dodatna vojska iz Beograda. Svi će za koji dan stići Bihaću u pomoć. Još kad mu prispije ostala vojska iz Beograda, cesarovecima ne preostaje ništa drugo do - totalni poraz i slom.

To je generala Auersperga, kažu, dovelo do očajanja. Htio je da provjeri koliko u tim glasinama spomenutog bana i grofa, koji napušta bojište, ima istine. Odlučio je da u Kamengrad uputi popa Marka Mesića sa 120 vojnika da sve to provjeri na licu mjesta. Mesić je u neposrednoj blizini Krupe udario na jednu osmansku četu, razbio je, zarobio 24 konja. U generalov tabor donio je pet osmanskih zastava i toliko odsječenih glava.

General Auersperg se obradovao. Radost ne bi bila radost da je štogod ne pomuti. S njom je, kao pod ruku, stigla porazna vijest. Donio ju je Marko Mesić s ovoga puta. Potvrdio je da bosanski paša skuplja vojsku. Arnauti i nove bosanske čete došli su u Sarajevo i kreću Bihaću da pomognu.

Auersperg je imao svojstvo glavnokomandujućeg vojskom koja je krenula na Bihać. Sad se general našao na teškoj muci. Od cijele vojne sile koju je poveo iz Karlovca pod rukom mu je ostalo 2.300 vojnika i 11 topova. Presahla je snabdjevenost ljudstva i hranom i streljivom. Počela su i dezterterstva: vojnici su bježali iz jedinica. Napuštali ratište i netragom nestajali. Vojska se osipala masovno: samo za jednu noć, između 3. i 4. jula, general je ostao bez više od 1.000 vojnika.²³ Nije više mogao ni pomišljati na nove napade na Bihać.

Psihoza straha je sve zahvatila. Strah je pojačavao bosanskog paše s vojskom u Bihać. Valjalo je spas

General je ponovo sazvao oficire na vijećanje godine. Odluka je brzo pala: i general i oficiri su opsadu grada i napuste ratište. Utvrđen je i datum

Zabilježeno je kako se toga jutra spustila gokolinom. Ona je napadačima bila dvosjekli m. Odgovarala im je što je mogla od očiju Biš generalovu potištenost zbog neuspjeha. A protiv plašila u magli teško uočljivih, iznenadnih napada i

Primirilo ih je sunce kad je rastjeralo maglu. Tek hrvatskih krajšnika više nije bilo. I oni i oboljeli b i najbližim pravcima hvatali maglu prema svojim l varażdinski general Heister. To saznanje da nema l Adama Baćanija došlo je Auerspergu kao grom i uznemirila i vijest o približavanju bosanskog paše

Planirao je povratak preko Novog i Broda. Htio jedinicama princa Eugena Savojskog. Sad mu je i t da nena Hrvata koji su se razbjezali odustao je o Savojskom u Ugarskoj. Promijenio je odluku. I po njegova vojska. Jedan broj Banovaca utaborio se k ostali u Slunj da brane Krajinu.

Cesarska vojska je odustala od opsade, ali je pri Izačić. Pokunjena i postidjena vraćala se iz pohoda Bosne. Ova ekspedicija progutala je mnogo cesarskih vojnika i ne dala nikakva rezultata. "Zbog nesklada i nevjestrine vojvoda i vojske, ali i zbog nespretnosti narodne vojske (to jest p) redovite vojske, svi su napor, tolike žrtve i ogromne

Vojskovodama je jedino preostalo da za ovaj p jedan drugoga. General Auersperg, s nešto vojske preko Ugarske prema Petrovaradinu. Tamo se pridružio jedinicama princa Eugena Savojskog. U Sente. Pa provala dolinom rijeke Bosne do Sarajev

m, donio generalu saznanje da planirani poslovi m nisu posve dovedeni do kraja. Generalu ne. Novi juriš je doveden u pitanje. Onda ga je, ja; uzjogunili se hrvatski krajšnici. Otvoreno su Bihaćem.

bitno utvrđenom planu još jednog juriša. Ali kad kom jarak na desnoj strani, iz grada su poput oluje li juriš svog protivnika. Taj njihov juriš je nazvan tjerare sve, što su našli pred sobom, dakako silu čeljadi. Ova zgoda prouzroči opće

ban Adam Baćani je podigao svoj tabor. Pokupio čko ratište. Iza sebe je ostavio glas da je bosanski 3.000 vojnika i već ih doveo kod Kamengrada. Ma vojska iz Beograda. Svi će za koji dan stići rispije ostala vojska iz Beograda, cesarovcima ne lni poraz i slom.

, kažu, dovelo do očajanja. Htio je da provjeri menutog bana i grofa, koji napušta bojište, ima grad uputi popa Marka Mesića sa 120 vojnika da Mesić je u neposrednoj blizini Krupe udario na je, zarobio 24 konja. U generalov tabor donio je odsječenih glava.

adovao. Radost ne bi bila radost da je štogod ne ku, stigla porazna vijest. Donio ju je Marko Mesić a bosanski paša skuplja vojsku. Armauti i nove ijevo i kreću Bihaću da pomognu.

stvo glavnokomandujućeg vojskom koja je general našao na teškoj muci. Od cijele vojne ovca pod rukom mu je ostalo 2.300 vojnika i abdjevenost ljudstva i hranom i streljivom. vojnici su bježali iz jedinica. Napuštali ratište ka se osipala masovno; samo za jednu noć, i je ostao bez više od 1.000 vojnika.⁽²³⁾ Nije na nove napade na Bihać.

Psihoza straha je sve zahvatila. Strah je pojačavao nagovještaj skorog dolaska bosanskog paše s vojskom u Bihać. Valjalo je spasavati glavu.

General je ponovo sazvao oficire na vijećanje. Osvanuo je 3. juli 1697. godine. Odluka je brzo pala: i general i oficiri su bili jednoglasni - da dignu opsadu grada i napuste ratište. Utvrđen je i datum povratka - 7. juli.

Zabilježeno je kako se toga jutra spustila gusta magla nad Bihaćem i okolinom. Ona je napadačima bila dvosjekli mač: i saveznik i protivnik. Odgovarala im je što je mogla od očiju Bišćana i branilaca da skrije generalovu potištenost zbog neuspjeha. A protivnik, jer se njegova vojska plašila u magli teško uočljivih, iznenadnih napada i prepada bihaćkih branilaca.

Primirilo ih je sunce kad je rastjeralo maglu. Tek tada se mogla vidjeti pustoš: hrvatskih krajšnika više nije bilo. I oni i oboljeli ban Baćani napustili su tabor i najbližim pravcima hvatali maglu prema svojim kućama. Sa njima je otisao i varaždinski general Heister. To saznanje da nema hrvatskih krajšnika ni grofa Adama Baćanija došlo je Auerspergu kao grom iz vedra neba. Kao što ga je uznemirila i vijest o približavanju bosanskog paše Bihaću.

Planirao je povratak preko Novog i Broda. Htio je da se u Ugarskoj pridruži jedinicama princa Eugena Savojskog. Sad mu je i taj plan propao. Čim je video da nema Hrvata koji su se razbježali odustao je od namjere da krene u susret Savojskom u Ugarskoj. Promijenio je odluku. I pošao putom kojim je i stigla njegova vojska. Jedan broj Banovaca utaborio se kod Novoga, a Karlovčani su ostali u Slunju da brane Krajinu.

Cesarska vojska je odustala od opsade, ali je pri povlačenju razorila Ripač i Izačić. Pokunjena i postidjena vraćala se iz pohoda na Bihać i druge krajeve Bosne. Ova ekspedicija progutala je mnogo cesarskog novca, a i žrtava. Bez ikakva rezultata. "Zbog nesklada i nevjestrine vojvoda, a kako njemački izvještaji govore i zbog nespretnosti narodne vojske (to jest graničarske), a maloga broja redovite vojske, svi su napor, tolike žrtve i ogroman trošak ostali uzaludni."⁽²⁴⁾

Vojskovodama je jedino preostalo da za ovaj poraz okrivljuju međusobno jedan drugoga. General Auersperg, s nešto vojske što mu je ostalo, pošao je preko Ugarske prema Petrovaradinu. Tamo se 13. augusta 1697. godine pridružio jedinicama princa Eugena Savojskog. Uskoro će velika bitka kod Sente. Pa provala dolinom rijeke Bosne do Sarajeva.

* * *

POGLAVLJE SEDMO

SULTANOVA ZLA KOB: BITKA KOD SENTE

Habsburško-osmanska ratovanja, započeta 1683., ušla su u četrnaestu godinu. Na obje strane, u oba tabora - i u habsburškom i u osmanskom - sakupljane su nove snage usmjerene pripremana za naredne ratne okršaje. Presahle su državne blagajne. Popunjavale su ih u grču oskudice i na različite načine. Svoje trupe uvećavale su ljudstvom prirashlim za borbu, osiguravale neophodno oružje za opremu vojnika i njihova predstojeća vojevanja.

Obje strane u ovom dugotrajanom ratu, i osmanska i habsburška, polagale su velike nade u 1697. godinu. Njihove grozničave napore otkriva i letimičan pogled na stanje i odnose unutar dviju carevina koje su međusobno neprijateljski sučeliene.

Uslijediće te 1697. presudni bojevi. Oni će donijeti veoma teške posljedice kako za Otomansku carevinu, tako i za Bosnu i njeno žiteljstvo. Dvije godine ranije došlo je do smjene na osmanskom dvoru. Sultana Ahmeda II., koji je preminuo 6. februara 1695., naslijedio je njegov bratić Mustafa, sin Mehmeda IV. Mustafa je navršio 32 godine kad se našao u stolici upražnjenog prijestola. On od prvog dana, voden dobrim namjerama da poboljša stanje Carevine, ispoljava odlučnost i aktivnosti koje nisu krasile njegove prethodnike.

Ali i put u pakao je, kažu, popločan dobrim namjerama.

Nad njegovom vladavinom već od starta, međutim, nadvila se dvostruka zla kob. Bliska budućnost otkriće njegove dobre namjere, ali i lične zablude. Iskazane su u dva postupka kao dvije njegove subjektivne pogreške: prvo što je slijepo slušao pogrešnu ličnost - Fejzulah-efendiju - i, drugo, što pri svom

prvom ratničkom pohodu u odsudnom trenutku nije uvažio mišljenje i savjet Husejin-paše Ćuprilića.

Evo kako se to dogodilo i kakve su posljedice nastale zbog toga.

Novi sultan je na mjestu velikog vezira i dalje zadržao Surmeli Ali-pašu. Ali je uza se, u svojstvu svog učitelja iz djetinjstva i svog hodže, ostavio i Sejjid Fejzulah-efendiju, koji će postati zla kod Mustafe II. Za vrijeme Mustafinog vladanja ovaj efendija bio je siva eminencija na dvoru i svemoćna ličnost Carevine. Mustafa II uvažavao je sve njegove želje. Prema njemu je ispoljavao izuzetno poštovanje i ropsku privrženost. Kažu da ništa nije činio bez njegova odobrenja i saglasnosti. Fejzulah-efendija bio je visokoobrazovana osoba; napisao je više djela iz pravnih nauka; bio je profesor na raznim školama i specijalni učitelj sultanova sinova, među njima i učitelj Mustafe II.¹⁰

Povijest otkriva da je ovaj čovjek u isto vrijeme bio i varalica velikog formata. U dva navrata bivao je šejhul-islam u Otomanskoj carevini. Jednom je smijenjen i prognan u svoj zavičaj Erzerum još za vrijeme sultana Sulejmana II, jer se posumnjalo da je pripremao sultanovo svrgnuće. Kad je Mustafa II postao sultan, vratio je ovog efendiju iz Erzeruma u Carigrad. Time je nastao Fejzulahov nagli i veliki uspon na ljestvici osmanske hijerarhije. Nije birao sredstva da se domogne moći, bogatstva i ugleda. Po drugi put je preuzeo dužnost šejhul-islama. U tom svojstvu dovodio je i svrgavao koga je htio. Najpoznatiji po nepotizmu i pohlepi. Na veoma odgovorne kadijske položaje postavljaо je svoje sinove sa 16 i 10 godina. Primao je poklone i mito. Posegnuo je i za blagajnom svoga dobrotvora. Snižavao prihode nekih mukata (paušalna godišnja zakupnina koja se daje za nekretninu uzetu pod dugogodišnji zakup) i za polovinu, a sebi zadržavao razliku. (U vrijeme "jedrenских događanja" 1703. dopao je u ruke pobunjenika, koji su ga, gnjevni zbog nepravde, mučili i na kraju ubili, a njegov leš bacili u rijeku Tundžu).¹¹

Čim je Mustafa II (1695.-1709.) ustoličen, poslao je velikom veziru Surmeli Ali-paši pismo u kojem izlaže svoje mišljenje o uzrocima dotadašnjih stradanja i nazadovanja Carevine. Osnovni krivac za to je, po njemu, lagodni i nedostojni život samih sultana. Poručio je u tom pismu da su od sada raskoš i uživanje zabranjeni u njegovoј kući. U svemu je njegov uzor, veli, Sulejman Zakanodavac. Uz to je predočio svoju čvrstu odluku da ratuje i lično predvodi svoju vojsku u vojevanjima.

Ta odlučnost da lično učestvuje u predstojećim nesuglasicama između ovog sultana i velikog vezira. S kasnije odgovorio sultanu. Takoder pismom. I sudjelovanje u ratnim pohodima bilo skopčano. Savjetovao je Mustafi II da ne napušta prijestonici.

"Meni nije potrebna oprema i novac. Usteba li žrtvujem za vjeru. Ma kakve poteškoće iskrnsu predstavnikom od borbe sve dok ne ispunim obaveze preduzim od ići."¹²

Veliki vezir, očito, nije bio saglasan da sultan presteži nesuglasice iskoristiće njegovi protivnici. I najveći efendija. Oni će izdjstvovati svrgavanje Surmeli Ali-paša, njegove imovine, pa i progonstvo u kasabu Češmu.

Novi sultan je brzo osvojio povjerenje narodnih milicija, na koga je Carevina dugo čekala veličan je i slavljen. Njega se govorilo kako će osvojiti sve što je u njegovim rukama, izgubljeni autoritet Porte i Imperije; osiguraće mir i mir.

U skladu s tim on se odlučno pripremao za naslov sultana. Radio pokorno je slušao svoga učitelja iz djetinjstva Fejzulah-efendiju. On je njegov savjet da smijeni velikog vezira Surmeli Ali-pašu. Mišljenje da na to mjesto dovede Elmas Mehmed-pašu, Elmasom sultan preduzima svoj prvi ratnički pohod. Pobjedom nad Dunav i zauzeo tvrđavu Lipu. U Lipi je osvojio habsburške zarobljenike, među njima i habsburškog komandanta Habsburgovca, ţeleći da potisnu Osmanlije i zauzeti grad s velike količine oružja i municije. Sve je to palo u ruke sultana.

Prvi ratni uspjesi sultana Mustafe II i novog velikog vezira, neko vrijeme. Kod Lugoša će pobijediti Habsburški generala Veteranija, koji će poginuti zajedno sa još 2000 vojnika. Te je i iz stroja osmanskog tabora izbačeno nekoliko tisuća vojnika. Nakon ovih uspjeha, na sreću svojih protivnika, Mustafa II će biti slavljen i dobiti naziv "gazi".

On se i nadalje spremi za nove pohode. Počinje predstavnicima starih i bogatih porodica širom Carevine. Lično dodu u Istanbul i dovedu nešto vojnika o svom

sudnom trenutku nije uvažio mišljenje i savjet i kakve su posljedice nastale zbog toga. ikog vezira i dalje zadržao Surmeli Ali-pašu. Ali telja iz djetinjstva i svog hodže, ostavio i Sejjid tati zla kod Mustafe II. Za vrijeme Mustafinog siva eminencija na dvoru i svemoćna ličnost je sve njegove želje. Prema njemu je ispoljavao rirvenost. Kažu da ništa nije činio bez njegova ulah-efendija bio je visokoobrazovana osoba; ih nauka; bio je profesor na raznim školama i lova, među njima i učitelj Mustafe II.⁽¹⁾

Aj čovjek u isto vrijeme bio i varalica velikog Šejhul-islam u Otomanskoj carevini. Jednom je čaj Erzerum još za vrijeme sultana Sulejmana II, nio sultanovo svrgnuće. Kad je Mustafa II postao sultan iz Erzeruma u Carigrad. Time je nastao pon na ljestvici osmanske hijerarhije. Nije birao bogatstva i ugleda. Po drugi put je preuzeo svojstvu dovodio je i svrgavao koga je htio. Ohlepi. Na veoma odgovorne kadidske položaje 16 i 10 godina. Primao je poklone i mito.oga dobrotvora. Snižavao prihode nekih mukata na koja se daje za nekretninu uzetu pod lovnu, a sebi zadržavao razliku. (U vrijeme dolopao je u ruke pobunjenika, koji su ga, gnjevni ju ubili, a njegov leđ bacili u rijeku Tundžu).⁽²⁾

(09.) ustoličen, poslao je velikom veziru Surmeli aže svoje mišljenje o uzrocima dotadašnjih ne. Osnovni krivac za to je, po njemu, lagodni i Poručio je u tom pismu da su od sada raskoš i kući. U svemu je njegov uzor, veli, Sulejman o svoju čvrstu odluku da ratuje i lično predvodi

Ta odlučnost da lično učestvuje u predstojećim ratovima donijeće i prve nesuglasice između ovog sultana i velikog vezira. Surmeli Ali-paša je tri dana kasnije odgovorio sultanu. Također pismom. I objasnio da bi sultanovo sudjelovanje u ratnim pohodima bilo skopčano sa velikim troškovima. Savjetovao je Mustafi II da ne napušta prijestoniku. Mustafa mu je odgovorio:

"Meni nije potrebna oprema i novac. Ustrebala - ješću suha kruha! Ja se žrtvujem za vjeru. Ma kakve poteškoće iskrasnju podnosiću ih strpljivo. Ne odustajem od borbe sve dok ne ispunim obaveze prema svojim podanicima. Ja ču ići."⁽³⁾

Veliki vezir, očito, nije bio saglasan da sultan predvodi svoju vojsku. Ove prve nesuglasice iskoristiće njegovi protivnici. I najveći među njima Fejzulah-efendija. Oni će izdejstvovati svrgavanje Surmeli Ali-paše, zatim konfiskaciju njegove imovine, pa i progonstvo u kasabu Češmu.


Novi sultan je brzo osvojio povjerenje narodnih masa. Kao pravi oslobodilac na koga je Carevina dugo čekala veličan je i slavljen posebno po džamijama. Za njega se govorilo kako će osvojiti sve što je neprijatelj oteo; povratiće izgubljeni autoritet Porte i Imperije; osiguraće mir i blagostanje.

U skladu s tim on se odlučno pripremao za nastavak rata. U svemu što je radio pokorno je slušao svoga učitelja iz djetinjstva Fejzulah-efendiju. Prihvatio je njegov savjet da smijeni velikog vezira Surmeli Ali-pašu. A potom i njegovo mišljenje da na to mjesto dovede Elmas Mehmed-pašu. Zajedno s ovim Elmasom sultan preduzima svoj prvi ratnički pohod prema sjeveru. Prešao je Dunav i zauzeo tvrđavu Lipu. U Lipi je osvojio bogat pljen i mnoge zarobljenike, među njima i habsburškog komandanta tvrđave. Prethodno su Habsburgovci, želeći da potisnu Osmanlije i zauzmu Temišvar, u Lipu dovukli velike količine oružja i municije. Sve je to palo u ruke sultanovih ratnika.

Prvi ratni uspjesi sultana Mustafe II i novog velikog vezira nastaviće se još neko vrijeme. Kod Lugoša će pobijediti Habsburgovce pod komandom generala Veteranija, koji će poginuti zajedno sa još 2.000 cesarskih vojnika. Ali je i iz stroja osmanskog tabora izbačeno nekoliko iskusnih komandanata. Nakon ovih uspjeha, na sreću svojih protivnika, Mustafa će se vratiti u Istanbul, tamo biti slavljen i dobiti naziv "gazi".

On se i nadalje spremi za nove pohode. Pozvao je istaknute ličnosti, predstavnike starih i bogatih porodica širom Carevine. Od njih je zatražio da lično dođu u Istanbul i dovedu nešto vojnika o svom trošku.

Na novi pohod krenuo je iz Jedreña preko Niša do Beograda. Tu je primio vijest da su u habsburškoj vojsci zavladale razmirice i neslaganja. I pored toga ona je pod vrhovnom komandom saskog izbornog kneza Fridriha Augusta izvršila opsadu Temišvara. Odustaje od te opsade kad sazna da su Osmanlije prešli Dunav. Napustivši opsadu, Fridrik kreće prema njima. Onda se pokazalo



VUKOVAR 1825. GODINE

da je to sa osmanskim prelaskom Dunava bila lažna vijest. Izborni knez se ponovo vraća da opkoli Temišvar. Ali kod Pančeva Osmanlije ipak prelaze Dunav. Fridrik August im opet ide u susret. U teškom sukobu na rijeci Begej Habsburgovci su bili primorani da uzmaknu. Mustafa II pomaže Temišvaru namirnicama, municijom i vojskom. Za muhafiza temišvarske tvrđave postavio je Kodža Džafer-pašu. Kodža je došao na mjesto ranijeg muhafiza Mustafu-paše, koji je poginuo u borbama, a inače je brat velikog vezira Elmas Mehmed-paše. I u Beogradu, gdje se vraća iz Temišvara, sultan postavlja novog muhafiza - Amdža-zade Husejin-pašu Ćuprilića. Husejin je bio četvrti istaknuti član ugledne porodice Ćuprilića. On se u historiji pojavljuje još od pohoda na Beč, a od Bečkog rata 1683. godine do dolaska za beogradskog muhafiza 1696. bio je admiral osmanske mornarice. Zabilježeno je da su Osmanlije pod njegovom komandom dva puta potukli Mlečane na moru. U ova dva velika poraza Mletačka republika izgubila je ostrvo Hios. Husejin-paša bio je i zamjenik velikog vezira u Istanbulu, muhafiz važnih utvrđenja i uporišta Carevine. U Beograd za muhafiza došao je sa mjestom valije ejaleta Konje i Adane.

Mustafa II se nakon svega toga vraća u Jedrene na zimovanje. Ocjenjivao je


uspješnom 1696. godinu. Uz uspjeh koje je lično time što su odbijeni napadi Mlečana na Ulcinj. Počda je bio opijen ovim pobjedama. Narod ga je slavi i suverena koji vraća moć i ugled uzdrmanoj prijašnjeg vremena Mehmeda Osvajača, Selj Veličanstvenog. U takvoj zanesenosti odbija svaki Habsburgovcima i Svetom ligom. Nipodaštava mirovnim pregovorima u Rijeviku bude nazočna razmišlja o miru i mirovnim pregovorima, on se ratničke pohode. Ispušta iz vida novu šansu hal Rasterećen ratovanja sa Francuzima na zapadu onda izvede brojniju, opremljeniju i jaču vojsku nego

Leopold I htio je da na čelo habsburške komandante. Naruku toj njegovoj nakani išla mu je prijesto. Na taj prijesto je, nakon smrti Jana Sobie došao izborni knez Fridrik August. On je u tom kandidata Luja XIV princa Kontija, koji je de posramljen vratiti kući.⁵⁹ To se u historiji uzima i to, zapravo, dvostruka pobjeda cesarskog suverenog dvora nad versajskim; drugo, postignuto je vrhovnog komandanta na bojištima protiv Osmanlija.

Fridrik August je do tada držao u rukama vrhovnu Svetu ligu. Habsburški oficiri su se protivili takvoj bilo u rukama nevještog i nesposobnog saskog Augusta. Dolazeći na poljski prijesto, naime, Friderik je bio vrhovnog komandanta. On je svoje učešće i pomak ovim ratovanjima s Osmanlijama uslovljavao s vrhovnoj komandi.

Nakon ovakvog ishoda na poljskom prijestolju, olakšanjem: sačuvao je poljsko savezništvo, a mogao svoje vojske postaviti ozbiljnijeg i sposobnijeg komandanta, koji nije slatio da se u ovoj promjeni na čelu protivnika, što će unijeti bitnu prevagu u odnosima snaga između vojske. Na prijedlog grofa, uglednog i iskusnog Rukovitza, 1. jula 1697. godine na položaj vrhovnog

Jedrenu preko Niša do Beograda. Tu je primio
ci zavladale razmirice i neslaganja. I pored toga
dom saskog izbornog kneza Fridriha Augusta
ustaće od te opsade kad sazna da su Osmanlije
u, Fridrik kreće prema njima. Onda se pokazalo



UKOVAR 1825. GODINE

kom Dunava bila lažna vijest. Izborni knez se
švar. Ali kod Pančeva Osmanlije ipak prelaze
ide u susret. U teškom sukobu na rijeci Begej
i da uzmaknu. Mustafa II pomaže Temišvaru
kom. Za muhafiza temišvarske tvrdave postavio
je došao na mjesto ranijeg muhafiza Mustafa
a, inače je brat velikog vezira Elmas Mehmed-
a iz Temišvara, sultan postavlja novog muhafiza
Cuprilića. Husejin je bio četvrti istaknuti član
i se u historiji pojavljuje još od pohoda na Beč,
do dolaska za beogradskog muhafiza 1696. bio
. Zabilježeno je da su Osmanlije pod njegovom
Mlečane na moru. U ova dva velika poraza
e ostrvo Hios. Husejin-paša bio je i zamjenik
hafiz važnih utvrđenja i uporišta Carevine. U
sa mesta valije ejaleta Konje i Adane.
oga vraća u Jedrene na zimovanje. Ocjenjivao je

uspješnom 1696. godinu. Uz uspjehe koje je lično postigao, zadovoljan je bio i
time što su odbijeni napadi Mlečana na Ulcinj, Počitelj i Nevesinje. Zapisano je
da je bio opijen ovim pobjadama. Narod ga je slavio, a on u sebi vidio čovjeka
i suverena koji vraća moć i ugled uzdrmanoj Carevini jednakog onim iz
prijašnjeg vremena Mehmeda Osvajača, Selima Javuza i Sulejmana
Veličanstvenog. U takvoj zanesenosti odbija svaku pomisao ili ideju o miru s
Habsburgovcima i Svetom ligom. Nipodaštava i napore Luja XIV da na
mirovnim pregovorima u Rijeviku bude nazočna i Visoka porta.⁽⁴⁾ Umjesto da
razmišlja o miru i mirovnim pregovorima, on se ponovo priprema za nove
ratničke pohode. Ispušta iz vida novu šansu habsburškog cara Leopolda I.
Rasterećen ratovanja sa Francuzima na zapadu on sada protiv Osmanlija može
da izvede brojniju, opremljeniju i jaču vojsku nego u dotadašnjim sukobima.

Leopold I htio je da na čelo habsburške vojske dovede sposobnije
komandante. Naruku toj njegovoj nakani išla mu je pobjeda u borbi za poljski
prijesto. Na taj prijesto je, nakon smrti Jana Sobieskog, 17. juna 1696. godine
došao izborni knez Fridrik August. On je u tome odnio pobjedu naspram
kandidata Luja XIV princa Kontija, koji je dobio manjinu "i morao se
posramljen vratiti kući."⁽⁵⁾ To se u historiji uzima i kao poraz Luja XIV. Bila je
to, zapravo, dvostruka pobjeda cesarskog suverena: prvo, politička pobjeda
bečkog dvora nad versajskim; drugo, postignuto je istovremeno rješenje ličnosti
vrhovnog komandanta na bojištima protiv Osmanlija. Zbog čega?

Fridrik August je do tada držao u rukama vrhovnu komandu nad vojskom
Svete lige. Habsburški oficiri su se protivili takvoj vrhovnoj komandi koja je
bila u rukama nevjestrstog i nesposobnog saskog izbornog kneza Fridriha
Augusta. Dolazeći na poljski prijesto, naime, Fridrik je oslobođio mjesto
vrhovnog komandanta. On je svoje učešće i pomoć Habsburškoj monarhiji u
ovim ratovanjima s Osmanlijama uslovljavao svojom čelnom pozicijom u
vrhovnoj komandi.

Nakon ovakvog ishoda na poljskom prijestolu i Leopold I je odahnuo s
olakšanjem: sačuvao je poljsko savezništvo, a mogao je za prvu vojnu ličnost
svoje vojske postaviti ozbiljnijeg i sposobnijeg komandanta. Sultan Mustafa II
nije slatio da se u ovoj promjeni na čelu protivničke vojske skriva mnogo šta
što će unijeti bitnu prevagu u odnosima snaga između habsburške i osmanske
vojske. Na prijedlog grofa, uglednog i iskusnog Rudigera Staremburga Leopold
I je 5. jula 1697. godine na položaj vrhovnog komandanta svojih trupa u

Ugarskoj imenovao princa Eugena Savojskog.

Tada se Savojski smatrao najspasobnijim komandantom habsburške armije. I to prinčevno imenovanje je, uz ostalo, olakšalo cesarskom Ratnom vijeću potkraj 1696. godine da krene u ofanzivu; odlučilo je da napadne osmansku vojsku sa dvije strane. Glavni pravac udara je u Ugarskoj sa zadaćom da još jednom osvoji Beograd.

Drugi pravac bio je napad Hrvata sa svojim banom Adamom i karlovačkim generalom Auerspergom na Bihać na Uni. Ratno vijeće je računalo da će time preduprijediti i spriječiti eventualnu provalu Osmanlija iz Bihaćke krajine na Karlovac i Zagreb.

Čitav svijet bio je u groznici iščekivanja ratne 1697. godine. Ta godina bila je, kako se govorilo, sudbonosna. Od nje će, smatralo se, sve zavisiti: ili će osmanska moć biti skršena ili će habsburško oružje uzmaći.

Osmanlije su sve nade polagale u junačkog Mustafu II.

Habsburška monarhija i Sveta liga svoje nade polagali su u princa Eugena Savojskog.

Osim bitke za Bihać, koja se završila porazom Habsburgovaca sa generalom Auerspergom na čelu, veoma je značajna, bolje rečeno presudna, bitka kod Sente. Kako po posljedicama koje će ona imati po Otmansku carevinu, tako i po Bosnu i Hercegovinu, napose po gradove u dolini rijeke Bosne i naročito po Sarajevo.

Šta se, uistinu, dogodilo kod Sente?

Sedam dana pošto je primio vrhovno zapovjedništvo nad habsburškom vojskom, Eugen Savojski je već 12. jula 1697. godine stigao na zbornu mjesto u Kolut. Savojski je tamo "našao 30.000 vojnika, nijednog krajcera u carskoj blagajni, brašna za četiri nedjelje, tvrde hrane za dva do tri dana, ogrijevnog drveta za deset dana..."⁶⁶

"To je prava mizerija koju je teško opisati" - svojom rukom napisao je ovaj princ.⁶⁷ Nije se mirio s takvim stanjem. S punom energijom i poletom nabavlja namirnice, oprema vojsku. U Ugarskoj su se skupljale jedinice. Stanje koje je zatekao, a i poodmaklo ljeto, pokolebali su ovog vojskovodu u nakani osvojenja Beograda. Sve više je prevladavala misao da se taj cilj odloži za izvjesno vrijeme. Takkvom raspoloženju, pa i promjeni prvobitnog plana, doprinijele su vijesti o teškom porazu cesarske vojske pod Bihaćem.

Eugen je krenuo put Petrovaradina. Uz obezbjed on utvrđuje Petrovaradin i Segedin. Požuruje spajanjem vojska još nije bila stigla na odredišta. Naložio je pridruže njemu i glavnini vojske. Na žurbu ga je po već stigao u Beograd. Vijest je upozoravala da Osmanski Save i Dunava.

Računao je da će sultan Mustafa II krenuti u napad, ali se pokazalo da takva pretpostavka nije realna. Ni istok. Dunav je prešao 29. augusta kod Pančeva, Tise. Savojski je ocjenjivao da se time pojačava prijateljstvo. Kako je razmišljao Savojski, sultan je mogao direktno krenuti na Erdelj. Time bi prepriječio habsburški vrhovni komandant očekivao s te strane. njegovoj glavnini krenuo grof Robutin sa osam redova stoga pošao uz Tisu u susret grofu Robutinu, dok je bataljona pješaka i 800 konjanika pod komandom fejsa. Princ se spojio s Erdeljcima, a sultan je sa svom silom da se feldmaršallajtnant Uhem ne može suprotstaviti. Eugen je naredio Uhemu da se s vojskom povuče sam vratio nakon susreta s grofom Robutinom i Savojski je, to je važno napomenuti, organizovao koraka sultana Mustafe II i njegove vojske. Nastojao je saznačiti namjere neprijatelja. Kod Kovilja na Dunavu 16. augusta 1697. godine. Njegova izvidačka četa ni u vremenu kretanja sultana i njegove vojne sile.

Šta se u međuvremenu dešavalo u osmanskom tajanstvu izabran baš taj pravac kretanja sultanove vojske pre

Historijski je utvrđeno da je sultan stigao u Bihać u vremenu vojnika.⁶⁸ Odmah po dolasku sazvao je ratno savjetovanje, a drugo u sultanovoj prisutnosti. Na tom mišljenje nekolicine moćnijih komandanata, muhafizom Kodža Džafer-pašom. Takvo mišljenje je da se iz Beograda krene prema Temišvaru.⁶⁹ Argumentovano se suprotstavljao beogradski muhafiz Husejin-paša Ćuprić. Govorio je iskreno i stručno

ena Savojskog.
Isposobnjim komandantom habsburške armije, uz ostalo, olakšalo cesarskom Ratnom vijeću u ofanzivu: odlučilo je da napadne osmansku pravac udara je u Ugarskoj sa zadaćom da još

Irvata sa svojim banom Adamom i karlovačkim
čač na Uni. Ratno vijeće je računalo da će time
ualnu provalu Osmanlija iz Bihaćke krajine na

i isčekivanja ratne 1697. godine. Ta godina bila
sna. Od nje će, smatralo se, sve zavisiti: ili će
će habsburško oružje uzmaći.

gale u junačkog Mustafu II.
eta liga svoje nade polagali su u princa Eugena

e završila porazom Habsburgovaca sa generalom
je značajna, bolje rečeno presudna, bitka kod
oje će ona imati po Otomansku carevinu, tako i
se po gradove u dolini rijeke Bosne i naročito po

od Sente?

mio vrhovno zapovjedništvo nad habsburškom
eć 12. jula 1697. godine stigao na zborni mjesto
šao 30.000 vojnika, nijednog krajcera u carskoj
elje, tvrde hrane za dva do tri dana, ogrijevnog

e teško opisati" - svojom rukom napisao je ovaj
stanjem. S punom energijom i poletom nabavlja
Ugarskoj su se skupljale jedinice. Stanje koje je
to, pokolebali su ovog vojskovodu u nakani
je prevladavala misao da se taj cilj odloži za
raspoloženju, pa i promjeni prvobitnog plana,
porazu cesarske vojske pod Bihaćem.

Eugen je krenuo put Petrovaradina. Uz obezbjedenje namirnica za vojnike, on utvrđuje Petrovaradin i Segedin. Požuruje spajanje armije sa glavninom. Sva vojska još nije bila stigla na odredišta. Naložio je generalima da se najbrže pridruže njemu i glavnini vojske. Na žuru ga je podstakao i glas da je padišah već stigao u Beograd. Vijest je upozoravala da Osmanlije grade mostove preko Save i Dunava.

Računao je da će sultan Mustafa II krenuti u napad prema Petrovaradinu. Ali se pokazalo da takva pretpostavka nije realna. Ni tačna. Sultan je krenuo na istok. Dunav je prešao 29. augusta kod Pančeva, a lade je uputio na ušće Tise. Savojski je ocjenjivao da se time pojačava prijetnja Titelju, i s kopna i s vode. Kako je razmišljaо Savojski, sultan je mogao napustiti taj pravac i direktno krenuti na Erdelj. Time bi prepriječio put onoj vojsci koju je habsburški vrhovni komandant očekivao s te strane. Iz Erdelja je, naime, prema njegovoј glavnini krenuo grof Robutin sa osam regimenti. Princ Savojski je stoga pošao uz Tisu u susret grofu Robutinu, dok je u Titelju stacionirao osam bataljona pješaka i 800 konjanika pod komandom feldmaršallajtnanta Uehema. Princ se spojio s Erdeljcima, a sultan je sa svom silom krenuo na Titelj. Znajući da se feldmaršallajtnant Uehem ne može suprotstaviti osmanskoj vojnoj sili, Eugen je naredio Uhemu da se s vojskom povuče u Petrovaradin. Tamo se i sam vratio nakon susreta s grofom Robutinom i njegovih osam regimenti. Savojski je, to je važno napomenuti, organizovao praćenje, takođe, svakog koraka sultana Mustafe II i njegove vojske. Nastojao je, pod svaku cijenu, da sazna namjere neprijatelja. Kod Kovilja na Dunavu postavio je logor još 5. augusta 1697. godine. Njegova izviđačka četa ni za trenutak nije ispuštala iz vida kretanja sultana i njegove vojne sile.

Šta se u međuvremenu dešavalo u osmanskom taboru? Kako je i zbog čega izabran baš taj pravac kretanja sultanove vojske prema Temišvaru?

Historijski je utvrđeno da je sultan stigao u Beograd sa 130.000 vojnika.⁸⁸ Odmah po dolasku sazvao je ratno savjetovanje. Prvo kod velikog vezira, a drugo u sultanovoj prisutnosti. Na tom savjetovanju usvojeno je mišljenje nekolicine moćnijih komandanata, na čelu sa temišvarskim muhafizom Kodža Džafer-pašom. Takvo mišljenje preraslo je u odluku sultana da se iz Beograda kreće prema Temišvaru.⁸⁹ Tom mišljenju i odluci argumentovano se suprotstavljaо beogradski muhafiz iskusni Amdža-zade Husejin-paša Ćuprilić. Govorio je iskreno i stručno. Upozoravao je na teškoće

koje neminovno očekuju vojsku ako krene u tom pravcu. Ćuprilić se zalagao za pravac pohoda prema Petrovaradinu. "Već treći puta idete u rat, a da nevjernicima niste oduzeli ni pedlja zemlje; ako imate zalihe, onda opsjedajte Petrovaradin."¹⁰ Dokazivao je sve prednosti takve vojne koncepcije. Pokazao je ono što je loše u mišljenju vezira koji su savjetovali prelazak Dunava i Tise ispod Titela pa napad duž obale od Bačke. Upozoravao je na opasnost da neprijatelj osujeti prijelaz preko rijeke. Ili da dozvoli prijelaz samo jednom dijelu vojske bez suprotstavljanja pa da ga napadne i uništi. Prikazao je da je teško prijeći tolike rijeke i močvare. Ćuprilić je, zalažući se za drukčije rješenje, svoje dokaze ilustrovaо tvrdnjama o slučaju kod Sv. Gotharda. Tamo je u toj bici Montekukoli satjerao Osmanlije prema rijeci. Tom prilikom je u sedmočasovnom pokolju izginulo 16.000 boraca najbolje osmanske vojske. Tvrdio je da je nemoguće ponijeti živežne namirnice više nego za 25 dana. Kasnije bi morali trpjeti veliku oskudicu, a pri neuspjelom pokušaju bilo bi povlačenje vrlo ugroženo. Rekao je i to, čak, da i sada - ako se krene namjeravanim pravcem - može doći do slične kritične situacije kao kod Sv. Gotharda. Zalagao se da vojska sa sultanom krene prema Petrovaradinu. Preimjućstva svoje koncepcije i prijedloga potkrijepio je i mogućnošću mornarice da u tom slučaju bez teškoća snabdijeva armiju.¹¹ Polaskom na Petrovaradin olakšava se dovoz živežnih namirница Dunavom, a davao je veću prednost prelaženju preko Save nego onom preko Dunava.¹²

Ovo dobromanjerno, dobro smišljeno mišljenje, koje je zastupao i veliki vezir, nije naišlo na prijem kod njegovih protivnika prilikom vijećanja jednom kod velikog vezira, a drugi put u nazočnosti sultana. Nije ga prihvatio ni sultan.

Neposredno bliska budućnost daće za pravo Husejin-paši Ćupriliću. Do tog saznanja, ali isuviše kasno, doći će i u osmanskom taboru.

Do njega će doći i sultan, koji nije poklonio dovoljno pažnje sugestijama beogradskog muhafiza. Ostao je pri odluci inspirisanoj mišljenjem moćnijih komandanata i temišvarskega muhafiza Kodža Džafer-paše: da se iz Beograda krene prema Temišvaru. Prelazili su Tamiš, Begej i Tisu i logorovali na desnoj obali Tise.

Bila je to, uskoro će biti jasno, kobna odluka sa katastrofalnim posljedicama. To što nije poslušao vizionarski savjet Husejin-paše Ćuprilića biće sultanova teška i nepopravljiva greška. Druga po redu veličina, ako se prvom njegovom greškom uzme to što je uza se zadržao Sejjid Fejzulah-efendiju.

Saglasno takvoj svojoj odluci sultan Mustafa II kod Pančeva. Snažnu flotu uputio je, u isto vrijeme. Namjera mu je bila da odvuče pažnju protivnika na taj način osigurao lakši prođor glavnine vojske u Tisu. U tome je bio njegov glavni cilj. Možda bi on takođe suprotnoj strani protivnik nije bio princ Eugen Savojski.

Osmansku vojsku je predvodio veliki vezir, carski general i uputile prema Titelu (u Bačkoj), utvrdi koja je ležište. Veliki vezir je pretekao princa, suzbio snage generala i osigurati Titel, napao ga i spolio. Jedan odred husara u ruke, zarobljen je, a zarobljenici su ubijeni. Osmanski generali su povukao, a veliki vezir išao u smjeru Petrovaradina. Na putu je dobio dvjesto lakata dug, ali je imao samo širinu kola; četiri konja su mu prešli pred nosom, ali su samo dva kraja izgorjela. Hitno su ga popravili, ali su sami obično, i sam time bavio što su mu veziri zamjjerili. Petrovaradina trebalo je napraviti devet dugih mostova, ali su samo nekoliko dana rada.¹³

Eugen je sa svojim snagama stajao na Tisi. Posle dana i noći, 15 bataljona i 12 topova naprijed, a sam ga je slijedila mornarica. Stajala pred Petrovaradinom u logoru opkoljenom, ali je sultanski tabor bio dobro opremljen. Stigao veliki vezir. Bilo je nemoguće rovovima da ga napasti. Svi pokušaji da izmame princa iz tako opremljenog tabora su neuspjeli. Zato je u osmanskom taboru sazvano ratno savjetovanje, a podunavsko brodovlje povuče se u Savu. Savojski su opskrbili potrebnim namirnicama.¹⁴

Savojskog su izviđači izvjestili o planu velikog vezira. Schlicka sa 1.700 pješaka da se ubaci u Segedin. Uz to, osmanli su postavili vojne linije, šest pješačkih i šest konjaničkih, zaštiteći slobodni put prema Tisu. Na putu su se našli njegova husara zarobljeni u Džafer-pašu.¹⁵ Bio je to dobar odgovor na osmanski komandanata.¹⁶ Da se habsburška vojska učini slobodna, on je sa nešto vojnika upućen u sukobu s prinčevom izviđačkom četom Džafer-paše. Žut učinak je bio zarobljen. Doveden je u prinčev tabor 11.000 vojnika. Ispitivao ga je lično Savojski. Pod prijetnjom smrću

ako krene u tom pravcu. Ćuprilić se zalagao varadinu. "Već treći puta idete u rat, a da vam je zemlje; ako imate zalihe, onda opredelite prednosti takve vojne koncepcije. Pokazao je na koji su savjetovali prelazak Dunava i Tise i od Bačke. Upozoravao je na opasnost da rijeke. Ili da dozvoli prijelaz samo jednom a pa da ga napadne i uništi. Prikazao je da je re. Ćuprilić je, zalažući se za drukčije rješenje, napisao o slučaju kod Sv. Gotharda. Tamo je u Osmanlije prema rijeci. Tom prilikom je ušlo 16.000 boraca najbolje osmanske vojske. Učestvovati živežne namirnice više nego za 25 dana. U oskudicu, a pri neuspjelom pokušaju bilo bi doći je i to, čak, da i sada - ako se krene doći do slične kritične situacije kao kod Sv. Gotharda sa sultanom krene prema Petrovaradinu. I prijedloga potkrijepio je i mogućnošću da teškoča snabdijeva armiju.¹¹³ Polaskom na živežnih namirnica Dunavom, a davao je veću nego onom preko Dunava.¹¹²

Smisljeno mišljenje, koje je zastupao i veliki njegovih protivnika prilikom vijećanja jednom nazočnosti sultana. Nije ga prihvatio ni sultan. Ne daće za pravo Husejin-paši Ćupriliću. Do tog će i u osmanskom taboru.

Oni nije poklonio dovoljno pažnje sugestijama i pri odluci inspirisanoj mišljenjem moćnijih hafiza Kodža Džafer-paše: da se iz Beograda i su Tamiš, Begej i Tisu i logorovali na desnoj obali, kobna odluka sa katastrofalnim posljedicama. I savjet Husejin-paše Ćuprilića biće sultanova druga po redu veličina, ako se prvom njegovom održao Sejjid Fejzulah-efendiju.

Saglasno takvoj svojoj odluci sultan Mustafa II je 19. augusta prešao Dunav kod Pančeva. Snažnu flotu uputio je, u isto vrijeme, prema Slankamenu. Namjera mu je bila da odvuče pažnju protivnika na drugu stranu kako bi se na taj način osigurao lakši prođor glavnine vojske u jugoistočnu Ugarsku i Erdelj. U tome je bio njegov glavni cilj. Možda bi on taj cilj i ostvario, da mu na suprotnoj strani protivnik nije bio princ Eugen Savojski.

Osmansku vojsku je predvodio veliki vezir, carsku princ Eugen, a obje su se uputile prema Titelu (u Bačkoj), utvrdi koja je ležala iznad ušća Tise u Dunav. Veliki vezir je pretekao princa, suzbio snage generala Nehma, koje su trebale osigurati Titel, napao ga i spalio. Jedan odred husara, koji je Osmanlijama pao u ruke, zarobljen je, a zarobljenici su ubijeni. General Nehm se čarkajući povukao, a veliki vezir išao u smjeru Petrovaradina. Most kod Valove bio je dvjesti lakata dug, ali je imao samo širinu kola; cesarska vojska ga je spalila, ali su samo dva kraja izgorjela. Hitno su ga popravili i veliki vezir se, kao i obično, i sam time bavio što su mu veziri zamjerili kao sitničavost. Odavde do Petrovaradina trebalo je napraviti devet dugih mostova, a svaki je zahtijevao nekoliko dana rada.¹¹⁴

Eugen je sa svojim snagama stajao na Tisi. Poslao je princa Commercyja sa 15 bataljona i 12 topova naprijed, a sam ga je slijedio. Habsburška vojska je stajala pred Petrovaradinom u logoru opkoljenom rovovima prije nego što je stigao veliki vezir. Bilo je nemoguće rovovima opkoljeni logor s uspjehom napasti. Svi pokušaji da izmame princa iz tako osiguranog logora nisu uspjeli. Zato je u osmanskom taboru sazvano ratno savjetovanje. Zaključeno je da se ide prema Segedinu, a podunavsko brodovlje povuče na ušće Tise da bi se vojska opskrbila potrebnim namirnicama.¹¹⁵

Savojskog su izviđači izvijestili o planu velikog vezira. On je poslao grofa Schlicka sa 1.700 pješaka da se ubaci u Segedin. Sam je išao postrojen u 12 vojnih linija, šest pješačkih i šest konjaničkih, za osmanskom vojskom. Četiri njegova husara zarobili su Džafer-pašu.¹¹⁶ Bio je to Bošnjak Džafer-paša, jedan od osmanskih komandanata.¹¹⁷ Da se habsburška vojska ne bi previše približila osmanskoj vojnoj koloni on je sa nešto vojnika upućen da zaustavi neprijatelja. U sukobu s prinčevom izviđačkom četom Džafer-paša je uvidio da ne može izići na kraj sa neuporedivo jačim protivnikom. Žureći nazad, pao je sa konja i bio zarobljen. Doveden je u prinčev tabor 11. septembra 1697. godine. Ispitivao ga je lično Savojski. Pod prijetnjom smrću, paša je rekao svu istinu o

sultanovim namjerama. Davao je odgovore na sva pitanja. Otkrio je šta smjera osmanska vojska.¹⁷⁷ Otkrio je da je sultan napustio plan o pohodu na Segedin i da je odlučio da kod Sente prijede Tisu i ide prema Temišvaru, a odande iz Gornje Ugarske upadne u Erdelj. Eugen je ubrzao hod svoje vojske da osmanskog sustigne još prije prijelaza Tise.¹⁷⁸

"Kada je sultan stigao pod Senu, započelo je postavljanje pontonskog mosta preko Tise da bi se, prema planu, prešlo na lijevu obalu. Saznavši da se Habsburgovci ubrzano približavaju, naređeno je forsirano prebacivanje osmanskih trupa preko rijeke."⁽¹⁹⁾

Čim je sultan sa teškim naoružanjem prešao Tisu, dok se na desnoj obali nalazio tek manji dio vojske, princ je krenuo u napad. Za taj napad raspolagao je svim jedinicama planiranim za borbu protiv Osmanlija. Pošto je Robutinove jedinice iz Erdeľja (osam regimenti) udružio sa glavninom svoje vojske, spojio se i sa Vodmanovom konjicom, brandenburškim trupama. Time je svoju armiju povećao na 50.000 boraca.

"Prateći neprijatelja u stopu i raspolažući informacijama o njegovim namjerama, Savojski je usiljenim maršom 11. septembra stigao na jedan sat hoda od mjesta gdje su se Turci, pod Sentom, užurbano prebacivali preko Tise, pontonskim mostom, izgrađenim po nacrtu francuskih inženjera. Savojski brzo uočava da je ovo upravo idealna prilika za napad. Iako je bilo kasno popodne, Savojski je velikom brzinom rasporedio svoje jedinice i izvršio najprije potiskivanje sa prvih linija, a zatim opkoljavanje kontingenta turske vojske na desnoj obali Tise. Lijevim krilom njegovih jedinica komandovao je Gvido Štaremburg, desnim general Hajsler, a centrom on lično. Prvi napad započeo je nešto iza 18 časova. Svi turski pokušaji da se odupru silovitom napadu Austrijanaca bili su bez uspjeha. Došlo je do stravičnog pokolja i neopisive gužve, naročito na mostu. Sultan, koji se nalazio na lijevoj strani Tise, upućuje spahiće u pomoć i time stvara samo još veću pometnju i gužvu na mostu."²⁸⁹

O toj teškoj bici, sa mnogo krvi i žrtava, pišu mnogi povjesničari. Svi oni su podudarni u opisu ovog pakla koji je nastao na obalama Tise. Oni kažu da ništa nije pomoglo - ni lično herojstvo velikog vezira Elmas Mehmed-paše. I sam se boreći, on je preduzeo što je mogao da bi spasavao vojsku. U metežu i panici, da bi prisilio na borbu vojnike koji su bježali prema mostu, veliki vezir naređuje da se demonštiraju dva pontonska čamca i, s mačem u ruci sijekući bjegunce, pokušava da okrene vojsku protiv neprijatelja. Ali zakratko - sve dok ga nisu sasjekli vlastiti vojnici.¹²⁰

Medu Osmanlijama zavlada totalna panika. Svobodili Tise izginuli su do posljednjeg čovjeka. Na arhivske građe koju je pomno istraživao, Ešref Kadić vojnici dijelom ginuli od ostrvljjenih Habsburga u Tisi.⁽²²⁾ Panika se brzo proširila. Zahvatila je i dio obala Tise. U ovom sukobu, osim velikog vezira Ešref Kadića, ubijeni su i istaknuti osmanski komandanti: muhafiz Tevfik beglerbeg Anadolije Misirlioglu Ibrahim-paša, jančari Mehmed-paša, beglerbeg Rumelije Kučuk Djedje Dijaribakra Kavukdžu Ibrahim-paša, valija Adane i drugih sandžak-begova, vojnih aga i alajbega. Kako je jedna osmina vojske, dok Angeli i Poujoulat kaže, "uništena." Oni navode da je, osim velikog vezira, beglerbega, dok Redlich veli da je poginuo veliki broj mnogo više dostojanstvenika. Osmanski gubici cijelog vojnika.⁽²³⁾

Eugen Savojski, prema ovim istim izvorima, 1.600 ranjenih.

"Rijetko kada je bila izvojevana veća i dalekosežnija vrijeme"²⁴

Ima, dakako, i podrobnijih izvora podataka o govoru da je u ovoj bici izginulo 20.000 osmanljanaca, najviše 1.000 je iznijelo živu glavu na zaustavljeni pod noć. Kako je Savojski pisao Leopold: "Kad su suncem htjeli da se prije makne, dok svojim svjetom slavu oružja Vašeg veličanstva."¹²⁶

Princ je napisao da je u ovom boju izgubio ranjenih. Nakon boja otpremio je u Beč princa K radosnom viješću o ovoj pobjedi. Sutradan je sa drugu obalu Tise u napušteni sultanov tabor. Tu je miliona pjastera ratne blagajne, oružje svake ruke, deve, volove, barjake, zastave i konjske repove. Pr je sultan kao znak svoje časti nosio oko vrata. Odl Beč, pokloni caru.⁽²⁷⁾

je odgovore na sva pitanja. Otkrio je šta smjera i je sultan napustio plan o pohodu na Segedin i pređe Tisu i ide prema Temišvaru, a odande iz Srednjeg. Eugen je ubrzao hod svoje vojske da pređe Tise.⁽¹⁸⁾

Entu, započelo je postavljanje pontonskog mosta obalu, prešlo na lijevu obalu. Saznavši da se pričavaju, naređeno je forsirano prebacivanje⁽¹⁹⁾

oružanjem prešao Tisu, dok se na desnoj obali princ je krenuo u napad. Za taj napad raspolaže za borbu protiv Osmanlja. Pošto je Robutinove (menti) udružio sa glavninom svoje vojske, spojio , brandenburškim trupama. Time je svoju armiju

topu i raspolažeći informacijama o njegovim nim maršom 11. septembra stigao na jedan sat i, pod Sentom, užurbano prebacivali preko Tise, im po nacrtu francuskih inženjera. Savojski brzo na prilika za napad. Iako je bilo kasno popodne, rasporedio svoje jedinice i izvršio najprije zatim opkoljavanje kontingenta turske vojske na vrilom njegovih jedinica komandovao je Gvido Hajsler, a centrom on lično. Prvi napad započeo je turski pokušaji da se odupru silovitom napadu cara. Došlo je do stravičnog pokolja i neopisive stan, koji se nalazio na lijevoj strani Tise, upućuje samo još veću pometnju i gužvu na mostu.⁽²⁰⁾ Krvi i žrtava, pišu mnogi povjesničari. Svi oni su koji je nastao na obalama Tise. Oni kažu da ništa tvo velikog vezira Elmas Mehmed-paše. I sam se da bi spasavao vojsku. U metežu i panici, da bi prisilio ema mostu, veliki vezir nareduje da se demontiraju čem u ruci sijekući bjegunce, pokušava da okrene zakratko - sve dok ga nisu sasjekli vlastiti vojnici.⁽²¹⁾

Medu Osmanlijama zavlada totalna panika. Svi koji su se zadesili na desnoj obali Tise izginuli su do posljednjeg čovjeka. Na osnovu knjižnih fondova i arhivske grade koju je pomno istraživao, Ešref Kovačević kaže da su osmanski vojnici dijelom ginuli od ostrvlijenih Habsburgovaca, dijelom u dubokoj Tisi.⁽²²⁾ Panika se brzo proširila. Zahvatila je i dio osmanske vojske na lijevoj obali Tise. U ovom sukobu, osim velikog vezira Elmas Mehmed-paše, poginuli su i istaknuti osmanski komandanti: muhafiz Temišvara Kodža Džafer-paša, beglerbeg Anadolije Misirlioglu Ibrahim-paša, janjičarski aga Baltaoglu vezir Mehmed-paša, beglerbeg Rumelije Kučuk Džafer-paša, valija dalekog Dijaribakra Kavukdžu Ibrahim-paša, valija Adane vezir Fazli-paša i još mnogo drugih sandžak-begova, vojnih aga i alajbega. Kako tvrdi Uzunčaršili, izginula je jedna osmina vojske, dok Angeli i Poujoulat kažu da je "Turska armija bila uništena." Oni navode da je, osim velikog vezira, poginulo još 20 paša i 15 beglerbega, dok Redlich veli da je poginuo veliki vezir, još četvorica paša i mnogo više dostojanstvenika. Osmanski gubici cijene se na 20.000 do 30.000 vojnika.⁽²³⁾

Eugen Savojski, prema ovim istim izvorima, imao je samo 429 poginulih 1.600 ranjenih.

"Rijetko kada je bila izvojevana veća i dalekosežnija pobjeda za ovako kratko vrijeme"⁽²⁴⁾

Ima, dakako, i podrobnijih izvora podataka o ovim gubicima. U njima se govori da je u ovoj bici izginulo 20.000 osmanskih vojnika, 10.000 ih se utopilo, najviše 1.000 je iznijelo živu glavu na drugu obalu.⁽²⁵⁾ Bitka je zaustavljena pod noć. Kako je Savojski pisao Leopoldu I u Beč, "kao da nije ni sunce htjelo da se prije makne, dok svojim svjetlim okom ne vidi potpunu slavu oružja Vašeg veličanstva."⁽²⁶⁾

Princ je napisao da je u ovom boju izgubio 300 vojnika i imao 1.200 ranjenih. Nakon boja otpremio je u Beč princa Karla Tomu Vandenmonta sa radosnom viješću o ovoj pobjedi. Sutradan je sa svojom vojskom prešao na drugu obalu Tise u napušteni sultanov tabor. Tu je, kako je napisao, našao tri miliona pjastera ratne blagajne, oružje svake ruke, topove i prtljagu, konje, deve, volove, barjake, zastave i konjske repove. Pronašao je i veliki pečat koji je sultan kao znak svoje časti nosio oko vrata. Odlučio je da ga, kad se vrati u Beč, pokloni caru.⁽²⁷⁾

Tako je sultan Mustafa II na početku ovoga svog ratnog pohoda doživio katastrofu. I sam je bježao sa bojišta glavom bez obzira. Prerušio se u običnog vojnika. Sa sebe je poskidao bilo kakav znak carskog dostojanstva. Pratila su ga dvojica sluga s kojima je zajedno bježao prema Temišvaru. Jurio je tako brzo, kažu, koliko je njegov konj mogao da trči. Napustio je i ostatak vojske s kojom se sastao tek tri dana kasnije.⁽³⁸⁾ Cesarska vojska zaplijenila je u turskom logoru "mnogo topova i druge ratne opreme". Uz to još: 9.000 kola, 60.000 deva, 150.000 volova, 7.000 konja, 26.000 topovskih kugli, preko 500 bombi. Zarobila je i carsku blagajnu koja se procjenjuje na 40.000 dukata. U vojnoj blagajni našla je četiri miliona dukata. Ovi gubici osmanske vojske su ogromni. Historičari ih podrobno navode u dugačkom spisku na kojem se nalazi i 16 privatnih, zapregnutih sultanovih kola sa 10 njegovih žena.⁽³⁹⁾

A kako je ta bitka izgledala iz ugla cesarove vojske i Eugena Savojskog?

Kad je padišah bio utaboren kod Kobile, dojedrilo je više osmanskih lađa do tzv. "ratne ade", dok je zahira (namirnice) prevezena preko Dunava kod hajdučkog šanca. Rijeka je na tom mjestu bila najprikladnija za prelaženje, pa se i očekivalo da će tim pravcem sultan i vojska udariti na Petrovaradin. Ali već dan kasnije, 7. septembra, bilo je jasno da osmanska vojna sila ne kreće prema Varadinu. Savojski je otpremio grupu vojnika i šajke put Kobile. Ovi su bili još u izviđanju pravaca kretanja osmanskih vojnika kad je u cesarski tabor prispio jedan prebjeg i dojavio da sultan ide desnom obalom Tise uz vodu prema Segedinu, a odatle namjerava prema Temišvaru. To su potvrdili i Eugenovi izviđači. Oni su vidjeli da osmanska vojska maršira obalom uz vodu, a da ih na Tisi prate lade. Savojski je krenuo u korak za sultanovom vojskom.⁽⁴⁰⁾ Htio je da sačuva Segedin, spriječi prolaz preko rijeke i onemogući namjere padišaha u Erdelju.⁽⁴¹⁾

Novi prebjeg je u noći između 8. i 9. septembra javio da osmanska vojska konači kod Sentomaša. To je Savojskom olakšalo uzastopno praćenje protivnika. Uhvatili su još jednog Tatarina koji je otkrio da sultan ide na Segedin, a da će se utaboriti kod Sente. Dalja izviđanja su i to potvrdila. Pokazalo se da osmanska vojska kod Sente sprema prijelaz preko Tise. Princ je na vijećanje sakupio svoje generale. Zaključeno je da se i dalje slijedi kretanje osmanske vojske i, svakako, spriječi pad slabo utvrđenog Segedina.

Opet su razaslate vojničke grupe u izviđanje s nalogom da svakako uhvate bar jednog vojnika iz osmanskog tabora. U noći između 10. i 11. septembra

princ je dobio nove vijesti iz Sente: sultan se tamо z
na sve strane radi obezbjedenja.⁽⁴²⁾

Princ je svoju vojsku razdijelio u 12 kolona - po
dok su u sredini bili topovi. U takvom rasporedu
septembra. U hodу su vijesti sustizale jedna drugu:
kod Sente, da su se sukobljavali s nekim osmanskim
konjanici su doveli i Džafer-pašu, koji je također b
u zarobljeništvo. Paša je podvrgnut ispitivanju. Sp
Kad su mu zaprijetili snrću, progovorio je što je
uočio da ga prate u korak, da u Segedinu ima dost
izdržati prvu njegovu navalu, napustio je put u Seg
prede Tisu i direktno udari na Erdelj.⁽⁴³⁾

S dijelom vojske sultan je bio na drugoj obali
topova i prtljaga preko rijeke, dok je sva ostala vo
za odbranu. Dok su Osmanlije prelazile Tisu, Savo
napad.⁽⁴⁴⁾ S četom konjanika približio se osmansko
zastao da pričeka pristizanje ostale vojske i da je r

Dobro smišljena i brza odluka krasila je princ
njegovi savremenici, pisci i historičari. Luka Da
Sente, zabilježio je:

"Ni samoj božici sreće nije više dostajalo vremena
osmanlijsku."⁽⁴⁵⁾

Dvojicu generala, fejdzajgmajstora, koji su već
Sigberta Heistera i Gvida Štarhemberga razmjestio
desnim krilom napada. Lijevo, na obali Tise, Heis
poljanama, Štarhemberg. Sredinom Eugenov drug
s njim i Savojski pripravan da pritekne u pomoć tamo gdje

Prvi okršaji otpočeli su na krilima. Sa svakog su
regimente s topovima koji su potisnuli Osmanlike
napredovala i približila se osmanskim šančevima.
polukrugu nabacane zemlje u dužini, otprilike, čet
visine. Iza ovog šanca dizao se čvrst zid, a potom
u koloni bila raspoređena vojska za prelazak rijeke

Cesarska vojska ubrzo je opkolila ovu utvrđenu
vojnici su i dalje prelazili pontonski most. Nadali

a početku ovoga svog ratnog pohoda doživio
jišta glavom bez obzira. Prerušio se u običnog
kakav znak carskog dostojanstva. Pratila su ga
o bježao prema Temišvaru. Jurio je tako brzo,
nogao da trči. Napustio je i ostatak vojske s
nije.²⁹ Cesarska vojska zaplijenila je u turskom
ratne opreme". Uz to još: 9.000 kola, 60.000
čina, 26.000 topovskih kugli, preko 500 bombi.
voja se procjenjuje na 40.000 dukata. U vojnoj
dukata. Ovi gubici osmanske vojske su ogromni.
u dugačkom spisku na kojem se nalazi i 16
h kola sa 10 njegovih žena.²⁹

z ugla cesarove vojske i Eugena Savojskog?
kod Kobile, dojedrilo je više osmanskih lađa do
ra (namirnice) prevezena preko Dunava kod
tom mjestu bila najprikladnija za prelaženje, pa
m sultan i vojska udariti na Petrovaradin. Ali
bilo je jasno da osmanska vojna sila ne kreće
premio grupu vojnika i šajke put Kobile. Ovi su
anja osmanskih vojnika kad je u cesarski tabor
o da sultan ide desnom obalom Tise uz vodu
njerača prema Temišvaru. To su potvrdili i
li da osmanska vojska maršira obalom uz vodu,
Savojski je krenuo u korak za sultanovom
Segedin, spriječi prolaz preko rijeke i onemogući

edu 8. i 9. septembra javio da osmanska vojska
je Savojskom olakšalo uzastopno praćenje
zadnog Tatarina koji je otkrio da sultan ide na
kod Sente. Dalja izviđanja su i to potvrdila.
ta kod Sente sprema prijelaz preko Tise. Princ je
herale. Zaključeno je da se i dalje slijedi kretanje
prijeći pad slabu utvrđenog Segedina.

grupe u izviđanje s nalogom da svakako uhvate
kog tabora. U noći između 10. i 11. septembra

princ je dobio nove vijesti iz Sente: sultan se tamo zadržao, a razaslao konjanike
na sve strane radi obezbjedenja.³⁰

Princ je svoju vojsku razdijelio u 12 kolona - pola pješaka, pola konjanika -
dok su u sredini bili topovi. U takvom rasporedu podiže vojsku u zoru 11.
septembra. U hodu su vijesti sustizale jedna drugu: da su videne stražarske vatre
kod Sente, da su se sukobljavali s nekim osmanskim stražama. S tim vijestima
konjanici su doveli i Džafer-pašu, koji je također bio u izviđanju i pri tom pao
u zarobljeništvo. Paša je podvrgnut ispitivanju. Spočetka nije htio ništa da kaže.
Kad su mu zaprijetili smrću, progovorio je što je znao. A znao je da je sultan
uočio da ga prate u korak, da u Segedinu ima dosta cesarske vojske koja može
izdržati prvu njegovu navalu, napustio je put u Segedin u namjeri da kod Sente
pređe Tisu i direktno udari na Erdelj.³¹

S dijelom vojske sultan je bio na drugoj obali. Počelo je transportovanje
topova i prtljaga preko rijeke, dok je sva ostala vojska na ovoj strani ušančena
za odbranu. Dok su Osmanlije prelazile Tisu, Savojski je brzo poveo vojsku u
napad.³² S četom konjanika približio se osmanskom taboru na sat razdaljine i
zastao da pričeka pristizanje ostale vojske i da je rasporedi za napad.

Dobro smišljena i brza odluka krasila je princa kao vojskovođu. To kažu
njegovi savremenici, pisci i historičari. Luka Damijani, koji je vojevao kod
Sente, zabilježio je:

"Ni samoj božici sreće nije više dostajalo vremena, da odluči pobjedu u korist
osmanlijsku."³³

Dvojicu generala, fejdzajgmajstora, koji su već ostarjeli u dugom ratovanju,
Sigbertha Heistera i Gvida Štarhemberga razmjestio je da zapovijedaju lijevim i
desnim krilom napada. Lijevo, na obali Tise, Heister, desno, na nepreglednim
poljanama, Štarhemberg. Sredinom Eugenov drug i prijatelj princ Commercy,
s njim i Savojski pripravan da pritekne u pomoć tamo gdje bude najveća opasnost.

Prvi okršaji otpočeli su na krilima. Sa svakog su izdvojene po tri konjaničke
regimente s topovima koji su potisnuli Osmanlije. Za to vrijeme glavnina je
napredovala i približila se osmanskim šančevima. Ta utvrda bila je načinjena u
polukrugu nabacane zemlje u dužini, otprilike, četiri hiljade koraka i tri metra
visine. Iza ovog šanca dizao se čvrst zid, a potom opet šančevi. Tek iza njih je
u koloni bila raspoređena vojska za prelazak rijeke.

Cesarska vojska ubrzo je opkolila ovu utvrdu sa svih strana. Osmanski
vojnici su i dalje prelazili pontonski most. Nadali su se da će uspjeti prebaciti

najveći dio vojske i da će biti dovoljna četa vojnika da zadrži Habsburgovce.

Savojski je najprije topovima napao most, a zatim komandovao juriš. Spočetka je, u prvi mah, odbijen. Lijevom krilu uz obalu Tise naloženo je da se po pješčarama dovuče do osmanskog tabora. I pored velikog otpora koji su pružali Osmanlije, Guido Štarhemberg je zašao za leđa osmanske vojske. Utom su, istodobno, srednji dio i desno krilo zauzeli šančeve. Habsburgovci su učas prešli i zid i primakli se obali.

Među braniocima je nastala panika. Da bi se odbranili, pobacali su puške i izvukli handžare. Njihova hrabrost nije pomogla: u metežu što je nastao svi su nasrnuli na most. Otpočeo je pravi pokolj. Komande više niko nije slušao, niti su se mogle čuti. Topovi su udarali po mostu na kojem su se vojnici zaglavili, izloženi artiljerijskoj vatri. Skakali su u Tisu ne bi li se plivanjem spasili. Malo ko je mogao isplivati jer su se jedan za drugoga u vodi grčevito hvatali i tako se gotovo svi utopili.

(Poraz kod Sente teško je pogodio bosanskog beglerbega Gazi Mehmed-pašu. Dr Safvet-beg Bašagić piše kako se on "od jada razbolje i umrije petnaesti dan u Travniku, a pašin čehaja Sari Ahmed-agu postane bosanskim beglerbegom.")³⁶

Sultan se nakon paničnog bjekstva skrasio u Temišvaru.³⁷ Tamo je odmah počeo da okuplja razbijenu vojsku. Ima indicija, bar prema nekim historičarima, da je tek tada sagledavao dubinu ponora u koju su ga odvele njegove iluzije. Pod Temišvarom pozvao je beogradskog muhafiza Husejin-pašu Ćuprilića.³⁸ Prisjećao se da je kratko vrijeme prije ovog poraza, neposredno pred polazak u ovu katastrofu, ignorisao savjete, sugestije i koncepciju koju je na ratnom savjetovanju u Beogradu izložio ovaj iskusni ratnik. Sad je Ćuprilića imenovao velikim vezirom. Preuzeo je još neke radnje u vezi sa jačanjem posade Temišvara, pa se preko Beograda povukao u Jedrene.³⁹

Povijest otkriva da on iz ovog poraza nije izvukao neophodne pouke. To pokazuje i njegov odnos prema nekim mjerama velikog vezira Husejin-paše Ćuprilića. Ovaj je smatrao da se više ne smiju odbijati ponude za posredništvo Engleske i Holandije za mirovne pregovore. Veliki vezir je, usto, iz sultanove neposredne okoline uklanjanao one ljude koji su svojim uticajem na njega i miješanjem u državne poslove nanosili neprocjenjivu štetu Carevini. Na njihova mjesa dovodio je sposobne i pouzdane ličnosti. Kad je veliki vezir počeo da upoznaje sultana sa stvarnim stanjem u Carevini, predlagao je i

prihvatanje posredništva dviju spomenutih zemalja u mirovnom sporazumu pregovora Porte sa Habsburškom monarhijom. Međutim, Ćuprilić je prihvatao. I dalje je htio da prije ovih pregovora posredništvo dobije, ali je to bilo izgubljeno.

Ćuprilić je, međutim, insistirao na mirovnim pogodbama. Uz jedini izlaz Carevine iz nastale situacije nakon poraza u Bitci kod Sente, želio je kontakt sa poslanicima dviju zemalja koje su nudeći i sa osmanskim dostoještvencima i sa sultandom posredovanjem. Pošto je sultana da je država načeta sa svih strana, da je mir u Evropi preopterećeno raznim porezima, da ono napušta svetu mogućnosti da i dalje pribavlja novu vojsku i obnovi Anadoliju, da se u srednjem veku u Anadoliji vlada nespokojstvo, da po Rumelijskoj hrišćanskih podanika, da su carske blagajne ispravljene, da su zlatnog i srebrnog posuda koje bi se iskovalo u razlozi zbog kojih se - po Ćupriliću - moraju poslužiti Engleske i Holandije. I okončati rat koji je trajao od 1693. do 1697. godine.

Da ipak prihvati put ka pregovorima i miru, Ćuprilić je učinio. Habsburška monarhija je nakon uspostave mirovne pogodbe u Temišvaru u maju 1697. godine definitivno rasterećena rata sa stranima svog carstva. Na poljskom prijestolu bio je August II Maksimilijan, kralj Poljske i vojskovođa, a u Augustovom prijateljstvu sa Leopoldom I i Rusijom htjeli da nastave rat sa Portom.

Promjena raspoloženja Visoke porte prema pregovoru je učinila da u aprilu naredne (1698.) godine utvrde princevima u Osmanlijama. Dva mjeseca kasnije oni su poručili da mogu početi samo na principu statusa quo. Ovo se dogodilo u srednjem veku, kada je Karlo VI, mletački poslanik u bečkom dvoru, učinio da je sultana i sultana posrednikom u mirovnom sporazumu. Međutim, nisu u početku prihvatali Rusija i Poljska, da ovaj princip odgovara interesima svih stranica. Uspostavljanje mirovne pogodbe je učinilo da se sultana i sultana konsultovao je o tome svoje vojskovođe Badenske, Savojske i druge. Zajedno su shvatili, po svemu, da u takvim prilikama ne može više dobiti od statusa quo.⁴⁰

voljna četa vojnika da zadrži Habsburgovce. Na napao most, a zatim komandovao juriš. Lijevom krilu uz obalu Tise naloženo je da se u skog tabora. I pored velikog otpora koji su uberg je zašao za leđa osmanske vojske. Utom o krilo zauzeli šančeve. Habsburgovci su učas

panika. Da bi se odbranili, pobacali su puške i st nije pomogla: u metežu što je nastao svi su vi pokolj. Komande više niko nije slušao, niti rali po mostu na kojem su se vojnici zaglavili, ali su u Tisu ne bi li se plivanjem spasili. Malo edan za drugoga u vodi grčevito hvatali i tako

je pogodio bosanskog beglerbega Gazi Šagić piše kako se on "od jada razbolje i umrije Čehaja Sari Ahmed-agu postane bosanskim

ekstva skrasio u Temišvaru.⁽³⁷⁾ Tamo je odmah u. Ima indicija, bar prema nekim historičarima, u ponora u koju su ga odvele njegove iluzije. je beogradskog muhafiza Husejin-pašu ratko vrijeme prije ovog poraza, neposredno gnorisao savjete, sugestije i koncepciju koju je uđu izložio ovaj iskusni ratnik. Sad je Ćuprilića duzeo je još neke radnje u vezi sa jačanjem Beograda povukao u Jedrene.⁽³⁸⁾

og poraza nije izvukao neophodne pouke. To a nekim mjerama velikog vezira Husejin-paše više ne smiju odbijati ponude za posredništvo ovne pregovore. Veliki vezir je, usto, iz uklanjanja one ljude koji su svojim uticajem na slove nanosili neprocjenjivu štetu Carevini. Na obne i pouzdane ličnosti. Kad je veliki vezir stvarnim stanjem u Carevini, predlagao je i

prihvatanje posredništva dviju spomenutih zemalja za početak mirovnih pregovora Porte sa Habsburškom monarhijom. Mustafa II to u početku nije prihvatao. I dalje je htio da prije ovih pregovora povrati makar dio onoga što je bilo izgubljeno.

Ćuprilić je, međutim, insistirao na mirovnim pregovorima. Po njemu je to jedini izlaz Carevine iz nastale situacije nakon poraza kod Sente. Zato otpočinje kontakte sa poslanicima dviju zemalja koje su nudile posredovanje. Raspravlja i sa osmanskim dostojanstvenicima i sa sultanom ponaosob. Ćuprilić upozorava sultana da je država načeta sa svih strana, da je mnoštvo seljačkog stanovništva preopterećeno raznim porezima, da ono napušta svoja ognjišta, da država nema mogućnosti da i dalje pribavlja novu vojsku i obezbijedi novu opremu, da u Anadoliji vlada nespokojsvo, da po Rumeliji haraju čete odmetnutih hrišćanskih podanika, da su carske blagajne ispražnjene, da Porta više nema zlatnog i srebrnog posuda koje bi se iskovalo u novac. To su bili osnovni razlozi zbog kojih se - po Ćupriliću - moraju prihvatići posredničke usluge Engleske i Holandije. I okončati rat koji je trajao od 1683. godine.⁽⁴⁰⁾

Da ipak prihvati put ka pregovorima i miru sultana su nagnale i druge činjenice: Habsburška monarhija je nakon uspostavljenog mira u Rijsviku u maju 1697. godine definitivno rasterećena rata sa Francuskom na zapadnoj strani svog carstva. Na poljskom prijestolu bio je mladi i ambiciozni Fridrik August koji je u velikom prijateljstvu sa Leopoldom I, dok su Venecija, Poljska, pa i Rusija htjele da nastave rat sa Portom.

Promjena raspoloženja Visoke porte prema pregovorima navela je saveznike da u aprilu naredne (1698.) godine utvrde principe mirovnih pregovora sa Osmanlijama. Dva mjeseca kasnije oni su poručili Porti da mirovni pregovori mogu početi samo na principu statusa quo. Ovo saopštenje sačinili su Leopold I i mletački poslanik u bečkom dvoru Karlo Lucini. Princip statusa quo, međutim, nisu u početku prihvatali Rusija i Poljska. Leopold ih je uvjeravao da ovaj princip odgovara interesima svih saveznika. Habsburški car konsultovao je o tome svoje vojskovode Badenskog, Kapraru, Štarhemberga, Savojskog i druge. Zajedno su shvatili, po svemu, da se od Osmanlija u tim prilikama ne može više dobiti od statusa quo.⁽⁴¹⁾

I Porta je 22. jula 1698. prihvatile taj princip. Sayeznici su izašli u susret njenom zahtjevu da se mirovna konferencija održi u Šremskim Karlovcima. Tamo su već u oktobru bili okupljeni svi predstavnici zaraćenih strana i država posrednica. Konferencija je počela 7. novembra 1698., dok su dokumenti o miru potpisani 26. januara 1699. godine.

POGLAVLJE OSMO

PRINČEV PRODOR U
POHARA SAR

ihvatila taj princip. Saveznici su izasli u susret a konferencija održi u Sremskim Karlovcima. pljeni svi predstavnici zaraćenih strana i država čela 7. novembra 1698., dok su dokumenti o godine.

POGLAVLJE OSMO

PRINČEV PRODOR U BOSNU: POHARA SARAJEVA

bitke. Osim učinkovitog vojnog vodstva, bitku je osvojio Eugen Savojski, koji je bio i vojnički general, ali i političar i diplomat. Uz pomoć saveznika, njegova vojska je uspjela da ukloni s područja Habsburške monarhije osmansku vojsku, koja je bila u potpunosti porazićena. Bitka kod Sente je takođe imala veliki politički učinak, jer je osmanskim ratovanjima, što je najbitnije, ona je u temelju izmijenila položaj Otomanske carevine.

BITKA kod Sente je jedna od najznačajnijih pobjeda Habsburške monarhije i njenih saveznika izvođenih nad osmanskom vojnom silom. U 16-godišnjim habsburško-osmanskim ratovanjima, što je najbitnije, ona je u temelju izmijenila položaj Otomanske carevine. Princ Eugen Savojski je u toj bici vješt i skoristio pješčare uz Tisu, zašao za leđa protivniku, presjekao i spriječio njegov prelazak preko rijeke. Tim uspjehom se prinčevi ime pronijelo širom Habsburške carevine i Europe. Ovjenčan je slavom. Zli jezici su i tada, a i danas, govorili da je njegova zasluga u toj pobjedi i slava koju je stekao zasnovana na tome što je "iznenadio i smutio Turke".⁽¹⁾ Ali i to je u vještini ratovanja valjalo znati postići i učiniti.

Princ se nakon ove pobjede pitao: kako da se ona što potpunije iskoristi? I sam je zapisao da je znao kako je godina već poodmakla. Dolaze kiše i snjegovi. Ponestalo je sredstava da bi osvojio još i Temišvar. Ni napad na Beograd, kao prvobitna zamisao i cilj Ratnog vijeća na bečkom dvoru, nije dolazio u obzir. Pogotovo ne i njegovo eventualno osvajanje. Odustao je od pohoda na ovaj grad. Finansijska moć Habsburške monarhije bila je iscrpljena. I njegovi generali su upozoravali da nastupa jesen, s njom i kiše. Po takvom vremenu nije moguće uspješno ratovati. Istrošenim vojnicima je potreban predah. Pomišljali su da bi ih u slučaju novih bitaka moglo zadesiti gorko iskustvo cesarske vojske pod Bišćem. Saglasili su se da ratovanje nastave u proljeće 1698. godine. Zato su dio vojske ostavili u Segedinu da pojača njegovu odbranu, a ostalu uputili na zimovanje.

Eugena je, ipak, kopkalo. Htio je da još nekako iskoristi preostalo lijepo vrijeme u toj 1697. godini. To vrijeme bi, zabilježio je on, mogao upotrijebiti u kratkom prođoru u nekom drugom pravcu u dubini osmanskog teritorija.⁽²⁾

Sve što je saznao, pomoglo mu je u odluci da provali u Bosnu. I tek time završi ratovanje u toj godini. Čitave gomile arhivske građe, spisa, dnevničkih zabilježki i literature ne pružaju jedinstven odgovor na pitanje šta ga je navelo baš na ovaj poduhvat. Rasprostranjena su i nagađanja da je pomicao kako će ovu zemlju s lakoćom pokoriti. Računao je na ošamućenost osmanske vojne sile porazom kod Sente. Uzdao se i u ustanke raje. Pretpostavlja se da će uz njenu pomoć i u Bosni satjerati Osmanlike u tjesnac.

Šta je princ htio s tom provalom do Sarajeva? To je pitanje koje su odgojetali mnogi historičari nastojeći da proniknu u suštinu odgovora. On je imao više ciljeva: da oslabi Bosnu, da odavde obezbijedi nesmetane buduće vojne akcije, posebno one ratne operacije planirane za proljeće iduće godine, ne znajući da će 1698. početi mirovni pregovori u Karlovcima.⁽³⁾

Ova provala, "koja za turskih ratova nema premca", "osta bez uspjeha". Ako se uzme u obzir "množina i junaštvo bosanske domaće vojske", koja se toliko puta iskazala, njegov poduhvat je zapravo vrlo opasan. "Valja uvažiti, da ove iste godine nije 13.000 vojske (austrijske) moglo zauzeti Bihać i da je sljedećih decenija bosanska vojska pokazala primjer velikoga junaštva."⁽⁴⁾

Šta je onda princa sačuvalo od rizika koji mu je prijetio od ove junačke bosanske vojske na njenom tlu pri njegovom pohodu?

Richter podrazumijeva dva momenta koja su očuvala princa od nevolja, pa i uništenja, pri ovom prođoru: prvo, bitka kod Sente, "u kojoj je zaglavio bosanski paša, a s njime i dobar dio bosanske vojske." Drugo, po ovom historičaru, velika tajnovitost i neobična brzina kojom je princ izveo tu svoju akciju. U vezi s ovim mišljenjem Richtera dr. Bašagić kaže da se bosanski namjesnik Gazi Mehmed-paša "poslije bitke kod Sente od jada razbolio i umro petnaesti dan u Travniku." Mehmed-pašu je naslijedio njegov čehaja Sari Ahmet-agu. Bio je u situaciji da na brzinu, u teškim bosanskim prilikama, okupi nešto četa i kod Vranduka se odupre, makar i simbolično, princu Savojskom.⁽⁵⁾ Te godine bosanski namjesnik bio je Sari Ahmet-paša, ali su mnogi saglasni da Bosna u tom trenutku nije imala energičnog vezira koji bi se - uprkos haotičnom i teškom stanju u zemlji - uspješnije sučelio s ovim neočekivanim prođorom.

Eugen Savojski je vodio dnevnik ove svoje vojne nalazi i faksimil jednog savremenog crteža koji predstavlja džamija. U tom dnevniku ovaj vojskovoda bilježi ekspediciju protiv Sarajeva.

Tako saznajemo da on na povratku iz bitke kod pohodu na Bosnu. Iz Santove 5. oktobra te godine piše:

"Uvjericivši se, da ove godine nema više ništa s kakvom ipak se porazgovorih s mojim generalima ne bi preduzeti. Stoga dozvah sebi pukovnika Kibu, koji je posavskim, i on je jučer amo prispio, te ga ispitah kako bi se sultan većem povratio preko Beograda kući, zemlji, pa konačno ne bi li se dalo u nju provaliti. On izvijestio, te među ostalim rekao, da u Bosni ima vrlo malo vojnika, te se povratio kući. Kad sam to čuo, odmah zaključio da treba u pomenuto zemlju, opremivši u tu svrhu 1200 pješaka i 12 topova s potrebnom zahidrom i džebom, Osijek, javiću se opet Vašem Veličanstvu."⁽⁶⁾

I drugi glasnici su, osim Kibe,javljali da se sultani u pohodu na Bosnu - vratio preko Beograda kući. Ostala vojska i svoje lade. Kad je o Bosni riječ, svi u jedinstvu vojske sasvim malo. I to što je imao nalazi se u različitim utvrđenjima. Ti glasovi dolazili su od prebjega. Oni su priskonci - da je "sva Bosna jedna kasarna, a svaki pušku vojnik."⁽⁷⁾

Glasove da u Bosni nema vojske nisu donosili pukovnik Kiba, komandant savskog graničarskog detajla, koji izvještaju o stanju zemlje i naroda u Bosni rekao da ima samo u gradskim posadama i po zemlji raznih utvrđenja. Od njih se, međutim, ne može očekivati nikakav rezultat.

Prije odluke o ovom pohodu Savojski je imao pristup strana. Milan Prelog citira Batinića koji piše "da se u izvješću o turskoj sili i položaju mesta dali franjevcima da se Eugen franjevcima obratio njemačkim pisnicima, da su im učinili čestitku i da su im dali odgovor, da su im dali na ustanak, "al ovim je tursko rođstvo bilo dobro za narod, ol možebiti da okolnosti nisu im dopustile da se ustanak ne izvrši."

Htio je da još nekako iskoristi preostalo lijepo vrijeme bi, zabilježio je on, mogao upotrijebiti u tom pravcu u dubini osmanskog teritorija.⁽³⁾ Mu je u odluci da provali u Bosnu. I tek time citave gomile arhivske grade, spisa, dnevničkih jedinstven odgovor na pitanje šta ga je navelo stranjena su i nagadanja da je pomiclao kako će biti. Računao je na ošamućenost osmanske vojne i se i u ustanke raje. Pretpostavlja je da će uz Osmanlije u tjesnac.

Do Sarajeva? To je pitanje koje su odgonetali proniknu u suštinu odgovora. On je imao više avde obezbijedi nesmetane buduće vojne akcije, anirane za proljeće iduće godine, ne znajući da vori u Karlovcima.⁽³⁾

"ratova nema premca", "osta bez uspjeha". Ako naštvo bosanske domaće vojske", koja se toliko je zapravo vrlo opasan. "Valja uvažiti, da ove vojske (austrijske) moglo zauzeti Bihać i da je vojska pokazala primjer velikoga junaštva."⁽⁴⁾ O od rizika koji mu je prijetio od ove junačke pri njegovom pohodu?

momenta koja su očuvala princa od nevolja, pa: prvo, bitka kod Sente, "u kojoj je zaglavio obar dio bosanske vojske." Drugo, po ovom i neobična brzina kojom je princ izveo tu svoju ajem Richtera dr. Bašagić kaže da se bosanski "poslije bitke kod Sente od jada razbolio i unio Mehmed-pašu je naslijedio njegov čehaja Sari na brzinu, u teškim bosanskim prilikama, okupi a se odupre, makar i simbolično, princu oski namjesnik bio je Sari Ahmet-paša, ali su trenutku nije imala energičnog vezira koji bi se stanju u zemlji - uspješnije sučelio s ovim

Eugen Savojski je vodio dnevnik ove svoje vojne operacije. Uz dnevnik se nalazi i faksimil jednog savremenog crteža koji prikazuje Sarajevo sa 80 džamija. U tom dnevniku ovaj vojskovoda bilježi sve etape svoje vojne ekspedicije protiv Sarajeva.

Tako saznajemo da on na povratku iz bitke kod Sente razmišlja i o ovom pohodu na Bosnu. Iz Santove 5. oktobra te godine piše cesaru u Beč:

"Uvjerivši se, da ove godine nema više ništa s kakvom navalom na Temišvar, ipak se porazgovorih s mojim generalima ne bi li se dalo štograd i sada preduzeti. Stoga dozvah sebi pukovnika Kibu, koji zapovijeda graničarima posavskim, i on je jučer amo prispio, te ga ispitah kake su prilike u Bosni, e da bi se sultan većem povratio preko Beograda kući, i koliko ima vojske u toj zemlji, pa konačno ne bi li se dalo u nju provaliti. On me je o svem veoma tačno izvijestio, te među ostalim rekao, da u Bosni ima vrlo malo vojske, a padišah da se povratio kući. Kad sam to čuo, odmah zaključim sa svojim generalima navaliti u pomenutu zemlju, opremivši u tu svrhu 4.000 konjanika, 2.500 pješaka i 12 topova s potrebnom zahidrom i džebhanom... Kada prispijem u Osijek, javiću se opet Vašem Veličanstvu."⁽⁵⁾

I drugi glasnici su, osim Kibe, javljali da se sultan - satrven od jedu zbog poraza kod Sente - vratio preko Beograda kući. Ostavio je u tom mjestu nešto vojske i svoje lade. Kad je o Bosni riječ, svi u jedan glas kažu da u njoj ima vojske sasvim malo. I to što je ima nalazi se u raznim kulama i graničnim utvrđenjima. Ti glasovi dolazili su od prebjega. Oni su zaboravljali na istinu od praiskona - da je "sva Bosna jedna kasarna, a svaki Bošnjak koji može nositi pušku vojnik."⁽⁶⁾

Glasove da u Bosni nema vojske nisu donosili samo prebjegi. Niti jedino pukovnik Kiba, komandant savskog graničarskog distrikta. Taj Kiba je u svom izvještaju o stanju zemlje i naroda u Bosni rekao da tamо nema mnogo vojske. Ima je samo u gradskim posadama i po zemlji razasutim vojnim odjeljenjima. Od njih se, međutim, ne može očekivati nikakav znatniji otpor.

Prije odluke o ovom pohodu Savojski je imao pri ruci i informacije s drugih strana. Milan Prelog citira Batinića koji piše "da su princu Eugenu prethodna izvješća o turskoj sili i položaju mesta dali franjevcii." I Ivan Frano Jukić piše da se Eugen franjevcima obratio njemačkim pismom iz Posavine da narod dignu na ustanak, "al ovim je tursko rostvo bilo odavno omililo, niti su marili za narod, ol možebiti da okolnosti nisu im dopustile". Dr. Bodenstein priopćio

je jedan vojnički izvještaj, pisan njemačkim jezikom od nepoznata pisca u doba Eugenovih operacija, "koji bi nam bio dokazom, da je ekspedicija princa Eugena počivala na pouzdanim informacijama. Ovaj je vojnički izvještaj jedan od najpouzdanijih o stanju Bosne onoga doba. Ne možemo dakako sa sigurnošću ustvrditi da taj izvještaj potiče iz doba pred Eugenovom ekspedicijom" - kaže on. I Prelog piše kako je poznato "da je Eugen prije ekspedicije naložio zapovjedniku Krajine u Brodu, da mu dogje, propitao se u njega, kake je naravi zemlja Bosna i kada je dočuo, da тамо ima мало војске, odlučio je "cum consilio generaliteta" odmah krenuti тамо."¹⁰⁸

Sve to uvjeralo je princa da nasigurno može osvojiti Bosnu. Vojsci koju je sa sobom poveo pridružio se u Brodu i Kiba sa graničarskim konjanicima, otprilike s ukupno 200 vojnika.¹⁰⁹

To je, dakle, uz ranije spomenute snage bio ekspedicioni korpus koji je krenuo u Bosnu. To je sva sila koja je krenula u pohar ove zemlje.


Ovaj ratni pohod nazvan je i "Bosanskim ratom". Izведен je po planu i pod vodstvom Eugena Savojskog. Išao je preko Save do Broda, pa preko Doboja, Maglaja, Žepča, Vranduka, Zenice,

DOBOSKA TVRDAVA

Kaknja i Visokog do Sarajeva. I trajao od 10. oktobra do 8. novembra 1697. godine.¹¹⁰

Na njegovom čelu, uz Savojskog, bili su još princ Commercy, Gvido grof Starhemberg, grof Grousfeld, princ Vaudemont, Truchsess, grof Herberstein - sve generali i mnogo drugih oficira.¹¹¹

Ono što je on smjerao da uradi, u to vrijeme, bio je njegov prodor u unutrašnjost osmanskog carstva - dolinom rijeke Bosne do Sarajeva. Vi. Skarić tvrdi da je njegova namjera bila i da izazove strah i zbuđenost među Osmanlijama.¹¹²



Odlučeno je da vojska, po kiši i blatu, krene Szantove preko Djakova prema Osijeku. Šest dana je u Brod. Tu je za nju sagraden pontonski most od Gradu za to obezbijedio je komesar Kosler u Sisobom hranu do 20. oktobra, a konjaništvo do 25. prevožena sa vojskom kolima.

Da bi osigurao uspjeh ovog pohoda, princ je s jutro 21. oktobra preuzeo komandu nad grofa Robutina prema Pančevu, Temišvaru i Karađorđevu, generalom grofom Leiningenom i 3.000 konjima. Njihov zadatak - da provali u Osmansku carevinu na drugu stranu Save. Na 22. oktobra je pohod ušao u Demir-kapiju, a 6. novembra na juriš osvojio Novi Grad. Uz to, iz posade u ovom gradu je poginulo, a 60 njih paljeno. Pohod je spasio bjekstvom preko Save. I Nova Palanka je spasena. Na 10. novembra, plijen kapetan grof Konigsegg je prenio u Beč. Pohod je krenuo u osvajanje Pančeva. Umjesto odbrane, Pančev je opustjelo mjesto. I u njemu - osam napuštenih topova te topove, jer nije imao dovoljno zaprege, pa ih je

Hrvatskim graničarima naloženo je da izvrše pohod na grad. Hrvatski ban je upućen da preko Une uđe u grad i ga osvoji. Izveden je Stari Majdan, opljačkan dio Kraljevice, a potom preko Une vratio u Petrinju.

Princ je sve svoje namjere prethodno saopštio cesaru, a u svrhu toga je poslao nove zapovijesti cesara. Dvorsko Ratno vijeće je uključeno u izradu istih.

Na osnovu mnogobrojnih povijesnih vrednosti, treba rekonstruisati u kronologiju kretanja ekspedicione vojske, iz dana u dan. I svesti je u okvire ovakvog neponovljivog događaja. Uz to, treba rekonstruirati i kretanje ovog ekspedicionog korpusa od 10. do 25. novembra 1697. godine.

Na bosanskoj obali Save cijela vojska bila je već u redovnih vojnika, bilo i srpske milicije, većinom u pohodu. Na čelu je bio pukovnik grof Starhemberg s 300 konjanika i 2.000 graničara. Njihov zadatak bio je da osvoje dvije ili tri kule u okolini i da što uže u tome ne bi sprečavali Banjalučani, 100 konjanika i 200 pješaka. Njihov zadatak bio je da krenu u pohod prema Banjoj Luci. Naloženo im je da

njeničkim jezikom od nepoznata pisca u doba nam bio dokazom, da je ekspedicija princa informacijama. Ovaj je vojnički izvještaj jedan Bosne onoga doba. Ne možemo dakako sa izvještaj potiče iz doba pred Eugenovom elog piše kako je poznato "da je Eugen prije Krajine u Brodu, da mu dogje, propitao se u sna i kada je dočuo, da tamo ima malo vojske, liteta" odmah krenuti tamo."⁽⁸⁾

da nasigurno može osvojiti Bosnu. Vojsci koju u Brodu i Kiba sa graničarskim konjanicima,

⁽⁹⁾ enute snage bio ekspedicioni korpus koji je krenuo u Bosnu. To je sva sila koja je krenula u poharu ove zemlje.

Ovaj ratni pohod nazvan je i "Bosanskim ratom". Izведен je po planu i pod vodstvom Eugena Savojskog. Išao je preko Save do Broda, pa preko Doboja, Maglaja, Žepča, Vranduka, Zenice,

I trajao od 10. oktobra do 8. novembra 1697.

jskog, bili su još princ Commercy, Gvido grof princ Vaudemont, Truchsess, grof Herberstein - cira.⁽¹⁰⁾

uradi, u to vrijeme, bio je njegov prodor u dolinom rijeke Bosne do Sarajeva. Vl. Skarić bila i da izazove strah i zbuđenost među

Odlučeno je da vojska, po kiši i blatu, krene 5. oktobra 1697. godine iz Szantove preko Djakova prema Osijeku. Šest dana kasnije, 11. oktobra, stigla je u Brod. Tu je za nju sagraden pontonski most od čamaca kako bi prešla Savu. Gradu za to obezbijedio je komesar Kosler u Sisku. Pješadija je ponijela sa sobom hranu do 20. oktobra, a konjaništvo do 23. oktobra. Ostala hrana je prevožena sa vojskom kolima.

Da bi osigurao uspjeh ovog pohoda, princ je s jednom četom vojnika uputio grofa Robutina prema Pančevu, Temišvaru i Karanšebešu. Grof Robutih je sa generalom grofom Leiningenom i 3.000 konjanika krenuo da izvrši svoj zadatok - da provali u Osmansku carevinu na drugoj strani: 29. oktobra prešao je Demir-kapiju, a 6. novembra na juriš osvojio Novu Palanku. Trista branilaca iz posade u ovom gradu je poginulo, a 60 njih palo u ropsstvo. Samo se poneki spasio bjekstvom preko Save. I Nova Palanka je srušena i spaljena. Opljačkani plijen kapetan grof Konigsegg je prenio u Beč. Potpukovnik grof Herberstein krenuo je u osvajanje Pančeva. Umjesto odbrane grada napadači su zatekli opustjelo mjesto. I u njemu - osam napuštenih topova. Herberstein nije odvukao te topove, jer nije imao dovoljno zaprege, pa ih je uništilo, a Pančeve razorio.⁽¹¹⁾

Hrvatskim graničarima naloženo je da izvrše provalu i krenu prema Banjoj Luci. Hrvatski ban je upućen da preko Une uđe u Bosnu sa zapada. On je to i izveo. Osvojio je Stari Majdan, opljačkao dio Krajine do Banje Luke, odatle se opet preko Une vratio u Petrinju.

Princ je sve svoje namjere prethodno saopštavao Beču tražeći eventualno nove zapovijesti cesara. Dvorsko Ratno vijeće odobrilo je njegov plan bez ikakve promjene.

Na osnovu mnogobrojnih povjesnih vredno moguće je ovaj pohod rekonstruisati u hronologiju kretanja ekspedicionog korpusa, maltene, iz sata u sat, iz dana u dan. I svesti je u okvire ovakvog nepretencioznog rada. Evo kako je teklo kretanje ovog ekspedicionog korpusa od Save i Broda do Sarajeva.

Na bosanskoj obali Save cijela vojska bila je već 12. oktobra. U njoj je, osim redovnih vojnika, bilo i srpske milicije, većinom konjanika.⁽¹²⁾ Već sutradan krenula je u dubinu Bosne. Na čelu je bio pukovnik Kiba s jednim majorom, 300 konjanika i 2.000 graničara. Njihov zadatok bio je da prokrče i urede cestu, usto da osvoje dvije ili tri kule u okolini i da što prije stignu do Vranduka. Da ih u tome ne bi sprečavali Banjalučani, 100 konjanika i 600 pješaka graničara krenulo je prema Banjoj Luci. Naloženo im je da se s toga pravca ne povlače

sve dok se sva ostala vojska ne vrati iz Bosne. Na Zvorničane i njihov eventualni dolazak sa sjeveroistoka pazila je druga četa, koja se pet dana kasnije, kod Žepča, spojila sa ostalom vojskom. Zaledinu ovom pohodu obezbjedivalo je 1.000 konjanika sa zadatkom da ovoj koloni neprijatelj ne zađe za leđa.

Po tvrdoj cesti konjanštvo je za tri i po sata stiglo do Paratovaca, a pješadija za pet sati. Guste šume u njihovom okruženju skrivale su čiste hladne izvore pitke vode za vojnike. Odatle do Kotorskog cesta se provlačila kroz gorovit i šumovit kraj sa tijesnim klancima. Kroz njih je 350 ljudi popravljalo i uređivalo put. Predah je načinjen kod Kotorskog na obali rijeke Bosne. Na sve strane, kako je zabilježeno, bila su sela pogorjela i opustošena u ranijim ratnim bitkama. Kažu da do tada pripadnici ekspedicije nisu vidjeli nijednog živa čovjeka. Begovi i age u visokim kulama nisu slutili da im je nadomak neprijateljska vojska. Tek u nastavku pohoda, što su išli dublje u Bosnu, vidjeli su naseljena mjesta. Kibi je naređeno da kao prethodnica osvaja sve gradove i kule na koje nailazi. Ako mu to ne pode za rukom, rečeno mu je da ih drži u opsadi dok ne pristigne glavnina vojske. Posebna četa sa 400 konjanika, pod komandom grofa Montecucola, kretala se između prethodnice sa Kibom na čelu i glavnine vojske da bi blagovremeno pritekla u pomoć kad ustreba.

Prvi grad pred Kibom bio je Doboј. Utvrđenje se dizalo visoko na stijenama. Nije se moglo pomicati na njegovo osvajanje. Kiba je tu pričekao glavninu. Zapovijesti nisu izdavane bubenjanjem ili trubom da se ne bi otkrili. Naređeno je da se sve izvodi u najvećoj tišini. Princ je s glavninom stigao pred Doboј 15. oktobra. Lijevom obalom Bosne kolona se kretala sporo, ometana klancima i gudurama. Spuštao se prvi mrak kad su iz Doboј-grada osuli vatru. Konjanici su dva puta prelazili rijeku Bosnu, a pješadija se od topovskih tanadi sklanjala u šume. Utaborili su se na pola sata hoda južno od Doboјa. Mjesto izabranu za tabor nalazilo se na zavijutku rijeke, koja mu je štitila leđa, a desno krilo je štitila Usora sa svojim ušćem u Bosnu.

Pred Doboјem vojska je najprije osvojila varoš ispod grada. Time je onemogućila snabdijevanje grada pitkom vodom. Savojski je pozvao branioce na predaju. Odgovora nije bilo. Kako je i sam zapisao, prvobitno je razmišljao da ga zaobiđe s tim da uz njega ostavi koju stotinu vojnika koji bi sačekali njegov povratak sa pohoda. Onda je odustao od te pomisli. I odlučio da ga osvoji. Računao je da će njegovim osvajanjem povezati čitav kraj s Brodom. Rasporedio je šest topova na puškomet daleko od grada. Pod zidinama je počeo

da kopa lagume. Kad je to sutradan vidjela četa braći jednog metka iz puške. U Doboјu je bilo svega je zarobio, a žene i djecu poslao kućama u grad. Za mužar s pet buradi baruta, 80 kilograma olova i če

Ako je učinak ove Eugenove pobjede bio slab u širim Bosne bio je veliki: svuda se brzo širio glas o je još brže pratio strah od prinčevog nadiranja.

Kakav je dalji tok događanja i kretanja njegove pri ovom pohodu princa Eugena Savojskog?

Savojski je 17. oktobra naredio nastavak puta, kao i na putu do Doboјa: ispred kolone poslao je prohodnim put do Maglaja. Kasnije im je dodao je u Doboјu ostavio 50 konjanika da sačekaju kon-

Sprijeda zaštićena prethodnicom, slijeva i zaštitnicom, kolona se sporo kretala lijevom obrećno prošla brojna mjesta koja su bila idealna za nje bilo. Išla je, takoreći, nesmetano. Eugen je rijetko krenuo 300 konjanika i 400 pješaka, magacikakva otpora. Poslala je trojicu izaslanika prince. Dok su trajali razgovori, nekolicina habsburških vođa zidinama, branioći grada su pomislili da će ih napadnuti. Bitka nije čestito ni počela, pregovarači je obustavili sa ženama i djecom, pušteno je kućama bez česarovom vojskom. Ratni plijen je sačinjavalo još nešto namirnica i džebhane.

Sutradan, 18. oktobra, Savojski je krenuo prema gradu neće da se predava. Eugen je napustio put preko planine spustio se pred Žepče na lijevu Žepčanska kula, s obzirom na njenu ruiniranost, otpor. Gradsku posadu pokolebala je brojnost kojom se predati, poručili su da se na odgovor sačekava.

Bio je osmi dan kako Savojski s vojskom pretravljame je po cijeloj zemlji pukla vijest o duši dočulo da je čehaja bosanskog paše skupio vojsku nedaleko od grada, i da mu žuri u pomoć. U tu po-

ne vrati iz Bosne. Na Zvorničane i njihov stoka pazila je druga četa, koja se pet dana kasnije, kom. Zaledinu ovom pohodu obezbjeđivalo je 1.000 koloni neprijatelj ne zađe za leđa.

je za tri i po sata stiglo do Paratovaca, a pješadija ovom okruženju skrivale su čiste hladne izvore do Kotorskog cesta se provlačila kroz gorovit i ma. Kroz njih je 350 ljudi popravljalo i uređivalo otorskog na obali rijeke Bosne. Na sve strane, sela pogorjela i opustošena u ranijim ratnim padnici ekspedicije nisu vidjeli nijednog živa okim kulama nisu slutili da im je nadomak stavku pohoda, što su išli dublje u Bosnu, vidjeli redeno da kao prethodnica osvaja sve gradove i oto ne pode za rukom, rečeno mu je da ih drži u na vojske. Posebna četa sa 400 konjanika, pod kretala se između prethodnice sa Kibom na ugovremeno pritekla u pomoć kad ustreba.

Doboj. Utvrđenje se dizalo visoko na stijenama. Egovo osvajanje. Kiba je tu pričekao glavninu. ustanjem ili trubom da se ne bi otkrili. Naređeno išini. Princ je s glavninom stigao pred Doboj 15. ne kolona se kretala sporo, ometana klancima i šak kad su iz Doboj-grada osuli vatru. Konjanici su, a pješadija se od topovskih tanadi sklanjala sata hoda južno od Doboja. Mjesto izabrano za rijeke, koja mu je štitila leđa, a desno krilo je Bosnu.

najprije osvojila varoš ispod grada. Time je da pitkom vodom. Savojski je pozvao branioce Kako je i sam zapisao, prvobitno je razmišljao ga ostavi koju stotinu vojnika koji bi sačekali onda je odustao od te pomisli. I odlučio da ga ovim osvajanjem povezati čitav kraj s Brodom. Škomet daleko od grada. Pod zidinama je počeo

da kopa lagume. Kad je to sutradan vidjela četa branilaca, predala se ne opalivši ni jednog metka iz puške. U Doboju je bilo svega 80 branilaca i pet aga. Njih je zarobio, a žene i djecu poslao kućama u grad. Zaplijenjen je jedan top i jedan mužar s pet buradi baruta, 80 kilograma olova i četiri barjaka.⁽¹⁵⁾

Ako je učinak ove Eugenove pobjede bio slab u plijenu i broju vojnika, odjek širom Bosne bio je veliki: svuda se brzo širio glas o osvajanju Doboja. A taj glas je još brže pratio strah od prinčevog nadiranja.

Kakav je dalji tok dogadanja i kretanja njegove vojske dolinom rijeke Bosne pri ovom pohodu princa Eugena Savojskog?

Savojski je 17. oktobra naredio nastavak puta. Opet je primijenio isti recept kao i na putu do Doboja: ispred kolone poslao je stotinu graničara da učine prohodnim put do Maglaja. Kasnije im je dodao još stotinu momaka. Iza sebe je u Doboju ostavio 50 konjanika da sačekaju komoru iz Broda.

Sprijeda zaštićena prethodnicom, slijeva i zdesna krilima i otpozadi zaštitnicom, kolona se sporo kretala lijevom obalom Bosne. Do Maglaja je srećno prošla brojna mjesta koja su bila idealna za busije i odbranu. Ali busija nije bilo. Išla je, takoreći, nesmetano. Eugen je riješio da napadne i ovaj grad. Čim je krenulo 300 konjanika i 400 pješaka, maglajska posada se predala bez ikakva otpora. Poslala je trojicu izaslanika prinцу Savojskom na pregovore. Dok su trajali razgovori, nekolicina habsburških vojnika se približila gradskim zidinama, branioci grada su pomislili da će ih napasti, pa su zapucali po njima. Bitka nije čestito ni počela, pregovarači je obustavili. Dvjesti članova posade, sa ženama i djecom, pušteno je kućama bez oružja koje su položili pred cesarovom vojskom. Ratni pljen je sačinjavalo još šest barjaka, tri mala topa, nešto namirnica i džebhane.

Sutradan, 18. oktobra, Savojski je krenuo prema Žepču. Otuda je Kiba javlja da grad neće da se predra. Eugen je napustio put uz rijeku, skrenuo na istok i preko planine sputio se pred Žepče na lijevu obalu Bosne. Ocijenio je da žepčanska kula, s obzirom na njenu ruiniranost, nije omogućavala bilo kakav otpor. Gradsku posadu pokolebala je brojnost koja je nailazila. Na pitanje hoće li se predati, poručili su da se na odgovor sačeka do sutra - dok razmisle.

Bio je osmi dan kako Savojski s vojskom prolazi kroz srce Bosne. Za to vrijeme je po cijeloj zemlji pukla vijest o dušmanskoj provali. U Žepcu se dočulo da je čehaja bosanskog paše skupio vojsku, da se nalazi u Orahovici, nedaleko od grada, i da mu žuri u pomoć. U tu pomoć pouzdali su se i branioci

Žepča. Za taj glas saznao je i Savojski. Nije htio da gubi vrijeme. Otvorio je vatru iz 12 topova. Potom se na branioce, sa dvije strane, obrušilo 400 pješadijskih vojnika i 300 konjanika. Žepče je namah osvojeno na juriš. Oko stotinu vojnika iz njegove posade dalo se u bjekstvo. Habsburgovci su ih sustigli i - pobili. Tako su učinili i sa onima što su ostali u palanci. Žepče je spaljeno i opustošeno. Od kuća i utvrda ostale su gole zidine. Habsburgovci su u tom boju izgubili 12 do 15 vojnika. Zaplijenili su sedam topova i tri barjaka. I nastavili put uzvodno rijekom Bosnom.

Kod Vranduka su naišli na otpor. Još dok su cesarovi vojnici harali Žepčem, princu je stigla vijest od prethodnice koja je već bila u blizini Vranduka. Kiba je javljaо o sukobu sa 200 osmanskih konjanika. Oni su krenuli da pomognu Žepču, čiji je otpor već bio slomljen. Kiba ih je porazio, nešto pogubio, druge zarobio, a jednog od živih otpremio Savojskom. Zarobljenik je ispričao da je umro bosanski Mustaj-paša, kako je zvao bosanskog namjesnika, da je čehaja skupio 3.000 vojnika koji su zaposjeli klanac između Žepča i Vranduka u namjeri da zaustave dalje nadiranje neprijatelja. Očekuje i čehaju, za koga Vl. Skarić prepostavlja da bi mogao biti Sari Ahmed Osječanin, rodom iz sela Osijeka u Sarajevskom polju. On je bio čehaja bosanskog vezira Korče. Pošto je Korča umro kratko vrijeme prije ovih događanja, bosanskim vezirom je postao njegov čehaja Sari Ahmed. On je, veli Skarić, "u boju kod Vranduka dopao rana."⁽¹⁶⁾

Uprkos tim saznanjima princ je nastavio prema klancu. Nije mogao proći dolinom Bosne, nego je sa sjeverne strane preko brda načinio put pa se spustio do Vranduka i razbio Bošnjake.⁽¹⁷⁾ Ivan Frano Jukić veli da je Eugen prosjekao drugi put na desnoj obali rijeke kroz planinu Orahovicu. On kaže da se od tada taj put naziva njegovim imenom. Muvekit, opet, piše da ovim putom obično idu pješaci i konjanici, jer je cijeli "sahat na prečac, a zove se Kameni put".⁽¹⁸⁾

Naskoro se pokazalo da je izjava Kibinog zarobljenika bila tačna. Klanac je bio napušten. Do njega nisu mogli biti dopremljeni habsburški topovi. Vrandučki klanac, da je branjen bolje i sa više vojnika, ne bi mogla osvojiti ni vojska brojnija od ove kojom je raspolagao Savojski. U tom mišljenju historičari su gotovo nepodijeljeni. To što nije branjen i time spriječen dalji vojni prodor Habsburgovaca do Sarajeva pripisuje se opštem metežu i strahu koji je zahvatio već do krajnjih granica ratom iscrpljenu zemlju.

"Te godine nađe princ Eugen u Bosnu, spali Sarajevo i strah bijaše svagdje velik."⁽¹⁹⁾

Tim strahom operiše i Vladislav Skarić u čl "većinom po djelu Feldzuge des Prinzen Eugen Sarajevskim izvorima". On strahom objašnjava korpusa, a dijelom i odsustvo organizovane odluku zapovjednika habsburške vojske da "i Turcima zada strah i da ih uvjeri u neokrnjenoj s

Ne može se, dakako, sve to objasniti smutnjom što su nastali u zemlji. Valja imati u vidnije, u posebnom poglavljju, biti više riječi. svom dnevniku objašnjenja svodi na strah i smutnju.

"Među Turcima nastala strašna smutnja; kad bi lako bi cijelu Bosnu zauzeli."⁽²⁰⁾

U to je on, očigledno, vjerovao. I sam kaže nije imao namjeru da osvoji cijelu Bosnu. Htio je smutnju i strah, pa bi kako vjeruje postigao i on Bosnu.

Umjesto organizovanijeg otpora i odbrane, k ekspedicijonog korpusa, vidjelo se da je u vrandučku dva dana. Klanac je, ustvari, bio napušten.

Na ulazu u klanac branioci su nanijeli i naslaganog kamena i balvana. Odavde se noću m. Tako su i saznali za njegovu sudbinu. Brzo obeshrabrilo je čehaju. On je s vojskom napustio zbor lošeg puta i nemogućnosti topovske suprotstavljanje neprijatelju. Napustivši taj položaj, panike ostavio i nešto oružja, dok su se vojnici razmjeri o tom vrandučkom klancu i pokušaju njegovu muderis i ordijski kadija Abdulah Drnišlija:

"Početkom reb. ashara 1109 - oktobra 1697 opremljenim topništвom i opremom iznenada izvukao je muslimansko stanovništvo nagnao u paniku Ahmedaga, čehaja preminulog bosanskog valije planini Radošta (?) s nešto zaima, s ljudima bosanskim alajbegom Hasan-begom. Bio je utučen glas o neprijatelju, digao se sa svim spomenu

Savojski. Nije htio da gubi vrijeme. Otvorio je se na branioce, sa dvije strane, obrušilo 400 konjanika. Žepče je namah osvojeno na juriš. Oko osade dalo se u bjekstvo. Habsburgovci su ih ubili i sa onima što su ostali u palanci. Žepče je i utvrda ostale su gole zidine. Habsburgovci su vojnika. Zaplijenili su sedam topova i tri barjaka.

otpor. Još dok su cesarovi vojnici harali Žepčem, srednica koja je već bila u blizini Vranduka. Kiba vojnici smanjskih konjanika. Oni su krenuli da pomognu omljen. Kiba ih je porazio, nešto pogubio, druge prepremio Savojskom. Zarobljenik je ispričao da je takođe zvao bosanskog namjesnika, da je čehaja i zaposjeli klanac između Žepča i Vranduka u miriranje neprijatelja. Očekuje i čehaju, za koga Vi mogao biti Sari Ahmed Osječanin, rodom iz sela

On je bio čehaja bosanskog vezira Korče. Poštne prije ovih događanja, bosanskim vezirom je imenovan. On je, veli Skarić, "u boju kod Vranduka

Princ je nastavio prema klancu. Nije mogao proći severne strane preko brda načinio put pa se spustio Žepče.¹⁷ Ivan Frano Jukić veli da je Eugen prosjekao put kroz planinu Orahovicu. On kaže da se od tada ne vratio. Muvekit, opet, piše da ovim putom obično idu i "sahat na prečac, a zove se Kameni put".¹⁸ Iznjava Kibinog zarobljenika bila tačna. Klanac je mogli biti dopremljeni habsburški topovi. Ne bolje i sa više vojnika, ne bi mogla osvojiti njom je raspolagao Savojski. U tom mišljenju pisanjem. To što nije branjen i time spriječen dalji do Sarajeva pripisuje se opštem metežu i strahu ih granica ratom iscrpljenu zemlju.

Bosnu, spali Sarajevo i strah bijaše svagdje velik.¹⁹

Tim strahom operiše i Vladislav Skarić u članku koji je izradio, kako kaže, "većinom po djelu Feldzuge des Prinzen Eugen Savojski i dopunio ga domaćim sarajevskim izvorima". On strahom objašnjava olako prodiranje ekspedicione korpusa, a dijelom i odsustvo organizovane odbrane. Vladislav Skarić tumači odluku zapovjednika habsburške vojske da "iskoristi jesensko vrijeme, da Turcima zada strah i da ih uvjeri u neokrnjenoj snazi austrijske vojske".²⁰

Ne može se, dakako, sve to objasniti samo strahom, metežom i smutnjom što su nastali u zemlji. Valja imati u vidu i druge činioce. O njima će docnije, u posebnom poglavljju, biti više riječi. I sam princ Eugen Savojski u svom dnevniku objašnjenja svodi na strah i smutnju. I on je zapisao:

"Među Turcima nastala strašna smutnja; kad bismo se bili malo bolje spremili, lako bi cijelu Bosnu zauzeli."²¹

U to je on, očigledno, vjerovao. I sam kaže da, polazeći u ovo prodiranje, nije imao namjeru da osvoji cijelu Bosnu. Htio je, veli, da u nju unese nerед, smutnju i strah, pa bi kako vjeruje postigao i ono što nije naumio: da osvoji Bosnu.

Umjesto organizovanijeg otpora i odbrane, kojom bi se onemogućio prodor ekspedicione korpusa, vidjelo se da je u vrandučkom klancu čehaja taborio dva dana. Klanac je, ustvari, bio napušten.

Na ulazu u klanac branioci su nanijeli i ostavili veliku barikadu od naslaganog kamena i balvana. Odavde se noću moglo vidjeti Žepče u plamenu. Tako su i saznali za njegovu sudbinu. Brzo napredovanje kroz Bosnu obeshrabrilo je čehaju. On je s vojskom napustio vrandučki klanac, koji mu je zbog lošeg puta i nemogućnosti topovske vatre omogućavao uspješno suprotstavljanje neprijatelju. Napustivši taj položaj, čehaja je u brzini zbog panike ostavio i nešto oružja, dok su se vojnici razbježali po planinama. Evo šta je o tom vrandučkom klancu i pokušaju njegove odbrane zapisao sarajevski muderis i ordijski kadija Abdulah Drnišlija:

"Početkom reb. ashara 1109 - oktobra 1697 njemački tabor je s potpuno opremljenim topništvom i opremom iznenada izvršio napade na tvrđavu Dobojsku, muslimansko stanovništvo nagnao u paniku i zauzeo grad. U to vrijeme Ahmedaga, čehaja preminulog bosanskog valje Mehmed-paše, nalazio se na planini Radoštva (?) s nešto zaima, s ljudima od uprave (defter-halki) i bosanskim alajbegom Hasan-begom. Bio je utučen smrću paše, ali kad je dobio glas o neprijatelju, digao se sa svim spomenutim i izvršio pokret prema

vrandučkom klancu. I tih dana je Ahmedaga petnaest puta po skorotečama slao izvješća medžlisu sarajevskog mulle Edrenevi Bali-zade Mehmed-efendije, ajanima i ešrafu i tražio pomoć u sejmenima, u općoj vojsci, a i u samoj ratnoj opremi (džebhani). Ali ono nekoliko odgovornih ajana grada bili su u to vrijeme izvan toka događaja i izvan mjesta, a nešto neodgovornih probisvijeta, ustvari slugana pravilo se ajanima i brzo su se sjedinili i okupili, pričali zbrda - zdola i izbacili parolu kako je čehaja-beg Ahmedaga sada u situaciji da iskoristi priliku da ih opljačka. I dok su se oni tako bavili tim neumjesnim i neodgovornim klevetama po dućanima i izbama, neprijatelj, držeći se načela da je ovo pravi čas, potisnuo je čehaja s vrandučkog klanca.”²²

Bilo kako bilo, princ je utaborio vojsku sat hoda od Orahovice. Rijeka Bosna mu je štitila leda, desno krilo vrandučki klanac, a lijevo novi klanac kojim je sutradan kolona krenula dalje.

Opet je Kiba kao prethodnica osiguravao prolaz kroz klanac. Da bi preduprijedio jači otpor, princ je uputio 1.800 graničara preko Orahovice do pred izlaz iz klanca. Tu se mogla čuti žestoka pucnjava u blizini. Ubrzo je Kiba iz prethodnice javljaо kako se na svom putu sukobio sa posadom vrandučke kule koju je, veli, s lakoćom zauzeo. Graničari koji su išli preko Orahovice stigli su iza leda te posade, umalo im je izmakao čehaja od zarobljavanja.

Bošnjake je ovaj iznenadni napad toliko uplašio da su ostavljali sela, pa bježali u goru, a oni od Doboja i Visokog i prema Sarajevu. To da je stanovništvo napušтало svoja ognjišta i sklanjalo se od nasrtaja okupatora, moglo se vidjeti i po Zenici koju je ova vojska našla pustu i ispražnjenu. Prije napuštanja grada žitelji su razvalili most preko Bosne. Pod ovim gradom Savojskog su obavijestili da topovi i kolija, i pored svih napora, ne mogu kroz klanac. Odlučio je da ih ostavi u Orahovici.

U zoru 21. oktobra Habsburgovci su nastavili put još dublje u Bosnu. Da ne bi gradili srušeni most, na konjima su prešli rijeku, pa uz nju, obalom, a potom i preko planine, stigli u Kakanj. Tu su preko mosta ponovo prešli rijeku do sela Doboј gdje ih je čekao Kiba sa prethodnicom. Proračunali su da im je odavde do Sarajeva potrebno sedam sati hoda.

Sarajevo je bilo krajnji cilj ekspedicije. Od Zenice do Visokog i Sarajeva Habsburgovcima su dolazili seljaci hrišćanske vjere. Molili su zaštitu i izražavali želju da se isele iz Bosne kada se oni budu vraćali natrag.²³ Muslimanski seljaci nisu sačekivali Habsburgovce. Utekli su u

planine, ili krenuli prema Sarajevu. Sarajlije ih nisu boravili izvan grada. U habsburški logor stizali su zavladi strah i zbumjenost. Bosanski čehaja, koji stigao je sa stotinu konjanika 20. oktobra u Sarajevo u prinčevom taboru kazivao da u Sarajevu i muškaraca, većinom nenaoružani seljaci, zanatlji među bjeguncima bivši hercegovački paša sa 40 pred gradom. Sve informacije što su dospijevale u Sarajevu niko ne spremi da bježi, ali ni da se Habsburgovci neće ići do Sarajeva. U ovom gradu preko Travnika i Banje Luke otici u Gradišku. Zar u Sarajevu svijet nije zabrinut, uvjeren je da austrijski vojnici neće doći do Sarajeva nego da će se preko Travnika i Banje Luke vratiti natrag.²⁴

Nekim historičarima je, inače, zanimljivo pitanje zbog čega je princ svoj pohod usmjerio prema Sarajevu, a ne Travniku. On je to učinio nesumnjivo stoga što je Sarajevo najbogatiji grad zemlje. U izgledu je svakako bio i veći plijen.

A i strateški je važniji od Travnika, jer se nalazi u središtu Bosne i poveziva na Carevine s Bosnom. U njemu su se sastajale naponi snage i moći i nasrtali daleko u Štajersku, a on je bio i glavni grad, kao operativnu bazu, treba prenijeti u njega.

Princu su išle naruke vijesti o nevjericu Sarajevu. Iz sela Doboј kod Kakanja poslao je dva osnivača s 22 korneta i furira. Naloženo im je da krenu preko planina i dođu do Sarajeva, učinivši sukobe sa neprijateljem ili dok ne dobiju pouzdanu vijest o tome da je grad dobio.



SARAJEVO

je Ahmedaga petnaest puta po skorotečama slao
g mulle Edrenevi Bali-zade Mehmed-efendije,
ć u sejmenima, u općoj vojski, a i u samoj ratnoj
nekoliko odgovornih ajana grada bili su u to
izvan mjesta, a nešto neodgovornih probisvijeta,
ima i brzo su se sjedinili i okupili, pričali zbrda
o je čehaja-beg Ahmedaga sada u situaciji da
a. I dok su se oni tako bavili tim neumjesnim i
učanima i izbama, neprijatelj, držeći se načela da
ehaju s vrandučkog klanca.⁽²³⁾

Porio vojsku sat hoda od Orahovice. Rijeka Bosna
vrandučki klanac, a lijevo novi klanac kojim je

odnica osiguravao prolaz kroz klanac. Da bi
je uputio 1.800 graničara preko Orahovice do
gla čuti žestoka pucnjava u blizini. Ubrzo je Kiba
na svom putu sukobio sa posadom vrandučke
zauzeo. Graničari koji su išli preko Orahovice
nalo im je izmakao čehaja od zarobljavanja.
ni napad toliko uplašio da su ostavljali sela, pa
oboja i Visokog i prema Sarajevu. To da je
ognjišta i sklanjalo se od nasrtaja okupatora,
ju je ova vojska našla pustu i ispraznjenu. Prije
azvalili most preko Bosne. Pod ovim gradom
opovi i kolija, i pored svih napora, ne mogu kroz
i u Orahovici.

Hrvatovci su nastavili put još dublje u Bosnu. Da ne
njima su prešli rijeku, pa uz nju, obalom, a potom
j. Tu su preko mosta ponovo prešli rijeku do sela
sa prethodnicom. Proračunali su da im je odavde
ati hoda.

lj ekspedicije. Od Zenice do Visokog i Sarajeva
seljaci hrišćanske vjere. Molili su zaštitu i
ele iz Bosne kada se oni budu vraćali
i nisu sačekivali Habsburgovce. Utekli su u

planine, ili krenuli prema Sarajevu. Sarajlije ih nisu htjele da puste u varoš, pa
su boravili izvan grada. U habsburški logor stizale su vijesti da su u Bosni
zavladali strah i zbuđenost. Bosanski čehaja, koji je bio ranjen kod Vranduka,
stigao je sa stotinu konjanika 20. oktobra u Sarajevo. Jedan zarobljeni janjičar
je u prinčevom taboru kazivao da u Sarajevu i okolini ima 30.000 odraslih
muškaraca, većinom nenaoružani seljaci, zanatlije i trgovci. Rekao je i da je
među bjeguncima bivši hercegovački paša sa 40 konjanika. Oni su se ulogorili
pred gradom. Sve informacije što su dospijevale Savojskom otkrivale su da se
u Sarajevu niko ne spremi da bježi, ali ni da se brani, jer su svi uvjereni da
Habsburgovci neće ići do Sarajeva. U ovom gradu, rečeno je, misli se da će oni
preko Travnika i Banje Luke otići u Gradišku. Zarobljeni janjičar ispričao je "da
u Sarajevu svijet nije zabrinut, uvjeren je da austrijska vojska neće ići čak do
Sarajeva nego da će se
preko Travnika i Banje
Luke vratiti natrag."⁽²⁴⁾

Nekim historičarima
je, inače, zanimljivo
pitanje zbog čega je
princ svoj pohod
usmjero prema
Sarajevu, a ne Travniku.
On je to učinio
nesumnjivo stoga što je
Sarajevo najbogatiji grad
zemlje. U izgledu je
svakako bio i veći pljen.

A i strateški je važniji od Travnika, jer se nalazio na važnom putu koji je
povezivao prijestonicu Carevine s Bosnom. U doba kad su Osmanlije bili u
naponu snage i moći i nasrtali daleko u Štajersku i pod sam Beč, njima se činilo
da glavni grad, kao operativnu bazu, treba prenijeti bliže neprijateljskoj granici.

Princu su išle naruku vijesti o nevjericu Sarajlija da on ide prema njihovom
gradu. Iz sela Dobojskog Kaknja poslao je dva odjeljenja u izviđanje. S njima i
22 korneta i furira. Naloženo im je da krenu prema Sarajevu sve dok se ne
sukobe sa neprijateljem ili dok ne dobiju pouzdane informacije o prilikama u
tom gradu. Ritmajster iz odjeljenja obrštara dobio je od vrhovnog zapovjednika



SARAJEVO U XVI VJEKU

tri pisma istog sadržaja na tri jezika - njemačkom, turskom i srpskom. Tim pismom se Sarajlije pozivaju na predaju. Evo i sadržaja tog pisma:

"Mi, Eugen Princ, vojvoda od Savoje i Pijemonta, vitez zlatnog runa i generalni feldmaršal Njegova Veličanstva rimskog cara i ugarskog i češkog kralja, glavni komandant jedne dragonske regimente i komandujući general glavne armije Njegova Veličanstva, koja je u ratu s otomačkom Portom, dajemo ovim na znanje vrhovnom poglavaru otomanske varoši Sarajeva, odličnim građanima i svima stanovnicima, da se, pošto smo božjom milošću sa istom ovom vojskom 11. septembra ove godine pobijedili velikog sultana u logoru kod Sente na Tisi, nalazimo ovdje u provinciji Bosni i da smo u blizini pomenute varoši Sarajeva, pošto smo pobjedničkim oružjem Njegovog carskog i kraljevskog Veličanstva, premilostivog našeg gospodara srećno osvojili sve pozicije i tvrdjave, na koje smo naišli, i da uslijed toga naše dalje prodiranje tim manje ima zapreka, što smo već stigli do ravnice.

Kako nismo došli u ovu zemlju sa namjerom da pravednom carskom oružju žrtvujemo još ljudske krvi, nego da i one, koji traže milost i hoće da se pokore rimskom caru, sa ljubavlju i dobrotom pripazimo, odlučili smo se, iz osobitih obzira prema Sarajevu, da ovo pismo poslajemo sa napomenom, ako želite da se spasite od zla, da nam posljete jednoga ili više izaslanika, ali odmah, jer ćemo inače mi bez oklijevanja nastaviti svoj marš, a onda nećemo ništa uvažiti, jer neće biti vremena za to, da se nanovo sporazumijevamo kada se sa svojom vojskom primaknemo bliže.

Ova naša opomena je učinjena u dobroj namjeri, ali izjavljujemo, ako se ona ne uvaži, i ako ostanete uporni, da će se naša dobrota izvrgnuti u strogost, pa ćemo sve uništiti mačem i vatrom. Nećemo goštediti ni dijete u majčinoj utrobi (ja sogar auch das Kind im Mutterleibe nicht verschonen wollen, allermassen hiezu das gröbere Garschütz, Möeser und Feuerwerk sohon vorhanden stehn), jer je pripravljena i teška artiljerija.

Neka se niko ne zavarava slabom nadom u otpor, jer se dobro još sjećamo koliko je otomanske krvi proliveno u ovom pohodu i kako je ovih prošlih dana postupano sa onima, koji su se oduprli našem

moćnom oružju, tako da je i čehaja bosanski

*Mi ponavljamo svoju dobronamjernu o
da ćemo dati sigurnu pratnju i za ovamo i za
pošljete."²²⁹*

Pismo je napisano i po ritmajsteru iz odjeljenja ob 1697. godine. Sutradan, 22. oktobra, Habsburgovci su u ovaj grad, dosta veliko mjesto sa osam džamija i Bosne. Pred njim su se na sat hoda utaborili. U dva s konjica, a u četiri pješadija. U prvi mrak, u predve Kibe iz prethodnice. I onaj isti ritmajster koji je Sarajevu. Raportirao je da se pred Sarajevom sukobi Rekao je da ih je nekoliko posjekao, a više zarobio. N da sazna ni o neprijatelju, ni o stanju u Sarajevu.

Princ je, saznavši za to, odmah uputio dva nova iz konjanika: jedno sa 240 konjanika, pod komandom (Sharre), i drugo sa 200 husara sastavljenog od srpske oberstlajtnant Malenić (Mallenich). S njima je opet na tri jezika. Naredio im je da idu prema Sarajevu neprijateljem i dok ne sakupe sigurne vijesti o sarajevu. Jucerašnjeg pisma nosio je jedan zastavnik (Cornelius). Princ je očekivao da će odgovor iz Sarajeva stići još bio odlučio da već sutradan - bez obzira da li stiglo pregovore o predaji - krene prema Sarajevu.

Ono što je očekivao, nije dobio. Prije nego što će dolinom Bosne, vratila su se oba izvidnička odjelj grada. Nisu se, kako su rekli, nigdje sukobili sa neprijateljem.

Savojski je komandovao pokret. Vojska je nastavila Bosne, po dobrom putu onda je skrenula brdovitim jedan sat hoda.²³⁰ Zatim je opet dobrim putom preko Krenula je kroz Gornju Vogošću pa preko Kobilje glave iz

Odatle je mogla, u daljinu, vidjeti Sarajevo. Preko grad na širokom prostoru. Uočila je da nije utvrđeno, tada imao 120 džamija.²³¹ Nadesno ispred njih širila stijeni tvrđavica iznad varoši.

Nepun sat i po nakon što je cesarska vojska krenula

jezika - njemačkom, turskom i srpskom. Tim a predaju. Evo i sadržaja tog pisma:

ovoda od Savoje i Pijemonta, vitez zlatnog runa Njegova Veličanstva rimskog cara i ugarskog i komandant jedne dragonske regimente i glavne armije Njegova Veličanstva, koja je u Portom, dajemo ovim na znanje vrhovnom varoši Sarajeva, odličnim građanima i svima pošto smo božjom milošću sa istom ovom a ove godine pobijedili velikog sultana u logoru azimo ovdje u provinciji Bosni i da smo u blizini arajeva, pošto smo pobjedničkim oružjem kraljevskog Veličanstva, premilostivog našeg osili sve pozicije i tvrdjave, na koje smo naišli, i dalje prodiranje tim manje ima zapreka, što smo

ovu zemlju sa namjerom da pravednom carskom šljudske krvi, nego da i one, koji traže milost i nskom caru, sa ljubavlju i dobrotom pripazimo, osobitih obzira prema Sarajevu, da ovo pismo enom, ako želite da se spasite od zla, da nam više izaslanika, ali odmah, jer ćemo inače ni bez svoj marš, a onda nećemo ništa uvažiti, jer neće a se nanovo sporazumijevamo kada se sa svojom bliže.

na je učinjena u dobroj namjeri, ali izjavljujemo, i, i ako ostanete uporni, da će se naša dobrota pa ćemo sve uništiti mačem i vatrom. Nećemo majčinoj utrobi (ja sogar auch das Kind im erschonen wollen, allermassen hiezu das gröbere und Feuerwerk sohon vorhanden stehn), jer je artillerija.

zavarava slabom nadom u otpor, jer se dobro još omanske krvi proliveno u ovom pohodu i kako je postupano sa onima, koji su se oduprli našem

moćnom oružju, tako da je i čehaja bosanskog paše morao pobjeći.

*Mi ponavljamo svoju dobronamjernu opomenu i uvjeravamo vas da ćemo dati sigurnu pratnju i za ovamo i za tamo onima, koje nam vi pošaljete.*²⁹

Pismo je napisano i po ritmajsteru iz odjeljenja obrštara upućeno 21. oktobra 1697. godine. Sutradan, 22. oktobra, Habsburgovci su nastavili put do Visokog. U ovaj grad, dosta veliko mjesto sa osam džamija i dobrim mostom preko Bosne. Pred njim su se na sat hoda utaborili. U dva sata popodne stigla je tamo konjica, a u četiri pješadija. U prvi mrak, u predvečerje, stigao je glasnik od Kibe iz prethodnice. I onaj isti ritmajster koji je poslan s pismima prema Sarajevu. Raportirao je da se pred Sarajevom sukobio s osmanskom konjicom. Rekao je da ih je nekoliko posjekao, a više zarobio. Nije, međutim, ništa mogao da sazna ni o neprijatelju, ni o stanju u Sarajevu.

Princ je, saznavši za to, odmah uputio dva nova izvidnička odjeljenja sa 450 konjanika: jedno sa 240 konjanika, pod komandom generaladutanta Šarea (Sharre), i drugo sa 200 husara sastavljeno od srpske milicije, koje je predvodio oberstlajtnant Malenić (Mallenich). S njima je opet otkosao spomenuto pismo na tri jezika. Naredio im je da idu prema Sarajevu dok se ne sukobe s neprijateljem i dok ne sakupe sigurne vijesti o sarajevskim prilikama. Prepis jučerašnjeg pisma nosio je jedan zastavnik (Cornet) iz Kaprarine regimente. Princ je očekivao da će odgovor iz Sarajeva stići još iste noći, premda je već bio odlučio da već sutradan - bez obzira da li stiglo sarajevsko izaslanstvo za pregovore o predaji - krene prema Sarajevu.

Ono što je očekivao, nije dobio. Prije nego što će s vojskom nastaviti pohod dolinom Bosne, vratila su se oba izvidnička odjeljenja upućena prema ovom gradu. Nisu se, kako su rekli, nigdje sukobili sa neprijateljem.

Savojski je komandovao pokret. Vojska je nastavila put. Išla je obalom rijeke Bosne, po dobrom putu onda je skrenula brdovitim krajem kroz tjesnace duge jedan sat hoda.³⁰ Zatim je opet dobrim putom produžila preko tri gola visa. Krenula je kroz Gornju Vogošću pa preko Kobilje glave izbila na Koševsko brdo.

Odatle je mogla, u daljinu, vidjeti Sarajevo. Pred sobom je ugledala veliki grad na širokom prostoru. Uočila je da nije utvrđen. Zabilježeno je da je grad tada imao 120 džamija.³¹ Nadesno ispred njih širila se dolina, a lijevo na strmoj stijeni tvrđavica iznad varoši.

Nepun sat i po nakon što je cesarska vojska krenula iz visočkog logora, naišla

je na zastavniku koji je dan ranije odnio prepis pisma upućenog Sarajevu i Sarajlijama. Ležao je na zemlji. Krv mu je tekla iz pet rana. Kazao je da do Sarajeva nije sreo gotovo nikoga. Kad se približio gradu, opkolila ga je iznenada četa vojnika. Trubač je stalno svirao, zastavnik je uzdigao ruku s pismom. Trubača su, kako je svojim očima video, sasjekli, a on je našao spas u bjekstvu. Bježeći je prije nego što je ranjen, mogao vidjeti kako neprijatelj bježi i napušta grad.²⁸⁹ Zastavnikovo viđenje ubrzo je potvrdio pukovnik Kiba koji se vratio sa zadatka.

Savojski je u pismu Sarajevu i Sarajlijama obećao da će ih poštediti od nasilja i paljivina ako se predaju. Teško je reći da li bi se pridržavao toga obećanja da se nije dogodilo to sa zastavnikom i trubačom. Neki povjesničari smatraju da zbog ovog napada na prinčeve izaslanike više nije moglo biti govora da će iko štedjeti Sarajevo. Iz takvog podteksta može se pretpostaviti njihovo uvjerenuće da bi ih poštedio da se to nije desilo.

Savojski, međutim, ni neka druga područja kroz koja je prošao, pa i tamo gdje nije bilo ovakvih i drugih napada, nije nimalo študio. Iza sebe je ostavljaо pustoš. Stoga ne treba imati iluzija: Sarajevo bi doživjelo istu sudbinu i da nije bilo ovog napada na njegove izaslanike. Najbitnija je činjenica da Sarajevo, prvo, nije vjerovalo da će on s vojskom dospjeti do ovog grada u dubinu Bosne i, drugo, da ono nije bilo pripremljeno za odbranu. Njegova nespremnost da se suprotstavi olakšala je Savojskom čitav posao. Vidjevši pred sobom nebranjeni grad, jer niotkud se nije nagovještavala bilo kakva odbrana, on nije izričao komande za napad već za pljenidbu. Jedino je postrojio vojsku po najbližim visovima. Više odjeljenja uputio je direktno u grad u -pljačku. Princ nastavlja u dnevniku:

*"Izravno sam dakle uputio marš proti gradu a čete sam u razvijenoj fronti postavio na uzvisinu neposredno blizu varoši. Od atle sam i zaši Ija o o d r e d e n a p l j a č k u (p.p.). Turci su doduše najvrijednije stvari već sklonili, no ipak je preostalo još dosta robe. Pred veče je počeo grad goriti (naročito Tašlihan). Grad je vrlo velik i potpuno otvoren; ima 120 džamija krasnih. Turci su vanredno zaprepašteni i da je bilo priprave moglo se cijelo kraljevstvo (Bosna) zaposjeti i držati."*²⁹⁰

Vojska je, prema tome, upućena u nesmetano skupljanje plijena po gradu. Mogla je vidjeti da je većina muslimanskog žiteljstva, u paničnom bježanju, sakupila najpreče stvari i umaklo. Pljačkani su i hrišćanski i jevrejski stanovnici. Iako iscrpljen višegodišnjim ratovanjima Otomanske carevine sa

Habsburškom monarhijom, grad je još bio bogat. Cijeli islamsko-orientalne civilizacije zajedno sa drugim Zlatne trenutke u svom razvoju doživio je u XVI jedan od najvećih gradova na Balkanu, i svakako Bosanskog sandžaka, kasnije ejaleta. Nazvan je: "Cijenjegovom urbanom razvitku došle su do izražaja sve karakteristike orijentalnog grada, koje se, pored ostalog, očituju u stambenu i privrednu. Njegov centar sačinjavala su trgovine sa mnogobrojnim dućanima i monumentalna arhitektura, u kojoj se cijeli dan posluje i trguje. Stanovanja okolnim padinama idući od čaršije na sve strane ljudskoj mjeri i potrebi uz mnoštvo bašči, zelenila, ali život u njima bio što ugodniji."²⁹¹

Takvo bogatstvo, trgovine, zanatstva, nastambi i građevina privuklo je princa Eugena Savojskog i cesarsku vojsku. Ispred njihove pohlepe za tuđim žitelji nisu mogli odnijeti i sve skloniti od bezocene pljačke. Prinčeva vojska je zaplijenila veliko bogatstvo. Nije mogla ni nositi sve što je opljačkala. Ono što



GRENADIRI PRINCA SAVOJSKOG SU SLOVENSKE PJEPEO: DIO NJENE MAKETE IZRAĐENE PODACIMA H. KREŠEVLJAKOVIĆA I NAJDHARTA. MAKETI

anje odnio prepis pisma upućenog Sarajevu i
ji. Krv mu je tekla iz pet rana. Kazao je da do
koga. Kad se približio gradu, opkolila ga je
je stalno svirao, zastavnik je uzdigao ruku s
vojim očima vidio, sasjekli, a on je našao spas u
to je ranjen, mogao vidjeti kako neprijatelj bježi
viđenje ubrzo je potvrdio pukovnik Kiba koji se

vu i Sarajlijama obećao da će ih poštovati od
daju. Teško je reći da li bi se pridržavao toga
o sa zastavnikom i trubačom. Neki povjesničari
a na prinčeve izaslanike više nije moglo biti
jevo. Iz takvog podteksta može se prepostaviti
stadio da se to nije desilo.


druga područja kroz koja je prošao, pa i tamo
napada, nije nimalo študio. Iza sebe je ostavljao
izija: Sarajevo bi doživjelo istu sudbinu i da nije
izaslanike. Najbitnija je činjenica da Sarajevo,
vojskom dospjeti do ovog grada u dubinu Bosne
smjeleno za odbranu. Njegova nespremnost da se
om čitav posao. Vidjevši pred sobom nebranjeni
ovještavala bilo kakva odbrana, on nije izričao
enidbu. Jedino je postrojio vojsku po najbližim
direktno u grad u -pljačku. Princ nastavlja u dnevniku:
*marš proti gradu a čete sam u razvijenoj fronti
redno blizu varoši. Od atle sam i zaši
čku (p.p.). Turci su doduše najvjriednije stvari
alo još dosta robe. Pred veče je počeo grad goriti
vrlo velik i potpuno otvoren; ima 120 džamija
aprepašteni i da je bilo priprave moglo se cijelo
i držati.¹²⁹*

učena u nesmetano skupljanje plijena po gradu.
muslimanskog žiteljstva, u paničnom bježanju,
umaklo. Pljačkani su i hrišćanski i jevrejski
legodišnjim ratovanjima Otomanske carevine sa

PRINČEV PRODOR U BOSNU: POHARA SARAJEVA

Habsburškom monarhijom, grad je još bio bogat. On se razvijao u okviru jedne
islamsko-orientalne civilizacije zajedno sa drugim gradovima na Balkanu. Zlatne trenutke u svom razvoju doživio je u XVI stoljeću. U to doba postaje
jedan od najvećih gradova na Balkanu, i svakako najznačajniji i najveći grad
Bosanskog sandžaka, kasnije ejaleta. Nazvan je: "Cvijet medju gradovima". U njegovom urbanom razvitku došle su do izražaja sve osobenosti muslimansko-
orientalnog grada, koje se, pored ostalog, očituju u podjeli grada na dvije zone:
stambenu i privrednu. Njegov centar sačinjava je čaršija, središte zanata i
trgovine sa mnogobrojnim dućanima i monumentalnim građevinama islamske
arhitekture, u kojoj se cijeli dan posluje i trguje. Stambeni dio grada razvijao se
po okolnim padinama idući od čaršije na sve strane. Kuće su bile prilagodene
ljudskoj mjeri i potrebi uz mnoštvo bašči, zelenila, cvijeća i tekuće vode, kako
bi život u njima bio što ugodniji.¹³⁰

Takvo
b o g a t s t v o
t r g o v i n e ,
z a n a t s t v a ,
n a s t a m b i
i
g r a d e v i n a
privuklo je princa
E u g e n a
Savojskog i
cesarsku vojsku.
Ispred njihove
pohlepe za tudim
žitelji nisu mogli
odnijeti i sve
skloniti od
bezocene pljačke.
Prinčeva vojska
je zaplijenila
veliko bogatstvo.
Nije mogla ni
nositi sve što je
opljačkala. Ono što



GRENADIRI PRINCA SAVOJSKOG SU STARU ČARŠIJU PRETVORILI U PRAH
I PEPEO: DIO NJENE MAKETE IZRADIENJE PREMA HISTORIJSKIM
PODACIMA ILKREŠEV LJAKOVIĆA I REKONSTRUKCIJONOM PLANU
J.NAJDHARTA. MAKETU IZRADIO H.KARIŠIK

nije mogla odnijeti sa sobom popalila je. I prepustila vatri da proguta ovaj "cvijet medju gradovima."

Htjela je da ga posve uništi. Da ga zatre u temelju. I da ga izbriše sa lica zemlje.

Tako je - u noći 23. na 24. oktobar 1697. godine - počela pohara Sarajeva. Jedna od najkatastrofalnijih u njegovoј historiji. Veća od mnogih požara i poplava koje su do tada snalazili Sarajlje, donoseći im velike nesreće. Prije polaska u pljačku grada u taboru Eugena Savojskog bilo je odlučeno da se popali i grad i njegova okolina. Vojnicima koji su krenuli da pustoše gradom naređeno je da ne podmeću požare prije nego što se opljačkano blago osigura i izmjesti van domaćaja protivnika i vatre. Navečer je, i pored toga, izbio požar i počeo naglo da se širi. Oganj plamena zahvatio je cijeli prostor u kojem je grad ležao. Požarom je zahvaćen cijeli grad izuzev nekih perifernih gradskih mahala izvan čaršije. Tamo su kuće odvojene baščama i avlijama jedna od druge. U izvještaju Habsburgovaca kaže se da je "izgorjelo gotovo cijelo Sarajevo."⁽³¹⁾

Pohara je nastavljena i sutradan. Dok se vojska utaborila na predah nakon dugotrajnog napornog marša razasljata su po gradu mala odjeljenja vojnika koji su proganjali preostale Sarajlje u bjekstvu. U potjerama su mnoge sasjekli, a nemalo su ih zarobili. Zahvaljujući zarobljenicima, donosili su sve više plijena. Hrišćansko stanovništvo je dolazilo u tabor i molilo komandanta za dozvolu da u vojnički logor prenese svoje stvari i zajedno sa vojskom krene u emigraciju. Princ je, kako kažu, uvažavao ove molbe i obećavao im da će ih povesti sa sobom i naseliti u zemljama preko Save, najviše u Slavoniji.⁽³²⁾

No, ovo iseljavanje, po riječima Vl. Skarića, nije u svakom slučaju bilo dobrovoljno. On citira jednog očevica H. Gavru Tadiju, koji je zapisao da su neke pravoslavne porodice silom odvedene iz Sarajeva, pa su se poslije vraćale natrag. I sam Gavro Tadija, kao savremenik ovih zbivanja, koji se docnije vratio u grad, "sa radošću konstatuje kako se Božjom pomoći povratio na svoje."⁽³³⁾ I fra Nikola Lašvanin, u svom ljetopisu u dvije rečenice predstavlja ovu sarajevsku nesreću:

"1697. - Porobi princ Eudjenio Sarajevo i druga mloga mista niz Bosnu. I odvede mlogo robje i odnese neizrečeno plino. I zadade strah svoj Bosni."⁽³⁴⁾

Porobi, jer je odveo mnogo roblje; poplačka, jer je otisao s bogatim plijenom; pobi, jer su mnogi žitelji poubijani i sasjećeni; popali, jer je ostavio grad u plamenu. Kako se sam od sebe stišavao, taj plamen je progutao čitav grad. Na njegovom mjestu ostalo je pusto zgarište. Gornile pepela i ugaraka. Ruševine. Malo je bilo kuća u gradu i njegovoј

okolini koje nije zadesio požar. Ispred plamena koji se odnosili su sve što im je došlo do ruku.

Požar je harao i sutradan, 24. listopada. Letec donosili pljen. S njim i mnogo žena i djece, požarom i pljačkom Sarajeva. I ubijanjem ned materijalnih, duhovnih, kulturnih i umjetničkih do gradska posada od 150 ljudi, koja je iz tvrdave osu topova po gradu. Princ je ostavio svoje topništvo u pokušavao, a vjerovatno ni mogao osvojiti. Isto on mogla ništa učiniti u spasavanju Sarajeva. Savojske, kažu, da pokori i ovu tvrđavu. Ali, čekao ga je su jesenje kiše. Bojao se teških i neprohodnih putu

Naredio je dizanje logora i pokret.

Ekspedicioni korpus krenuo je natrag 25. decembra zabilježeno, padala je ledena kiša. Padala je kao Visokog. Ni vojsci nije bio lahk put po snijegu, Još gore je bilo muslimanskim i jevrejskom robljem. Habsburgovci kao roblje vodili i Jevreje. To potvrđuju da su odvedeni u ropstvo i roditelji sarajevskog ratnika teški i mučni put prešla je i žena u petom mjesecu bila u roblju, nego je sa ostalim krštenim svijetom silom, preko Save. Nikad se nije moglo saznati koliko u ropstvo. Ima dokumenata u kojima se spominju ostale, recimo, imam i mujezin Mikrine džamije primjera. Ukupan broj porobljenih nije poznat. Iako pogibijenih građana Sarajeva.⁽³⁵⁾

U Visokom zbog kiše vojnici nisu dizali logor. Iako su kućama. Nevrijeme ih nije ometalo da, usput, učinili muslimanska imanja na koja su nailazili. Nastavljajući ubistva, odvođenje roblja, najviše muslimana, najrevnosišta bila "National-Miliz" sastavljena po vjere. Ona je došla u Bosnu sa ekspedicijom od 5000 vojnika, popaljen dobar dio grada, ne štedeći ni pravoslavne žene, sa sobom kao roblje (muslimane), a dijelom kao prisilne žene, još više povećao bijedu rata i ostavio neslavan trag o hri

popalila je. I prepustila vatri da proguta ovaj ga zatre u temelju. I da ga izbriše sa lica zemlje.

oktobar 1697. godine - počela pohara Sarajeva. njegovoj historiji. Veća od mnogih požara i zili Sarajlige, donoseći im velike nesreće. Prije boru Eugena Savojskog bilo je odlučeno da se Vojnicima koji su krenuli da pustoše gradom žare prije nego što se opljačkano blago osigura i ika i vatre. Navečer je, i pored toga, izbio požar plamena zahvatio je cijeli prostor u kojem je grad eli grad izuzev nekih perifernih gradskih mahala dvojene baščama i avlijama jedna od druge. U se da je "izgorjelo gotovo cijelo Sarajevo."³¹ radan. Dok se vojska utaborila na predah nakon zaslata su po gradu mala odjeljenja vojnika koji je u bjekstvu. U potjerama su mnoge sasjekli, a ujući zarobljenicima, donosili su sve više plijena. azilo u tabor i molilo komandanta za dozvolu da stvari i zajedno sa vojskom krene u emigraciju. ove molbe i obećavao im da će ih povesti sa preko Save, najviše u Slavoniji.³²

jećima VI. Skarića, nije u svakom slučaju bilo očevica H. Gavru Tadiju, koji je zapisao da su om odvedene iz Sarajeva, pa su se poslije vraćale kao savremenik ovih zbivanja, koji se docnije konstatuje kako se Božjom pomoći povratio na in, u svom ljetopisu u dvije rečenice predstavlja enio Sarajevo i druga mloga mista niz Bosnu. I neizrečeno plino. I zadade strah svoj Bosni."³⁴ go roblje; popljačka, jer je otiašao s bogatim plijenom; i sasječeni; popali, jer je ostavio grad u plameru. Kako en je progutao čitav grad. Na njegovom mjestu ostalo je garaka Ruševine. Malo je bilo kuća u gradu i njegovoj

okolini koje nije zadesio požar. Ispred plamena koji se širio habsburški oficiri i vojnici odnosili su sve što im je došlo do ruku.

Požar je harao i sutradan, 24. listopada. Leteći odredi progonili su ljude i donosili pljen. S njim i mnogo žena i djece. Sva ekspedicija završila se požarom i pljačkom Sarajeva. I ubijanjem nedužnih ljudi. U tom haranju materijalnih, duhovnih, kulturnih i umjetničkih dobara nije ih mogla omesti ni gradska posada od 150 ljudi, koja je iz tvrđave osula kratkotrajnu vatru iz malih topova po gradu. Princ je ostavio svoje topništvo u Orahovici. Ovu tvrđavu nije pokušavao, a vjerovatno ni mogao osvojiti. Isto onako kao što ni ta posada nije mogla ništa učiniti u spasavanju Sarajeva. Savojski je nije napadao. Dvoumio se, kažu, da pokori i ovu tvrđavu. Ali, čekao ga je povratak iz Bosne. Nailazile su jesenje kiše. Bojao se teških i neprohodnih putova kroz Bosnu do Save.

Naredio je dizanje logora i pokret.


Ekspedicioni korpus krenuo je natrag 25. oktobra. Toga dana, kako je zabilježeno, padala je ledena kiša. Padala je kao iz kabla i pratila vojsku do Visokog. Ni vojsci nije bio lahak put po snijegu, kiši i razblaćenim putovima. Još gore je bilo muslimanskim i jevrejskom roblju. H. Gavro Tadija kaže da su Habsburgovci kao roblje vodili i Jevreje. To potvrđuje i dr. Moric Levi koji piše da su odvedeni u ropstvo i roditelji sarajevskog rabina Zevija Eškenazija.³⁵ Taj teški i mučni put prešla je i žena u petom mjesecu trudnoće. Za nju kažu da nije bila u roblju, nego je sa ostalim krštenim svijetom iseljena, dobrom voljom ili silom, preko Save. Nikad se nije moglo saznati koliko je muslimana odvedeno u ropstvo. Ima dokumenata u kojima se spominju pojedinačni slučajevi. Uz ostale, recimo, imam i mujezin Mikrine džamije "kao iščezli". Puno je takvih primjera. Ukupan broj porobljenih nije poznat. Kao što se ne zna ni za broj pobijenih građana Sarajeva.³⁶

U Visokom zbog kiše vojnici nisu dizali logor. Razmjestili su se po gradskim kućama. Nevrijeme ih nije ometalo da, usput, na povratku s reda pale sva muslimanska imanja na koja su nailazili. Nastavljene su pljačke, paljevine, ubistva, odvođenje roblja, najviše muslimanskog žiteljstva. U tom je najrevnoscija bila "National-Miliz" sastavljena od pripadnika pravoslavne vjere. Ona je došla u Bosnu sa ekspedicijom od Save i Broda. "Opljačkan je i popaljen dobar dio grada, ne štedeći ni pravoslavne. Onda je velik broj ljudi poveo sa sobom kao roblje (muslimane), a dijelom kao prisilne koloniste (pravoslavne). Tim je još više povećao bijedu rata i ostavio neslavani trag o hrišćanskom oružju".³⁷

Ni sutradan, kad su krenuli prema Kaknju, nevrijeme ih nije napušтало. Tamo su proveli još jednu noć. To je bila prilika za svodenje bilansa dotadašnjeg puta: Savojski je do tada ukupno izgubio 40 vojnika i nekoliko konja.

Dan kasnije, 27. oktobra, stigli su u Zenicu. Tu su načinili predah. Valjalo je, dalje se krećući, proći kroz tri klance i orahovačku nizinu. U Orahovici spojili su se sa ostavljenim topovima i njihovim posadama. Ove topove, kao što je rečeno, pri nastupanju nisu mogli pronijeti kroz vrandučki klanac. Na prolazu kroz Vranduk potpukovnik baron Spork digao je u zrak vrandučku kulu.

Prema habsburškim izvorima, u Žepču gdje su ponovo predahnuli zatekla su ih dva događaja: prvi je - prestale su kiše, snjegovi i mečave, razvedrilo se, vojnici su ložili vatre da bi se ugrijali. Drugi - iz Petrovaradina je dospjela nova vijest: general Nehen otpremio je pismo Savojskom. Obavještavao ga da se oko Temišvara i Beograda skuplja osmanska vojska od 6.000 (drugi izvor: 8.000) vojnika s namjerom da preko Zvornika zade za leđa cesarskoj vojsci u Bosni. Pošla je, piše Nehen, 22. oktobra iz Beograda.⁽³⁸⁾ U raspoloživim vrelima tvrdi se da je to prva vijest o vojsci koja se spremala da pomogne Bosni u ovoj nevolji. Do tada su se javljale i činile prepade manje jedinice oko Žepča i Maglaja.



TEŠANSKA TVRĐAVA

Princ je ubrzao povratak da bi izbjegao nagoviještenu zamku. Sve ranjenike i bolesne, topove i koliju uputio je da se kreću u razmaku dan hoda ispred glavne kolone. Otpremio je i Kibu s graničarima prema Tešnju u izviđanje: može li se još i ovaj grad osvojiti na povratku.

Pristigla su i druga

obavještenja: da se i u samoj Bosni sakuplja vojska za napad na Savojskog. Na jednom mjestu je 30. oktobra stotinjak osmanskih konjanika uhvatilo dvojicu habsburških vojnika. Princ je budno očekivao i one vojnike iz Beograda čiji je dolazak najavljen. Da bi se osigurao, poslao je na razne strane po nekoliko konjanika u izviđanje i prikupljanje informacija.

Prethodnica je s topništvom 31. oktobra stigla Maglaj. Kod Maglaja je, sa začelja, zarobljen još je izvještajem sustigla je i vijest o Tešnju. Za ovu utakmicu osvojiti od maglajske i dobojske u nailasku je princ 1. novembra poveo 1.000 vojnika pješadija Tešanj.⁽³⁹⁾ U varoši je bilo 1.000 duša (drugi izvor: 1.500) u predaju, ali nije bilo odziva. Komandovao je napad, zatim su u jurišu nahrupili pješadija i konjica. Pobjedili su i u grad. Tešanjci to nisu prihvatali uprkos atriljerijskim bombardiranjima. No vrijeme je radilo za Tešanjce, a protiv Savojskog. Morao je što brže iz Bosne. Zato je digao opsadu Tešanj je ostao odbranjen.⁽⁴⁰⁾

Zapisano je da je Savojski s vojskom stigao u Dunav u Paratovce. Već 5. novembra prešao je preko rijeke Drave i prispoljao na konak u Brod. Šesti novembar vojnici su u Brodu obnovili vojsku, a u sljedećem danu nakon toga sva vojska se sastala u Osijeku, a od tamo se uputio u Beč. Tamo su mu priredili veličanstveni doček, darovao ga je - u znak priznanja za vojne uspjehe - kamenjem. Bečlje su mu klicale na svakom korak. Sente u to vrijeme iskovane su i medalje. Na jednoj je medalji bio prikazan bježanje osmanskih vojnika u Dunav, na drugoj je bio prikazan Lovorovićev vijenc i prigodnim natpisom.⁽⁴¹⁾

Time je istovremeno završen prinčev prodor u Bosnu. Na putu su prešli gradova u dolini rijeke Bosne prije 300 godina - 1615.

* * *

rema Kaknju, nevrijeme ih nije napušтало. Тамо је prilika за svodenje bilansa dotadaшnjeg puta: избацио 40 vojnika i nekoliko konja.

Pristigli su u Zenicu. Tu su načinili predah. Valjalo je tri klanca i orahovačku nizinu. U Orahovici su vima i njihovim posadama. Ove topove, као што су и mogli pronijeti kroz vrandučki klanac. Na ovnik baron Spork digao je u zrak vrandučku

a, u Žepču gdje su ponovo predahnuli zatekla su stale su kiše, snjegovi i mećave, razvedrilo se, grijali. Drugi - iz Petrovaradina je dospjela nova vojska pismo Savojskom. Obavještavao ga da se oko osmanska vojska od 6.000 (drugi izvor: 8.000) zvornika zade za leda cesarskoj vojsci u Bosni. Vraza iz Beograda.³⁹ U raspoloživim vrelima tvrdi se koja se spremala da pomogne Bosni u ovoj vojni i činile prepade manje jedinice oko Žepča i

Princ je ubrzao povratak da bi izbjegao nagoviještenu zamku. Sve ranjenike i bolesne, topove i koliju uputio je da se kreću u razmaku dan hoda ispred glavne kolone. Otpremio je i Kibu s graničarima prema Tešnju u izviđanje: može li se još i ovaj grad osvojiti na povratak.

Pristigla su i druga osni sakuplja vojska za napad na Savojskog. Na totinjak osmanskih konjanika uhvatilo dvojicu udno očekivao i one vojnike iz Beograda čiji je iguraо, poslao je na razne strane po nekoliko janje informacija.

Prethodnica je s topništvom 31. oktobra stigla u Doboј, a glavna kolona u Maglaj. Kod Maglaja je, sa začelja, zarobljen još jedan vojnik sa tri konja. S tim izvještajem sustigla je i vijest o Tešnju. Za ovu utvrdu javljeno je da se može lakše osvojiti od maglajske i dobojske u nailasku prema Sarajevu. Iz Maglaja je princ 1. novembra poveo 1.000 vojnika pješadinaca i 600 konjanika na Tešanj.⁴⁰ U varoši je bilo 1.000 duša (drugi izvor: 1.600). Pozvao ih je na predaju, ali nije bilo odziva. Komandovao je napad najprije iz osam topova, a zatim su u jurišu nahrupili pješadija i konjica. Ponovo je zatražena predaja grada. Tešanjci to nisu prihvatali uprkos atriljerijskim i pješadijskim napadima. No vrijeme je radilo za Tešanjce, a protiv Savojskog: nije smio dalje dangubiti. Morao je što brže iz Bosne. Zato je digao opsadu i obustavio dalje napade. Tešanj je ostao odbranjen.⁴¹

Zapisano je da je Savojski s vojskom stigao u Doboј 3. novembra. Sutradan u Paratovce. Već 5. novembra prešao je preko novosagrađenog mosta Savu i prispio na konak u Brod. Šesti novembar vojnicima je dat za odmor. Trećeg dana nakon toga sva vojska se sastala u Osijeku, a odatle uputila na razne strane radi - zimovanja. Razmjestivši vojsku po raznim mjestima za zimovanje, princ se uputio u Beč. Tamo su mu priredili veličanstven doček. Cesar Leopold I darovao ga je - u znak priznanja za vojne uspjehe - mačem ukrašenim dragim kamenjem. Bečlje su mu klicale na svakom koraku. U spomen pobjede kod Sente u to vrijeme iskovane su i medalje. Na jednoj strani prikazana je Senta i bježanje osmanskih vojnika u Dunav, na drugoj je utisнутa božica pobjede s lovovorovim vijencem i prigodnim natpisom.⁴²

Time je istovremeno završen prinčev prodor u Bosnu i pohara Sarajeva i gradova u dolini rijeke Bosne prije 300 godina - 1697.

POGLAVLJE DEVETO

CAREVINA NA NIZBREDICI: STANJE U IMPERIJI I NJENOM DVORU

U ovoj knjizi, u kojoj su predstavljene posle i slike iz života carevine, poglavje deveto je posvećeno stanju u Imperiji i njenu dvoru. Ova se poslednja poglavlja posvećuje pre svega stanju u dvoru, gde se mogu vidjeti i slike iz života carevine. U ovom poglavju se takođe mogu vidjeti i slike iz života carevine, gde se mogu vidjeti i slike iz života carevine. Ova se poslednja poglavlja posvećuje pre svega stanju u dvoru, gde se mogu vidjeti i slike iz života carevine. Ova se poslednja poglavlja posvećuje pre svega stanju u dvoru, gde se mogu vidjeti i slike iz života carevine. Ova se poslednja poglavlja posvećuje pre svega stanju u dvoru, gde se mogu vidjeti i slike iz života carevine.

Ova se poslednja poglavlja posvećuje pre svega stanju u dvoru, gde se mogu vidjeti i slike iz života carevine. Ova se poslednja poglavlja posvećuje pre svega stanju u dvoru, gde se mogu vidjeti i slike iz života carevine. Ova se poslednja poglavlja posvećuje pre svega stanju u dvoru, gde se mogu vidjeti i slike iz života carevine.

UOKVIRIMA 16-godišnjih ratovanja Porta je doživljavala veće i manje poraze gotovo na svim frontovima protiv članica Sv. lige (Habsburška monarhija, Mletačka republika, Poljska, a kasnije i Rusija). Frančesko Morozini na moru i princ Eugen Savojski na kopnu postizali su sjajne uspjehe.⁽¹⁾ Sultani nisu uspijevali da zaustave njihove vojne akcije. Opterećena opštim slabostima i ličnim nesposobnostima čelnih ličnosti države njihova Carevina je u ovim ratnim godinama prolazila kroz različite mijene koje su brojni povjesničari, i domaći i strani, potanko razlagali i analizirali.

"Naseljena veoma heterogenim stanovništvom, koje je pripadalo raznim religijama, govorilo raznim jezicima, imalo svoju specifičnu kulturnu i političku prošlost, Osmanska Carevina je zapremala ogromna prostranstva na tri kontinenta, već na zenitu svoje moći, dakle već za vrijeme Sulejmana Zakonodavca, počinje da pokazuje izvjesne simptome slabosti. Istina, ti simptomi još nisu bili uočljivi ni za vanjski svijet, ni za ogromnu većinu samih Turaka i njihovih podanika. I nominalno i stvarno Osmanska Carevina predstavlja još najveću silu svijeta, ona još postiže nove uspjehe na bojnom polju i teritorijalno širenje, još se miješa u unutrašnju politiku svojih susjeda. Ali, Osmanska Carevina nije smogla snage da otkloni slabosti, čiji simptomi postaju ne samo vidljivi nego i brojniji."⁽²⁾

Simptomi slabosti u Osmanskoj carevini nastali su i trajali prije, u toku i nakon ovih ratnih događanja. Skoro čitavo stoljeće prije ovih ratova nastao je zastoj u osmanskim osvajanjima. Zbog izostanka ratnih uspjeha smanjen je priliv ratnog plijena kojim su do tada ublažavane suprotnosti između centralne

i provincijske vlasti. One se sve jače ispoljavaju što se više smanjuje taj pljen kao glavni izvor bogaćenja, naročito janjičara i spahija.⁽³⁾ U njegovom odsustvu povećava se opterećivanje stanovništva, a što utiče i na privredu. Mnogi do tada veliki privredni centri doživljavaju osjetan pad. Ni uticaj robno-novčane privrede nije mogao da izazove odlučujuće promjene u dotadašnjem načinu proizvodnje.⁽⁴⁾ Slabi konkurentska sposobnost osmanske privrede, napose trgovine. U osmanskoj spoljnoj trgovini sve veću ulogu imaju Engleska, Francuska i Nizozemska. Privredivalo se na način kako se to radilo prije stotinu i dvjesti godina.⁽⁵⁾ Uticaj novih privrednih strojeva, koji su u zapadnim zemljama počeli da se uvode, u ovoj državi se nije ni osjećao.⁽⁶⁾

Buja i manufakturna proizvodnja u Zapadnoj Evropi. Ona pojedinstinje evropske robe i sve više plavi osmanska tržišta, potiskujući domaću sitnu zanatsku proizvodnju. Opadanje privredne aktivnosti u gradovima izaziva kruz esnafskog sistema i privredivanja. To je mnogim zanatskim granama zaprijetilo propašću onih koji su svoju etzistenciju zasnivali na naturalnoj privredi. Sa sve većim prilivom plemenitih metala iz Novog svijeta u tom sklopu je i stagnacija rudarske proizvodnje sa zastarjelim načinom rada. Time se osmanskim rudnicima zlata i srebra onemogućava da podmiruju proizvodne troškove da bi uspješno odolijevali konkurentskoj proizvodnji sa strane. Ta kriza smanjuje zaposlenost i uzrokuje pobune esnafa.

Otkriće Amerike i morskog puta za Indiju rasprostire trgovачke puteve i pomorsku trgovinu sa Sredozemnog mora na okeane. Ubrzano je planetarno povezivanje svijeta dok Carstvo istovremeno gubi na snazi i značaju propuštajući da izvrši neophodne reforme; slabi u njemu ekonomski situacija, osmansko oružje sve manje donosi ratnog plijena; smanjuje se danak kršćanskih država, ili posve izostaje: prazne se državne riznice ionako pod velikim teretom vojnih izdataka, luksuznih potreba dvora i sve glomaznijeg birokratskog aparata.⁽⁷⁾

Raste moć novca koji se gomila u rukama pojedinaca upropastavajući sitne proizvodača espapa (potrepština, roba za prodaju). Iz državne blagajne, u koju se slivao jačajući snagu centralne vlasti, novac se seli u ruke zelenića i trgovaca.⁽⁸⁾ U osmansku ekonomiku ubrzano prodire zeleničko-trgovачki kapital. Nadirući u ovu imperiju, na njega je sada upućena i država. Državnim kasama, koje su bile sve "tanje i pliće", nije pomoglo ni to što Porta zavodi praksu davanja državnih dobara i prihoda u dugoročni zakup

pojedincima.⁽⁹⁾ Primljenom zakupninom ona je, privremeno i prividno svoje tekuće finansijske izvora vlastitih prihoda i dovodila do ubrzanog pada osmansku ekonomiku.⁽¹⁰⁾

Praksa prodaje gotovo svakog položaja i dosti i doprinosi ekonomskom i finansijskom propadanju nizbrdo. To izaziva nezadovoljstvo podanika.⁽¹¹⁾ Privredne proizvodnje dospijevaju i poljoprivredna gospodarstva, u kojoj su njihove potrebe zadovoljene proizvodnje, mijenja se i položaj veleposjednika i eksploracijom seljaka, čije nezadovoljstvo doveću kojima svjedoči i Evlija Čelebi u svojim putopisima.

"Gubitak teritorija negativno je uticao na sistem provincijske uprave. Državni službenici na teritorijima neredovno primati plate, što je bila posljedica i posledica gubitaka u zemlji. To ih je tjeralo da čine razne zloupotrebe i sredstava za život. Naravno, te zloupotrebe moraju biti u prvom redu bila nezaštićena raja."⁽¹²⁾

Ekonomsko zaostajanje je slabilo Osmanskog carstva i njenu vojnu snagu. Jedan od stubova Osmanskog carstva je bio njenoj slavi i veličini, koji u XVI vijeku doživljava organizacija.⁽¹³⁾ I u njoj su počeli da se javljaju problemi, posebno u polovinom XVI stoljeća. Od Sulejmmana Veličanskog do Selimija III. spahijski vojnici se preplovili u slobodne. Oni su dijelili sudbinu sultanata. U Bečkom ratu taj vojni rod zadobio je takođe više nije mogao oporaviti. Njegovi pripadnici su u vojničkoj dužnosti.⁽¹⁴⁾ Na sve moguće načine i načinom, naročito otkupom i mitom. Oni što su se odazvali osmanskoj vojsci su učinili dobro uvjebana i opremljena kavalerija, prožeta ratobornim duhom i motivisana za borbu. Putopisima otkriva kako se hercegovački sandžaci učinili obradovao kad mu je ovaj donio vijest da ne mora da se vratiti.

Kriza osmanskih ratničkih duha prenijela se na janjičare. Ovaj vojni rod se tokom vremena izrodio u zemlju, pa i za sam prijesto.⁽¹⁵⁾ Popušta i disciplinira

re jače ispoljavaju što se više smanjuje taj pljen
črčito janjičara i spahijsa.¹³ U njegovom odsustvu
ovništva, a što utiče i na privredu. Mnogi do tada
avaju osjetan pad. Ni uticaj robno-novčane
ove odlučujuće promjene u dotadašnjem načinu
ntska sposobnost osmanske privrede, napose
noj trgovini sve veću ulogu imaju Engleska,
edivalo se na način kako se to radilo prije stotinu
vih privrednih strojeva, koji su u zapadnim
u ovoj državi se nije ni osjećao.¹⁴

zvodnja u Zapadnoj Evropi. Ona pojeftinjuje
vi osmanska tržišta, potiskujući domaću sitnu
je privredne aktivnosti u gradovima izaziva križu
ja. To je mnogim zanatskim granama zaprijetilo
zistenciju zasnivali na naturalnoj privredi. Sa sve
ala iz Novog svijeta u tom sklopu je i stagnacija
tarjelim načinom rada. Time se osmanskim
gućava da podmiruju proizvodne troškove da bi
tskoj proizvodnji sa strane. Ta kriza smanjuje
esnafa.

og puta za Indiju rasprostire trgovačke puteve i
čemnog mora na okeane. Ukrzano je planetarno
rstvo istovremeno gubi na snazi i značaju
lne reforme; slabi u njemu ekonomski situaciji,
donosi ratnog plijena; smanjuje se danak
zostaje: prazne se državne riznice ionako pod
ka, luksuznih potreba dvora i sve glomaznijeg

omila u rukama pojedinaca upropastavajući sitne
na, roba za prodaju). Iz državne blagajne, u koju
entralne vlasti, novac se seli u ruke zelenaka i
nomiku Ukrzano prodire zelenacko-trgovački
ju, na njega je sada upućena i država. Državnim
je i pliće", nije pomoglo ni to što Porta zavodi
h dobara i prihoda u dugoročni zakup

pojedincima.¹⁵ Primljrenom zakupninom ona je, doduše, otklanjala ali samo
privremeno i prividno svoje tekuće finansijske nevolje a stvarno se lišavala
izvora vlastitih prihoda i dovodila do ubrzanog prodiranja zelenackih elemenata
u osmansku ekonomiku.¹⁶

Praksa prodaje gotovo svakog položaja i dostojanstva uvećava zloupotrebe
i doprinosi ekonomskom i finansijskom propadanju Carstva koje je krenulo
nizbrdo. To izaziva nezadovoljstvo podanika.¹⁷ Pod vlast novčane privrede i
robne proizvodnje dospijevaju i poljoprivredna gazdinstva. Iz stanja naturalne
privrede, u kojoj su njihove potrebe zadovoljavane produktima domaće
proizvodnje, mijenja se i položaj veleposjednika. Oni posežu za pojačanom
eksploatacijom seljaka, čije nezadovoljstvo dovodi tu i tamo do pobuna o
kojima svjedoči i Evlija Čelebi u svojim putopisima.

"Gubitak teritorija negativno je uticao na sistem nagradivanja funkcionera
provincijske uprave. Državni službenici na teritoriji cijele Imperije počeli su
neredovno primati plate, što je bila posljedica i pogoršanih finansijskih prilika
u zemlji. To ih je tjeralo da čine razne zloupotrebe kako bi došli do potrebnih
sredstava za život. Naravno, te zloupotrebe morao je neko da snosi, a to je u
prvom redu bila nezaštićena raja."¹⁸

Ekonomsko zaostajanje je slabilo Osmansku imperiju u cijelini, a naročito
njenu vojnu snagu. Jedan od stubova Osmanske carevine, koji je doprinio
njenoj slavi i veličini, koji u XVI vijeku doživljava vrhunac, bila je spahijска
organizacija.¹⁹ I u njoj su počeli da se javljaju ozbiljni znaci slabosti još
polovinom XVI stoljeća. Od Sulejmana Veličanstvenog do 1592. godine broj
spahijsa se prepolovio. Oni su dijelili sudbinu krize kroz koju je prolazila
Imperija. U Bečkom ratu taj vojni rod zadobio je takav udarac od kojeg se nikad
više nije mogao oporaviti. Njegovi pripadnici se sve teže odazivaju svojoj
vojničkoj dužnosti.²⁰ Na sve moguće načine izvlače se od vojne službe,
naročito otkupom i mitom. Oni što su se odazivali nisu više bili ona stara
osmanska dobro uvježbana i opremljena kavalerija (borci savremene konjice)
prožeta ratobornim duhom i motivisana za borbu.²¹ I Evlija Čelebi u svojim
putopisima otkriva kako se hercegovački sandžak-beg Suhrab Mehmed-paša
obradovao kad mu je ovaj donio vijest da ne mora ići u rat.²²

Kriza osmanskog ratničkog duha prenijela se i u najelitniji dio vojske -
janjičare. Ovaj vojni rod se tokom vremena izrođio u veliku nepriliku za cijelu
zemlju, pa i za sam prijesto.²³ Popušta i disciplina u vojsci, naročito među

janjičarima, koji se od čisto vojničke postepeno pretvaraju u političku organizaciju. To više nije bila disciplinovana vojnička organizacija koju su sačinjavali dervišmom pokupljeni dječaci Bosne i Albanije. U ovu vojsku već od 1582. godine stupaju djeca iz istočnih provincija, sinovi dvorskih plaćenih spahija koji stižu čak prvenstvo, a zatim i ostali odrasli muslimani, koji to često postižu mitom. Rasuti sada po velikim prostranstvima Carevine janjičari počinju da se žene, da se bave zanatstvom, trgovinom, zelenštvtom. Najbolji opis ove organizacije početkom XVIII vijeka (1701.) dao je francuski akademik Turnfor.⁽¹⁸⁾ On kaže: "Sad su sve oblasti prostranoga Turskog Carstva pune pešačkih vojnika koji se zovu janjičari. Ali oni niti pripadaju pravome janjičarskome koru, niti Šta znaju o staroj turskoj vojnoj disciplini". Turnfor dalje govori da u janjičare stupaju svi oni koji bježe od neke kazne ili se žele osloboditi nekih poreza ili nameta. Zbog toga oni ne samo da ne primaju platu, kao što je propisano, nego čak i sami daju nešto novaca janjičarskim starješinama kako bi ih ovi i dalje držali na spisku. Zato i ne iznenađuje činjenica da, prema popisnim spiskovima, nikada nije bilo više vojske nego u to vrijeme; a u stvari, prema realnoj procjeni, Porta nikada ranije nije imala manji broj vojnika nego u prvim godinama XVIII vijeka.⁽¹⁹⁾ Uporedo sa smanjivanjem broja vojnika i slabljenjem discipline i borbenosti kod najelitnijih vojnih jedinica, kao i sa zastarjelošću vojne opreme, i dotadašnja vojna strategija pokazuje se kao prevaziđena.

Uzima maha i korupcija u upravljačkom aparatu. Na dvor i politiku sve više utiču dvorske dame, kamarila i sumnjive ličnosti. Sve manje šanse imaju najsposobniji. Njih potiskuju, pa i uklanjuju po prohtjevima kakvog sultanovog hodže ili vladareve miljenice. To je realnost koju je bilo teško iskorijeniti. Radikalno se nije mogla otkloniti ni jedna nova garnitura upravljača, takoreći, sve do sloma Carevine.⁽²⁰⁾

Zloupotreba vlasti i druge slabosti uzrokuju nemir, nesigurnost i nespokojstvo, pa i nezadovoljstvo podanika. Ta negodovanja pojačavaju spomenuti ratovi koji su vodeni uz lagoden život sultana i plemstva na račun naroda i sitnog plemstva. Uvećavanje kapitala u rukama nekolicine produbljuje krizu državnih finansija; država sve teže uspijeva da podmiri izdatke za izdržavanje vojske i neproduktivnog birokratskog aparata. Umjesto prijašnje stabilne valute, u kojoj sve više oskudijevo, ona sad izbacuje u opticaj loš novac niske vrijednosti. Sa svoje strane to dovodi do nezadovoljstva esnafa, janjičara

i drugih društvenih slojeva. Negodovanje se prošva tri kontinenta - u Aziji, Africi i na Balkanskim vlasti bila je u stalnom opadanju.⁽²¹⁾ Namjesnic osamostaljivali od centra i time doprinosili razbijanje i jedinstva države.

U evropskim zemljama se počelo govoriti o "bolesnoj" državi, koja sve više slabija. Smjena sultana, funkcionera Carstva, kao i njihovo pojedinačno uslovljeno kako spoljnim, tako još više unutrašnjim.

Iz svih ovih pojava i promjena izrastaju i unutrašnje posebno biti izražene u XVII stoljeću i desetljećima ratovima. Najprije četvrtvjeckovnim Kandijskim (godишnjim habsburško-osmanskim ratovima (1683)) faktor objašnjenja sfere političke svijesti vladajućih (carsko vijeće, državni savjet) - o stvarnom unutarnjem položaju Carevine. Neki su to objašnjenje označili inerciju. Inerciju samosvijesti vladajućeg vrha o sukob sa pravom stvarnošću u kojoj se nalazila.⁽²²⁾

Na to su ukazivali mnogi razboriti ljudi i mislioci da se Carevina potresla i ozbiljno zaljuljala. Oni su tražeći više sklonosti da se ta stvarnost sagledava kao snage Carevine. Od početka su otkrivali simptome uzroke. Mnogi su pisali podebela djela o tome. Češki spisima predlože lijek njenim unutrašnjim bolestima Hasan Kjafi Pruščak (1544.-1616.). On se načinom historijsko-političku raspravu "Uredba svijeta".⁽²³⁾ Iste su Čelebi i Albanez Kuči-bey.⁽²⁴⁾ Na nesklad između ukazivali su i trezveniji i realniji predstavnici vlasti, vladajuće klase, obrazovani ljudi iz neposrednog okoliša, mislioci i historičari sa raznih meridijana. Predviđali su i na rješenja. Bilo je, doduše, sporadičnih i nedovoljno prihvate ovi savjeti, da se reformom zakonodavstva, sistema i drugim mjerama izmjeni i poboljša unutrašnje takvi pokušaji nisu mogli nadvladati neumoljive zemaljske i međunarodne snage.

To znači da je i dalje, i pored svega toga, prevazila

vojničke postepeno pretvaraju u političku disciplinovana vojnička organizacija koju su jeni dječaci Bosne i Albanije. U ovu vojsku već iz istočnih provincija, sinovi dvorskih plaćenih, a zatim i ostali odrasli muslimani, koji to često po velikim prostranstvima Carevine janjičari zanatstvom, trgovinom, zelenštvtom. Najbolji kom XVIII vijeka (1701.) dao je francuski "Sad su sve oblasti prostranoga Turskog Carstva zovu janjičari. Ali oni niti pripadaju pravome nazu o staroj turskoj vojnoj disciplini". Turnfor ipaju svi oni koji bježe od neke kazne ili se žele netra. Zbog toga oni ne samo da ne primaju platu, čak i sami daju nešto novaca janjičarskim i dalje držali na spisku. Zato i ne iznenađuje spiskovima, nikada nije bilo više vojske nego u realnoj procjeni, Porta nikada ranije nije imala prvim godinama XVIII vijeka.²¹⁾ Uporedo sa slabljenjem discipline i borbenosti kod najelitnijih starjelošću vojne opreme, i dotadašnja vojna vaziđena.

upravljačkom aparatu. Na dvor i politiku sve više ilia i sumnjive ličnosti. Sve manje šanse imaju pa i uklanjaju po prohtjevima kakvog sultanovog e. To je realnost koju je bilo teško iskorijeniti. Oniti ni jedna nova garnitura upravljača, takoreći,

ruge slabosti uzrokuju nemir, nesigurnost i voljstvo podanika. Ta negodovanja pojačavaju eni uz lagoden život sultana i plemstva na račun čavanje kapitala u rukama nekolicine produbljuje ržava sve teže uspijeva da podmiri izdatke za aktivnog birokratskog aparata. Umjesto prijašnje oskudijeva, ona sad izbacuje u opticaj loš novac ane to dovodi do nezadovoljstva esnafa, janjičara

i drugih društvenih slojeva. Negodovanje se proširuje na nemire i ustanke na sva tri kontinenta - u Aziji, Africi i na Balkanskom poluostrvu. Moć centralne vlasti bila je u stalnom opadanju.²²⁾ Namjesnici provincija su se sve više osamostaljivali od centra i time doprinosili razbijanju unutrašnje kohezione snage i jedinstva države.

U evropskim zemljama se počelo govoriti o Osmanskoj carevini kao o "bolesnoj" državi, koja sve više slabi. Smjena sultana i česta promjena najviših funkcionera Carstva, kao i njihovo pojedinačno fizičko uklanjanje, bilo je uslovljeno kako spoljnim, tako još više unutrašnjim razlozima.²³⁾

Iz svih ovih pojava i promjena izrastaju i unutrašnje klice slabljenja. One će posebno biti izražene u XVII stoljeću i desetljećima dugim iscrpljujućim ratovima. Najprije četvrtyekovnim Kandijskim (1645.-1669.), a potom i 16-godišnjim habsburško-osmanskim ratovima (1683.-1699.). Ovi ratovi su bitan faktor objašnjenja sfere političke svijesti vladajućeg sloja - sultana i divana (carsko vijeće, državni savjet) - o stvarnom unutrašnjem i spoljnopolitičkom položaju Carevine. Neki su to objašnjenje označili kao od historije zasnovanu inerciju. Inerciju samosvijesti vladajućeg vrha o moći Carevine što dolazi u sukob sa pravom stvarnošću u kojoj se nalazila.²⁴⁾

Na to su ukazivali mnogi razboriti ljudi i misleći umovi. Mislioci uvidaju da se Carevina potresla i ozbiljno zaljuljala. Oni su upozoravali na taj raskorak, tražeći više sklonosti da se ta stvarnost sagledava kao kriterij procjene stvarne snage Carevine. Od početka su otkrivali simptome i upirali prstom u njihove uzroke. Mnogi su pisali podebela djela o tome. Oni pokušavaju da u svojim spisima predlože lijek njenim unutrašnjim bolestima. Među njima je i Bošnjak Hasan Kjafi Pruščak (1544.-1616.). On se našao pobuđenim da napiše historijsko-političku raspravu "Uredba svijeta".²⁵⁾ Uz Pruščaka su Turčin Katib Čelebi i Albanez Kuči-bey.²⁶⁾ Na nesklad između moći Carevine i stvarnosti ukazivali su i trezveniji i realniji predstavnici vladajućeg vrha, inteligencija vladajuće klase, obrazovani ljudi iz neposrednog sultanovog okruženja, mislioci i historičari sa raznih meridijana. Predviđajući posljedice, ukazivali su i na rješenja. Bilo je, doduše, sporadičnih i nedovoljno istražnih pokušaja da se prihvate ovi savjeti, da se reformom zakonodavstva, vojne moći, timarskog sistema i drugim mjerama izmijeni i poboljša unutrašnje stanje u zemlji. Ali svi takvi pokušaji nisu mogli nadvladati neumoljive zakone razvitka.

To znači da je i dalje, i pored svega toga, prevladavala samosvijest o snazi

Carevine.²⁶ Takva samosvijest bila je u raskoraku sa stvarnim stanjem. To će potvrditi i dva velika rata u toku XVII stoljeća - Kandijski i Veliki bečki rat. Ona je trajno ostala suprotstavljena shvatanju prema kojem je kormilo Otomanske imperije ostalo bez dovoljno mudrih i energičnih ljudi. Bez ličnosti koje bi bile svjesne objektivne historijske situacije i stvarnosti; ličnosti i snaga koje bi efikasnim mjerama i širokim reformama zaustavile kola koja su krenula nizbrdo neminovnog poraznog ishoda. I time zapriječile slabljenje osmanske vojne, političke i ekonomiske moći. Oni što su za to bili sposobni nisu mogli doći do praktičnog izražaja. Uz stanovite pokušaje koji su činjeni na jačanju centralne vlasti, sposobnije i energičnije vodenje državnih poslova, ozdravljenje finansija i provođenje drugih mjera, na dvoru se nastavljao ubičajeni raskošni život, što je gutalo velike sume novca.²⁷

Takav razvoj događaj je odgovarao ni pojedinim zapadnoevropskim državama. Dok su susjedne zemlje (Austrija, Rusija i Venecija) priželjkivale što skoriji kraj Carstva, dotle su se one udaljenije, kao npr. Engleska, Francuska i Nizozemska zalagale za oporavak i sređivanje prilika u državi.²⁸ Neke od njih su nastojale da zaustave vojne i političke akcije članica Sv. lige, naročito Habsburške monarhije. I dok je Francuska, koja je zbog svojih državnih interesa bila naklonjena Porti, nastojala da rat potraje što duže, dotle su Nizozemska i Engleska pokušavale da posreduju za mir, kako bi se levantska trgovina mogla nesmetano obavljati.²⁹

Nagovještaje razdoblja stagnacije Osmanske carevine mnogi povjesničari nalaze u činjenici što počinje tamniti neograničena vlast nekada svemoćnih sultana. Počelo je sa mučkim atentatom na sposobnog i energičnog velikog vezira Mehmed-pašu Sokolovića (11. oktobra 1575.).³⁰ Taj atentat dovodi na čelnu poziciju Carevine upravljački sloj i ljudi koji nisu bili u stanju da se suoče sa stvarnošću: oni nisu mogli uočiti i shvatiti da se Carevina već tada suočava sa novom Evropom u kojoj su nastale korjenite promjene. Zemlje na njenim prostorima su, umjesto srednjevjekovnih feudalaca, sticale kraljeve; u njima se sve više razvija smisao da se države bolje i savremenije organizuju, da jača njihova snaga i moć prihvatanjem novih tekovina ljudskog uma i pronalazaka, da se i same reformišu.³¹

U takvom okruženju i sultani sve više zavise od svoje tjelesne garde - janjičara.³² Pokušaji njihovog sputavanja izazivaju krvave bune kojima se vrše umorstva ili zbacivanja sultana sa prijestola. Već je i Sulejman Silni (1520.-1566.) drhtao

pred janjičarima; Murad III (1574.-1595.) mora uvrede; Osmana II (1618.-1622.) su umorili, a I. sa prijestola. Još gore su prolazili veliki veziri, valije, paše, sandžakbezi, beglerbezi i drugi državni

Razvoj kapitalističke privrede, pronalasci i otkrića nauke i ratne tehnike u Zapadnoj Evropi slabe Osmanskog carstva izolovana od takvog evropskog ambijenta. Prestižna državama. Uporedo sa njenim unutrašnjim slabinama i granicama formiraju se moćne države - Austrija, Španjolska, Francuska, pregovore ona potpisuje sa teritorijalnim ustupcima (npr. na ušću Žitve) i oslobođanjem država od plaćanja ugovora, kad je Habsburšku monarchiju pristala da joj ova više ne plaća danak nekihi hrvatskih gradova, opadanja njene moći i sile.³⁴ Tim mirom će se uspostaviti i novi položaj Osmanske carevine u Evropi. Zapad, otpočeće nazadovanje Osmanske carevine, ali uz ogromne žrtve. Tačno u godini osmanskog poraza kod Sv. Gotharda (1664.) na polju Krbavice, položaju Carevine na unutrašnjem planu navljevanja i razvoja. Perzijanaca, Male Azije, odmetanje guvernera počinjeno u Levantu, vlasti u Aziji i Africi, često pražnjenje državne bune, suša i glad u narodu, prorijedenost stanovništva, sve manje ljudstva sposobnog za oružje, zloupotrebe vlasti, nered i nedisciplina u vojski.

I pored nesrećnih odnosa i očite vojne, ekonomske i političke krize, Osmansko carstvo još nije bilo toliko slabo kako bi se izgledati.

Osmanski optimizam još nije splašnjavao. Ni u srednjem vijeku.

ila je u raskoraku sa stvarnim stanjem. To će u XVII stoljeću - Kandijski i Veliki bečki rat, stavljena shvatanju prema kojem je kormilo dovoljno mudrih i energičnih ljudi. Bez ličnosti istorijske situacije i stvarnosti; ličnosti i snaga oskim reformama zaustavile kola koja su krenula ishoda. I time zapriječile slabljenje osmanske moći. Oni što su za to bili sposobni nisu mogli iz stanovite pokušaje koji su činjeni na jačanju i energičnije vođenje državnih poslova, vođenje drugih mjera, na dvoru se nastavljao gutalo velike sume novca.²⁷⁾

Odgovarao ni pojedinim zapadnoevropskim državlje (Austrija, Rusija i Venecija) prizeljkivale se one udaljenije, kao npr. Engleska, Francuska, Španjolska i sredivanje prilika u državi.²⁸⁾ Neke od njih su i političke akcije članica Sv. lige, naročito je Francuska, koja je zbog svojih državnih interesova, nastojala da rat potraje što duže, dotle su se navale da posreduju za mir, kako bi se levantska vlasti uključili.²⁹⁾

Pognacije Osmanske carevine mnogi povjesničari tamljiti neograničena vlast nekada svemoćnih atentatom na sposobnog i energičnog velikog vladara (11. oktobra 1575.).³⁰⁾ Taj atentat dovodi na jački sloj i ljudi koji nisu bili u stanju da se suoči s uočiti i shvatiti da se Carevina već tada suočava s nastale korjenite promjene. Zemlje na njenim vjekovnih feudalaca, sticale kraljeve; u njima se države bolje i savremenije organizuju, da jačaju novih tekovina ljudskog uma i pronađazaka,

štani sve više zavise od svoje tjelesne garde - sputavanja izazivaju krvave bune kojima se vrše prijestola. Već je i Sulejman Silni (1520.-1566.) drhtao

pred janjičarima; Murad III (1574.-1595.) morao je mirno da podnosi njihove uvrede; Osmana II (1618.-1622.) su umorili, a Ibrahima (1640.-1648.) zbacili sa prijestola. Još gore su prolazili veliki veziri, druge vojne istaknute ličnosti, valije, paše, sandžakbezi, beglerbezi i drugi državnici koji im nisu bili po volji.³¹⁾

Razvoj kapitalističke privrede, pronalasci i otkrića u oblasti tehnike, napredak nauke i ratne tehnike u Zapadnoj Evropi slabe Osmansku carevinu. Ona je bila izolovana od takvog evropskog ambijenta. Prestala je da zadaje strah evropskim državama. Uporedo sa njenim unutrašnjim slabljenjem na njenim sjevernim granicama formiraju se moćne države - Austrija i Rusija. Prve mirovne pregovore ona potpisuje sa teritorijalnim ustupcima (od 1606. - mirovni ugovor na ušću Žitve) i oslobođanjem država od plaćanja godišnjeg danka. Sklapanje ovog ugovora, kad je Habsburšku monarhiju priznala sebi ravnim partnerom i pristala da joj ova više ne plaća danak neki historičari tumače kao očit znak opadanja njene moći i sile.³²⁾ Tim mirom će se završiti osmanska nadiranja na Zapad, otpočće nazadovanje Otomanske carevine u vanjskoj politici. Kandijski rat između Osmanske carevine i Mletačke republike, koji je trajao punu četvrtinu stoljeća (od 1645. do 1669.) završio se, doduše, pobedom Osmanske carevine, ali uz ogromne žrtve. Ta pobjeda je bila u sjeni teškog osmanskog poraza kod Sv. Gotharda (1664.) na Rabi. Tu sjenu u političkom položaju Carevine na unutrašnjem planu navlačile su još i bune i nemiri Perzijanaca, Male Azije, odmetanje guvernera pojedinih provincija od centralne vlasti u Aziji i Africi, često pražnjenje državne blagajne, nerodne godine, kuga, suša i glad u narodu, prorijedenost stanovništva u velikim ratnim pustošenjima, sve manje ljudstva sposobnog za oružje, korumpirani državni aparati, zloupotrebe vlasti, nered i nedisciplina u vojsci.

I pored nesrećnih odnosa i očite vojne, ekonomске i političke slabosti Osmansko carstvo još nije bilo toliko slabo kao što bi na prvi pogled moglo izgledati.

Osmanski optimizam još nije splašnjavao. Naprotiv.

POGLAVLJE DESETO

PRINČEVA PROVALA: BOSNA U OPSADI

Dok je u Srbiji i dalje vodio se vojnički život, u Bosni su se počeli organizirati i pripremati za rat. Načelnik generalstava vojske Kraljevine Srbije, general Mihailo Obrenović, je u svibnju 1877. godine učinio posjet u Sarajevo, gdje je sastao se sa predstavnicima bosanskih vojnih komiteta. Tako je učinio i general Jovan Belimarković, načelnik generalstava vojske Kraljevine Jugoslavije, u svibnju 1941. godine. Osim toga, u Sarajevu je učinio posjet i general Živojin Šešelj, načelnik generalstava vojske NDH, u travnju 1942. godine. Uz to, u Sarajevu su se učinile i neke druge vojne posete, ali su one bili u sklopu posjeta drugim gradovima, a ne u sklopu posjeta Sarajevu.

U svibnju 1877. godine, u Sarajevu, je učinio posjet i general Mihailo Obrenović, načelnik generalstava vojske Kraljevine Srbije. Tako je učinio i general Jovan Belimarković, načelnik generalstava vojske Kraljevine Jugoslavije, u svibnju 1941. godine. Osim toga, u Sarajevu je učinio posjet i general Živojin Šešelj, načelnik generalstava vojske NDH, u travnju 1942. godine. Uz to, u Sarajevu su se učinile i neke druge vojne posete, ali su one bili u sklopu posjeta drugim gradovima, a ne u sklopu posjeta Sarajevu.

Upravo u tom razdoblju dolazi do početka velikog osmanskog osvajanja Bosne i Hercegovine. Uz pomoć srbijanskih vojskih, osmanlije su uspešno zauzeli Sarajevo 1461. godine, a u sljedećih deset godina i ostale bosanske gradove. Uz to, u isto vrijeme, u srednjem vijeku, u Bosni je nastala i razvila se posebna vrsta vojske, koja je bila sastavljena od slobodnih seljaka, koji su živjeli u selima i na poljoprivrednim poslovima, ali su u vrijeme vojne mogli da se uključe u borbu. Ova vojska je bila poznata pod imenom "čaršići".

DUGO vremena prije prinčevog prodora u Bosni su vladale veoma teške političke, vojne, ekonomске, zdravstvene i druge prilike. One su široko ispoljavane kako prije i u vrijeme 16-godišnjih habsburško-osmanskih ratovanja, te za sarajevske pohare princa Eugena Savojskog, tako i nakon ovih ratnih dogadanja. Ta zbivanja su uzrokovala velike nesreće ne samo za Otomansku carevinu nego i za cijelu Bosnu. To je uslovljeno i njenim geostrateškim i političkim položajem. Ova zemlja je kao pašaluk od 1580. godine imala karakter serhata (krajine). Zahvaljujući svom dobrom strateškom položaju ona je kao isturena osmanska provincija pružala veoma povoljne mogućnosti za odbranu granica Carstva.⁽¹⁾ U tom svojstvu njoj je bilo namijenjeno i pripadalo posebno mjesto u Osmanskoj carevini. "Gotovo cijelokupno njen odraslo stanovništvo, na ovaj ili onaj način, bilo je angažovano u vojnim akcijama Osmanlija. Bosna je davala i najveći broj graničara i članova tvrđavskih posada u Mađarskoj, Slavoniji, Lici i Dalmaciji."⁽²⁾ U svojoj SEYAHATNAMESI Evlija Čelebi je zapisao kako se "čak svi ratnici na krajini (serhat) ejaleta Budima, Egre, Kaniže i Bosne i svih sedam stotina i šezdeset pograničnih tvrđava regrutuju iz Bosne. Oni povazdan, dan-noć, vode bojeve, uzvraćaju na vojna čarkanja, učestvuju u ratovima s neprijateljem na sve strane".⁽³⁾

I u pohodu velikog vezira Kara Mustafa-paše na Beč 1683. godine učestvovao je veliki broj Bosanaca - spahije, janjičari, segbani i dr.⁽⁴⁾ Bošnjaci su pod Hizrpashom u znatnom broju sudjelovali u bojевима prije opsade, pri opsadi i nakon opsade Beča. Mnogi su pod Bečom izginuli ili bili zarobljeni. Još većim stradanjima bili su izloženi u žestokoj ofanzivi evropskih saveznika u narednih

16 godina poslije poraza Osmanlija pod Bečom.¹⁵ Kad je Kara Mustafa poražen pod ovim gradom, a vojska mu uzmicala u Ugarsku, dok je veliki vezir bježao glavom bez obzira, u borbi oko Parkanja učestvovali su i Bošnjaci, a na habsburškoj strani princ Eugen Savojski. Osmanlije su i tu poraženi. Tada je poginuo i bosanski namjesnik Hazr-paša. Ova pobjeda Habsburške monarhije je u ponečemu bila prijelomna: odagnala je neodlučnost Beča, potaknuvši ga da nastavi rat i osvajanje novih teritorija uključivši i bosansku.¹⁶

U prvih nekoliko godina trajanja velikog rata, tačnije do 1690., Bosanci su pokazali veliku požrtvovanost u fizičkom i materijalnom angažovanju na svim frontovima i u svim borbama koje su vođene nakon poraza Osmanlija pod Bečom. Habsburgovci i njihovi saveznici zbog toga u svojoj ofanzivi nisu u Bosni imali onakve uspjehe kao što su ih imali u Srbiji, Makedoniji, Kosovu i drugim područjima.¹⁷ To ne znači da svoj vojni pritisak nisu vršili i u Bosni. Naprotiv, težina tog pritiska u ofanzivnim dejstvima Sv. lige postajala je utoliko veća što je takvom ofanzivom Bosna bila opkoljena sa svih strana.¹⁸ Bila je, takoreći, odsječena od Istanbula. Njeno stanovništvo je često u potpunosti bilo prepušteno samo sebi: prisiljeno da samo brani sebe i granice svoje zemlje, da se samo snalazi u snabdijevanju oružjem, džebhanom i hranom da bi održavalo goli život. Na tu okolnost nadovezivala se činjenica da je najveći broj borbenog ljudstva iz Bosne, u sklopu osmanske vojne sile, vodio borbe i često stradao na ratištima u prostorima Madarske, Slavonije, Dalmacije, Srbije i drugih područja u kojima se kretala i vojevala otomanska vojska.¹⁹

Neuspjesi na bojnom polju i veliki teritorijalni gubici koje je osmanska država doživjela u bečkom ratu unijeli su nesigurnost i strah među stanovništvo Bosanskog ejaleta.²⁰ Porazi su najviše pogodili Bosnu i njeno žiteljstvo. Osmanski izvori za stanje u Bosni toga doba upotrebljavaju izraz rasulo (inhilal).²¹ I naši historičari su utvrdili da je takvo stanje uistinu i bilo. Ogroman broj bosanskog stanovništva je u toku rata izginuo, veći broj se raselio, a mnogi gradovi i sela razoren, opljačkani i spaljeni. Jednom riječju, čitav poredak je bio doveden u pitanje, pa se moralno početi u svemu gotovo - ispočetka.²² Kratka primirja koja bi nastajala između ratnih okršaja zaraćenih država donosila su male predahе nedovoljne da se regeneriše stanovništvo sposobno da nosi oružje, da se popravi porušeno i spaljeno, nadoknadi zaplijenjeno i opljačkano. Ta primirja su podgrijavala nade ljudi u mir. Trajni mir. Napačeno i prognano stanovništvo, ono što je preživjelo, vraćalo se tada svojim kućnim pragovima.

Okretalo se - u pustoši koju su ostavljali ratni snopovi i poharane zemlje. Ali - nakratko. Do novog rata.

Teške prilike otkrivaju brojni vjerodostojni povijesni izvještaji domaćih istraživača i historičara. Dr. Avdo Sućević izdvaja predstavke (arz, mazhar, ilam) i izvještaje o stanju Bosne u Carigrad. Podaci iz tih dokumenata pokazuju da su Bosnom upravljali veziri: Prištinali Topal Husejin-paša (1690.-91.), Džafer-paša (1691.-92.), Korčali Mehmed-paša (Bugurdenli) Sari Ahmed-paša (1697.-98.) i dr.²³ Potpuno se slažu sa podacima domaćih hroničara i izvještaja stanovnika Sarajeva i cijele Bosne u devetoj i desetoj deceniji XVII stoljeća.²⁴ U njima se neizmjernim strahom ističu da je vilajet Bosna strana; najveći broj kasaba i sela, kažu oni, popunjeno stanovništvom u velikom broju pobijeno ili opljačkano koji su odvedeni u ropstvo. Uz sve to već nekoliko zemalja je zahvaćena sušom i nerodicom.²⁵

Još u vrijeme žestokih borbi oko Gabele, Bihaća i Livna Bosna je bila suočena sa opadanjem broja domaćih boračkih jedinica i oružja do najniže granice. Gotovo potpuno je ispraznjeno materijalnim sredstvima. Neizmjerno teška situacija je jedinom izlazu - da neprekidno traže pomoć iz Porti. Predstavke odavde slate Porti ispunjeni su molbama da se u Bosnu mogu poslati vojnici i oprema, ali graničile su sa vapajima. One su upućivane godinama 1693. i 1694. godine, a u posljednjoj se navodi da će Savojski osvojiti Sarajevo. Istraživači su predstavke iz 1693. godine.²⁶ Nad Bosnom se takođe opasnost od napada neprijatelja na Livno, Bihać i Savi. I tim povodom bosanski borci mole sultana da ih poslat u stanovništvo (ehali) Bosne. Vape za najhitnjom mobilizacijom izvršili mobilizaciju levenda, kako bi nabavili topove i druge oružje, ali nije poznato da li su učini? Oni najozbiljnije ukazuju na opasnost da se u ruke neprijatelja dostanu. I stanovništvo će, vele, u tom slučaju biti u ropstvu.

U toj predstavci se izlaže čitav historijat materijalne opasnosti Bosne i njenog žiteljstva. Ukazuje se i na sve mještane

anlija pod Bečom.⁵⁾ Kad je Kara Mustafa poražen u uzmicala u Ugarsku, dok je veliki vezir bježao oko Parkanja učestvovali su i Bošnjaci, a na Savojski. Osmanlije su i tu poraženi. Tada je Hazr-paša. Ova pobjeda Habsburške monarhije odagnala je neodlučnost Beča, potakнуvši ga da teritorija uključivši i bosansku.⁶⁾

U početku velikog rata, tačnije do 1690., Bosanci su u fizičkom i materijalnom angažovanju na svim frontama koje su vođene nakon poraza Osmanlija pod svojim saveznici zbog toga u svojoj ofanzivi nisu učinili što su ih imali u Srbiji, Makedoniji, Kosovu i drugim. Način da svoj vojni pritisak nisu vršili i u Bosni, u ofanzivnim dejstvima Sv. lige postajala je ofanzivom Bosna bila opkoljena sa svih strana.⁷⁾ Bila je opkoljena u Istanbula. Njeno stanovništvo je često u potpunosti izgnano da samo brani sebe i granice svoje zemlje, uz uvođenje oružjem, džebhanom i hranom da bi opkoljnost nadovezivala se čirjenica da je najveći neprijatelj, u sklopu osmanske vojne sile, vodio borbe i u ostorima Mađarske, Slavonije, Dalmacije, Srbije i kretala i vojevala otomanska vojska.⁸⁾

U toku velikih teritorijalnih gubica koje je osmanska vojska u unijeli su nesigurnost i strah među stanovništvo u Bosni. Toga doba upotrebljavaju izraz rasulo i utvrđili da je takvo stanje uistinu i bilo. Ogroman broj ljudi u toku rata izginuo, veći broj se raselio, a mnogi su ubijani i spaljeni. Jednom riječju, čitav poredak je bio razoren i počeo u svemu gotovo - ispočetka.⁹⁾ Kratka poruka koju su prenosili ratnih okršaja zaraćenih država donosila su da će se regeneriše stanovništvo sposobno da nosi novi život i spaljeno, nadoknadi zaplijenjeno i opljačkano. Uz to, ljudi u mir. Trajni mir. Napačeno i prognano u Istanbula, vraćalo se tada svojim kućnim pravovima.

Okretalo se - u pustoši koju su ostavljali ratni sukobi - obnovi razrušene i poharane zemlje. Ali - nakratko. Do novog rata.

Teške prilike otkrivaju brojni vjerodostojni povijesni dokumenti do kojih su došli domaći istraživači i historičari. Dr. Avdo Sučeska naročito, u tom pogledu, izdvaja predstavke (arz, mazhar, ilam) i izvještaje koji su u tom razdoblju slati Porti u Carigrad. Podaci iz tih dokumenata pokazuju da su u to vrijeme Bosnom upravljali veziri: Prištinali Topal Husejin-paša (1689.-90.), Arap Girli Džafer-paša (1690.-91.), Korčali Mehmed-paša (1691.-97.), Šapčanin (Bugurdenli) Sari Ahmed-paša (1697.-98.) i dr.¹⁰⁾ Podaci iz tih dokumenata potpuno se slažu sa podacima domaćih hroničara i ljetopisaca. Više takvih predstavki i izvještaja stanovnici Sarajeva i cijele Bosne upućivali su sultanu u devetoj i desetoj deceniji XVII stoljeća.¹¹⁾ U njima oni s gorčinom, bolom i neizmernim strahom ističu da je vilajet Bosnu neprijatelj opkolio sa svih strana; najveći broj kasaba i sela, kažu oni, popaljen je i porušen; njihovo stanovništvo u velikom broju pobijeno ili opljačkano; ne zna se ni broja onih koji su odvedeni u ropstvo. Uz sve to već nekoliko godina - počev od 1690. - Bosna je zahvaćena sušom i nerodicom.¹²⁾


Još u vrijeme šestokih borbi oko Gabele, Bihaća i drugih pograničnih mesta Bosna je bila suočena sa opadanjem broja domaćih boraca sposobnih za nošenje oružja do najniže granice. Gotovo potpuno je iscrpljena i u raspoloživim materijalnim sredstvima. Neizmerno teška situacija nagnala je Bosance ka jedinom izlazu - da neprekidno traže pomoć iz Istanbula. Svi izvještaji i predstavke odavde slate Porti ispunjeni su molbama za hitnu pomoć. Ove molbe graničile su sa vapajima. One su upućivane godinama neposredno prije nego što će Savojski osvojiti Sarajevo. Istraživači su pronašli i jednu od takvih predstavki iz 1693. godine.¹³⁾ Nad Bosnom se tada ko zna koji put nadvila opasnost od napada neprijatelja na Livno, Bihać i utvrđene gradove na rijeci Savi. I tim povodom bosanski borci mole sultana da se smiluje nemocnom stanovništvu (ehali) Bosne. Vape za najhitnjom novčanom pomoći kako bi izvršili mobilizaciju levenda, kako bi nabavili topove i municiju. Šta ako se to ne učini? Oni najozbiljnije ukazuju na opasnost da sve ovdašnje tvrđave padnu u ruke neprijatelja. I stanovništvo će, vele, u tom slučaju biti odvedeno u ropstvo.

U toj predstavci se izlaže čitav historijat materijalnog i fizičkog stradanja Bosne i njenog žiteljstva. Ukazuje se i na sve mjere koje su preduzimane za

organizovanje odbrane zemlje. Među tim mjerama spominju se i razne ekvizicije, čak i uzimanje vakufskog novca i novca maloljetnika.¹⁷⁷

Unutrašnje prilike u Bosni vjerodostojno odslikavaju i drugi izvještaji i predstavke. Jedan od njih je nastao 1694. godine. Istiće se u njemu neposredna opasnost koja prijeti samom Sarajevu. Sultan se moli da pruži pomoć ugroženom gradu. Njegovo stanovništvo, piše u tom dokumentu, nije u stanju da ga samo odbrani. Ono se do kraja iscrpilo slanjem svojih žitelja kao boraca za odbranu Gabele. Iscrpljeno je i time što je veći broj lica pomro od raznih elementarnih nepogoda - suše, gladi, kuge i dr.¹⁷⁸

Zemlja Bosna je opkoljena sa svih strana - stoji u jednoj predstavci Sarajlija Istanbulu iz 1695. godine. Stanovništvo je obuzeto neizmjernim strahom. Nema, vele, ni vojnika (askera), ni novca, ni municije, ni hrane, niti bilo čega drugog što je potrebno za borbu i ratovanje. Ako neprijatelj navalí, a pomoć iz Istanbula ne stigne na vrijeme - upozoravaju oni Portu - stanovnici Bosne će biti pregaženi, a bosanski vilajet okupiran.¹⁷⁹



SARAJEVO 1687. GODINE

da je stanovništvo (ehali) grada Sarajeva i njegove okoline u velikoj bijedi i većinom nesposobno za borbu. Neprijatelj na granici je dobro obaviješten o tome. Ukoliko bi on navalio na grad - upozoravaju Sarajlije - on bi vrlo lako pao njemu u ruke, jer ne bi imao ko da mu se uspješno suprotstavi.¹⁸⁰

Ta upozorenja nisu prestala ni u toku 1697. kao godine u kojoj je izvršena pohara Sarajeva i gradova u dolini rijeke Bosne. Ona su ponovljena i u jednom

Snažno upozorenje na opasnost od napada na Sarajevo izraženo je u predstavci iz 1696. godine. Ona je upućena kratko vrijeme pred prodor princa Eugena Savojskog u Sarajevo. U njoj se otvoreno navodi

ilamu upućenom iz Bosne sultanu baš te godine. U njoj se kaže da je u Bosni opao broj vojnika (askera), a pomoć nije prisutna, tako da sastavu stalno navaljuje na Bosnu. Njegova armija je snabdjevana topovima i municijom. Bosanci joj se ne mogu pridružiti.

Na unutrašnje prilike i kretanja toga doba ukazuju i drugi izvještaji i namete. I Sarajlije ukazuju na rekviziciju hrane - oduzimani samo muslimanima. Rekviriran je i bakan, a s druge strane, na sve moguće načine trudila se da se ne omogući vođenje rata sa evropskim državama ("sejmien akče"), porez na bogatstvo - kapital ("zivči"), nasljedstvo, pa i prisilan ratni zajam. Posegla je i na materijalnim dobrima.

Neki od ovih nameta nisu bili nepoznati i na drugi put u Osmanskoj carevini.¹⁸¹ Uz državne poreze i namete, ljudstvo pod oružjem - Bosnu i njeno stanovništvo je devalvacija novca, poremećaji u saobraćaju, nade, nesigurnost u kretanju na putovima, napuštena i neobnovljiva vojska, požari, pljačke, hajdučija, poskupljenja svih roba i sl. Skakanje cijena, drastično opadanje kupovne moći i nivoa srozavanje životnog standarda ljudi. Opšta nestabilnost i šverca. Privreda je bila u agoniji. Kao posljedica toga, situacija bila izuzetno loša. U ratu je izginuo dobro 10% stanovništva. Ono je u mnogim mjestima ekonomski i ratnih razaranja.¹⁸² U toku rata zemljoradnja i stocanje su uštećene. Osjećala se nestošica radne snage. Od toga su i države. Da bi se stanje u tom pogledu donekle stabiliziralo, posjedinia se naseljava stanovništvo koje je došlo iz

Stanje je pogoršavao i masovan priliv izbjeglica iz bosanske granice i iz onih područja izvan Bosne. Osmanska vojska pred navalom habsburške i vojske saveznika. Propadale su i vakufske gotovine. Vakufske institucije. Oni su više od dva stoljeća do tada da su podstičući podizanje zgrada, trgovine, zanatstva i zavladao najokrutnije lihvarstvo. Zatvoreni su mnogi zavodi, a u njima je naglo siromašio. Iz jedne tužbe kod sarajevskog

je. Među tim mjerama spominju se i razne cufskog novca i novca maloljetnika.⁽¹⁷⁾ Ni vjerodostojno odslikavaju i drugi izvještaji i stao 1694. godine. Istiće se u njemu neposredna Sarajevu. Sultan se moli da pruži pomoć stanovništvo, piše u tom dokumentu, nije u stanju do kraja iscrpilo slanjem svojih žitelja kao boraca što je i time što je veći broj lica pomro od raznih gladi, kuge i dr.⁽¹⁸⁾

a sa svih strana - stoji u jednoj predstavci Sarajlja Stanovništvo je obuzeto neizmjernim strahom. ni novca, ni municije, ni hrane, niti bilo čega bu i ratovanje. Ako neprijatelj navalil, a pomoć iz - upozoravaju oni Portu - stanovnici Bosne će biti okupiran.⁽¹⁹⁾



687. GODINE

ada Sarajeva i njegove okoline u velikoj bijedi i bu. Neprijatelj na granici je dobro obaviješten o na grad - upozoravaju Sarajlje - on bi vrlo lako nao ko da mu se uspješno suprotstavi.⁽²⁰⁾ Ima ni u toku 1697. kao godine u kojoj je izvršena dolini rijeke Bosne. Ona su ponovljena i u jednom

Snažno upozorenje na opasnost od napada na Sarajevo izraženo je u predstavci iz 1696. godine. Ona je upućena kratko vrijeme pred prodor princa Eugena Savojskog u Sarajevo. U njoj se otvoreno navodi

ilamu upućenom iz Bosne sultanu baš te godine. U njemu je opet napisano da je u Bosni opao broj vojnika (askera), a pomoć nije pritekla. Neprijatelj u jakom sastavu stalno navaljuje na Bosnu. Njegova armija je mnogobrojna. Snabdjevena je topovima i municijom. Bosanci joj se ne mogu suprotstaviti.⁽²¹⁾

Na unutrašnje prilike i kretanja toga doba ukazuju i žalbe sultani na poreze i namete. I Sarajlje ukazuju na rekviziciju hrane - plodovi, stoka i hrana su oduzimani samo muslimanima. Rekviriran je i bakar za kovanje novca. Vlast se, s druge strane, na sve moguće načine trudila da obezbijedi sredstva neophodna za vodenje rata sa evropskim državama. Uvela je ratni porez ("sejmen akče"), porez na bogatstvo - kapital ("zi-kudret akče"), porez na nasljedstvo, pa i prisilan ratni zajam. Posegla je i za vakufskim finansijskim i materijalnim dobrima.

Neki od ovih nameta nisu bili nepoznati i na drugim prostorima izvan Bosne u Osmanskoj carevini.⁽²²⁾ Uz državne poreze i namete - uključujući i odraslo ljudstvo pod oružjem - Bosnu i njeno stanovništvo morile su i druge nedake: devalvacija novca, poremećaji u saobraćaju, nabavkama i otpremi robe, nesigurnost u kretanju na putovima, napuštena i neobradena zemlja, nerodica, požari, pljačke, hajdučija, poskupljenja svih roba i njenog prevoza, enormno skakanje cijena, drastično opadanje kupovne moći stanovništva i do najnižeg nivoa srozavanje životnog standarda ljudi. Opšta nestaćica roba dovele je do šverca. Privreda je bila u agoniji. Kao posljedica rata u Bosni je privredna situacija bila izuzetno loša. U ratu je izginuo dobar broj radno sposobnog stanovništva. Ono je u mnogim mjestima ekonomski propadalo od gladi, kuge i ratnih razaranja.⁽²³⁾ U toku rata zemljoradnja i stočarstvo su pretrpjeli velike štete. Osjećala se nestaćica radne snage. Od toga su imali štete i vlasnik posjeda i država. Da bi se stanje u tom pogledu donekle popravilo, na opustjelim posjedima se naseljava stanovništvo koje je došlo iz drugih krajeva.⁽²⁴⁾

Stanje je pogoršavao i masovan priliv izbjeglica iz pograničnih krajeva, sa bosanske granice i iz onih područja izvan Bosne koju je morala napuštati osmanska vojska pred navalom habsburške i vojne sile njenih evropskih saveznika. Propadale su i vakufske gotovine. Vakufi su bili i kreditne institucije. Oni su više od dva stoljeća do tada davali zajmove uz 10 odsto, podstičući podizanje zgrada, trgovine, zanatstva i ostale privrede. Sad je zavladalo najokrutnije lihvarstvo. Zatvoreni su mnogi rudokopi. Poslovni svijet je naglo siromašio. Iz jedne tužbe kod sarajevskog šerijatskog suda može se

dozнати да закупац "Tašlihana" у Сарајеву Омербаša, sin Sulejmanov, zbog пресахле трговине nije bio u stanju da plati zakupninu zato što "nije imao dovoljno posla".²⁵ Dubrovnik je zadesio земљотрес. Zbog тога и zbog општег stanja i nesigurnosti transporta u Bosni je potpuno presušila i dubrovačka trgovina s ovim krajevima. Ljudi su se brinuli za goli život. U takvim uvjetima, uz najoskudniju prehranu obitelji, bilo je neophodno obnavljati i popravljati ono što je neprijatelj popalio, porušio i opljačkao.

Na opustošenost земље nadovezalo se desetkovanje njenog za borbu sposobnog stanovništva. Veći broj boraca iz svih društvenih slojeva muslimanskog žiteljstva izginuo je u dugom ratu. Mnogi su pomrli od kuge i gladi, tako da u Bosni nema više ljudi sposobnih za borbu.²⁶ Stalni pritisak hrišćanske savezničke vojske na главне strateške punktove na neposrednim granicama Bosne (Bihać, Gabela, Livno, Brod, Zvornik) ulivali su strah i nespokojoštvo cjelokupnom, a naročito muslimanskom stanovništvu. U vrijeme kada je bio namjesnik Topal Husejin-paša učinjen je izgleda posljednji veliki napor u mobilizaciji ljudstva i materijalnih sredstava za pružanje otpora napadačima na bosanskim granicama (Zvornik, Novi i dr.).²⁷

O kakvim je naporima riječ? Bosna se grčevito branila od napadača na svojim granicama. U tu svrhu vršene su mobilizacije posljednjih ljudskih snaga i materijalnih sredstava. Na stolici bosanskog vezira smjenjivalo se, jedan za drugim, više namjesnika. Ni njima u tim teškim vremenima, po svemu sudeći, nije bilo nimalo lako. Valjalo im je skupljati vojsku i vojnu opremu, opskrbljivati osmansku armiju za ratne operacije izvan Bosne. To nije isključivalo nego podrazumijevalo neophodnost sabiranja potrebne vojne sile za suzbijanje neprijateljskih prodora na bosansko tlo, pa za zaštitu stanovništva i dobara od hajdučije i anarhije u unutrašnjosti земље, za održavanje reda i kakvog-takvog preživljavanja naroda.

A kakvo je moglo biti preživljavanje kad su svugdje zavladali glad i siromaštvo. Mnogi su prisiljeni da jedu svakojake lešine i druge nečiste stvari. Potresnu sliku toga stanja snažno je izrazio domaći ljetopisac fra Nikola Lašvanin. Opisujući prilike u Bosni u 1690.-oj godini, on navodi, između ostalog, da u vrijeme kada je Bosnom upravljaо vezir Husejin-paša (1689./90.) pomori oganj (vrućica, groznica) u proljeće ljudе gore nego kuga, zatim iste godine pade snijeg i mraz na žito i tada nastade glad kakvu do tada nikо nije zapamatio, te pomrije mnogo naroda od gladi. U isto vrijeme, navodi dalje

Lašvanin, kud god bi se naišlo ležahu mrtvac zakopava, a ljudi su jeli resu ljeskovu, koru od drveća u Sarajevu izjedoše djeca mrtvu mater, u Banjoj Lici noći bi ga gladni ljudi izjeli. U to vrijeme paša je sreća koga bi pred njega doveli. I te bi mrtvace ljudi originalnog opisa tih dana i tih godina namjesnikov.

"1690. g. biaše na Bosni Usein (Husejin) prolijе ljudе gore nego kuga. Iste godine je u Sarajevu izjedoše dica mater mrtvu, u Banjoj Lici noći bi ga gladni izili, a u isto vreme paša sreća koga god bi doveli i te bi ljudi mrtci sve ubogim al kako bi se najilo to bi i umrlo. Sve 10 groša prodati, za jedan se prodavaše. I pokuće, zemlje, sudje, haljine i t. d.

Pomri mlogo naroda od glada, i bižanjem prid voiskom cesarovom kud god bi se u Sarajevu izjedoše dica mater mrtvu, u Banjoj Lici noći bi ga gladni izili, a u isto vreme paša sreća koga god bi doveli i te bi ljudi mrtci sve ubogim al kako bi se najilo to bi i umrlo. Sve 10 groša prodati, za jedan se prodavaše. I pokuće, zemlje, sudje, haljine i t. d.

Jedahu resu liskovu idrvju koru, vodjenu u Banjoj Lici, u Sarajevu izjedoše dica mater mrtvu, u Banjoj Lici noći bi ga gladni izili, a u isto vreme paša sreća koga god bi doveli i te bi ljudi mrtci sve ubogim al kako bi se najilo to bi i umrlo. Sve 10 groša prodati, za jedan se prodavaše. I pokuće, zemlje, sudje, haljine i t. d.

Iste godine 1. aprila pade po svoj Bosni, u Sarajevu izjedoše dica mater mrtvu, u Banjoj Lici noći bi ga gladni izili, a u isto vreme paša sreća koga god bi doveli i te bi ljudi mrtci sve ubogim al kako bi se najilo to bi i umrlo. Sve 10 groša prodati, za jedan se prodavaše. I pokuće, zemlje, sudje, haljine i t. d.

Da oskudica, glad, bolesti i druge nedaće nisu sve teže iz godine u godinu, pokazuje i jedna zapisana u Sarajevu 1696. Pravoslavni sveštenik zabilježio je kako neki ljudi u Bosni u vrijeme vezira Husejina paša (1689./90.) pomori oganj (vrućica, groznica) u proljeće ljudе gore nego kuga, zatim iste godine pade snijeg i mraz na žito i tada nastade glad kakvu do tada nikо nije zapamatio, te pomrije mnogo naroda od gladi. U isto vrijeme, navodi dalje

Jedan drugi domaći ljetopisac navodi da te godine u Sarajevu "pade po svoj Bosni, u Sarajevu izjedoše dica mater mrtvu, u Banjoj Lici noći bi ga gladni izili, a u isto vreme paša sreća koga god bi doveli i te bi ljudi mrtci sve ubogim al kako bi se najilo to bi i umrlo. Sve 10 groša prodati, za jedan se prodavaše. I pokuće, zemlje, sudje, haljine i t. d.

Suočen sa ovakvima nedaćama u земљи, bosanski državnik djelovao u više pravaca: prvo, kušao na ratna bojišta izvan земљe, dok je drugi dio

a" u Sarajevu Omerbaša, sin Sulejmanov, zbog stanju da plati zakupninu zato što "nije imao je zadesio zemljotres. Zbog toga i zbog opštег ta u Bosni je potpuno presušila i dubrovačka ljudi su se brinuli za goli život. U takvim uvjetima, telji, bilo je neophodno obnavljati i popravljati porušio i opljačkao.

nadovezalo se desetkovanje njenog za borbu eći broj boraca iz svih društvenih slojeva uo je u dugom ratu. Mnogi su pomrli od kuge i više ljudi sposobnih za borbu.⁽²⁶⁾ Stalni pritisak na glavne strateške punktove na neposrednim bela, Livno, Brod, Zvornik) ulivali su strah i naročito muslimanskom stanovništvu. U vrijeme Husejin-paša učinjen je izgleda posljednji veliki a i materijalnih sredstava za pružanje otpora nicanama (Zvornik, Novi i dr.).⁽²⁷⁾

iječ? Bosna se grčevito branila od napadača na vršene su mobilizacije posljednjih ljudskih snaga tolici bosanskog vezira smjenjivalo se, jedan za njima u tim teškim vremenima, po svemu sudeći, jalo im je skupljati vojsku i vojnu opremu, iju za ratne operacije izvan Bosne. To nije bavalo neophodnost sabiranja potrebne vojne sile u rodora na bosansko tlo, pa za zaštitu stanovništva ije u unutrašnjosti zemlje, za održavanje reda i naroda.

preživljavanje kad su svugdje zavladali glad i ni da jedu svakojake lešine i druge nečiste stvari. nažno je izrazio domaći ljetopisac fra Nikola i Bosni u 1690.-oj godini, on navodi, između Bosnom upravljač vezir Husejin-paša (1689./90.) ica) u proljeće ljudi gore nego kuga, zatim iste žito i tada nastade glad kakvu do tada niko nije naroda od gladi. U isto vrijeme, navodi dalje

Lašvanin, kud god bi se naišlo ležahu mrtvaci, koje niko nije imao da zakopava, a ljudi su jeli resu ljeskovu, koru od drveta, vinovu lozu, pse i mačke, u Sarajevu izjedoše djeca mrtvu mater, u Banjoj Luci koga god bi objesili po noći bi ga gladni ljudi izjeli. U to vrijeme paša je sjekao i vješao uskoke i raju, koga bi pred njega doveli. I te bi mrtvace ljudi pojeli. Evo, uostalom, originalnog opisa tih dana i tih godina namjesnikovanja Husejin-paše u Bosni:

"1690. g. biaše na Bosni Usein (Husejin) paša i pomori oganja i prolje ljudi gore nego kuga. Iste godine pade snig i miraz na životo i bi glad koju nije nitko zapamtio, i tad počeše kovati mangure - bile pare po 6.000.

Pomri mlogo naroda od glada, i bižanje biaše od Save (muhadžiri) prid voiskom cesarovom kud god bi se maklo, ležahu mrtci, nit se kopahu, niti imadiaše tko.

Jedahu resu liskovu idrvju koru, vinovu lozu, pse, mačke, u Sarajevu izjedoše dica mater mrtvu, u Banjoj Luci koga su obisli obnoć bi ga gladni izili, a u isto vreme paša siciaše i visiaše uskoke i raju, koga god bi doveli i te bi ljudi mrtci sve izili. Davali bi smo jest - ubogim al kako bi se najilo to bi i unirlo. Stvar koja se prvomogaše za 10 groša prodati, za jedan se prodavaše. Isprodavaše siromašni kuće, pokuće, zemlje, sudje, haljine i t. d.


Iste godine 1. aprila pade po svoj Bosni po planinah krvavi snig i bijahu crljene kao da su skrletom pokrivenе iznad Fojnice, tako ostaše tla do velikog proljeća. Nove godine pomori kuga".⁽²⁸⁾

Da oskudica, glad, bolesti i druge nedaće nisu bile kratkotrajne već trajne, sve teže iz godine u godinu, pokazuje i jedna zabilješka nastala šest godina kasnije - 1696. Pravoslavni sveštenik zabilježio je da je bila "takova bieda kakove nije bilo nikada, da je velika glad, plienjenje (pljačkanje) i selenje, i da te godine nije u Bosni bilo vezira".⁽²⁹⁾

Jedan drugi domaći ljetopisac navodi da te godine "jedoše ljudi pasje meso, konjsko i ljudsko".⁽³⁰⁾ Jedan Dubrovčanin zapisao je da u Sarajevu i Konjicu vlada nezapamćena glad, da su ljudi zbog gladi pobili i pojeli sve pse, da je u Sarajevu obešen jedan čovjek, a po noći leš skinut i pojeden.⁽³¹⁾

Suočen sa ovakvim nedaćama u zemlji, bosanski vezir Gazi Husejin-paša je kao državnik djelovao u više pravaca: prvo, kupio vojsku i njen jedan dio slao na ratna bojišta izvan zemlje, dok je drugi dio držao u domaćim granicama

za odbranu Bosne; drugo, starao se da osigura prehranu stanovništva - s tim ciljem provodio je rekviziciju hrane i ostalog što je neophodno za prehranu



KONJIC POČETKOM XIX VJEKA

organizovao ih da oni od rekviriranog žita i brašna kuhaju i peku hljeb za vojsku i narod; peto, svrgavao je kadije i cassame (ostavinske sudije) i na njihova mesta dovodio one koji su svojim radom mogli i htjeli da ublaže narodne nevolje; šesto, uveo je poreze i namete: porez na nasljedstvo, porez na bogataše, ratni porez, porez za izdržavanje sejmena (vojske), čak i prisilne zajmove da bi olakšao teškoće u kojima se našla zemlja. S tim ciljem posegnuo je i za vakufskim i pupilarnim (malodobničkim) novcem.

Nisu pri svemu tome pošteđeni ni prihodi Gazi Husrev-begova vakufa. "Bilo je to za doba austro-turskog rata, kada je Austrija navalila na Bosnu. U Bosni je tada bio muhafiz Gazi Husejin-paša Topal, koji je digao na obranu Bosne 90 barjaka leventa (junaka, delija) - svega 20.000 glava. Kolike je žrtve zahtijevao ovaj rat razabire se po tome, da je palo 48.000 neprijatelja. Godišnji trošak vojske da je dosegao 1378 jukova (tovara) - 1 juk je 10.000 groša - i 7560 akči. Nije čudo da je Husejin-paša, koji je od nevolje počeo kovati bakreni novac da namiri troškove rata, posegao i za vakufskim imetkom, te je uzeo iz hazne (blagajne) Gazi Husrev-begove 137 kavonoza (staklene posude poput lonaca) bešluka (stari kovani turski novac, petogodišnjak) i djugum zlata".⁽²²⁾

"Kroz četiri godine svoga pašovanja Husejin, makar i šepav bio u jednu nogu, mnogo je za Bosnu učinio. U onoj zbrici, u onom strahu i trepetu, koji je zavladao cijelom turskom carevinom, okupiti oko sebe ostatke Bošnjaka i

Hercegovaca pa povratiti tolike gradove i pa probuditi u vojsci ponos i zapaliti zamrlu iskru još Samo energičan i neustrašiv vitez kao Gazi Husrev-beg spremila Bosni u pomoć, bio je u stanju izvesti v

Ovom paši, veziru i vitezu, kako ga nazivaju zahvalnosti i priznanja što je za 17 dana oslobođen pismo, počasno odijelo, sablju i kaftan (vrsta dušma obično od čohe). Ovaj paša uživao je široku podršku vezira Mustafa-paše Ćuprilića, koji je i u pjesmi je i u domaćim ljudima. S njim je, po dr. Bašagiću, habsburških provala u Bosnu, uz ostale, učestvovali (1687.-1690.). On je za zasluge imenovan muševnikom, godine postao je valija za Hercegovinu, pa mu je zadatka da suzbija mletačke provale i četovale u bosanskom tlu, te da po Hercegovini obnavlja posjedovanje u Nikšiću. Počitelju i Blagaju.⁽³⁴⁾

I Muvekit piše o Husejin-paši i njegovom osvajaju Bosne. Sabrao je, veli, 90 barjaka leđljudi. "Na sve četiri strane je radio upregavši i očuva bosansku granicu, odbijao napade neprijatelja ovu zemlju. I pri tome pobio 48.000 neprijateljskih vojski u Višegrad i oslobođio Zvornik. Sarajevski mulla (većim gradovima) obračunao je da su 1688. godine leventa iznosili 137.087.560 akči.³⁵

Uz svu svoju preduzimljivost, međutim, Husen
stolice. Pokazalo se da su spomenuti vezir i nje
zloupotrebe, pa i nasilja prema cjelokupnom d
saznaje iz jednog sultanovog fermana izdatog 1
stoji, između ostalog, da je po dolasku vezi
sarajevski muteselim Džafer ubrao od stanov
trideset kesa akči, a od samog grada Sarajeva
svakog mjeseca, osim novca iz državne blagajne
zatim od bogatijih stanovnika 80.000 akči pod na
oko 100.000 tovara na ime ostavštine, nadalje 20

Za vrijeme Topal Husejin-paše u Bosni je kov

starao se da osigura prehranu stanovništva - s tim iju hrane i ostalog što je neophodno za prehranu ljudi; treće, da bi prevladao oskudicu u novčanim sredstvima s odobrenjem sultana organizovao je kovanje bakrenog novca nazvanog "mangure" - onaj što je kovan otprije zvao se "Bosna", a u njegovo vrijeme novokovani novac nosio je ime "Saraj" (Sarajevo); četvrtto, da bi onemogućio skupu preprodaju hljeba pokupio je pekarske obrtnike i

kviriranog žita i brašna kuhaju i peku hljeb za vojsku kadije i cassame (ostavinske sudije) i na njihova su svojim radom mogli i htjeli da ublaže narodne ze i namete: porez na nasljedstvo, porez na bogataše, avanje sejmena (vojske), čak i prisilne zajmoveojima se našla zemlja. S tim ciljem posegnuo je i za alodobničkim) novcem.

e poštedeni ni prihodi Gazi Husrev-begova vakufa. turskog rata, kada je Austrija navalila na Bosnu. U z Gazi Husejin-paša Topal, koji je digao na obranu junaka, delija) - svega 20.000 glava. Kolike je žrtve e se po tome, da je palo 48.000 neprijatelja. Godišnji o 1378 jukova (tovara) - 1 juk je 10.000 groša - i Husejin-paša, koji je od nevolje počeo kovati bakreni rata, posegao i za vakufskim imetkom, te je uzeo iz Husrev-begove 137 kavonoza (staklene posude poput turski novac, petogodišnjak) i djugum zlata".³³ a pašovanja Husejin, makar i šepav bio u jednu nogu. U onoj zbrici, u onom strahu i trepetu, koji je carevinom, okupiti oko sebe ostatke Bošnjaka i



IX VJEKA

Hercegovaca pa povratiti tolike gradove i palanke, uzpostaviti red i mir, probuditi u vojsci ponos i zapaliti zamrлу iskru junaštva, nije bio svačiji posao. Samo energičan i neustrašiv vitez kao Gazi Husejin paša, koga je providnost spremila Bosni u pomoć, bio je u stanju izvesti veliko djelo".³⁴

Ovom paši, veziru i vitezu, kako ga naziva dr. Bašagić, sultan je u znak zahvalnosti i priznanja što je za 17 dana oslobođio Zvornik poslao svojeručno pismo, počasno odijelo, sablju i kaftan (vrsta duge gornje haljine, bez postave, obično od čohe). Ovaj paša uživao je široku podršku. Među ostalim i velikog vezira Mustafa-paše Ćuprilića, koji je i u pjesmi opjevan. Jakog oslonca našao je i u domaćim ljudima. S njim je, po dr. Bašagiću, u to vrijeme u suzbijanju habsburških provala u Bosnu, uz ostale, učestvovao i Redžeb-paša Nevesinjac (1687.-1690.). On je za zasluge imenovan muhafizom u Nikšiću, a 1695. godine postao je valija za Hercegovinu, pa muhafiz Livna. Njemu je pripala zadaća da suzbija mletačke provale i četovanja dalmatinskih uskoka na bosanskom tlu, te da po Hercegovini obnavlja postradale gradove. Izgradio je i džamije u Nikšiću, Počitelju i Blagaju.³⁵

I Muyekit piše o Husejin-paši i njegovom djelovanju u nevoljama što su zadesile Bosnu. Sabrao je, veli, 90 barjaka levente (junaka, delija), 12.000 ljudi. "Na sve četiri strane je radio upregavši i oči i uši". Poslao je vojsku da čuva bosansku granicu, odbijao napade neprijatelja gdje god je ovaj nasrtao na ovu zemlju. I pri tome pobio 48.000 neprijateljskih vojnika. Odbio je napad na Višegrad i oslobođio Zvornik. Sarajevski mulla (učen čovjek, teolog, kadija u većim gradovima) obračunao je da su 1688. godine izdaci za ulufu (platu) leventa iznosili 137.087.560 akči.³⁶

Uz svu svoju preduzimljivost, međutim, Husejin-paša će ostati bez vezirske stolice. Pokazalo se da su spomenuti vezir i njegovi službenici činili različite zloupotrebe, pa i nasilja prema cijelokupnom domaćem stanovništvu. To se saznaje iz jednog sultanovog fermana izdatog 1690. godine. U tom fermanu stoji, između ostalog, da je po dolasku vezira Husejin-paše u Sarajevo, sarajevski muteselim Džafer ubrao od stanovništva sarajevskog kadiluka trideset kesa akči, a od samog grada Sarajeva pod nazivom "seymen akče" svakog mjeseca, osim novca iz državne blagajne, još petnaest jukova (tovara), zatim od bogatijih stanovnika 80.000 akči pod nazivom "zi-kudret akče", dalje oko 100.000 tovara na ime ostavštine, nadalje 20.000 grla goveda itd.³⁶

Za vrijeme Topal Husejin-paše u Bosni je kovan bakreni novac "mangure",

a to je, navodno, činjeno stoga da bi se u nedostatku novca, koji nije stizao iz Istanbula, obezbijedile plate vojnicima koji su učestvovali u odbrani nekih tvrđava na bosanskim granicama. Za kovanje novca vezir je konfiskovao od stanovništva najveći dio bakarnog posuda i nakita. Istovremeno je u njegovo vrijeme, kao i u narednim godinama, nedostatak novca za plate vojnicima namirivan iz vakufskih i maloljetničkih gotovina, koje su na taj način velikim dijelom nestale još prije provale Eugena Savojskog u Sarajevo. To potvrđuju i podaci iz spomenutih dokumenata koji se nalaze i u Zborniku bosanskih memorijala Abdulaha Drnišlije.³⁷⁾

Novac u Bosni za turske uprave je kovan i prije dolaska Gazi Husejin-paše za vezira koga su nazvali "vrlo odlučnim čovjekom". Sva povjesna vrela ponajviše upućuju na period njegovog namjesnikovanja kao vrijeme njegove najmasovnije proizvodnje. I Muvekit je u svojoj "Istoriji Bosne" zapisao:

"Mjeseca ramazana 1100. odluči ban hrvatski, djeneral zadarski i hrišćanski razbojnici (uskoci) navaliti na neke tvrdjavice na bosanskoj medji. Da se ta navala odbije, naredjeno bi Husejin-paši da spremi vojsku u one krajeve, a da se za potrebe ove zemlje na medju odpravljene vojske namire, zamisli Husejin-paša skovati bakreni novac te zamoli portu neka mu dopusti kovati takovog novca.

Ovu je molbu prejasna porta uslišila, naredivši da kod kovanja bakrenog novca treba pravo onako postupati kako se to činilo u Carigradu, da se dakle iz jedne oke bakra ima načiniti 800 komada onog novca, i to tako da po dva komada imaju težinu jednog akčeta (drama?). Po ovom uputstvu i pod nadzorom Husejin-paše, stadoše taj bakreni novac kovati. Vele da se novac kovao u kazandžiluku u magazama koje se danas zovu "Oprkanj".⁽³⁸⁾

Stoga na njemu piše da je kovan u Bosni.⁽³⁹⁾ Zapisano je, a još nedovoljno istraženo i poznato, da je bio i - krivotvoren. Jedan dubrovački izvještaj iz 1685. godine, inače, obznanjuje kurs nekih vrsta novca u Sarajevu: cekin rušpa je bio ravan 475 akči, madžarija - 430, škuda - 236, arslanija - 190 akči.

U godinama u kojima su Bosnom harali nerodica, glad, bolesti i opšta neimaština, zbog nestašice roba i obezvrijedenog novca, cijene su hirovito skakale. Život je drastično poskupio. Zbog gladi su ljudi, kao što je već rečeno, 1690. godine jeli lipovu resu, s drveta koru i vinovu lozu. Jelo se konjsko i pseće meso, čak i ljudsko. Zabilježeni su primjeri ljudožderstva. Svijet je u bescijenje prodavao zemlju, kuće, pokućstvo, sude i odjeću - kako

piše fra Nikola Lašvanin. Da bi ublažila skupoć tzv. "prisilne tarife". Ove "prisilne tarife" distribucije roba ne postižu gotovo nikakve ef

O svemu tome, posebno o teškim bosanskim prinčevog prodora u Bosnu, rječito govori je sačuvanih blagodareći sarajevskom kadiji Salih je u Gazi Husrev-begovu biblioteku pohranio u Sahara 1102. (1690.) godine. Iz njega se može direktno sultana. To je bio povod da se ova sultana uputi sarajevskom kadiji - "neka mu se vrline u sarajevskom muteselimu (zastupniku paše i samu poveća" - kaže se u ovom dokumentu. I dodaje:

"Kad vam stigne ovaj uzvišeni fer
tanovništvo spomenutog kotara po
arzuhal) mome uzvišenome prijesto
Sarajevo došao moj vezir Husejin-paša
njegovu veličinu - sarajevski muteselim
pomenutoga kotara trideset kesa akči,
menom "Sejmen akče" (porez za i
vakog mjeseca osim novca iz državne
tovara) i k tome 80.000 akči pod imenom
ovac, porez na bogataše), zatim oko
hrane, nadalje dvadeset hiljada volon
tomoru i još nebrojeno hrane i plo
lodove sa guvna, te je od svoje stra
irotinju, i prouzrokovao je glad i m
00.000 oka (oko 256.000 kg.) bakra i
o akči. Nadalje je ništio (spaljivao)
predstavke, svrgavao i kadije i kasne
ostavljao na mesta njihovih naib
viđaju. Tako su kadija i muteselim pa
isara Husejina trajno oduzimali
skravnjivali, a sakrili su ferman koji je
kratko radiše sve što je obratno! Uze
tehaja Muhamedaga, emin (povjerenc

da bi se u nedostatku novca, koji nije stizao iz vojnicima koji su učestvovali u odbrani nekih am. Za kovanje novca vezir je konfiskovao od mnog posuda i nakita. Istovremeno je u njegovo godinama, nedostatak novca za plate vojnicima mljetničkih gotovina, koje su na taj način velikim mire Eugena Savojskog u Sarajevo. To potvrđuju i menata koji se nalaze i u Zborniku bosanskih je.⁽³⁷⁾

Uprave je kovan i prije dolaska Gazi Husejin-paše vrlo odlučnim čovjekom". Sva povjesna vrela njegovog namjesnikovanja kao vrijeme njegove Muvekit je u svojoj "Istoriji Bosne" zapisao: odluci ban hrvatski, djeneral zadarski i hrišćanski a neke tvrdjavice na bosanskoj medji. Da se ta Husejin-paši da spremi vojsku u one krajeve, a e na medju odpravljene vojske namire, zamisli novac te zamoli portu neka mu dopusti kovati

orta uslišila, naredivši da kod kovanja bakrenog upati kako se to činilo u Carigradu, da se dakle iz i 800 komada onog novca, i to tako da po dva g akčeta (drama?). Po ovom uputstvu i pod oše taj bakreni novac kovati. Vele da se novac azama koje se danas zovu "Oprkanj".⁽³⁸⁾

Kovan u Bosni.⁽³⁹⁾ Zapisano je, a još nedovoljno - krivotvoren. Jedan dubrovački izvještaj iz 1685. s nekih vrsta novca u Sarajevu: cekin rušpa je bio 30, škuda - 236, arslanija - 190 akči.

Bosnom harali nerodica, glad, bolesti i opšta roba i obezvrijedenog novca, cijene su hirovito poskupio. Zbog gladi su ljudi, kao što je već ovu resu, s drveta koru i vinovu lozu. Jelo se i ljudsko. Zabilježeni su primjeri ljudožderstva. o zemlju, kuće, pokućstvo, sude i odjeću - kako

piše fra Nikola Lašvanin. Da bi ublažila skupoču, država i kadiluci su odredivali tzv. "prisilne tarife". Ove "prisilne tarife" u odsustvu administrativne distribucije roba ne postižu gotovo nikakve efekte na tržištu.

O svemu tome, posebno o teškim bosanskim prilikama u vrijeme prije prinčevog prodora u Bosnu, rječito govori jedan od rijetkih izvora saznanja sačuvanih blagodareći sarajevskom kadiji Salih-Sidkiju, sinu Mahmudovu. On je u Gazi Husrev-begovu biblioteku pohranio ferman izdat početkom rebi-ulahara 1102. (1690.) godine. Iz njega se može vidjeti da su se Sarajlije žalile direktno sultanu. To je bio povod da se ova sultanova i carska zapovijed ili ukaz uputi sarajevskom kadiji - "neka mu se vrline umnože - i izmedju sebe ravnima sarajevskom muteselimu (zastupniku paše i sandžaku) - neka mu se vrijednost poveća" - kaže se u ovom dokumentu. I dodaje:

"Kad vam stigne ovaj uzvišeni ferman, neka vam je poznato da je stanovništvo spomenutog kotara poslalo čovjeka s predstavkom (arzuhal) mome uzvišenome prijestolu i veli da je nakon što je u Sarajevo došao moj vezir Husejin-paša - neka mu Bog produži njegovu veličinu - sarajevski muteselim Džafer, ubrao od stanovništva spomenutoga kotara trideset kesa akči, a od samog grada Sarajeva pod imenom "Sejmen akče" (porez za izdržavanje vojnika - sejmena) svakog mjeseca osim novca iz državne blagajne, još petnaest jukova (tovara) i k tome 80.000 akči pod imenom "Zi-kudret akči" (bogataški novac, porez na bogataše), zatim oko 100.000 tovara u ime ostavština i hrane, nadalje dvadeset hiljada volova (goveda, stoke), nadalje za komoru i još nebrojeno hrane i plodi, i oduzeo sve muslimanske plodove sa guvna, te je od svoje strane odredio pekare i tako muči sirotinju, i prouzrokovao je glad i nevolju. Osim toga je pokupio 200.000 oka (oko 256.000 kg.) bakra i isplatio ga po šezdeset mangura po akči. Nadalje je ništio (spaljivao) nepristrane kadijske i imamske predstavke, svrgavao i kadije i kassame (sudije za ostavštinu) i postavljao na mjesto njihovih naiba (zamjenika) ljudi koji mu se svidaju. Tako su kadija i muteselim pomoću Hebib-hodže i sudskog pisara Husejina trajno oduzimali sirotinjski imetak, čast im oskrvnjivali, a sakrili su fernian koji je bio izdan da se dokine zulum, ukratko radiše sve što je obratno! Uzročnici ove smutnje su vezirov čehaja Muhamedaga, emin (povjerenik) kovnice novca Mehmed i

sabirač bakra Halilaga, zatim kapijski čehaja Mehmedaga i glavni blagajnik (haznadar), silahdar (oružar), muhurdar (pečatnik) te vekilharč (ekonom), a još nekoliko buljugbaša (u janjičara zapovjednik buljuka, oficiri u rangu juzbaše, kapetana) bili su uzročnici smutnje, i nije bilo kraja njihovom zulumu i zlodjelima - tako izjavivši molili su carsko rješenje. Stoga Ti spomenuti kadijo i Ti spomenuti muteselime, uzmite pomoći od poduzetnih ljudi između ajana (mjesnih odličnika) i povežite u pritužbi spomenute osobe, zatim imama Hebib-efendiju i sudskog pisara Hasana (i onih dvanaest ljudi sa buljugbašama) i pošaljite ih mome carskome prijestolu. U tom smislu izišao je moj visoki ferman i naredujem vam kad on stigne, da postupite u smislu mog izdatog fermana, pa mještanina imama Habiba, sudskog pisara Husejina i dvanaest ljudi Husejin-pašinih i buljugbaše svežite i pošaljite ih u Carigrad".

Gazi Topal Husejin-paša, po svemu, nije dopustio da se tako postupa sa ljudima koji su mu bili potrebni i nedaćama u kojima je stolovao u Bosni. To se može vidjeti iz drugog fermana od džem. ulata 1102. (1690.) ovog sakj-sidžila. Ovim drugim fermanom zahtijeva se da se što prije pošalju svi spomenuti ljudi kako bi im se sudilo na carskom divanu (državni savjet).

Nije poznat ishod ove prepiske, osim što se zna da je Husejin-paša te godine (1690.) svrgnut iz Bosne i imenovan na Silistru, a vezirsku stolicu zauzeće dotadašnji temišvarska valija Džafer-paša. Te godine je, povrh svega, ovdje harala kuga. Novi vezir se nije mogao nositi sa obavezama koje je tražio ovaj položaj, a 1697. godine poginuće u borbama kod Sente. Za njegova namjesnikovanja Habsburgovci su napali Krajinu, osvojili Novi i poharali Krupu. Zato je svrgnut a zamjenio ga je Gazi Mehmed-paša Korča.

To su godine i decenije trajnih odlazaka Bosanaca i Hercegovaca u vojsku, njihovih vojevanja izvan Bosne na evropskim ratištima, neobradene zemlje što je ostala bez muške radne snage, nesigurnosti ubiranja plodova čak i kad je makar dijelom bila obrađena. Vrijeme nerodnih godina, snijega i mraza usred ljeta, hajdučje, anarhije, nesigurnosti, bolesti, gladi i velike smrtnosti. Neprijatelj i njegovi mešetari sa strane, izvan bosanskih granica, koristeći se takvim neprilikama, podbunjuju domaći nemuslimanski svijet na bune i ustanke. U takvom stanju su i povoljni uslovi za vojničke prodore u prostore ove zemlje. Na to stanje u dobroj mjeri su uticali uskočki upadi i hajdučke

akcije. Njihovi upadi još više su otežavali stanovništva u pograničnim krajevima. Te čete su im se suprotstavljali, pričinjavajući veliku mat. Hajdučija je bila u svim pograničnim krajevima. Imletačkih vlasti. Hajduci su nesmetano, i porez granicu i vršili upade u naseljena mjesta. Poslije u habsburšku i mletičku teritoriju.⁽⁴⁰⁾

Oni učestalo haraju dolazeći, čak, i pred vrata Sarajeva. Odvodili su roblje, palili i ubijali sve živo što su stigli, pogotovo one koji im se usprotive. Bokelji s juga, uskoci iz Dalmacije prodirali su do srednje Bosne, sa zapada u Krajinu i sa sjevera istoka nije bio u miru. Muvekit piše da je često napadao krajeve nastanjene muslimanskim življem vojska Gazi Husejin-paše. U sastavu Bosne u to vrijeme je bio sandžak, te zapadni dijelovi Srbije. Ti krajevi su bili habsburškim četama uz ovakva jatakovana omogućeni Vlaha i da uzbunjaju raju.⁽⁴¹⁾

Na takvo stanje i odnose upućuje mazhar (zajednički) godine - mjeseca zil-kadeta 1106. upućen sultana pronalažao i učinio dostupnim javnosti Osman Sokolović. Rječito govoriti sam za sebe i glasiti:

"Stanovnici grada Sarajeva i starješini, zatim ponos poštovanih kadija Sim-zade i stup kadija Mustafa efendija, nadalje zade-Ebdulkerim efendija, zatim član čas-



NIKŠIĆ, UTVRDA I NASELJE

zatim kapijski čehaja Mehmedaga i glavni silahdar (oružar), muhurdar (pečatnik) te a još nekoliko buljugbaša (u janjičara oficiri u rangu juzbaše, kapetana) bili su je bilo kraja njihovom zulumu i zlodjelima - carsko rješenje. Stoga Ti spomenuti kadijo i Ti uzmite pomoći od poduzetnih ljudi između a) i povežite u pritužbi spomenute osobe, zatim i sudskog pisara Hasana (i onih dvanaest ljudi šaljite ih mome carskome prijestolu. U tom oku ferman i naredujem vam kad on stigne, da izdatog fermana, pa mještanina imama Habiba, a i dvanaest ljudi Husejin-pašinih i buljugbaše Carigrad".

o svemu, nije dopustio da se tako postupa sa i nedaćama u kojima je stolovao u Bosni. To se od džem. ulata 1102. (1690.) ovog sakj-sidžila. Va se da se što prije pošalju svi spomenuti ljudi na divanu (državni savjet).

ke, osim što se zna da je Husejin-paša te godine osnovan na Silistru, a vezirska stolica zauzeće Ožafer-paša. Te godine je, povrh svega, ovdje mogao nositi sa obavezama koje je tražio ovaj gnuće u borbama kod Sente. Za njegova i su napali Krajinu, osvojili Novi i poharali Benčić ga je Gazi Mehmed-paša Korča.

ih odlazaka Bosanaca i Hercegovaca u vojsku, na evropskim ratištima, neobradene zemlje što je, nesigurnosti ubiranja plodova čak i kad je. Vrijeme nerodnih godina, snijega i mraza usred sigurnosti, bolesti, gladi i velike smrtnosti. sa strane, izvan bosanskih granica, koristeći se u domaći nemuslimanski svijet na bune i povoljni uslovi za vojničke prodore u prostore broj mjeri su uticali uskočki upadi i hajdučke


akcije. Njihovi upadi još više su otežavali ionako loše životne uslove stanovništva u pograničnim krajevima. Te čete su pljačkale i ubijale one koji su im se suprotstavljeni, pričinjavajući veliku materijalnu štetu ljudima. Živa hajdučija je bila u svim pograničnim krajevima. Pomagane su od habsburških i mletačkih vlasti. Hajduci su nesmetano, i pored graničnih kontrola, prelazili granicu i vršili upade u naseljena mjesta. Poslije izvedenih akcija vraćali su se u habsburšku i mletačku teritoriju.⁽⁴⁰⁾

Oni učestalo haraju dolazeći, čak, i pred vrata Sarajeva. Odvodili su roblje, palili i ubijali sve živo što su stigli, pogotovo one koji im se usprotive. Bokelji s juga, uskoci iz

Dalmacije prodirali su do srednje Bosne, sa zapada u Krajinu i sa sjevera u Posavinu. Ni Višegrad na istoku nije bio u miru. Muvekit piše da je crnogorski mitropolit Vasilije napadao krajeve nastanjene muslimanskim življem sve dok ga nije potisnula vojska Gazi Husejin-paše. U sastavu Bosne u to vrijeme bio je i Novopazarski sandžak, te zapadni dijelovi Srbije. Ti krajevi su bili djelimično naseljeni, pa je habsburškim četama uz ovakva jatakovana omogućeno da prodiru do Starog Vlaha i da uzbunjuju raju.⁽⁴¹⁾

Na takvo stanje i odnose upućuje mazhar (zajednička tužba naroda) iz 1694. godine - mjeseca zil-kadeta 1106. upućen sultanu u Stambol. Kako ga je pronašao i učinio dostupnim javnosti Osman Sokolović, ovaj dokument posve rječito govori sam za sebe i glasi:

"Stanovnici grada Sarajeva i starješina časnih imama Ismail ef., zatim ponos poštovanih kadija Sim-zade (Djumišić) Mehmed efendija i stup kadija Mustafa efendija, nadalje dika časnih muderisa Miri zade-Ebdulkerim efendija, zatim član časnih muderisa H. Mehmed



NIKŠIĆ, UTVRDA I NASELJE, POČETKOM XIX VJEKA

ef. i drugi Mehmed efendija, hatib Salih efendija, imami: Sulejman efendija, Esad efendija, zatim drugi Mehmed efendija i H. Ali efendija napokon pored stanovnika grada (medine) Sarajeva (nabrajaju se razni staleži) i od stanovništva sarajevskih nahija došla je velika i brojna svjetina, te pred ovim visokim sudom izjavile: Čitav niz godina, da je u okolini (O. Sokolović uzima širi krug te okolice, jer su Visoko, Fojnica, Konjic, a izgleda i Prozor, pripadali sarajevskom šerijatskom sudu kao ispostave - nahije) nema mjesto a da se nije uvriježila hajdučija. Ova okolica je uništena i ostala pusta. Prošlih godina su iz neprijateljske franačke zemlje došli razbojnici, i u jacijsko doba (oko dva sata po zalasku sunca) došli u selo Mrkoviće, koje je na sjeverozapadu, jedno pola sata udaljeno od Sarajeva. Tu su od muslimana pobili dva-tri čovjeka, opljačkali imetak i hranu. U Ljubogošti, u istoj nahiji, kod Novog Hana napali su trgovачki karavan i oteli robu. Početkom mjeseca zil hidžeta 1106. (1694.) - nabraja se u mazharu- dok je narod bio na vojni u Gabeli, hajduci su došli u velikom broju u selo Tasetiće (Kasatiće), u blizini Sarajeva. Potjera koja je upućena na njih razbijena je i rastjerana. Hajduci su se smjestili po derbentima (tjesnacima) kuda prolazi put (sedla). Tako su napali odžak Ibrahim bega, opljačkali mu imetak i hranu".⁴⁵⁾

U ovom mazharu se, nadalje, kaže kako su između Sarajeva i Kotora, grada u neprijateljskoj zemlji, svi gradovi i sela, izuzev Foče, oštećeni i opustjeli. Tako su hajduci došli iz Boke, porobili selo Lasicu kraj Sarajeva, u butmirskom džematu zarobili više ljudi i oteli 40 volova. Panduri su ih presreli u hercegovačkom Jeleču i u sukobu s njima preoteli te volove.⁴⁶⁾

Pridošli hajduci kreću se po selima u neposrednoj okolini Sarajeva - kaže se u ovom dokumentu. Napadaju muslimanske obitelji, pljačkaju ih, mnoge ubijaju i njihova dobra odnose kao plijen sa sobom. Skupina ljudi, koja se iz nevolje uputila u Stambol, htjela je da upozna visoki carski dvor sa nevoljama koje hajduci nanose narodu. Ta grupa ljudi poticala je iz sarajevskih nahija i izjavila da im je od zuluma razbojnika potpuno onemogućeno skupljanje ljetine sa polja. Plodovi će propasti i zbog štete od hajduka biće upropasti. Zato su sela u okolini Sarajeva i njegovih nahija, naseljena muslimanskim žiteljstvom, opustjela.⁴⁷⁾

Pouzdano vrelo saznanja o ondašnjim prilikama u Bosni je i jedna od

sačuvanih sudskih presuda. Iz nje je očigledno da spolja unesili razdor između muslimana i kršćanskih između prvih komšija koji su do tada živjeli uvažavanju, izbjiali sukobi koji su se završavali i u "strogim ukorima", katkad i zatvorom "duljim ko razdora među bosansko žiteljstvo na toj osnovi godi vezira. Jedna od njih upućena je jajačkom kapetanu 1105. (1. svibnja 1693.). U njoj se kaže da je zad posao svog povjerenika u Zmijanu sa nalogom da Buntovnici su se, kaže, sakupili pod Kumom čekavale na Bosnu. To je stvaralo nesigurnost kod ljudi u pograničnim mjestima.⁴⁸⁾

I Mehmed-paša Korča bujruntjom upozorava jača na eventualne opasnosti koje prijete spolja. Zato je jajačkoj "Medjed-kuli" i maloj "Kapi-kuli" kakvo dovoljno stražara, da se to čini i u Varcar Vakufu iznenadnih upada.

"A bižania bižaše od Save prid voiskom cesarov."

Kako je osmanska vojna sila gubila pojedinačne Carevine, iz njih su u Bosnu dolazili doseljenici. Izbjeglice stizale u Sarajevo i druge krajeve zemlje. Kad su Istočni Turci zauzeli Zvornik i njegovu okolinu u Sarajevo se u Migraciona kretanja su se odvijala i u drugim područjima. Karlovačkog mirovnog ugovora u zapadnim dijelovima bilo je mnogo nenaseljenih krajeva.⁴⁹⁾ Razlog tomu je tokom 16-godišnjeg rata veliki dio radno sposobnog stanovništva jedan dio izginuo u borbama. Migraciona kretanja su karakteristika Bosanskog ejaleta. Izloženo raznim stanovništvo se iseljavalo u druge kadiluke.⁵⁰⁾ Još u posredno nakon potpisivanja mirovnog ugovora stanovništvo, ne želeći da bude pod sultanovom vlasti domove i naselio se na teritoriju habsburške i mletačke vojske bila došla do izražaja u hercegovačkom sandžaku.

U kasabe, palanke i sela u Bosni naseljava stanovništvo koje je došlo iz krajeva koje je F

efendija, hatib Salih efendija, imami: Sulejman ja, zatim drugi Mehmed efendija i H. Ali efendija vnika grada (medine) Sarajeva (nabrajaju se razni ištva sarajevskih nahija došla je velika i brojna u visokim sudom izjavio: Čitav niz godina, da je ović uzima širi krug te okolice, jer su Visoko, Žgleda i Prozor, pripadali sarajevskom šerijatskom - nahije) nema mesta a da se nije uvriježila ca je uništena i ostala pusta. Prošlih godina su iz neke zemlje došli razbojnici, i u jacisko doba (oko u sunca) došli u selo Mrkoviće, koje je na o pola sata udaljeno od Sarajeva. Tu su od tva-tri čovjeka, opljačkali imetak i hranu. U thiji, kod Novog Hana napali su trgovачki karavan m mjeseca zil hidžeta 1106. (1694.) - nabrja se u urod bio na vojni u Gabeli, hajduci su došli u o Tasetiće (Kasatiće), u blizini Sarajeva. Potjera jih razbijena je i rastjerana. Hajduci su se smjestili (acima) kuda prolazi put (sedla). Tako su napali opljačkali mu imetak i hranu".⁴⁵

Ije, kaže kako su između Sarajeva i Kotora, grada gradovi i sela, izuzev Foče, oštećeni i opustjeli. , porobili selo Lasicu kraj Sarajeva, u butmirskom i oteli 40 volova. Panduri su ih presreli u kobu s njima preoteli te volove.⁴⁶

po selima u neposrednoj okolini Sarajeva - kaže adaju muslimanske obitelji, pljačkaju ih, mnoge se kao plijen sa sobom. Skupina ljudi, koja se iz jela je da upozna visoki carski dvor sa nevoljama Ta grupa ljudi poticala je iz sarajevskih nahija i izbojnika potpuno onemogućeno skupljanje ljetine i zbog štete od hajduka biće upropasti. Zato su govih nahija, naseljena muslimanskim žiteljstvom, ja o ondašnjim prilikama u Bosni je i jedna od

sačuvanih sudske presude. Iz nje je očigledno da su Mlečani i Habsburgovci spolja unesli razdor između muslimana i kršćanskog življa. Na toj osnovi su, između prvih komšija koji su do tada živjeli u međusobnoj toleranciji i uvažavanju, izbjegli sukobi koji su se završavali i na sudu. Presude su izricane "strogim ukorima", katkad i zatvorom "duljim koji je potreban". O unošenju razdora među bosansko žiteljstvo na toj osnovi govori i bujruntija bosanskog vezira. Jedna od njih upućena je jajačkom kapetanu Ibrahimagi 20. ramazana 1105. (1. svibnja 1693.). U njoj se kaže da je zadarski zapovjednik "Landža" poslao svog povjerenika u Zmijan sa nalogom da pobuni pograničnu raju. Buntovnici su se, kaže, sakupili pod Kumom čekajući pogodnu priliku da navale na Bosnu. To je stvaralo nesigurnost kod ljudi, jer su oni podbunjivali raju u pograničnim mjestima.⁴⁷

I Mehmed-paša Korča bujruntijom upozorava jajačkog đizdara 1693. godine na eventualne opasnosti koje prijete spolja. Zato mu nalaže da se brine o jajačkoj "Medjed-kuli" i maloj "Kapi-kuli" kako bi u njima uvijek bilo dovoljno stražara, da se to čini i u Varcar Vakufu, te zahtijeva budnost od iznenadnih upada.

"A bižanja bižaše od Save prid voiskom cesarovom".⁴⁸

Kako je osmanska vojna sila gubila pojedinu područja u evropskom dijelu Carevine, iz njih su u Bosnu dolazili doseljenici. Izbjeglice su skoro neprestano stizale u Sarajevo i druge krajeve zemlje. Kad su Habsburgovci 1688. godine zauzeli Zvornik i njegovu okolinu u Sarajevo se doselilo 4.000 stanovnika. Migraciona kretanja su se odvijala i u drugim područjima. Neposredno iza Karlovačkog mirovnog ugovora u zapadnim dijelovima bosanskog sandžaka bilo je mnogo nenaseljenih krajeva.⁴⁹ Razlog tome bio je u činjenici što se tokom 16-godišnjeg rata veliki dio radno sposobnog stanovništva raselio, a jedan dio izginuo u borbama. Migraciona kretanja su postala jedna od osnovnih karakteristika Bosanskog ejaleta. Izloženo raznim nepravednim postupcima stanovništvo se iseljavalo u druge kadiluke.⁵⁰ Još u toku Bečkog rata, a i neposredno nakon potpisivanja mirovnog ugovora, znatan dio hrišćanskog stanovništva, ne želeći da bude pod sultanovom vlašću, napustio je svoje domove i naselio se na teritoriju habsburške i mletačke države. Posebno je ta pojava bila došla do izražaja u hercegovačkom sandžaku.⁵¹

U kasabe, palanke i sela u Bosni naseljava se izbjeglo muslimansko stanovništvo koje je došlo iz krajeva koje je Porta izgubila u tom ratu.

Naseljava se i na posjede čiji su vlasnici napustili svoje kuće i pobegli na druge teritorije.⁵⁰ Zbog ratova, gladi i zaraznih bolesti u ovo vrijeme naročito je smanjen broj muslimanskog stanovništva. Zato u krajeve koji su opustjeli, u znatno većem broju, negdje spontano, a negdje organizovano, počinje naseljavanje hrišćanskog življa iz crnogorskih nahija, Hercegovine i Dalmacije. Dok se seosko stanovništvo bavi zemljoradnjom i stočarstvom, u gradovima



MASOVAN PRILIV IZBJEGLICA SA SVIH STRANA

preovladava bavljenje zanatstvom i trgovinom.⁽⁵¹⁾

Zbog slabe naseljenosti i nedostatka radne snage imanja su u mnogim krajevima bila zapuštena. To je stvaralo višestruke štete. I vlasnici tih posjeda, i osmanska država ostajali su bez redovnih primanja i poreza. Zbog toga su

vlasti neposredno iza 1699. godine dale saglasno mogu naseliti izbjeglice koje su se još u toku Karlovačkog mira iz zauzetih krajeva Ugarske i Slavonije u srušenoj Srbiji. Njihov broj je bio veliki.⁵² Na osnovu turskih krajeva koji su odlukama mirovnog ugovora došeselilo oko 130.000 muslimanskih izbjeglica carevine.⁵³ Od toga se znatan dio naselio na teritoriju u drugim provincijama osmanske države.

Nastala su, prema tome, masovna pomjeranja nevoljama, gladu i bolestima. Zabilježeni su napuštanja pradjedovske zemlje, svoga ognjišta ili doma, domovine, kućnog ognjišta). Ljudi su se domaćeg i stranog, da ne postanu žrtvom ili roblje 1697. godine upućuje da je iz Sarajeva "kstanovnika".⁽⁵⁴⁾

Prorijedeno stanovništvo i opustošeni m
neobradenim poljoprivredna zemljišta. Mnog
(posjednici velikog timara - lena, zijameta koje do
godišnjeg prihoda) i spahije (posjednici timara, spa
sultana uz obavezu da oni kao konjanici idu u voj
opustjeli posjede naseljavali su pravoslavni živalj
Nikšića, a kasnije i katoličkog svijeta iz Dalmacije
stanovništvo koje je doselilo u Bosnu prihvatiло d
gradovima i palankama, gdje su se počeli baviti
Mnogi su, opet, iz Sarajeva i drugih gradova odl
obrađuju ako su tamo imali ikakve garancije sig
postali čobani" - rečeno je za njih.⁽⁵⁵⁾ Mnogo
Ugarske, Slavonije i sjeverne Bosne uglavno
Napušтало је brojna muslimanska sela i krajeve, по
били изloženi opasnostima od progona spolja. I
naseljenim nemuslimanskim životjem, nailazi na
nišanima. To je uočljivo i po nazivima koji su
rasprostranjeni.⁽⁵⁶⁾

Uz problem nenaseljenosti u selima veoma je koji je zahvatio ne samo doseljenike nego i star

u vlasnici napustili svoje kuće i pobegli na druge di i zaraznih bolesti u ovo vrijeme naročito je stanovništva. Zato u krajeve koji su opustjeli, u e spontano, a negdje organizovano, počinje a iz crnogorskih nahija, Hercegovine i Dalmacije. pavi zemljoradnjom i stočarstvom, u gradovima



PRILIV IZBJEGLICA SA SVIH STRANA

tvom i trgovinom.⁵¹ i nedostatka radne snage imanja su u mnogim je stvaralo višestruke štete. I vlasnici tih posjeda, su bez redovnih primanja i poreza. Zbog toga su

vlasti neposredno iza 1699. godine dale saglasnost da na napuštenе posjede mogu naseliti izbjeglice koje su se još u toku rata ili neposredno iza Karlovačkog mira iz zauzetih krajeva Ugarske i Slavonije doselile u Bosanski ejelaet. Njihov broj je bio veliki.⁵² Na osnovu turskih izvora smatra se da se iz tih krajeva koji su odlukama mirovnog ugovora došli pod vlast Beča i Venecije doselilo oko 130.000 muslimanskih izbjeglica na teritoriju Osmanske carevine.⁵³ Od toga se znatan dio naselio na teritoriju Bosanskog ejleta, a veći dio u drugim provincijama osmanske države.

Nastala su, prema tome, masovna pomjeranja naroda izazvana ratnim nevoljama, glađu i bolestima. Zabilježeni su mnogi primjeri prisilnog napuštanja pradjedovske zemlje, svoga ognjišta ili "topraka" (zemlje, teritorije, doma, domovine, kućnog ognjišta). Ljudi su se sklanjali ispred neprijatelja, domaćeg i stranog, da ne postanu žrtvom ili robljem. Jedan podatak zabilježen 1697. godine upućuje da je iz Sarajeva "kao stoka otjerano 10.000 stanovnika".⁵⁴

Prorijedeno stanovništvo i opustošeni mnogi krajevi ostavljali su neobradenim poljoprivredna zemljišta. Mnogi zemljoposjednici, zaimi (posjednici velikog timara - lena, zijameta koje donosi 20.000 do 99.999 akči godišnjeg prihoda) i spahije (posjednici timara, spahiluka, dobijenog dekretom sultana uz obavezu da oni kao konjanici idu u vojsku u slučaju rata) na svoje opustjеле posjede naseljavali su pravoslavni živalj iz Drobnjaka, Starog Vlaha, Nikšića, a kasnije i katoličkog svijeta iz Dalmacije. U manjem broju je izbjeglo stanovništvo koje je doselilo u Bosnu prihvatiло da živi na selu, a veći dio po gradovima i palankama, gdje su se počeli baviti trgovinom i zanatstvom. Mnogi su, opet, iz Sarajeva i drugih gradova odlazili na svoja imanja da ih obrađuju ako su tamo imali ikakve garancije sigurnosti: "obukli su opanke i postali čobani" - rečeno je za njih.⁵⁵ Mnogo muslimanskih izbjeglica iz Ugarske, Slavonije i sjeverne Bosne uglavnom je naseljavalo gradove. Napušтало je brojna muslimanska sela i krajeve, pogotovo područja gdje su ljudi bili izloženi opasnostima od progona spolja. I danas se u tim predjelima, naseljenim nemuslimanskim življem, nailazi na njihova stara groblja sa nišanima. To je uočljivo i po nazivima koji su do danas ostali u upotrebi i rasprostranjeni.⁵⁶

Uz problem nenaseljenosti u selima veoma je izražen proces osiromašenja koji je zahvatio ne samo doseljenike nego i starosjedioce. Kada se stanje u

Bosni sredilo i anarhija povukla poslije 1699. godine pred redom i zakonom javljaju se hrišćanske porodice koje traže da im se vratи zemlja.⁽⁵⁷⁾ Pošto su u toku rata prebjegle na mletačku teritoriju i tu živjele, to su sada, pozivajući se na amnestiju, odlučile da se vrate u rodni kraj. Porta je naredila svim kadijama da vlasnike svih posjeda, baština i vinograda vrate na imanja koja su nekad obrađivali.⁽⁵⁸⁾ Tako je bilo i u pograničnim krajevima Bosanskog ejaleta prema Habsburškoj monarhiji. Mnogi od onih koji su u toku Bečkog rata iz hrišćanskog stanovništva, naročito katoličkog, prebjegli na teritoriju habsburške države, ili iseljavano katoličko žiteljstvo s Eugenom Savojskim preko Save u Slavoniju, a iz Hercegovine Mlecima u Dalmaciju, sada su se vraćali u Bosnu.⁽⁵⁹⁾

Bosna i njeni žitelji su iz 16-godišnjeg rata izašli prorijedeni, bolje rečeno desetkovani. Ovu prorijedenost stanovništva Osman Sokolović, šta više, nalazi u činjenici što je krajem XVII i početkom XVIII vijeka ukinuto klanjanje džum'e i bajram-namaza na otvorenim mjestima - "Musallama". On kaže da je to učinjeno da se ne bi primjetilo koliko je izginulo, zarobljeno i odvedeno u roblje, ili od gladi i bolesti pomrlo muslimanskog svijeta. Još od toga vremena, piše ovaj autor, zagubio se stari islamski običaj vršenja zajedničkog vjerskog obreda na otvorenim prostorima za koje su u narodu sačuvani njihovi nazivi - "Musalla".⁽⁶⁰⁾

U borbi za goli život mnogi su zaboravljeni na tradicijom ukorijenjene moralne vrijednosti. One su potiskivane, pa i bezočno gažene u vrtložnim vremenima kakva su bila ova skraja XVII stoljeća. Zanimljiva je zabilježena priča uglednog alima (učena čovjeka, naučnjaka), koji je bio dobar poznavalac pjesme (kaside, gazele, bejtova). Po njegovim riječima, mnogi ljudi bavili su se lihvarenjem, uzimajući visoke kamate zabranjene po Šerijatu. Zbog toga je proricana i nesreća Sarajeva: "O ti Savršeni, zbog kamata će najposlije doći nesreća ovom gradu".⁽⁶¹⁾

Mahaljani Celigovića, i to je zapisano, podnijeli su tužbu Šerijatskom sudu protiv nekog Husejina, sina Hasanova, njegove majke Ismihane i kćeri joj Umihane. "Za Hasana vele da je smutljivac, razbojnik, kradljivac, dan-noć traži smutnje, uz ramazan jede javno i pije vino, usmratio je i nekoliko osoba, govori da će se priključiti ratujućim nevjernicima, dok su mu majka i sestra poznate nevaljalice (fahiše), u stanu primaju tudiće ljude, a s njima provode nemoral, na to nagovaraju i čestite žene. Zato mahaljani traže da se uklone iz zemlje".⁽⁶²⁾

U djelu H. Mehmeda Handžića "Sarajevo u dvije nepoznatih Sarajlija pjesnika. Pjesme s 1697. godine. Oni o prilikama toga vremena u su ostali pusti, a zemlja bez glavara, narod, m planine, nije se pridržavao božjih odredaba (se bilo nikoga ko bi htio poginuti (za odbranu vje zato tolike žene i djeca gologlavi gazili po kr nastupilo je - nakon katastrofalne pohare i pož koji nije znao šta i koliko ima, bio potreban ko bijeda da su se izjednačili bogati i siromasi, da i materijalna bogatstva i dobra, te pored got sagorjeli brojni karavan-saraji, pa i sam bezis Mustafa-pašu (1697.), koji je "napunio tvrdjav i držao se pravde...⁽⁶³⁾

U takvim (ne)prilikama su, eto, živjeli Bosni i danima koji su neposredno prethodili prinčevi rijeke Bosne i pohari Sarajeva. Nije li to apokaliptičnom jahaču rata, kuge, gladi i smrti da 1697. godine?

poslje 1699. godine pred redom i zakonom koje traže da im se vrati zemlja.⁶⁷ Pošto su u teritoriju i tu živjeli, to su sada, pozivajući se te u rodni kraj. Porta je naredila svim kadijama na i vinograda vrate na imanja koja su nekad graničnim krajevima Bosanskog ejaleta prema i od onih koji su u toku Bečkog rata izročito katoličkog, prebjegli na teritoriju no katoličko žiteljstvo s Eugenom Savojskim Hercegovine Mlecima u Dalmaciju, sada su se

16-godišnjeg rata izali prorijeđeni, bolje rečeno stanovništva Osman Sokolović, šta više, nalazi I i početkom XVIII vijeka ukinuto klanjanje orenim mjestima - "Musallama". On kaže da je bilo koliko je izginulo, zarobljeno i odvedeno u rlo muslimanskog svijeta. Još od toga vremena, i islamski običaj vršenja zajedničkog vjerskog a za koje su u narodu sačuvani njihovi nazivi -

ogi su zaboravljali na tradicijom ukorijenjene potiskivane, pa i bezočno gažene u vrtložnim kraja XVII stoljeća. Zanimljiva je zabilježena na čovjeka, naučenjaka), koji je bio dobar (ele, bejtove). Po njegovim riječima, mnogi ljudi jući visoke kamate zabranjene po šerijatu. Zbog ajeva: "O ti Savršeni, zbog kamata će najposlje

e zapisano, podnijeli su tužbu šerijatskom sudu Hasanova, njegove majke Ismihane i kćeri joj e smutljivac, razbojnik, kradljivac, dan-noć traži o i pije vino, usmratio je i nekoliko osoba, govori nevjernicima, dok su mu majka i sestra poznate imaju tudiće ljude, a s njima provode nemoral, na to mahaljani traže da se uklone iz zemlje".⁶⁸

U djelu H. Mehmeda Handžića "Sarajevo u turskoj pjesmi" navode se pjesme dvojice nepoznatih Sarajlija pjesnika. Pjesme su posvećene katastrofi Sarajeva 1697. godine. Oni o prilikama toga vremena u zemlji ovako govore: "...gradovi su ostali pusti, a zemlja bez glavara, narod, mjesto da se bori, izbjegao je u planine, nije se pridržavao božjih odredaba (sebični su, malodušni i sl.), nije bilo nikoga ko bi htio poginuti (za odbranu vjere, obraza, života, zemlje), te su zato tolike žene i djeca gologlavi gazili po krvi. Kao posljedica svega toga, nastupilo je - nakon katastrofalne pohare i požara - takvo stanje... da je mnogi koji nije znao šta i koliko ima, bio potreban korici hljeba, da je nastala tolika bijeda da su se izjednačili bogati i siromasi, da su propala mnoga duhovna i materijalna bogatstva i dobra, te pored gotovo svih džamija, uništeni su i sagorjeli brojni karavan-saraji, pa i sam bezistan..." Pjesnici hvale Daltaban Mustafa-pašu (1697.), koji je "napunio tvrdjavu hranom i streljivom, uveo red i držao se pravde...".⁶⁹

U takvim (ne)prilikama su, eto, živjeli Bosna i njeno žiteljstvo u godinama i danima koji su neposredno prethodili prinčevoj provali u gradove u dolini rijeke Bosne i pohari Sarajeva. Nije li takvo stanje olakšalo ovom apokaliptičnom jahaču rata, kuge, gladi i smrti da pričini kataklizmu ovoj zemlji 1697. godine?

POGLAVLJE JEDANAESTO

ZEMLJA U PROCIJEPU: BOSNA I NJENO SARAJEVO

C RNE slutnje i sva brojna upozorenja Porti o teškim prilikama u Bosanskom ejaletu, nedvojbeno se pokazalo, bili su posve realni i na mjestu u potpunosti. To je domalo iza njihovog slanja i vapaja za pomoć potvrdio i princ Eugen Savojski. On je, po svemu, bio dobro obaviješten o takvom stanju u Bosni.⁽¹⁾ Poražen u bici za Bihać, ne mogavši da osvoji druge gradove u Bosanskoj krajini, uputio se sjeseni 1697. godine dolinom rijeke Bosne da razori i opljačka najslabije branjeni punkt - šeher Sarajevo. Tada su njegovi grenadiri za kratko vrijeme potpuno opljačkali Sarajevo i njegovo stanovništvo, opustošili i zapalili grad. Na tu opasnost su upozoravale Sarajlije neposredno pred njegov prodor u Bosnu. Još dok su padale tvrđave Doboј i Maglaj, a potom spaljena palanka Žepče, Porti je stavljeno do znanja da odatle pa sve do Sarajeva prinčeva vojska s obje strane svoga kretanja pljačka i pali sva sela i kasabe. Nagoviješteno joj je da će na kraju osvojiti i grad Sarajevo. To je ujedno pokazalo svu opravdanost sarajevskih ukazivanja na blisku opasnost koja je zaprijetila kako Sarajevu, tako i čitavoj Bosni.

Tragične i katastrofalne su razmjere ove nesreće. Jedan broj stanovnika Sarajeva u panici je pobjegao. Starce, bolesne i iznemogle, žene i djecu okupator je odveo u ropstvo. U toku velikog rata, a naročito pri osvojenju Sarajeva, izginulo je i nestalo na hiljade lica, zemlja je porušena i opustjela, hrana i sve ostalo opljačkano. Svi stanovnici, koji su preživjeli, izjednačeni su: nema više razlike između bogatih i siromašnih. Glad je i dalje velika. Zbog toga će veliki broj ljudi i dalje morati da jede lešine. "Mnogima koji nisu znali računa svom imetu potrebna je sada kora hljeba" - zapisao je anonimni sarajevski pjesnik, savremenik i očevidec ovih zbivanja prije 300 godina.

Osman Sokolović prepostavlja da je u to vrijeme nastala turska izreka: "Bošnag'n akli sonra-dan gelir". U prijevodu to je značilo: "Bošnjak se kasno opameti".

Ima li analogije ova izreka?

Bošnjak je znao, vidio i upozoravao Portu, ali bez rezultata. Opameti se Bošnjak, dakako, makar i prekasno. Bitno je da se to desi, da spozna sebe, svoje snage i mogućnosti. I istinu o sebi. To se pokazalo i ubrzo nakon ove sarajevske katastrofe. Već u prvim danima se ljudima vraćalo samopouzdanje i ponos. I u miru - kad je nastalo vrijeme obnove.

I u odbrani Bosne.

Vratimo se Bosni u trenutku povlačenja Savojskog i njegovog ekspedicijonog korpusa. Tih dana, od njegovog prelaska preko Save, zemlja je - obezglavljeni smrću Mehmed-paše Korče. Njenu obezglavljenost u ovoj katastrofi opjevalo je anonimni sarajevski pjesnik. "Austrijski tabor došao u Bosnu, a ona bez glave ostala; mjesta u koje je došao zatekao prazna, stanovnici pobegli u planine i pustare, koje su mnogo puta bile utočište Bošnjacima. Narod je bio bez glave i takvom mu se teško bilo snaći. Svak se morao zbuniti." To uistinu odgovara tadašnjem stanju: bilo je vrlo malo vojske, čija je glavnina sudjelovala u boju kod Sente gdje je mnogo stradala. "Zaljubljenima nebo pomete planove i čini im nasilja, ne da im doći do cilja, zbog toga oni najbolje razumiju udarce sodbine, okrutnost neba kad su tolika djeca i tolike žene gologlavi gazili nogama po krvi".⁽³⁾

Priča o obezglavljenosti zemlje u kritičnom trenutku povezana je i sa Hadži Husejinom Muzaferejom. On je bio muderis Gazi Husrev-begove medrese.⁽³⁾ Već oktobarskih dana 1697. godine, dok je plamen ostavljaо pustoš zgarišta, on se javlja među prvim građanima Sarajeva kao supotpisnik značajnog mazhara. U toj predstavci prvi građani i namještenici Sarajeva i Bosne obaveštavaju Portu da su - kako kažu - kad je kaurin provalio dolinom Bosne prema Sarajevu, a već bio umro bosanski valija Mehmed-paša, pa zemlja ostala bez glave - na svoju ruku izvadili vezira Mustafa-pašu Daltabana iz tvrđave u Počitelju, gdje je bio zatočen, i odredili ga da preuzme zapovjedništvo u odbrani Bosne. Oni mole cara za aman i sebi i Daltaban-paši i predlažu da se on postavi za bosanskog valiju.⁽⁴⁾

Tako je Daltaban Mustafa-paša, bivši vezir i serdar - nakon godinu dana provedenih u počiteljskom zatočenju - sjeo u stolicu bosanskog valije. Dobio

pomilovanje voljom gradana. Upravljujući zemlju odlaska Savojskog iz Sarajeva sučeljen sa novom pohodom. godine Mlečani su udarili na Stolac. Potkupili su jednu ušli na gornju kapiju u tvrđavu. I doživjeli teške gubitke. Prvo što je učinio po svom ustoličenju Daltaban je pojačao posade sa 4.000 pješaka i 500 konjanika. Tako je premješten u Hercegovinu, a hercegovački beglerbeg postavljen za muhafiza u Livno. Bošnjak Sejfulah je kliški sandžak Selim-paša u Bihaću, a Mustaj-beg u Banjoj Luci.⁽⁵⁾

Bosna je brzo konsolidovala svoju odbranu. U prosincu 1698. godine. Mlečani su ponovo upali u Hercegovinu, ali izvršilo je opsadu Počitelja, dok ih je 3.000 krenulo u Nevesinjskom polju sukobio Sari Ahmed-paša. Čim su saznali za taj poraz kod Nevesinja, oni su napustili je opsadu Počitelja i pobegli u Dalmaciju.

Onda je Daltaban Mustafa-paša iz Bihaća provalio u Bosnu. U prosincu 1698. godine je popalio 1.000 kuća i porušio tvrđavu, vrativši se u Počitelj. Saznavši za to, primorski i dalmatinski Hrvati počeli su pobjegli preko granice. Muvekit je zabilježio da dalmatinskoj granici popalio 15 sela, srušio pet kula i utvrdi.

Domalo iza toga, 1698. godine, na njegovo mjesto je došao vezir Husejin-paša. On je vezirovao i krajem te godine, kad su počeli vojni radovi u Sremskim Karlovcima, ali i naredne 1699. kad je u Sarajevu. U njegovo vrijeme sultan je Sarajlijama potvrdio povlastice plaćaju poreza "tekalifi urfije ve šakka", ali su određeni broj konjanika beglerbegu kad god on potrebuje. Sultanovnoj muafnami pisanoj 1572. godine koja je u Sarajevu. Na molbu Sarajlija Carevina im je obnovljena 1113. (7. septembra 1701.) godine.

ooo

stavlja da je u to vrijeme nastala turska izreka: "Bošnjak se kasno". U prijevodu to je značilo: "Bošnjak se kasno upozoravao Portu, ali bez rezultata. Opameti se kasno. Bitno je da se to desi, da spozna sebe, svoje sebi. To se pokazalo i ubrzo nakon ove sarajevske na se ljudima vraćalo samopouzdanje i ponos. I u obnove.

u povlačenja Savojskog i njegovog ekspeditionog prelaska preko Save, zemlja je - obezglavljenja. Njenu obezglavljenost u ovoj katastrofi opjevalo je "Austrijski tabor došao u Bosnu, a ona bez glave o zatekao prazna, stanovnici pobegli u planine i bile utočište Bošnjacima. Narod je bio bez glave i či. Svak se morao zbuniti." To uistinu odgovara malo vojske, čija je glavnina sudjelovala u boju adala. "Zaljubljenima nebo pomete planove i čini cilja, zbog toga oni najbolje razumiju udarce su tolika djeca i tolike žene gologlavi gazili

zemlje u kritičnom trenutku povezana je i sa Hadži je bio muderis Gazi Husrev-begove medrese.⁵⁹ Već ne, dok je plamen ostavljao pustoš zgarišta, on se Sarajeva kao supotpisnik značajnog mazhara. U namještenici Sarajeva i Bosne obavještavaju Portu kaurin provalio dolinom Bosne prema Sarajevu, a Mehmed-paša, pa zemlja ostala bez glave - na ustafa-pašu Daltabana iz tvrđave u Počitelju, gdje da preuzme zapovjedništvo u odbrani Bosne. Oni Daltaban-paši i predlažu da se on postavi za

a-paša, bivši vezir i serdar - nakon godinu dana satočenju - sjeo u stolicu bosanskog valije. Dobio

pomilovanje voljom gradana. Upravljući zemljom on je neposredno nakon odlaska Savojskog iz Sarajeva sučeljen sa novom provalom: već u decembru te godine Mlečani su udarili na Stolac. Potkupili su jednog vratara i noću kriomice ušli na gornju kapiju u tvrđavu. I doživjeli teške gubitke - protjerani su preko granice. Prvo što je učinio po svom ustoličenju Daltaban-paša je utvrdio granicu i pojačao posade sa 4.000 pješaka i 500 konjanika. Tih dana je Sari Ahmed-paša premješten u Hercegovinu, a hercegovački beglerbeg Redžeb-paša Nevesinjac postavljen za muhafiza u Livno. Bošnjak Sejfulah-paša stolovao je u Tešnju, kliški sandžak Selim-paša u Bihaću, a Mustaj-beg Ferhadpašić-Sokolović u Banjoj Luci.⁶⁰

Bosna je brzo konsolidovala svoju odbranu. Pokazalo se to već naredne 1698. godine. Mlečani su ponovo upali u Hercegovinu. Njihovih 2.000 vojnika izvršilo je opsadu Počitelja, dok ih je 3.000 krenulo prema Nevesinju. S njima se u Nevesinjskom polju sukobio Sari Ahmed-paša. I porazio ih u tom boju. Čim su saznali za taj poraz kod Nevesinja, onih 2.000 mletačkih vojnika napustilo je opsadu Počitelja i pobeglo u Dalmaciju.⁶¹

Onda je Daltaban Mustafa-paša iz Bihaća provalio u Hrvatsku krajinu. Tamo je popalio 1.000 kuća i porušio tvrđavu, vrativši se s bogatim ratnim plijenom. Saznavši za to, primorski i dalmatinski Hrvati podigli su opsadu Glamoča i pobegli preko granice. Muvekit je zabilježio da je bosanski valija na dalmatinskoj granici popalio 15 sela, srušio pet kula i plijenio tri župe.

Domalo iza toga, 1698. godine, na njegovo mjesto doći će Ćose Halil-paša. On je vezirovao i krajem te godine, kad su počeli mirovni pregovori u Sremskim Karlovcima, ali i naredne 1699. kad je sklopljen Kralovački mir. U njegovo vrijeme sultan je Sarajlijama potvrdio povlastice iz 1572. godine - da ne plaćaju poreza "tekalifi urfije ve šakka", ali zauzvrat moraju opremiti određeni broj konjanika beglerbegu kad god on krene u boj.⁶² Riječ je o sultanovnoj muafnami pisanoj 1572. godine koja je također propala pri pohari Sarajeva. Na molbu Sarajlija Carevina im je obnovila ovu povlasticu 3. rebiulahira 1113. (7. septembra 1701.) godine.

○ ○ ○

Koliko je pusto Sarajevo,
 Še(he)r bieli gnezdo trgovačko,
 Svega ga je Princip osvojio,
 Sa četiri strane užegao,
 Vojska mu se u skerlet obuče,
 Sve bogatstvo iz njega izvuče,
 Pak se vратi k ravnoj Slavoniji
 Pivajući konje igrajući
 Tad krisjani mnogi iskočiše,
 Silenoga cara odbigoše,
 U Brodu se namistiše jedni,
 U Sibinju i selu Kobašu,
 U Požegu drugi otidoše,
 Te požešku varoš naseliše.¹⁰

Ovim stihovima načinjen je pokušaj da se sa distance opjeva provala habsburškog ekspedicioneog korpusa pod komandom princa Eugena Savojskog dolinom rijeke Bosne do Sarajeva. Iz njih se ne mogu ni naslutiti široke razmjere i dubina nesreće koja je tada zadesila ovaj grad. Nije u pitanju samo Sarajevo. Niti jedino područje duž doline rijeke Bosne kuda je prošao ovaj ekspedicioni korpus. Pa ni samo u ovih tridesetak dana oktobra i spočetka novembra mjeseca prije 300 godina - 1697.

Anonimni pjesnik, preživjeli savremenik prinčevog pakla, piše stihove o toj sarajevskoj kataklizmi: "Austrijski nevjernici došli su s vojskom, popalili knjige i džamije, srušili mihrabe i s kraja na kraj lijepo šeher Sarajevo. Kao ovce potjerali ljude, iz očiju krvave suze prolili, mnoge zarobili i upropastili, videne su i djevojke kao rajske ljepotice čije lice ni sunce ni mjesec nije vidjalo, bose i gologlave su tjerane i iz svoje sreće oborene, otišle na dar kralju, došao nevjernik i grabi im imetak i hranu, deset hiljada ljudi zarobljeni su i plaču".¹¹

U pitanju je vrhunac jedne od mnogobrojnih nevolja čitave Bosne. Decenijama je grcala u vrtlozima dugotrajnog pakla kojim je obilježeno XVII stoljeće. Takvo stanje i ta ratovanja su itekako ostavila nesagledive posljedice cijeloj Bosni, njenom Sarajevu i njihovom žiteljstvu.

Požar i izgorjeli grad uzrokovan poharom Eugenijevom čitavom svijetu.¹² Naširoko je opisivan i komemoriran. Pohoda cesarske vojske pisalo se kako to više nije bio prije. To su njegovi najcrnji dani od najstarijih. Sarajevo je do tada bilo na glasu po svojoj ljepote i obilježjima i svojstvima pisali su Evlija Čelebić, ali i drugi evropski putopisci - Quiclet, L'Écuyer, pohodili.

Prinčeva pohara za dva-tri dana pretvorila ga je u ruševine, ostalo zgarište. U njemu su nestale sarajevske kuhinje, ljepše i masivnije od onih, na brzu ruku, popravljene temeljima. U plamenu i pljačkama nestala su i nevjedni i dragocjeni historijski dokumenti, spisi i blago. Izgorjeli su sidžili (sudski protokoli) šeri, muharrnama u originalu i danas se nalazi u dokumentaciji bili su zabilježeni vjerodostojni socijalno-političkih, ekonomskih i drugih prijedloga, carski fermani koji se tiču uprave zemljom, predstavke (predstavke) naroda, prepisi ostavština - vaku, gotovina. Stradale su i zabilješke domaćih hronika, poput onih ljetopisa i memorijala nastalih docnim baštine bosanskog podneblja. Šta je sve još netragano, nikad neće saznati.

Ni tradicija narodnog predanja o tom vremenu nije potpunu predodžbu. Ona spominje kugu (mubarad) i čemer koji su donosile provale Habsburga, koliko-toliko, ipak moguće istkati sliku furije koja je nad Bosnom i Sarajevom.

Iz svega što je o tome zapisano ili ispričano ne može se spomenuti samo jedna stvar: svojevrsna katastrofa. U njoj je gotovo nestalo grad, objekti, zanatske radnje, dućani i manje radionice, begov vakuf. U požaru koji ga je pretvorio u gomilu i mnogi drugi objekti. Osim Begove džamije, među zgradama ovog vakufa su potpuno uništene. Od visećih duvara, ništa nije ostalo u zgarištu. Decenije su pro-

Koliko je pusto Sarajevo,
Še(he)r bieli gnizdo trgovačko,
Svega ga je Princip osvojio,
Sa četiri strane užegao,
Vojska mu se u skerlet obuče,
Ve bogatstvo iz njega izvuče,
ak se vrati k ravnoj Slavoniji
ivajući konje igrajući
ad krisjani mnogi iskočiše,
ilenoga cara odbigoše,
Brodu se namistiše jedni,
Sibinju i selu Kobašu,
Požegu drugi otidoše,
požešku varoš naseliše.¹⁰

en je pokušaj da se sa distance opjeva provala korpusa pod komandom princa Eugena Savojskog Sarajeva. Iz njih se ne mogu ni naslutiti široke oja je tada zadesila ovaj grad. Nije u pitanju samo čje duž doline rijeke Bosne kuda je prošao ovaj samo u ovih tridesetak dana oktobra i spočetka godina - 1697.

eli savremenik prinčevog pakla, piše stihove o toj strijski nevjernici došli su s vojskom, popalili be i s kraja na kraj lijepo šeher Sarajevo. Kao ovce suze prolili, mnoge zarobili i upropastili, videne tice čje lice ni sunce ni mjesec nije vidjalo, bose voje sreće oborene, otišle na dar kralju, došao ranu, deset hiljada ljudi zarobljeni su i plaču".¹¹ nogobrojnih nevolja čitave Bosne. Decenijama je grcal kojim je obilježeno XVII stoljeće. Takvo stanje ilia nesagledive posljedice cijeloj Bosni, njenom

Požar i izgorjeli grad uzrokovan poharom Eugena Savojskog odjeknuo je u čitavom svijetu.¹² Naširoko je opisivan i komentiran. Dugo nakon ovog pohoda cesarske vojske pisalo se kako to više nije ni izdaleka onaj grad kakav je bio prije. To su njegovi najcrnji dani od najstarijih vremena. Od postanka Sarajevo je do tada bilo na glasu po svojoj ljepoti i bogatstvu. O tim njegovim obilježjima i svojstvima pisali su Evlija Čelebi spočetka druge polovine 17. vijeka, ali i drugi evropski putopisci - Quiclet (Kikle) i ostali koji su ga pohodili.

Prinčeva pohara za dva-tri dana pretvorila ga je u prah i pepeo. Od grada je ostalo zgarište. U njemu su nestale sarajevske kuće i građevine koje su bile ljepše i masivnije od onih, na brzu ruku, popravljenih i građenih na sprženim temeljima. U plamenu i pljačkama nestala su i neprocjenjiva materijalna dobra, vrijedni i dragocjeni historijski dokumenti, spisi, knjige, isprave, umjetničko blago. Izgorjeli su sidžili (sudski protokoli) šerijatskog suda. Odnesena je i muharrnama u originalu i danas se nalazi u Drezdenu. U spaljenoj dokumentaciji bili su zabilježeni vjerodostojni podaci iz društvenog stanja, socijalno-političkih, ekonomskih i drugih prije prinčeve provale. Uništeni su carski fermani koji se tiču uprave zemljom, vezirske bujruntije, mazhari (predstavke) naroda, prepisi ostavština - vakufnama, obračuni vakufskih gotovina. Stradale su i zabilješke domaćih hroničara kojih je zasigurno bilo poput onih ljetopisa i memorijala nastalih docnije što su sastavni dio bogate baštine bosanskog podneblja. Šta je sve još netragom izgubljeno, vjerovatno se nikad neće saznati.

Ni tradicija narodnog predanja o tom vremenu nije posve sačuvala jasnou i potpunu predodžbu. Ona spominje kugu (mubarećiju), glad, nerodne godine, jad i čemer koji su donosile provale Habsburgovaca i Mlečana. Iz njih je, koliko-toliko, ipak moguće istkati sliku furije koja je odigrala svoje krvavo kolo nad Bosnom i Sarajevom.

Iz svega što je o tome zapisano ili ispričano nedvosmisleno je da je to bila svojevrsna katastrofa. U njoj je gotovo nestalo grada s licem zemlje. Svi privredni objekti, zanatske radnje, dućani i manje radionice. S gradom i Gazi Husrev-begov vakuf. U požaru koji ga je pretvorio u gomilu pepela buknuli su Tašlihan i mnogi drugi objekti. Osim Begove džamije, medrese i banje sve ostale brojne zgrade ovog vakufa su potpuno uništene. Od vakufskih zgrada, izuzev golih duvara, ništa nije ostalo u zgarištu. Decenije su protekle dok se vakuf oporavio.

Narod je zapamtio da je princ odnio kazane iz njegova imareta (dobrotvorne kuhinje).

Sve to pruža dosta plastičnu i rječitu sliku tadašnjeg stanja u zemlji. O tim prilikama, nasreću, sačuvani su neki važni podaci u osmansko-turskim dokumentima iz tog vremena kao i u domaćim hronikama i ljetopisima. O njima svjedoče brojni dokumenti u stambolskim, ankarskim, bečkim i drugim arhivima. Tu je i Zbornik memorijala Abdulaha Drnišlije. On piše da je neprijatelj "došao pravo u šeher Sarajevo 7. reb. ahara (23. oktobra) u srijedu u podne, sa čitavim taborom i zauzeo grad. A sutradan, u četvrtak oko ičindije, poturio je vatru u džamije, mesdžide i ostale zgrade, pa i masivne objekte i sve je ognjem spalio. Poslije toga slučaja uz saglasnost čitava ejaleta u Čelebi Pazaru (Rogatici) napisan je mazhar Porti o stepenu stradanja 1697."¹⁰

Slikajući vlastitim stihovima posljedice katastrofe Šejh-Osman Šaglija u dvostihu što se odnosi na ovaj grad je napisao:

"Sarajevo je u molitvi okrenulo lice Bogu, džamije i mesdžidi (postale) su prave sirote".⁽¹²⁾

Nakon prinčevog povlačenja iz Sarajeva i Bosne, po nalogu tadašnjeg bosanskog valje Halil-paše imenovana je komisija koja je sačinila poseban dokumenat o štetama pričinjenim sakralnim objektima. Zejnil Fajić proveo je taj izvještaj koji pokazuje rušenje Sarajeva, posebno džamija i drugih sakralnih objekata. Iako u teškoj oskudici, narod je stupio u akciju da popravi i osposobi mnoge objekte, među njima sakralne i prosvjetne. Poslije kraćeg vremena od 104 džamije njih 70 dovedeno je u takvo stanje da se mogao obavljati namaz bar jednom dnevno.⁽¹³⁾ Registrovan je i mesdžid pretvoren u magazin pokopnog društva. Sudski pisar određen da popisuje spaljene, srušene i demolirane džamije i mesdžide za svaki objekat je opisivao stepen oštećenja: ruiniran, potpuno spaljen ili porušen. Popisao je i lica koja su već od 1698. godine počela da zidaju i popravljaju te objekte. Uz najveći broj od 104 džamije zapisano je: "Prilikom nevjerničke provale izgorjela". Ili: "Još u ruševnom stanju". Za neke džamije, tekije, medrese i mesdžide piše kako se govorilo da su, kratko vrijeme iza pohare, "uz pomoć Allaha popravljene i sagradene, pa su sada u ispravnom stanju". Plate njihovih službenika prije su isplaćivane iz uvakufljenog novca. Sada se taj novac i interes od njega nije mogao ubirati, pa su vjerski službenici dugo ostali bez ikakvih prihoda. Zato je upućena molba da se njihove plate odobre i isplaćuje ih država. Tako i za 70 predavačkih (muderiskih) službi u

džamijama i medresama, za ulemu i mualime. Očeratima odobri milost i dobrotu sultana da okrene da se ne odrede plate, a moli se i za oprost i izvinjenje navedeno stanje je stvarno onako kako jeste, o čemu njegova dobrota ovom predstavkom. Ostalo spominje beskrajne milosti".¹⁴⁾

Alija Beđić istraživao je život i djelo pjesnika kao sarajevskog kadije i bosanskog mulle. Ovaj do druge polovine 17. i početka 18. stoljeća poznat evropskoj stručnoj literaturi. Njegovo književno delo je počelo sa radom u Sarajevu (1750-1752), a završilo u beg Bašagić, dok je Mehmed Handžić preveo njegova djela na bosanski jezik (1752-1753). Čeh Jan Rypke doktorirao je na Sabitovom

Sabit je bio sarajevski kadija od kraja jula 17 godine, dakle u vrijeme u kojem su se još itekali ratnih razaranja u Sarajevu i u čitavoj Bosni. Osim vremenu, u prvim godinama nakon okončanja borbene (1699.), njegov boravak u Sarajevu proticao je u znatnoj mjeri ostavio princ Eugen Savojski.

Kad je došao na dužnost, Sabit je zatekao stan kugom, gladu i drugim vrstama neimaštine i nevo građani su počeli da se vraćaju na svoja ognjišta, zgarišta. Zatekao je i nenormalne odnose u samoj grijesili prema zakonu ili u ponašanju prema komšiji, su iz dokumenata koje je Sabit pisao i potpisivao.

Sabit se snebivao stanjem koje je zatekao. U ne jednoj predstavci, izgorjela je i džamija u Pečadži periferiji grada - na Bardakčijama). Izgorjela je snalazilo kako je znalo i umjelo. Imam te džamije bio je hadži Ahmed Pokro - poslije katastrofe na Sarajevu. Primio je imamsku dužnost džemata M Sarajevu, nije se vraćao na pogorjelo ognjište - u Stanovništvo se snalazilo: za dvije i po godine ponovo izgraditi, pored ostalog, i popaljeni maha tada zatražili da se njihov stari imam vrati na dužn ponudu mahaljana odbio. Predstavnici džami

odnio kazane iz njegova imareta (dobrotvorne i rječitu sliku tadašnjeg stanja u zemlji. O tim su neki važni podaci u osmansko-turskim i u domaćim hronikama i ljetopisima. O njima u stambolskim, ankarskim, bečkim i drugim memorijala Abdulaha Dmišlije. On piše da je Sarajevo 7. reb. ahara (23. oktobra) u srijedu uauzeo grad. A sutradan, u četvrtak oko ićindije, usdžide i ostale zgrade, pa i masivne objekte i sve slučaja uz saglasnost čitava ejaleta u Čelebi nazhar Porti o stepenu stradanja 1697.”¹⁴

ma posljedice katastrofe šejh-Osman Šaglija u grad je napisao:

nulo lice Bogu, džamije i mesdžidi (postale) su

iz Sarajeva i Bosne, po nalogu tadašnjeg menovana je komisija koja je sačinila poseban sakralnim objektima. Zejnil Fajić proveo je Sarajeva, posebno džamija i drugih sakralnih objekata, narod je stupio u akciju da popravi i osposobi sakralne i prosvjetne. Poslije kraćeg vremena od je u takvo stanje da se mogao obavljati namaz van je i mesdžid pretvoren u magazin pokopnog da popisuje spaljene, srušene i demolirane objekat je opisivao stepen oštećenja: ruiniran, opisao je i lica koja su već od 1698. godine počela ekte. Uz najveći broj od 104 džamije zapisano je: izgorjela”. Ili: “Još u ruševnom stanju”. Za neke džide piše kako se govorilo da su, kratko vrijeme popravljene i sagradene, pa su sada u ispravnom stanju prije su isplaćivane iz uvakuflenog novca. Njega nije mogao ubirati, pa su vjerski službenici da. Zato je upućena molba da se njihove plate Tako i za 70 predavačkih (muderiskih) službi u

džamijama i medresama, za ulemu i mualime. Od Visoke porte traži se da im beratima odobri milost i dobrotu sultana da okrene glavu kako se ne bi desilo da se ne odrede plate, a moli se i za oprost i izvinjenje za ono što se traži. “Gore navedeno stanje je stvarno onako kako jeste, o čemu se ponizno obavještava njegova dobrota ovom predstavkom. Ostalo spada u nadležnost njegove beskrajne milosti”.¹⁴

Alija Beđić istraživao je život i djelo pjesnika Sabita Alauddina Užičanina kao sarajevskog kadije i bosanskog mulle. Ovaj domaći književnik i pjesnik iz druge polovine 17. i početka 18. stoljeća poznato je turskoj, domaćoj pa i evropskoj stručnoj literaturi. Njegovo književno djelo izučavao je dr. Safvetbeg Bašagić, dok je Mehmed Handžić preveo njegovu poemu “Miradžija” (Put u nebo). Čeh Jan Rypke doktorirao je na Sabitovom djelu.¹⁵

Sabit je bio sarajevski kadija od kraja jula 1700. do početka juna 1702. godine, dakle u vrijeme u kojem su se još itekako osjećale teške posljedice ratnih razaranja u Sarajevu i u čitavoj Bosni. Osim što je bio u nestabilnom vremenu, u prvim godinama nakon okončanja bečko-osmanskog rata (1683.-1699.), njegov boravak u Sarajevu proticao je u zgarištima koje je ovom gradu ostavio princ Eugen Savojski.

Kad je došao na dužnost, Sabit je zatekao stanovništvo prorijedeno ratom, kugom, gladu i drugim vrstama neimaštine i nevolja. I u takvim okolnostima građani su počeli da se vraćaju na svoja ognjišta. Obnavljali su i gradili od zgarišta. Zatekao je i nenormalne odnose u samom društvu - građani su se griješili prema zakonu ili u ponašanju prema komisijama. Takve prilike uočljive su iz dokumenata koje je Sabit pisao i potpisivao.

Sabit se snebivao stanjem koje je zatekao. U nedavnoj provali kaura, veli u jednoj predstavci, izgorjela je i džamija u Pečadži hadži Nesuhovoj mahali (na periferiji grada - na Bardakčijama). Izgorjela je i mahala. Stanovništvo se snalazilo kako je znalo i umjelo. Imam te džamije i, ujedno, džematski muhtar bio je hadži Ahmed Pokro - poslije katastrofe našao utočište u Mokrom kraj Sarajeva. Primio je imamsku dužnost džemata Mokro i, zbog teških prilika u Sarajevu, nije se vraćao na pogorjelo ognjište - u mahalu gdje je bio muhtar. Stanovništvo se snalazilo: za dvije i po godine nakon katastrofe uspjelo je ponovo izgraditi, pored ostalog, i popaljeni mahalski mesdžid. Mahaljani su tada zatražili da se njihov stari imam vrati na dužnost. Pokro je ovaj poziv i ponudu mahaljana odbio. Predstavnici džamijskog džemata došli su na

ZEMELJA U TROĆEĆU: BOSNA I VJENECARSKO
mehćemu Sabitu Alauddinu, izložili mu stanje i optužili Pokru da je nepošten i poročan (fisik ve fadžir) čovjek, da je džemat nekoliko puta teglio zbog njega. Ljudi su tražili da se mijenja berat i hadžija Ahmed Pokro smijeni, jer je još bio imam beratlija te džamije. Tražili su da se na njegovo mjesto postavi drugi njihov mahaljanin Salih-halifa, sin Mustafin, za koga su rekli da ispunjava njihove želje i potrebe. Kadija Sabit registrirao je čitav slučaj, prihvatio zahtjev mahaljana i dao svoj arz Porti da se stvar riješi kako je predloženo.⁽¹⁶⁾

U drugom dokumentu, a to je arz pisan početkom reb. II 1112. (15. do 24. IX 1700.) godine, Sabit kao sarajevski kadija intervenira za defterdara Bosanskog vilajeta Mehmed-efendiju ovako: defterdar je u zajednici sa carskim komesarom (vekil) za granična pitanja Ibrahim-efendijom učestvovao u ime turskih vlasti i države u preuzimanju gradova (tvrdava) do sredine reb. 1112. (26. VIII - 4. septembra 1700.) godine. Do završetka utvrđivanja granice defterdar je, prema spisku koji je nazočan i muhurlejisan, imao troškove što za sebe, što za svoju pratnju u iznosu od 945 esadi groša. Te troškove podmirio je iz svojih ličnih sredstava, nije dobio od svoje redovne službe ni jedne akče, jednoga zrna, pa je na taj način potpuno obmanut, prevaren (kulli magdur olmagile). Kadija Sabit, izjavši i potvrdivši navedeno, daje prijedlog Porti da se nadoknade troškovi defterdara.⁽¹⁷⁾

Sabit je 16. maja 1701. (8. zilhidže 1112.) godine rješavao problem formiranja garnizona u rangu agaluka kao preventive za sigurnost putnika i odbranu ovih strana od eventualnog novog napada neprijatelja. Pred njim, kao i pred bosanskim mullom, dao je izjavu Bajramaga, sin Ibrahimov, da se prima položaja age novog koničkog odjela (farisan i džebid) u gradu (kal'a) Gradačcu i obaveze da izgradi čardakove te iskopa rovove (hendeke) duž Save od skele Kovč do ušća Tolise. Sabit je registrirao tu izjavu i dao svoj potpis na vrhu teksta.⁽¹⁸⁾

Sabit je 16. ramazana 1113. (14. februara 1702.) godine pisao i poslao Porti arz u vezi sa neuobičajenim poslovanjem mutevelije Skender-pašina vakufa u Sarajevu. To poslovanje tumači se kao posljedica neprilika koje je donio rat i provala Eugena Savojskog 1697. godine. Ahmed, sin Salihov, poznat i pod imenom Redžebbaša-oglu damadi, u svojstvu mutevelije navedenog vakufa, s platom od pet akči dnevno, podigao je zakupninu poslovnih objekata ovoga vakufa preko iznosa zapisanih u carskim defterima. Pored toga, on vakufsku imovinu koristi i za svoje osobne potrebe. Na taj način potkrada i upropastava vakuf. Tako su na sudu pred Sabitom Alauddinom pouzdani ljudi,

pa i sami zakupnici vakufskih objekata, iznijeli i da nezasit u navedenoj roboti. Zatražili su da se on zaustavi šteta narodu, a da se na to mjesto poslje mutevelija postavi Ali-halifa, sin Ahmedov. Sabit iznio doslovno Porti, sugerujući da se Ahmed skinje dadne Ali-halifi.⁽¹⁹⁾

Teške društvene prilike i kriminal koji je u svrhu vlasti, mogu se vidjeti u petom, posljednjem dokumentu Sabitovu ilamu i arzu od 19. ramazana 1113. (1. decembra 1703.) godine. Ovaj muško i žensko s mazharom Sabitu na sud i za potjera i uhvate dvojica teških varalica: bivši Hadži Sagradžić, jer je od naroda iznudio 1551 i po esati trećinu i nestao, te Redžeb-oglu Ibrahim, koji je učestvovao u ubici sultana Mehmeda IV. koji je također utekao. Ibrahimu su uhvatili i utvrdili raspravu uz suočenje s tužiocima. Tu mu bi priredila valije Halil-paše, ali je on tu priliku iskoristio i otišao u Alauddin, izvještavajući Portu, prihvata zahtjev Sabita i predložio da se postupi kako je predložio opljačka.

Abdulkerim Mirić (Miri-zade), imam Čaršića, najobrazovanijih ljudi (označava se reisu-l-ulema) u Bosni (30.XI 1700.) godine i pokopan kraj Careve džamije u septembru 1697. godine (neposredno poslije smrti Šehzadе paše Korčе, kad je Bosna ostala "bez glave") izabran je na odbora koji će upravljati gradom. Muderis Abdulkerim Mirić (Miri-zade) po ocu Husejin-begu Alajbegoviću koji je književnik, umro u Sarajevu i imao pjesničko ime Šehzadе.

Šejh Ahmed Čerimović (Kerim-zade), sin naveđene Šehzadе (Kerim, Čerim), veoma ugledan građanin Sarajeva, imam Careve džamije (nasljedna služba po ocu Šehzadе) i učitelj (šehzadе) u "Šehzadе" (Šehzadе) u godine. Dana 13. januara 1712. godine tadašnji muftija predložio je Porti da se šejh Ahmedu dodijeli životno vrijeme u Sarajevu, a da se u njegovu zamjenika u Sarajevu uvede "inače upao u gnjile godine".⁽²⁰⁾

zložili mu stanje i optužili Pokru da je nepošten ek, da je džemat nekoliko puta teglio zbog njega. berat i hadžija Ahmed Pokro smijeni, jer je još Tražili su da se na njegovo mjesto postavi drugi fa, sin Mustafin, za koga su rekli da ispunjava Sabit registrirao je čitav slučaj, prihvatio zahtjev da se stvar riješi kako je predloženo.⁽¹⁶⁾

je arz pisan početkom reb. II 1112. (15. do 24.ao sarajevski kadija intervenira za defterdaru efendiju ovako: defterdar je u zajednici sa carskim pitanja Ibrahim-efendijom učestvovao u ime izmjanju gradova (tvrdava) do sredine reb. 1112. (00.) godine. Do završetka utvrđivanja granice je nazočan i muhurlejisan, imao troškove što za iznosu od 945 esadi groša. Te troškove podmirio nije dobio od svoje redovne službe ni jedne akče, način potpuno obmanut, prevaren (kulli magdur svrši i potvrdiši navedeno, daje prijedlog Porti da dara.⁽¹⁷⁾

(8. zilhidže 1112.) godine rješavao problem agaluka kao preventive za sigurnost putnika i aktualnog novog napada neprijatelja. Pred njim, kao izjavu Bajramaga, sin Ibrahimov, da se prima odjela (farisan i džebid) u gradu (kal'a) Gradačcu te iskopa rovove (hendeke) duž Save od skele registrirao tu izjavu i dao svoj potpis na vrhu teksta.⁽¹⁸⁾

(13. februara 1702.) godine pisao i poslao Porti poslovanjem mutevelije Skender-pašina vakufa u nači se kao posljedica neprilika koje je donio rat i 1697. godine. Ahmed, sin Salihov, poznat i pod amadi, u svojstvu mutevelije navedenog vakufa, s podigao je zakupninu poslovnih objekata ovoga u carskim defterima. Pored toga, on vakufsku osobne potrebe. Na taj način potkrada i na sudu pred Sabitom Alauddinom pouzdani ljudi,

pa i sami zakupnici vakufskih objekata, iznijeli i dodali da je mutevelija upravo nezasit u navedenoj raboti. Zatražili su da se on skine s položaja i na taj način zaustavi šteta narodu, a da se na to mjesto po općoj saglasnosti kao novi mutevelija postavi Ali-halifa, sin Ahmedov. Sabit je uvažio taj iskaz i prijedlog iznio doslovno Porti, sugerijući da se Ahmed skine sa dužnosti, a novi berat da se dadne Ali-halifi.⁽¹⁹⁾

Teške društvene prilike i kriminal koji je u svoju mrežu uvukao i ljude od vlasti, mogu se vidjeti u petom, posljednjem pristupačnom dokumentu, Sabitovu ilamu i arzu od 19. ramazana 1113. (17.II 1702.) godine. Došlo i muško i žensko s mazharom Sabitu na sud i zatražilo ferman da se izvrši potjera i uhvate dvojica teških varalica: bivši banjalučki kadija Mustafa Sagradžić, jer je od naroda iznudio 1551 i po esedi groš, uzeo od toga jednu trećinu i nestao, te Redžeb-oglu Ibrahim, koji je Sagradžiću bio na pomoći i koji je također utekao. Ibrahimu su uhvatili i utamničili, a on onda zatražio raspravu uz suočenje s tužiocima. Tu mu bi priređeno bujruntjom bosanskog valije Halil-paše, ali je on tu priliku iskoristio i ponovo utekao. Kadija Sabit Alauddin, izvještavajući Portu, prihvata zahtjeve naroda, potvrđuje ih i daje prijedlog da se postupi kako je predložio opljačkani svijet.⁽²⁰⁾

Abdulkerim Mirić (Miri-zade), imam Careve džamije i jedan od najobrazovаниjih ljudi (označava se reisu-l-ulema) umro je 18. džum. II 1112 (30.XI 1700.) godine i pokopan kraj Careve džamije. Po struci muderis. U septembru 1697. godine (neposredno poslije smrti bosanskog valije Mehmed-paše Korče, kad je Bosna ostala "bez glave") izaberu ga prvaci čaršije za člana odbora koji će upravljati gradom. Muderis Abdulkerim nosio je prezime Miri-zade po ocu Husejin-begu Alajbegoviću koji je također bio muderis i književnik, umro u Sarajevu i imao pjesničko ime Miri.⁽²¹⁾

Šejh Ahmed Čerimović (Kerim-zade), sin navedenog muderisa Abdulkerima (Kerim, Čerim), veoma ugledan građanin Sarajeva, čelnik neke tekije i inače imam Careve džamije (nasljedna služba po ocu, oslovjava se "stožerom šejhova")⁽²²⁾. U katastrofi grada izgubio je sve što je imao imetka, a već zašao u godine. Dana 13. januara 1712. godine tadašnji bosanski valija Ali-paša predložio je Porti da se šejh Ahmedu dodijeli živak iz prihoda sa zemlje u selu Docu kraj Sarajeva koja se vodi kao has bosanskog beglerbega, ističući pri tome da je ulema "inače upao u gnjile godine".⁽²³⁾

399

S danima koji su proticali od sarajevske tragedije nicale su i širile se u narodu legende o pohari Sarajeva. Jedna od njih odnosi se na turbe "Sedmorice braće". To je Jedilersko ili, zapravo, Turbe sedmorice. Poznato je i kao Turbe sedam braće. Jedni tvrde da je ovo turbe sedmorice braće koja se odupriješe najezdi princa Eugena Savojskog. I svi do jednoga izginuše.

O njegovom postanku, inače, postoji predaja koja se prenosi u tri oblika. Jedan se javlja kao troepizodna aditivna predaja sa historijskim sadržajem. Svaka epizoda govori o identitetu i smrti određenih ličnosti sahranjenih u turbetu. U skladu s nazivom i izgledom ovog turbeta konačni broj sahranjenih je sedam. Jedna od tih epizoda tiče se pohare Sarajeva. Ona glasi:

Nakon napada princa Savojskog na Sarajevo bosanski namjesnik Mustafa Daltaban-paša dao je pogubiti četvoricu bosanskih prvaka iz različitih gradova. Pogubio je, kako kaže ova predaja, one koje je smatrao krivim što na vrijeme nisu upozorili na opasnost. Oni su sahranjeni uz šejha i derviše. Taj šejh je sa sultanom Mehmedom Osvajačem došao u Sarajevo i pri osnivanju grada uzeo zemljište na lijevoj obali Miljacke. Po tome se čitav kraj prozvao Šehove njive. Dio zemljišta on je ostavio za groblje u kojem je i sam sahranjen. Nakon nekog vremena primijećeno je da na grobove pada nebesko svjetlo, pa je nad njim podignuto drveno turbe. Sadašnje turbe je poslije podigao bosanski namjesnik Sulejman-paša Skopljak.

Te predaje su zasvjedočili H. Varatanović i o tome pisali autori - H. Kreševljaković, S. Kemura, I. Varatanović i dr. Zapisano je da su četiri žrtve sandžakbezi koji se nisu pokoravali "nakaradnim" turskim naredbama.

Jedna verzija o turbetu govori da su u njemu sahranjena sedmorica bosanskih prvaka. Oni su, navodno, pogubljeni zbog toga što nisu na vrijeme javili o prinčevom upadu u Bosnu.

Godine 1109. (1697.) navalio je princ austrijski general, popalio i porušio Sarajevo - kaže legenda. Kasnije, došao za valiju u Bosnu Gazi Mustafa-paša Daltaban. Prispjevši u Sarajevo, dobavio je nekoliko muslimanskih prvaka od Bosanskog Broda do Sarajeva i stavio ih pod istragu zato što nisu na vrijeme javili kada je general Eugen prešao preko Save i dopao pravo do glavnog grada. Nakon dovršene istrage našao je za četvoricu da su krivi. Osudivši ih na smrt, smaknuo ih je i ukopao kraj groblja još trojice.

Kratko vrijeme iza toga opažao je svijet da nača, te je narod ogradio grobove drvenom ogradom.

Kad je Sulejman-paša Skopljak 1231. (1815.)
gradio je ovo groblje duvarom i otvorio u njemu
apravio jednu pristojnu sobu za čuvara, te se ovo
nađe u dužbinom.⁽²⁴⁾

Osim te četvorice, kako kaže pradaja, jedan je bio došli ovamo kao stranci, putnici, derviši. U vrijeme krađa u Sarajevu. Zgrabili su ove derviše za vrat i pošljaci pokrali. I ubiju ih. Pošto su ih ubili, uhvaćeni su pronadene pokradene stvari. Iz poštovanja što su ukopana pokraj vlasnika bašće. Jedno vrijeme su trebali biti pobijena ona četvorica sandžakbega osuđena na povale u Bosnu i Sarajevo. Kad je utvrđeno da će četvoricu ukopati pokraj ove trojice.

Tako jedna od predaja tumači nastanak turbeta: a turskom jeziku "jedi" znači "sedam", jedilec diliškim turbetom.

Drugo predanje govori u drugoj verziji. Po jučnjaku u Sarajevu ne dojavili su dolazak princa Eugena Savojevića, sedam najistaknutijih ljudi iz sedam gradova od Bihaća do omčom svilenog gajtana. Neko vrijeme nakon toga se odiže im današnje turbe, koje je prozvano "Jedile".

Ilustrativan je, s tim u vezi, i slučaj kaderijskog Kaimi-baba). On se posvadio sa sugrađanima Sarajevu 1682. godine, stavio se na čelo siromašne rana koju su bogataši skrivali radi špekulacija dijela Miljacki nazvan "Seihanija". Zli jezici su ga osmirenja sa ratnim profiterstvom, prozvali "Šejtan". Postao je - priča se - negdje na konak, pa nakon m

"Za zemlju se umolismo a za drvo i kamen ne

Po narodnom predanju to je značilo proricanje: Zemlja će biti spasena, ali zgrade (drvo i kamen)

o o o

sarajevske tragedije nicale su i širile se u narodu. Jedna od njih odnosi se na turbe "Sedmorice pravo, Turbe sedmorice. Poznato je i kao Turbe e ovo turbe sedmorice braće koja se odupriješe skog. I svi do jednoga izginuše.

če, postoji predaja koja se prenosi u tri oblika. DNA aditivna predaja sa historijskim sadržajem. Titetu i smrti određenih ličnosti sahranjenih u izgledom ovog turbeta konačni broj sahranjenih a tiče se pohare Sarajeva. Ona glasi:

Bojskog na Sarajevo bosanski namjesnik Mustafa četvoricu bosanskih prvaka iz različitih gradova. Predaja, one koje je smatrao krim što na vrijeme nji su sahranjeni uz šejha i derviše. Taj šejh je sa tem došao u Sarajevo i pri osnivanju grada uzeo crke. Po tome se čitav kraj prozvao Šehove njive. groblje u kojem je i sam sahranjen. Nakon nekog a grobove pada nebesko svjetlo, pa je nad njim Šnje turbe je poslije podigao bosanski namjesnik

i H. Varatanović i o tome pisali autori - H. Varatanović i dr. Zapisano je da su četiri žrtve pravali "nakaradnim" turskim naredbama. Autori da su u njemu sahranjena sedmorica bosanskih pogubljeni zbog toga što nisu na vrijeme javili o

ralio je princ austrijski general, popalio i porušio nije, došao za valiju u Bosnu Gazi Mustafa-paša vo, dobavio je nekoliko muslimanskih prvaka od a i stavio ih pod istragu zato što nisu na vrijeme prešao preko Save i dopao pravo do glavnog grada. To je za četvoricu da su krivi. Osudivši ih na smrt, groblja još trojice.

Kratko vrijeme iza toga opažao je svijet da na ove grobove pada nebeska luča, te je narod ogradio grobove drvenom ogradom i krovom pokrio.

Kad je Sulejman-paša Skopljak 1231. (1815.) godine bio bosanski valija ogradio je ovo groblje duvarom i otvorio u njemu sedam prozora, a uz ovo napravio jednu pristojnu sobu za čuvara, te se ovo dobro djelo smatra njegovom zadužbinom.⁽²⁴⁾

Osim te četvorice, kako kaže pradaja, jedan je bio vlasnik bašće, a još dvojica su došli ovamo kao stranci, putnici, derviši. U vrijeme njihova boravka nastala je krađa u Sarajevu. Zgrabili su ove derviše za vrat i potvorili da su to oni kao došljaci pokrali. I ubiju ih. Pošto su ih ubili, uhvaćeni su pravi krvici kod kojih su pronađene pokradene stvari. Iz poštovanja što su nevini ubijeni, ta dvojica su ukopana pokraj vlasnika bašće. Jedno vrijeme su trojica ležala ukopana. Kasnije će biti pobijena ona četvorica sandžakbega osudenih na smrt zbog habsburške provale u Bosnu i Sarajevo. Kad je utvrđeno da su nevini onda su i njih četvoricu ukopali pokraj ove trojice.

Tako jedna od predaja tumači nastanak turbeta sedmorice. A svijet je, pošto na turskom jeziku "jedi" znači "sedam", jedileri sedmorice, prozvalo ovo Jedilerskim turbetom.

Drugo predanje govori u drugoj verziji. Po jednoj od njih, za kaznu što Sarajevu ne dojavio dolazak princa Eugena Savojskog, koji popali Šeher, sedam najistaknutijih ljudi iz sedam gradova od Broda do Sarajeva smiriše se pod omčom svilenog gajtana. Neko vrijeme nakon toga Skopljak Mustafa-paša podiže im današnje turbe, koje je prozvano "Jedileri".

Ilustrativan je, s tim u vezi, i slučaj kaderijskog Šejha i čuvenog Kaimije ef. (Kaimi-baba). On se posvadio sa sugrađanima Sarajlijama. Napustio je grad i nastanio se u Zvorniku. Molili su ga kasnije da se vrati, ali to nije htio. On je kritikovao sugrađane zbog njihovih postupaka. Kad je zbog gladi bila buna u Sarajevu 1682. godine, stavio se na čelo siromašnog svijeta zahtijevajući da se hrana koju su bogataši skrivali radi špekulacija dijeli narodu. Sagradio je most na Miljacki nazvan "Seihanija". Zli jezici su ga, zbog njegovih stavova i nemirenja sa ratnim profiterstvom, prozvali "Šejtanija". Napuštajući Sarajevo, zastao je - priča se - negdje na konak, pa nakon molitve rekao:

"Za zemlju se umolismo a za drvo i kamen ne mogosmo".

Po narodnom predanju to je značilo proricanje skorašnje propasti Sarajeva. "Zemlja će biti spasena, ali zgrade (drvo i kamen) neće moći". S prinčevom

provalom, tumači se ovo predanje, to se i dogodilo: grad je nakratko pao u ruke neprijatelja, ali je totalno izgorio.

U narodnoj tradiciji rojile su se legende, predanja, pripovijedanja, pjesme, zapisи, tugovanke, ljetopisi, memorijali.

Narod, a ni historijska nauka, ne zaboravlja kataklizmu kakvu je Bosni i njenom Sarajevu donio sa sobom princ Eugen Savojski 1697. godine.

*Skenario Jack Aves
16. II. 2010*

POGLAVLJE I

IZVORI I LIT. FUSNOTE I Z

je, to se i dogodilo: grad je nakratko pao u ruke
i se legende, predanja, pripovijedanja, pjesme,
norijali.
a, ne zaboravlja kataklizmu kakvu je Bosni i
m princ Eugen Savojski 1697. godine.

Anes

Bogomir Čutura

POGLAVLJE DVANAESTO

IZVORI I LITERATURA: FUSNOTE I ZABILJEŠKE

Poglavlje prvo

- 1) H. Mehmed Handžić: *Sarajevo u turskoj pjesmi*, Glasnik Islamske vjerske zajednice, Sarajevo br. 7, 8, 9 i 10, 1943., str. 197-206 i 235-243. U ovom svom djelu M. Handžić je preveo sa turskog jezika više pjesama posvećenih Sarajevu i Sarajlijama. Svaku je popratio bilješkama i komentarima, kao i biografijama pjesnika. Tako je objavio Nerkesijinu, Sebletijinu, Mejlijinu, Hasbijinu, Rizaijinu, Zuhdijinu, te pjesmu nekog Derviša i Ivana Lopušića. Među njima su i dvije anonimne pjesme o katastrofi Sarajeva. Toj katastrofi posvećena je i Rešid-efendijina pjesma. Pjesme i zabilješke ilustruju ondašnja gledanja i raspoloženja savremenika, među njima i pjesnika, koji su preživjeli pakao priređen Sarajevu provalom u Bosnu princa Eugena Savojskog.
- 2) D. M. Tabareli: *I 100 monumenti che hanno fatto la civeta dell'uomo*, Gli edifici sognati da un uomo, by Rizzoli Editore, 1978., str. 99.
- 3) D. M. Tabareli, isto, str. 99.
- 4) Ešref Kovačević, *Granice bosanskog pašaluka prema Austriji i Mletačkoj republici po odredbama Karlovačkog mira*, Svjetlost Sarajevo, 1973., str. 29.
- 5) Joseph von Hammer, *Historija turskog (osmanskih) carstva* Zagreb 1979., III str. 5.
- 6) O princu Eugenu Savojskom napisano je toliko knjiga da bi se njima mogla ispuniti čitava kućna biblioteka. O Velikom bečkom ratu, odnosima unutar država koje su međusobno sukobljavane, o pojedinim bitkama u okviru tih ratova, pa i o princu Eugenu Savojskom pisali su mnogi domaći i strani autori, kao i autori iz država nastalih u ex-Jugoslaviji. Opsežna je i bibliografija o samom prinцу. O njemu su pisali: Braubach M., *Prinz Eugen von Savoyen*, bd I, Minhen, 1963.-1965.; Jori J., *Eugenio di Savoia*, 1. 2., Torino, 1933/34.; Oehler H., *Prinz Eugen im Urteil Europas*. Ein Mythus und sein Niederschlag in Dichtung und Geschichtsschreibung, 1, Minhen, 1944.; Radich, p.v., *Das befreite Bosnien - Prinz Eugen*, 1697, London, 1788; Philipović, 1878 - Dem Volke arzalt... Verglag von Karl Prochaska, Wien u. Taschen, 1879., VIII; Mitteilungen des K., *Tagennat des Prinzen von Savoyen über den Sarajevo 1697*; D. M. Tabareli, *Vojvodina kraljevska palata*, te Paolo Favole, Dermano Fačeti i Flavio Konti, *Građevine iz sna neimara. I 100 monumenti che hanno fatto la civeta dell'uomo*, by Ryzolli Editore, 1978.; Alfred Makanec, *Kako je i zašto princ Eugen Savojski 1697. god. popalio Sarajevo*, Jugoslovenski list, 19/1936, 304; Josip Matasović, *Princ Eugen Savojski u Sarajevu 1697.*, Narodna starina, 6/1927., 14; Božidar Nikolajević, S., *Jedna knjižarska retkost. Memoari princa Eugena Savojskog, osvajača Beograda*, Balkanska revija, 2/1939., 5-6; Vladislav Skarić, *Princ Evgenije Savojski u Sarajevu u oktobru 1697.*, Narodno jedinstvo, god. II/1931., Sarajevo, 1930.; Ferdo Šišić, *Austro-turska ratovanja*, Nada Sarajevo, 3/1897.

well informed of the dire circumstances in Bosnia, Sihac, unable to conquer other towns in the Bosnian, the prince set off down the valley of the river Bosna the least defended point - Sarajevo. One of the heads is, titled "PRINCE'S BREAKTHROUGH INTO TERRITORY OF SARAJEVO". This breakthrough was the beginning of this summary review of the content "MEMOIRS OF THE PRINCE IN SARAJEVO".

of this breakthrough and the devastation left by the Sarajevo are addressed in the head "COUNTRY IN THE CONQUEST OF SARAJEVO". The author of the book made an effort to lead to the defeat of the Ottoman army in these contained in the head "EMPIRE FALLING; THE EMPIRE AND ITS COURT". Immediately related to this are the relevant factors, particularly the dire internal situation in Bosnia of those times were favorable for Prince Sulejman's undertaking easier - breakthroughs deep into the way to Sarajevo. This is represented in the head "BREAKTHROUGH; BOSNIA UNDER SIEGE".

notes and endnotes on the archive materials and travelogues and other works by domestic and knowledge of which this attempt has been made to make the relatively rounded up information about and their main protagonists accessible to the

Translated by: Branka Ramadanovic

SADRŽAJ

| | |
|---|-----|
| PREDGOVOR | 5 |
| UVOD ILI ISKAZ O NAMJERAMA | 9 |
| Poglavlje prvo DVA LICA JEDNOG PRINCA: EUGEN SAVOJSKI | 17 |
| Poglavlje drugo DVOSTRUKA IGRA KARA MUSTAFE: PORAZ POD BEČOM | 35 |
| Poglavlje treće POUKE I OPOMENE BRANILACA: DRAMA BOŠNIJAKA U KANIŽI | 57 |
| Poglavlje četvrto DVA PORAZA FELDMARŠALA KROJA: DVije BITKE ZA BEOGRAD | 71 |
| Poglavlje peto NALOG PORTE: VOJNA NA GABELU | 83 |
| Poglavlje šesto NAPADI NA KRAJINU: BITKA ZA BIHAĆ | 93 |
| Poglavlje sedmo SULTANOVA ZLA KOB: BITKA KOD SENTE | 117 |
| Poglavlje osmo PRINČEV PRODOR U BOSNU: POHARA SARAJEVA | 135 |
| Poglavlje deveto CAREVINA NA NIZBRDICI: STANJE U IMPERIJU I NJENOM DVORU | 157 |
| Poglavlje deseto PRINČEVA PROVALA: BOSNA U OPSADI | 167 |
| Poglavlje jedanaesto ZEMLJA U PROCIJEPU: BOSNA I NJENO SARAJEVO | 189 |
| Poglavlje dvanaesto IZVORI I LITERATURA; FUSNOTE I ZABILJEŠKE | 203 |
| INHALTSANGABE | 221 |
| SUMMARY | 227 |

AUTOR SAM NA SCENI

Pred nama je knjiga dr. Fadila Ademovića "PRINC PALIKUĆA U SARAJEVU" (Provala Eugena Savojskog u Bosnu 1697.). Ovo djelo se doima i kao historijsko štivo, i kao historijski roman ili historijska drama...

Poenta knjige je u naporu autora da evocira jednu od najvećih tragedija Bosne. Kako je po profesiji žurnalista, on vrlo plastično opisuje povijest tako da je razumije svako, nasuprot onim često monotonim knjigama.

U biti, ova knjiga je svakako zaslužila da ugleda svjetlost dana. Pogotovo što je autor zasad sam na sceni pri obilježavanju ove obljetničke tragedije, koju bi trebalo da izanaliziraju i znanstveno-humanističke institucije bilo kroz knjige i druge publikacije ili naučne skupove.

Jer, mnogo je toga slično tragediji Bosne i Sarajeva u paklenom sveuništenju 1992.-1995. godine.

Prof. dr. Boris NILEVIĆ

(u recenziji pod naslovom

"Tragizam Bosne i Sarajeva mjeseca oktobra 1697.")

Mišljenjem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine br. 02-413-4667/97 od 27. 08. 1997. godine ova knjiga je proizvod iz člana 19. tačka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, na čiji se promet ne plaća porez na promet proizvoda.